



Grade 2



TERM 2









HL SEP








WORKSHEET

PACK



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	tshela	tshele	tshepo	tshelela	
		pshio	ipshina	dipshio	mpshikela	
	BALA	Re ya boemathekisi. Re ya boemathekisi go ya go namela thekisi. Re namela thekisi go ya go etela rakgadi. Ke leeto la go kgahliša kudu. Re tshela mmila wo mogolo. Re nyamile ka gore mma o swerwe ke mpshikela. Re humane rakgadi a ipshina ka matena. O be a ipshina ka dipshio. Di be di kgahliša kudu. O jele tše tshela.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Re ya go etela rakgadi. Re ya go etela rakgadi re le ba tshelela. Re nale tshepo ya gore rakgadi o tla re thabela. Re eme boemathekisi. Re eme boemathekisi gore re kgone go namela thekisi ya go ya ga rakgadi. Rakgadi o a ipshina. O ipshina ka go ja nama ya dipshio. Rakgadi ga a na tshele. Rakgadi o a kgahliša ka gore ga a rate tshele.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ipshina Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		thwetha				

	BALA	Rakgadi o nale dikgogo le dikgaka. Dikgaka tša rakgadi di beela mae. Dikgogo tša rakgadi le tšona di bea mae. Dikgaka le dikgogo tša rakgadi di beela mae ka mehla. Di alamela mae gomme mae a thwathwaša. Rakgadi o thwetše mothwana wa go mo thuša go topela mae gore a kgone go a rekiša. Beke yengwe le yengwe rakgadi o rekiša mae.
	NGWALA	1. Rakgadi o nale eng? Rakgadi o nale _____ le _____. 2. Rakgadi o dira eng ka mae? Rakgadi o _____.



LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwathwaša Ngwala potšišo ka: etela





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
		ngwapa	ngwageng			
	BALA	Ke bona ngwana a ngwala. Ke bona ngwana a ngwala lengwalo. O ngwalela rakgadi. O nyaka go etela rakgadi ngwaga wo tlogo. O tla thuša rakgadi go paka mae. Mae a dikgogo tša rakgadi a kgahliša ka mehla. Ngwana o nyamile ka gore ngwageng wo a ka se etele.				
	NGWALA	1. Ngwana o dira eng? Ngwana o _____. 2. Mae a dikgogo tša rakgadi a bjang? Mae a dikgogo tša rakgadi a _____.				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA					<p>Dintle o be a nyamile ka gore rakgadi Mbali o be a lwala. Eupša o be a thabetše go bona motswala wa gagwe Dumi. Dintle o ile a paka diaparo tša gagwe le</p>
		<p>poraše ya meno. Ge a fetša o ile a thoma go <u>ngwala</u> karata ye botse ya rakgadi. O ile a thala matšoba a go kgahliša gomme a <u>ngwala</u> le <u>lengwalo</u> le le botse gore rakgadi a fole. O be a thwetše diphensele tša mmala gomme a kgabiša karata ka tšona. Go tloga fao yena le mmagwe ba ya boemathekisi go ya go namela thekisi ya go ya ga rakgadi.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke ka lebaka la eng Dintle a nyamile? Ke ka lebaka la gore _____. Dintle o be a thabetše eng? O be a thabetše go _____. Dintle o ile a ngwalela rakgadi eng? Dintle o ile a ngwalela rakgadi _____. Dintle le mmagwe ba nametše thekisi kae? Dintle le mmagwe ba nametše thekisi _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. dintle o nyamile ka gore rakgadi o a lwala 2. dintle o ngwalela rakgadi eng 3. rakgadi mbali o a lwala



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	tshela	tshele	tshepo	tshelela	
		pshio	ipshina	dipshio	mpshikela	
	BALA	Re ya boemathekisi. Re ya boemathekisi go ya go namela thekisi. Re namela thekisi go ya go etela rakgadi. Ke leeto la go kgahliša kudu. Re tshela mmila wo mogolo. Re nyamile ka gore mma o swerwe ke mpshikela. Re humane rakgadi a ipshina ka matena. O be a ipshina ka dipshio. Di be di kgahliša kudu. O jele tše tshela.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Re ya go etela rakgadi. Re ya go etela rakgadi re le ba tshelela. Re nale tshepo ya gore rakgadi o tla re thabela. Re eme boemathekisi. Re eme boemathekisi gore re kgone go namela thekisi ya go ya ga rakgadi. Rakgadi o a ipshina. O ipshina ka go ja nama ya dipshio. Rakgadi ga a na tshele. Rakgadi o a kgahliša ka gore ga a rate tshele.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ipshina Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		thwetha				

	BALA	Rakgadi o nale dikgogo le dikgaka. Dikgaka tša rakgadi di beela mae. Dikgogo tša rakgadi le tšona di bea mae. Dikgaka le dikgogo tša rakgadi di beela mae ka mehla. Di alamela mae gomme mae a thwathwaša. Rakgadi o thwetše mothwana wa go mo thuša go topela mae gore a kgone go a rekiša. Beke yengwe le yengwe rakgadi o rekiša mae.
	NGWALA	1. Rakgadi o nale eng? Rakgadi o nale _____ le _____. 2. Rakgadi o dira eng ka mae? Rakgadi o _____.


LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwathwaša Ngwala potšišo ka: etela





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
		ngwapa	ngwageng			
	BALA	Ke bona ngwana a ngwala. Ke bona ngwana a ngwala lengwalo. O ngwalela rakgadi. O nyaka go etela rakgadi ngwaga wo tlogo. O tla thuša rakgadi go paka mae. Mae a dikgogo tša rakgadi a kgahliša ka mehla. Ngwana o nyamile ka gore ngwageng wo a ka se etele.				
	NGWALA	1. Ngwana o dira eng? Ngwana o _____. 2. Mae a dikgogo tša rakgadi a bjang? Mae a dikgogo tša rakgadi a _____.				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA					<p>Dintle o be a nyamile ka gore rakgadi Mbali o be a lwala. Eupša o be a thabetše go bona motswala wa gagwe Dumi. Dintle o ile a paka diaparo tša gagwe le</p>
		<p>poraše ya meno. Ge a fetša o ile a thoma go <u>ngwala</u> karata ye botse ya rakgadi. O ile a thala matšoba a go kgahliša gomme a <u>ngwala</u> le <u>lengwalo</u> le le botse gore rakgadi a fole. O be a thwetše diphensele tša mmala gomme a kgabiša karata ka tšona. Go tloga fao yena le mmagwe ba ya boemathekisi go ya go namela thekisi ya go ya ga rakgadi.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke ka lebaka la eng Dintle a nyamile? Ke ka lebaka la gore _____. Dintle o be a thabetše eng? O be a thabetše go _____. Dintle o ile a ngwalela rakgadi eng? Dintle o ile a ngwalela rakgadi _____. Dintle le mmagwe ba nametše thekisi kae? Dintle le mmagwe ba nametše thekisi _____.






LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. dintle o nyamile ka gore rakgadi o a lwala 2. dintle o ngwalela rakgadi eng 3. rakgadi mbali o a lwala



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	tshela	tshele	tshepo	tshelela	
		pshio	ipshina	dipshio	mpshikela	
	BALA	Re ya boemathekisi. Re ya boemathekisi go ya go namela thekisi. Re namela thekisi go ya go etela rakgadi. Ke leeto la go kgahliša kudu. Re tshela mmila wo mogolo. Re nyamile ka gore mma o swerwe ke mpshikela. Re humane rakgadi a ipshina ka matena. O be a ipshina ka dipshio. Di be di kgahliša kudu. O jele tše tshela.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Re ya go etela rakgadi. Re ya go etela rakgadi re le ba tshelela. Re nale tshepo ya gore rakgadi o tla re thabela. Re eme boemathekisi. Re eme boemathekisi gore re kgone go namela thekisi ya go ya ga rakgadi. Rakgadi o a ipshina. O ipshina ka go ja nama ya dipshio. Rakgadi ga a na tshele. Rakgadi o a kgahliša ka gore ga a rate tshele.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ipshina Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		thwetha				

	BALA	Rakgadi o nale dikgogo le dikgaka. Dikgaka tša rakgadi di beela mae. Dikgogo tša rakgadi le tšona di bea mae. Dikgaka le dikgogo tša rakgadi di beela mae ka mehla. Di alamela mae gomme mae a thwathwaša. Rakgadi o thwetše mothwana wa go mo thuša go topela mae gore a kgone go a rekiša. Beke yengwe le yengwe rakgadi o rekiša mae.
	NGWALA	1. Rakgadi o nale eng? Rakgadi o nale _____ le _____. 2. Rakgadi o dira eng ka mae? Rakgadi o _____.



LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwathwaša Ngwala potšišo ka: etela





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
		ngwapa	ngwageng			
	BALA	Ke bona ngwana a ngwala. Ke bona ngwana a ngwala lengwalo. O ngwalela rakgadi. O nyaka go etela rakgadi ngwaga wo tlogo. O tla thuša rakgadi go paka mae. Mae a dikgogo tša rakgadi a kgahliša ka mehla. Ngwana o nyamile ka gore ngwageng wo a ka se etele.				
	NGWALA	1. Ngwana o dira eng? Ngwana o _____. 2. Mae a dikgogo tša rakgadi a bjang? Mae a dikgogo tša rakgadi a _____.				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA					<p>Dintle o be a nyamile ka gore rakgadi Mbali o be a lwala. Eupša o be a thabetše go bona motswala wa gagwe Dumi. Dintle o ile a paka diaparo tša gagwe le</p>
		<p>poraše ya meno. Ge a fetša o ile a thoma go <u>ngwala</u> karata ye botse ya rakgadi. O ile a thala matšoba a go kgahliša gomme a <u>ngwala</u> le <u>lengwalo</u> le le botse gore rakgadi a fole. O be a thwetše diphensele tša mmala gomme a kgabiša karata ka tšona. Go tloga fao yena le mmagwe ba ya boemathekisi go ya go namela thekisi ya go ya ga rakgadi.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke ka lebaka la eng Dintle a nyamile? Ke ka lebaka la gore _____. Dintle o be a thabetše eng? O be a thabetše go _____. Dintle o ile a ngwalela rakgadi eng? Dintle o ile a ngwalela rakgadi _____. Dintle le mmagwe ba nametše thekisi kae? Dintle le mmagwe ba nametše thekisi _____.





LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. dintle o nyamile ka gore rakgadi o a lwala 2. dintle o ngwalela rakgadi eng 3. rakgadi mbali o a lwala



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	tshela	tshele	tshepo	tshelela	
		pshio	ipshina	dipshio	mpshikela	
	BALA	Re ya boemathekisi. Re ya boemathekisi go ya go namela thekisi. Re namela thekisi go ya go etela rakgadi. Ke leeto la go kgahliša kudu. Re tshela mmila wo mogolo. Re nyamile ka gore mma o swerwe ke mpshikela. Re humane rakgadi a ipshina ka matena. O be a ipshina ka dipshio. Di be di kgahliša kudu. O jele tše tshela.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Re ya go etela rakgadi. Re ya go etela rakgadi re le ba tshelela. Re nale tshepo ya gore rakgadi o tla re thabela. Re eme boemathekisi. Re eme boemathekisi gore re kgone go namela thekisi ya go ya ga rakgadi. Rakgadi o a ipshina. O ipshina ka go ja nama ya dipshio. Rakgadi ga a na tshele. Rakgadi o a kgahliša ka gore ga a rate tshele.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ipshina Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		thwetha				

	BALA	Rakgadi o nale dikgogo le dikgaka. Dikgaka tša rakgadi di beela mae. Dikgogo tša rakgadi le tšona di bea mae. Dikgaka le dikgogo tša rakgadi di beela mae ka mehla. Di alamela mae gomme mae a thwathwaša. Rakgadi o thwetše mothwana wa go mo thuša go topela mae gore a kgone go a rekiša. Beke yengwe le yengwe rakgadi o rekiša mae.
	NGWALA	1. Rakgadi o nale eng? Rakgadi o nale _____ le _____. 2. Rakgadi o dira eng ka mae? Rakgadi o _____.


LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwathwaša Ngwala potšišo ka: etela





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
		ngwapa	ngwageng			
	BALA	Ke bona ngwana a ngwala. Ke bona ngwana a ngwala lengwalo. O ngwalela rakgadi. O nyaka go etela rakgadi ngwaga wo tlogo. O tla thuša rakgadi go paka mae. Mae a dikgogo tša rakgadi a kgahliša ka mehla. Ngwana o nyamile ka gore ngwageng wo a ka se etele.				
	NGWALA	1. Ngwana o dira eng? Ngwana o _____. 2. Mae a dikgogo tša rakgadi a bjang? Mae a dikgogo tša rakgadi a _____.				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA					<p>Dintle o be a nyamile ka gore rakgadi Mbali o be a lwala. Eupša o be a thabetše go bona motswala wa gagwe Dumi. Dintle o ile a paka diaparo tša gagwe le</p>
		<p>poraše ya meno. Ge a fetša o ile a thoma go <u>ngwala</u> karata ye botse ya rakgadi. O ile a thala matšoba a go kgahliša gomme a <u>ngwala</u> le <u>lengwalo</u> le le botse gore rakgadi a fole. O be a thwetše diphensele tša mmala gomme a kgabiša karata ka tšona. Go tloga fao yena le mmagwe ba ya boemathekisi go ya go namela thekisi ya go ya ga rakgadi.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke ka lebaka la eng Dintle a nyamile? Ke ka lebaka la gore _____. Dintle o be a thabetše eng? O be a thabetše go _____. Dintle o ile a ngwalela rakgadi eng? Dintle o ile a ngwalela rakgadi _____. Dintle le mmagwe ba nametše thekisi kae? Dintle le mmagwe ba nametše thekisi _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. dintle o nyamile ka gore rakgadi o a lwala 2. dintle o ngwalela rakgadi eng 3. rakgadi mbali o a lwala



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	tshela	tshele	tshepo	tshelela	
		pshio	ipshina	dipshio	mpshikela	
	BALA	Re ya boemathekisi. Re ya boemathekisi go ya go namela thekisi. Re namela thekisi go ya go etela rakgadi. Ke leeto la go kgahliša kudu. Re tshela mmila wo mogolo. Re nyamile ka gore mma o swerwe ke mpshikela. Re humane rakgadi a ipshina ka matena. O be a ipshina ka dipshio. Di be di kgahliša kudu. O jele tše tshela.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Re ya go etela rakgadi. Re ya go etela rakgadi re le ba tshelela. Re nale tshepo ya gore rakgadi o tla re thabela. Re eme boemathekisi. Re eme boemathekisi gore re kgone go namela thekisi ya go ya ga rakgadi. Rakgadi o a ipshina. O ipshina ka go ja nama ya dipshio. Rakgadi ga a na tshele. Rakgadi o a kgahliša ka gore ga a rate tshele.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ipshina Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		thwetha				

	BALA	Rakgadi o nale dikgogo le dikgaka. Dikgaka tša rakgadi di beela mae. Dikgogo tša rakgadi le tšona di bea mae. Dikgaka le dikgogo tša rakgadi di beela mae ka mehla. Di alamela mae gomme mae a thwathwaša. Rakgadi o thwetše mothwana wa go mo thuša go topela mae gore a kgone go a rekiša. Beke yengwe le yengwe rakgadi o rekiša mae.
	NGWALA	1. Rakgadi o nale eng? Rakgadi o nale _____ le _____. 2. Rakgadi o dira eng ka mae? Rakgadi o _____.



LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwathwaša Ngwala potšišo ka: etela





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
		ngwapa	ngwageng			
	BALA	Ke bona ngwana a ngwala. Ke bona ngwana a ngwala lengwalo. O ngwalela rakgadi. O nyaka go etela rakgadi ngwaga wo tlogo. O tla thuša rakgadi go paka mae. Mae a dikgogo tša rakgadi a kgahliša ka mehla. Ngwana o nyamile ka gore ngwageng wo a ka se etele.				
	NGWALA	1. Ngwana o dira eng? Ngwana o _____. 2. Mae a dikgogo tša rakgadi a bjang? Mae a dikgogo tša rakgadi a _____.				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA					<p>Dintle o be a nyamile ka gore rakgadi Mbali o be a lwala. Eupša o be a thabetše go bona motswala wa gagwe Dumi. Dintle o ile a paka diaparo tša gagwe le</p>
		<p>poraše ya meno. Ge a fetša o ile a thoma go <u>ngwala</u> karata ye botse ya rakgadi. O ile a thala matšoba a go kgahliša gomme a <u>ngwala</u> le <u>lengwalo</u> le le botse gore rakgadi a fole. O be a thwetše diphensele tša mmala gomme a kgabiša karata ka tšona. Go tloga fao yena le mmagwe ba ya boemathekisi go ya go namela thekisi ya go ya ga rakgadi.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke ka lebaka la eng Dintle a nyamile? Ke ka lebaka la gore _____. Dintle o be a thabetše eng? O be a thabetše go _____. Dintle o ile a ngwalela rakgadi eng? Dintle o ile a ngwalela rakgadi _____. Dintle le mmagwe ba nametše thekisi kae? Dintle le mmagwe ba nametše thekisi _____.





LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. dintle o nyamile ka gore rakgadi o a lwala 2. dintle o ngwalela rakgadi eng 3. rakgadi mbali o a lwala



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	tshela	tshele	tshepo	tshelela	
		pshio	ipshina	dipshio	mpshikela	
	BALA	Re ya boemathekisi. Re ya boemathekisi go ya go namela thekisi. Re namela thekisi go ya go etela rakgadi. Ke leeto la go kgahliša kudu. Re tshela mmila wo mogolo. Re nyamile ka gore mma o swerwe ke mpshikela. Re humane rakgadi a ipshina ka matena. O be a ipshina ka dipshio. Di be di kgahliša kudu. O jele tše tshela.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Re ya go etela rakgadi. Re ya go etela rakgadi re le ba tshelela. Re nale tshepo ya gore rakgadi o tla re thabela. Re eme boemathekisi. Re eme boemathekisi gore re kgone go namela thekisi ya go ya ga rakgadi. Rakgadi o a ipshina. O ipshina ka go ja nama ya dipshio. Rakgadi ga a na tshele. Rakgadi o a kgahliša ka gore ga a rate tshele.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ipshina Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		thwetha				

	BALA	Rakgadi o nale dikgogo le dikgaka. Dikgaka tša rakgadi di beela mae. Dikgogo tša rakgadi le tšona di bea mae. Dikgaka le dikgogo tša rakgadi di beela mae ka mehla. Di alamela mae gomme mae a thwathwaša. Rakgadi o thwetše mothwana wa go mo thuša go topela mae gore a kgone go a rekiša. Beke yengwe le yengwe rakgadi o rekiša mae.
	NGWALA	1. Rakgadi o nale eng? Rakgadi o nale _____ le _____. 2. Rakgadi o dira eng ka mae? Rakgadi o _____.


LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwathwaša Ngwala potšišo ka: etela





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
		ngwapa	ngwageng			
	BALA	Ke bona ngwana a ngwala. Ke bona ngwana a ngwala lengwalo. O ngwalela rakgadi. O nyaka go etela rakgadi ngwaga wo tlogo. O tla thuša rakgadi go paka mae. Mae a dikgogo tša rakgadi a kgahliša ka mehla. Ngwana o nyamile ka gore ngwageng wo a ka se etele.				
	NGWALA	1. Ngwana o dira eng? Ngwana o _____. 2. Mae a dikgogo tša rakgadi a bjang? Mae a dikgogo tša rakgadi a _____.				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA					<p>Dintle o be a nyamile ka gore rakgadi Mbali o be a lwala. Eupša o be a thabetše go bona motswala wa gagwe Dumi. Dintle o ile a paka diaparo tša gagwe le</p>
		<p>poraše ya meno. Ge a fetša o ile a thoma go <u>ngwala</u> karata ye botse ya rakgadi. O ile a thala matšoba a go kgahliša gomme a <u>ngwala</u> le <u>lengwalo</u> le le botse gore rakgadi a fole. O be a thwetše diphensele tša mmala gomme a kgabiša karata ka tšona. Go tloga fao yena le mmagwe ba ya boemathekisi go ya go namela thekisi ya go ya ga rakgadi.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke ka lebaka la eng Dintle a nyamile? Ke ka lebaka la gore _____. Dintle o be a thabetše eng? O be a thabetše go _____. Dintle o ile a ngwalela rakgadi eng? Dintle o ile a ngwalela rakgadi _____. Dintle le mmagwe ba nametše thekisi kae? Dintle le mmagwe ba nametše thekisi _____.






LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. dintle o nyamile ka gore rakgadi o a lwala 2. dintle o ngwalela rakgadi eng 3. rakgadi mbali o a lwala



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	tshela	tshele	tshepo	tshelela	
		pshio	ipshina	dipshio	mpshikela	
	BALA	Re ya boemathekisi. Re ya boemathekisi go ya go namela thekisi. Re namela thekisi go ya go etela rakgadi. Ke leeto la go kgahliša kudu. Re tshela mmila wo mogolo. Re nyamile ka gore mma o swerwe ke mpshikela. Re humane rakgadi a ipshina ka matena. O be a ipshina ka dipshio. Di be di kgahliša kudu. O jele tše tshela.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Re ya go etela rakgadi. Re ya go etela rakgadi re le ba tshelela. Re nale tshepo ya gore rakgadi o tla re thabela. Re eme boemathekisi. Re eme boemathekisi gore re kgone go namela thekisi ya go ya ga rakgadi. Rakgadi o a ipshina. O ipshina ka go ja nama ya dipshio. Rakgadi ga a na tshele. Rakgadi o a kgahliša ka gore ga a rate tshele.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ipshina Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša		mothwana
		thwetha				

	BALA	Rakgadi o nale dikgogo le dikgaka. Dikgaka tša rakgadi di beela mae. Dikgogo tša rakgadi le tšona di bea mae. Dikgaka le dikgogo tša rakgadi di beela mae ka mehla. Di alamela mae gomme mae a thwathwaša. Rakgadi o thwetše mothwana wa go mo thuša go topela mae gore a kgone go a rekiša. Beke yengwe le yengwe rakgadi o rekiša mae.
	NGWALA	1. Rakgadi o nale eng? Rakgadi o nale _____ le _____. 2. Rakgadi o dira eng ka mae? Rakgadi o _____.



LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwathwaša Ngwala potšišo ka: etela





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
		ngwapa	ngwageng			
	BALA	Ke bona ngwana a ngwala. Ke bona ngwana a ngwala lengwalo. O ngwalela rakgadi. O nyaka go etela rakgadi ngwaga wo tlogo. O tla thuša rakgadi go paka mae. Mae a dikgogo tša rakgadi a kgahliša ka mehla. Ngwana o nyamile ka gore ngwageng wo a ka se etele.				
	NGWALA	1. Ngwana o dira eng? Ngwana o _____. 2. Mae a dikgogo tša rakgadi a bjang? Mae a dikgogo tša rakgadi a _____.				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA					<p>Dintle o be a nyamile ka gore rakgadi Mbali o be a lwala. Eupša o be a thabetše go bona motswala wa gagwe Dumi. Dintle o ile a paka diaparo tša gagwe le</p>
		<p>poraše ya meno. Ge a fetša o ile a thoma go <u>ngwala</u> karata ye botse ya rakgadi. O ile a thala matšoba a go kgahliša gomme a <u>ngwala</u> le <u>lengwalo</u> le le botse gore rakgadi a fole. O be a thwetše diphensele tša mmala gomme a kgabiša karata ka tšona. Go tloga fao yena le mmagwe ba ya boemathekisi go ya go namela thekisi ya go ya ga rakgadi.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke ka lebaka la eng Dintle a nyamile? Ke ka lebaka la gore _____. Dintle o be a thabetše eng? O be a thabetše go _____. Dintle o ile a ngwalela rakgadi eng? Dintle o ile a ngwalela rakgadi _____. Dintle le mmagwe ba nametše thekisi kae? Dintle le mmagwe ba nametše thekisi _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. dintle o nyamile ka gore rakgadi o a lwala 2. dintle o ngwalela rakgadi eng 3. rakgadi mbali o a lwala



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	tshela	tshele	tshepo	tshelela	
		pshio	ipshina	dipshio	mpshikela	
	BALA	Re ya boemathekisi. Re ya boemathekisi go ya go namela thekisi. Re namela thekisi go ya go etela rakgadi. Ke leeto la go kgahliša kudu. Re tshela mmila wo mogolo. Re nyamile ka gore mma o swerwe ke mpshikela. Re humane rakgadi a ipshina ka matena. O be a ipshina ka dipshio. Di be di kgahliša kudu. O jele tše tshela.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Re ya go etela rakgadi. Re ya go etela rakgadi re le ba tshelela. Re nale tshepo ya gore rakgadi o tla re thabela. Re eme boemathekisi. Re eme boemathekisi gore re kgone go namela thekisi ya go ya ga rakgadi. Rakgadi o a ipshina. O ipshina ka go ja nama ya dipshio. Rakgadi ga a na tshele. Rakgadi o a kgahliša ka gore ga a rate tshele.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ipshina Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		thwetha				

	BALA	Rakgadi o nale dikgogo le dikgaka. Dikgaka tša rakgadi di beela mae. Dikgogo tša rakgadi le tšona di bea mae. Dikgaka le dikgogo tša rakgadi di beela mae ka mehla. Di alamela mae gomme mae a thwathwaša. Rakgadi o thwetše mothwana wa go mo thuša go topela mae gore a kgone go a rekiša. Beke yengwe le yengwe rakgadi o rekiša mae.
	NGWALA	1. Rakgadi o nale eng? Rakgadi o nale _____ le _____. 2. Rakgadi o dira eng ka mae? Rakgadi o _____.


LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwathwaša Ngwala potšišo ka: etela





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
		ngwapa	ngwageng			
	BALA	Ke bona ngwana a ngwala. Ke bona ngwana a ngwala lengwalo. O ngwalela rakgadi. O nyaka go etela rakgadi ngwaga wo tlogo. O tla thuša rakgadi go paka mae. Mae a dikgogo tša rakgadi a kgahliša ka mehla. Ngwana o nyamile ka gore ngwageng wo a ka se etele.				
	NGWALA	1. Ngwana o dira eng? Ngwana o _____. 2. Mae a dikgogo tša rakgadi a bjang? Mae a dikgogo tša rakgadi a _____.				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA					<p>Dintle o be a nyamile ka gore rakgadi Mbali o be a lwala. Eupša o be a thabetše go bona motswala wa gagwe Dumi. Dintle o ile a paka diaparo tša gagwe le</p>
		<p>poraše ya meno. Ge a fetša o ile a thoma go <u>ngwala</u> karata ye botse ya rakgadi. O ile a thala matšoba a go kgahliša gomme a <u>ngwala</u> le <u>lengwalo</u> le le botse gore rakgadi a fole. O be a thwetše diphensele tša mmala gomme a kgabiša karata ka tšona. Go tloga fao yena le mmagwe ba ya boemathekisi go ya go namela thekisi ya go ya ga rakgadi.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke ka lebaka la eng Dintle a nyamile? Ke ka lebaka la gore _____. Dintle o be a thabetše eng? O be a thabetše go _____. Dintle o ile a ngwalela rakgadi eng? Dintle o ile a ngwalela rakgadi _____. Dintle le mmagwe ba nametše thekisi kae? Dintle le mmagwe ba nametše thekisi _____.






LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. dintle o nyamile ka gore rakgadi o a lwala 2. dintle o ngwalela rakgadi eng 3. rakgadi mbali o a lwala



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	tshela	tshele	tshepo	tshelela	
		pshio	ipshina	dipshio	mpshikela	
	BALA	Re ya boemathekisi. Re ya boemathekisi go ya go namela thekisi. Re namela thekisi go ya go etela rakgadi. Ke leeto la go kgahliša kudu. Re tshela mmila wo mogolo. Re nyamile ka gore mma o swerwe ke mpshikela. Re humane rakgadi a ipshina ka matena. O be a ipshina ka dipshio. Di be di kgahliša kudu. O jele tše tshela.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Re ya go etela rakgadi. Re ya go etela rakgadi re le ba tshelela. Re nale tshepo ya gore rakgadi o tla re thabela. Re eme boemathekisi. Re eme boemathekisi gore re kgone go namela thekisi ya go ya ga rakgadi. Rakgadi o a ipshina. O ipshina ka go ja nama ya dipshio. Rakgadi ga a na tshele. Rakgadi o a kgahliša ka gore ga a rate tshele.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ipshina Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		thwetha				

	BALA	Rakgadi o nale dikgogo le dikgaka. Dikgaka tša rakgadi di beela mae. Dikgogo tša rakgadi le tšona di bea mae. Dikgaka le dikgogo tša rakgadi di beela mae ka mehla. Di alamela mae gomme mae a thwathwaša. Rakgadi o thwetše mothwana wa go mo thuša go topela mae gore a kgone go a rekiša. Beke yengwe le yengwe rakgadi o rekiša mae.
	NGWALA	1. Rakgadi o nale eng? Rakgadi o nale _____ le _____. 2. Rakgadi o dira eng ka mae? Rakgadi o _____.



LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwathwaša Ngwala potšišo ka: etela





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
		ngwapa	ngwageng			
	BALA	Ke bona ngwana a ngwala. Ke bona ngwana a ngwala lengwalo. O ngwalela rakgadi. O nyaka go etela rakgadi ngwaga wo tlogo. O tla thuša rakgadi go paka mae. Mae a dikgogo tša rakgadi a kgahliša ka mehla. Ngwana o nyamile ka gore ngwageng wo a ka se etele.				
	NGWALA	1. Ngwana o dira eng? Ngwana o _____. 2. Mae a dikgogo tša rakgadi a bjang? Mae a dikgogo tša rakgadi a _____.				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA					<p>Dintle o be a nyamile ka gore rakgadi Mbali o be a lwala. Eupša o be a thabetše go bona motswala wa gagwe Dumi. Dintle o ile a paka diaparo tša gagwe le</p>
		<p>poraše ya meno. Ge a fetša o ile a thoma go <u>ngwala</u> karata ye botse ya rakgadi. O ile a thala matšoba a go kgahliša gomme a <u>ngwala</u> le <u>lengwalo</u> le le botse gore rakgadi a fole. O be a thwetše diphensele tša mmala gomme a kgabiša karata ka tšona. Go tloga fao yena le mmagwe ba ya boemathekisi go ya go namela thekisi ya go ya ga rakgadi.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke ka lebaka la eng Dintle a nyamile? Ke ka lebaka la gore _____. Dintle o be a thabetše eng? O be a thabetše go _____. Dintle o ile a ngwalela rakgadi eng? Dintle o ile a ngwalela rakgadi _____. Dintle le mmagwe ba nametše thekisi kae? Dintle le mmagwe ba nametše thekisi _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. dintle o nyamile ka gore rakgadi o a lwala 2. dintle o ngwalela rakgadi eng 3. rakgadi mbali o a lwala



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	tshela	tshele	tshepo	tshelela	
		pshio	ipshina	dipshio	mpshikela	
	BALA	Re ya boemathekisi. Re ya boemathekisi go ya go namela thekisi. Re namela thekisi go ya go etela rakgadi. Ke leeto la go kgahliša kudu. Re tshela mmila wo mogolo. Re nyamile ka gore mma o swerwe ke mpshikela. Re humane rakgadi a ipshina ka matena. O be a ipshina ka dipshio. Di be di kgahliša kudu. O jele tše tshela.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Re ya go etela rakgadi. Re ya go etela rakgadi re le ba tshelela. Re nale tshepo ya gore rakgadi o tla re thabela. Re eme boemathekisi. Re eme boemathekisi gore re kgone go namela thekisi ya go ya ga rakgadi. Rakgadi o a ipshina. O ipshina ka go ja nama ya dipshio. Rakgadi ga a na tshele. Rakgadi o a kgahliša ka gore ga a rate tshele.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ipshina Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		thwetha				

	BALA	Rakgadi o nale dikgogo le dikgaka. Dikgaka tša rakgadi di beela mae. Dikgogo tša rakgadi le tšona di bea mae. Dikgaka le dikgogo tša rakgadi di beela mae ka mehla. Di alamela mae gomme mae a thwathwaša. Rakgadi o thwetše mothwana wa go mo thuša go topela mae gore a kgone go a rekiša. Beke yengwe le yengwe rakgadi o rekiša mae.
	NGWALA	1. Rakgadi o nale eng? Rakgadi o nale _____ le _____. 2. Rakgadi o dira eng ka mae? Rakgadi o _____.


LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwathwaša Ngwala potšišo ka: etela





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
		ngwapa	ngwageng			
	BALA	Ke bona ngwana a ngwala. Ke bona ngwana a ngwala lengwalo. O ngwalela rakgadi. O nyaka go etela rakgadi ngwaga wo tlogo. O tla thuša rakgadi go paka mae. Mae a dikgogo tša rakgadi a kgahliša ka mehla. Ngwana o nyamile ka gore ngwageng wo a ka se etele.				
	NGWALA	1. Ngwana o dira eng? Ngwana o _____. 2. Mae a dikgogo tša rakgadi a bjang? Mae a dikgogo tša rakgadi a _____.				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA					<p>Dintle o be a nyamile ka gore rakgadi Mbali o be a lwala. Eupša o be a thabetše go bona motswala wa gagwe Dumi. Dintle o ile a paka diaparo tša gagwe le</p>
		<p>poraše ya meno. Ge a fetša o ile a thoma go <u>ngwala</u> karata ye botse ya rakgadi. O ile a thala matšoba a go kgahliša gomme a <u>ngwala</u> le <u>lengwalo</u> le le botse gore rakgadi a fole. O be a thwetše diphensele tša mmala gomme a kgabiša karata ka tšona. Go tloga fao yena le mmagwe ba ya boemathekisi go ya go namela thekisi ya go ya ga rakgadi.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke ka lebaka la eng Dintle a nyamile? Ke ka lebaka la gore _____. Dintle o be a thabetše eng? O be a thabetše go _____. Dintle o ile a ngwalela rakgadi eng? Dintle o ile a ngwalela rakgadi _____. Dintle le mmagwe ba nametše thekisi kae? Dintle le mmagwe ba nametše thekisi _____.






LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. dintle o nyamile ka gore rakgadi o a lwala 2. dintle o ngwalela rakgadi eng 3. rakgadi mbali o a lwala



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	tshela	tshele	tshepo	tshelela	
		pshio	ipshina	dipshio	mpshikela	
	BALA	Re ya boemathekisi. Re ya boemathekisi go ya go namela thekisi. Re namela thekisi go ya go etela rakgadi. Ke leeto la go kgahliša kudu. Re tshela mmila wo mogolo. Re nyamile ka gore mma o swerwe ke mpshikela. Re humane rakgadi a ipshina ka matena. O be a ipshina ka dipshio. Di be di kgahliša kudu. O jele tše tshela.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Re ya go etela rakgadi. Re ya go etela rakgadi re le ba tshelela. Re nale tshepo ya gore rakgadi o tla re thabela. Re eme boemathekisi. Re eme boemathekisi gore re kgone go namela thekisi ya go ya ga rakgadi. Rakgadi o a ipshina. O ipshina ka go ja nama ya dipshio. Rakgadi ga a na tshele. Rakgadi o a kgahliša ka gore ga a rate tshele.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ipshina Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		thwetha				

	BALA	Rakgadi o nale dikgogo le dikgaka. Dikgaka tša rakgadi di beela mae. Dikgogo tša rakgadi le tšona di bea mae. Dikgaka le dikgogo tša rakgadi di beela mae ka mehla. Di alamela mae gomme mae a thwathwaša. Rakgadi o thwetše mothwana wa go mo thuša go topela mae gore a kgone go a rekiša. Beke yengwe le yengwe rakgadi o rekiša mae.
	NGWALA	1. Rakgadi o nale eng? Rakgadi o nale _____ le _____. 2. Rakgadi o dira eng ka mae? Rakgadi o _____.



LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwathwaša Ngwala potšišo ka: etela





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
		ngwapa	ngwageng			
	BALA	Ke bona ngwana a ngwala. Ke bona ngwana a ngwala lengwalo. O ngwalela rakgadi. O nyaka go etela rakgadi ngwaga wo tlogo. O tla thuša rakgadi go paka mae. Mae a dikgogo tša rakgadi a kgahliša ka mehla. Ngwana o nyamile ka gore ngwageng wo a ka se etele.				
	NGWALA	1. Ngwana o dira eng? Ngwana o _____. 2. Mae a dikgogo tša rakgadi a bjang? Mae a dikgogo tša rakgadi a _____.				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA					<p>Dintle o be a nyamile ka gore rakgadi Mbali o be a lwala. Eupša o be a thabetše go bona motswala wa gagwe Dumi. Dintle o ile a paka diaparo tša gagwe le</p>
		<p>poraše ya meno. Ge a fetša o ile a thoma go <u>ngwala</u> karata ye botse ya rakgadi. O ile a thala matšoba a go kgahliša gomme a <u>ngwala</u> le <u>lengwalo</u> le le botse gore rakgadi a fole. O be a thwetše diphensele tša mmala gomme a kgabiša karata ka tšona. Go tloga fao yena le mmagwe ba ya boemathekisi go ya go namela thekisi ya go ya ga rakgadi.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke ka lebaka la eng Dintle a nyamile? Ke ka lebaka la gore _____. Dintle o be a thabetše eng? O be a thabetše go _____. Dintle o ile a ngwalela rakgadi eng? Dintle o ile a ngwalela rakgadi _____. Dintle le mmagwe ba nametše thekisi kae? Dintle le mmagwe ba nametše thekisi _____.





LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. dintle o nyamile ka gore rakgadi o a lwala 2. dintle o ngwalela rakgadi eng 3. rakgadi mbali o a lwala



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	tshela	tshele	tshepo	tshelela	
		pshio	ipshina	dipshio	mpshikela	
	BALA	Re ya boemathekisi. Re ya boemathekisi go ya go namela thekisi. Re namela thekisi go ya go etela rakgadi. Ke leeto la go kgahliša kudu. Re tshela mmila wo mogolo. Re nyamile ka gore mma o swerwe ke mpshikela. Re humane rakgadi a ipshina ka matena. O be a ipshina ka dipshio. Di be di kgahliša kudu. O jele tše tshela.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Re ya go etela rakgadi. Re ya go etela rakgadi re le ba tshelela. Re nale tshepo ya gore rakgadi o tla re thabela. Re eme boemathekisi. Re eme boemathekisi gore re kgone go namela thekisi ya go ya ga rakgadi. Rakgadi o a ipshina. O ipshina ka go ja nama ya dipshio. Rakgadi ga a na tshele. Rakgadi o a kgahliša ka gore ga a rate tshele.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ipshina Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		thwetha				

	BALA	Rakgadi o nale dikgogo le dikgaka. Dikgaka tša rakgadi di beela mae. Dikgogo tša rakgadi le tšona di bea mae. Dikgaka le dikgogo tša rakgadi di beela mae ka mehla. Di alamela mae gomme mae a thwathwaša. Rakgadi o thwetše mothwana wa go mo thuša go topela mae gore a kgone go a rekiša. Beke yengwe le yengwe rakgadi o rekiša mae.
	NGWALA	1. Rakgadi o nale eng? Rakgadi o nale _____ le _____. 2. Rakgadi o dira eng ka mae? Rakgadi o _____.


LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwathwaša Ngwala potšišo ka: etela





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
		ngwapa	ngwageng			
	BALA	Ke bona ngwana a ngwala. Ke bona ngwana a ngwala lengwalo. O ngwalela rakgadi. O nyaka go etela rakgadi ngwaga wo tlogo. O tla thuša rakgadi go paka mae. Mae a dikgogo tša rakgadi a kgahliša ka mehla. Ngwana o nyamile ka gore ngwageng wo a ka se etele.				
	NGWALA	1. Ngwana o dira eng? Ngwana o _____. 2. Mae a dikgogo tša rakgadi a bjang? Mae a dikgogo tša rakgadi a _____.				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA					<p>Dintle o be a nyamile ka gore rakgadi Mbali o be a lwala. Eupša o be a thabetše go bona motswala wa gagwe Dumi. Dintle o ile a paka diaparo tša gagwe le</p>
		<p>poraše ya meno. Ge a fetša o ile a thoma go <u>ngwala</u> karata ye botse ya rakgadi. O ile a thala matšoba a go kgahliša gomme a <u>ngwala</u> le <u>lengwalo</u> le le botse gore rakgadi a fole. O be a thwetše diphensele tša mmala gomme a kgabiša karata ka tšona. Go tloga fao yena le mmagwe ba ya boemathekisi go ya go namela thekisi ya go ya ga rakgadi.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke ka lebaka la eng Dintle a nyamile? Ke ka lebaka la gore _____. Dintle o be a thabetše eng? O be a thabetše go _____. Dintle o ile a ngwalela rakgadi eng? Dintle o ile a ngwalela rakgadi _____. Dintle le mmagwe ba nametše thekisi kae? Dintle le mmagwe ba nametše thekisi _____.






LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. dintle o nyamile ka gore rakgadi o a lwala 2. dintle o ngwalela rakgadi eng 3. rakgadi mbali o a lwala



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	tshela	tshele	tshepo	tshelela	
		pshio	ipshina	dipshio	mpshikela	
	BALA	Re ya boemathekisi. Re ya boemathekisi go ya go namela thekisi. Re namela thekisi go ya go etela rakgadi. Ke leeto la go kgahliša kudu. Re tshela mmila wo mogolo. Re nyamile ka gore mma o swerwe ke mpshikela. Re humane rakgadi a ipshina ka matena. O be a ipshina ka dipshio. Di be di kgahliša kudu. O jele tše tshela.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Re ya go etela rakgadi. Re ya go etela rakgadi re le ba tshelela. Re nale tshepo ya gore rakgadi o tla re thabela. Re eme boemathekisi. Re eme boemathekisi gore re kgone go namela thekisi ya go ya ga rakgadi. Rakgadi o a ipshina. O ipshina ka go ja nama ya dipshio. Rakgadi ga a na tshele. Rakgadi o a kgahliša ka gore ga a rate tshele.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ipshina Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		thwetha				

	BALA	Rakgadi o nale dikgogo le dikgaka. Dikgaka tša rakgadi di beela mae. Dikgogo tša rakgadi le tšona di bea mae. Dikgaka le dikgogo tša rakgadi di beela mae ka mehla. Di alamela mae gomme mae a thwathwaša. Rakgadi o thwetše mothwana wa go mo thuša go topela mae gore a kgone go a rekiša. Beke yengwe le yengwe rakgadi o rekiša mae.
	NGWALA	1. Rakgadi o nale eng? Rakgadi o nale _____ le _____. 2. Rakgadi o dira eng ka mae? Rakgadi o _____.



LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwathwaša Ngwala potšišo ka: etela





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
		ngwapa	ngwageng			
	BALA	Ke bona ngwana a ngwala. Ke bona ngwana a ngwala lengwalo. O ngwalela rakgadi. O nyaka go etela rakgadi ngwaga wo tlogo. O tla thuša rakgadi go paka mae. Mae a dikgogo tša rakgadi a kgahliša ka mehla. Ngwana o nyamile ka gore ngwageng wo a ka se etele.				
	NGWALA	1. Ngwana o dira eng? Ngwana o _____. 2. Mae a dikgogo tša rakgadi a bjang? Mae a dikgogo tša rakgadi a _____.				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA					<p>Dintle o be a nyamile ka gore rakgadi Mbali o be a lwala. Eupša o be a thabetše go bona motswala wa gagwe Dumi. Dintle o ile a paka diaparo tša gagwe le</p>
		<p>poraše ya meno. Ge a fetša o ile a thoma go <u>ngwala</u> karata ye botse ya rakgadi. O ile a thala matšoba a go kgahliša gomme a <u>ngwala</u> le <u>lengwalo</u> le le botse gore rakgadi a fole. O be a thwetše diphensele tša mmala gomme a kgabiša karata ka tšona. Go tloga fao yena le mmagwe ba ya boemathekisi go ya go namela thekisi ya go ya ga rakgadi.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke ka lebaka la eng Dintle a nyamile? Ke ka lebaka la gore _____. Dintle o be a thabetše eng? O be a thabetše go _____. Dintle o ile a ngwalela rakgadi eng? Dintle o ile a ngwalela rakgadi _____. Dintle le mmagwe ba nametše thekisi kae? Dintle le mmagwe ba nametše thekisi _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. dintle o nyamile ka gore rakgadi o a lwala 2. dintle o ngwalela rakgadi eng 3. rakgadi mbali o a lwala



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	tshela	tshele	tshepo	tshelela	
		pshio	ipshina	dipshio	mpshikela	
	BALA	Re ya boemathekisi. Re ya boemathekisi go ya go namela thekisi. Re namela thekisi go ya go etela rakgadi. Ke leeto la go kgahliša kudu. Re tshela mmila wo mogolo. Re nyamile ka gore mma o swerwe ke mpshikela. Re humane rakgadi a ipshina ka matena. O be a ipshina ka dipshio. Di be di kgahliša kudu. O jele tše tshela.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Re ya go etela rakgadi. Re ya go etela rakgadi re le ba tshelela. Re nale tshepo ya gore rakgadi o tla re thabela. Re eme boemathekisi. Re eme boemathekisi gore re kgone go namela thekisi ya go ya ga rakgadi. Rakgadi o a ipshina. O ipshina ka go ja nama ya dipshio. Rakgadi ga a na tshele. Rakgadi o a kgahliša ka gore ga a rate tshele.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ipshina Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		thwetha				

	BALA	Rakgadi o nale dikgogo le dikgaka. Dikgaka tša rakgadi di beela mae. Dikgogo tša rakgadi le tšona di bea mae. Dikgaka le dikgogo tša rakgadi di beela mae ka mehla. Di alamela mae gomme mae a thwathwaša. Rakgadi o thwetše mothwana wa go mo thuša go topela mae gore a kgone go a rekiša. Beke yengwe le yengwe rakgadi o rekiša mae.
	NGWALA	1. Rakgadi o nale eng? Rakgadi o nale _____ le _____. 2. Rakgadi o dira eng ka mae? Rakgadi o _____.


LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwathwaša Ngwala potšišo ka: etela





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
		ngwapa	ngwageng			
	BALA	Ke bona ngwana a ngwala. Ke bona ngwana a ngwala lengwalo. O ngwalela rakgadi. O nyaka go etela rakgadi ngwaga wo tlogo. O tla thuša rakgadi go paka mae. Mae a dikgogo tša rakgadi a kgahliša ka mehla. Ngwana o nyamile ka gore ngwageng wo a ka se etele.				
	NGWALA	1. Ngwana o dira eng? Ngwana o _____. 2. Mae a dikgogo tša rakgadi a bjang? Mae a dikgogo tša rakgadi a _____.				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA					<p>Dintle o be a nyamile ka gore rakgadi Mbali o be a lwala. Eupša o be a thabetše go bona motswala wa gagwe Dumi. Dintle o ile a paka diaparo tša gagwe le</p>
		<p>poraše ya meno. Ge a fetša o ile a thoma go <u>ngwala</u> karata ye botse ya rakgadi. O ile a thala matšoba a go kgahliša gomme a <u>ngwala</u> le <u>lengwalo</u> le le botse gore rakgadi a fole. O be a thwetše diphensele tša mmala gomme a kgabiša karata ka tšona. Go tloga fao yena le mmagwe ba ya boemathekisi go ya go namela thekisi ya go ya ga rakgadi.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke ka lebaka la eng Dintle a nyamile? Ke ka lebaka la gore _____. Dintle o be a thabetše eng? O be a thabetše go _____. Dintle o ile a ngwalela rakgadi eng? Dintle o ile a ngwalela rakgadi _____. Dintle le mmagwe ba nametše thekisi kae? Dintle le mmagwe ba nametše thekisi _____.






LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. dintle o nyamile ka gore rakgadi o a lwala 2. dintle o ngwalela rakgadi eng 3. rakgadi mbali o a lwala



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	tshela	tshele	tshepo	tshelela	
		pshio	ipshina	dipshio	mpshikela	
	BALA	Re ya boemathekisi. Re ya boemathekisi go ya go namela thekisi. Re namela thekisi go ya go etela rakgadi. Ke leeto la go kgahliša kudu. Re tshela mmila wo mogolo. Re nyamile ka gore mma o swerwe ke mpshikela. Re humane rakgadi a ipshina ka matena. O be a ipshina ka dipshio. Di be di kgahliša kudu. O jele tše tshela.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Re ya go etela rakgadi. Re ya go etela rakgadi re le ba tshelela. Re nale tshepo ya gore rakgadi o tla re thabela. Re eme boemathekisi. Re eme boemathekisi gore re kgone go namela thekisi ya go ya ga rakgadi. Rakgadi o a ipshina. O ipshina ka go ja nama ya dipshio. Rakgadi ga a na tshele. Rakgadi o a kgahliša ka gore ga a rate tshele.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ipshina Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		thwetha				

	BALA	Rakgadi o nale dikgogo le dikgaka. Dikgaka tša rakgadi di beela mae. Dikgogo tša rakgadi le tšona di bea mae. Dikgaka le dikgogo tša rakgadi di beela mae ka mehla. Di alamela mae gomme mae a thwathwaša. Rakgadi o thwetše mothwana wa go mo thuša go topela mae gore a kgone go a rekiša. Beke yengwe le yengwe rakgadi o rekiša mae.
	NGWALA	1. Rakgadi o nale eng? Rakgadi o nale _____ le _____. 2. Rakgadi o dira eng ka mae? Rakgadi o _____.



LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwathwaša Ngwala potšišo ka: etela





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
		ngwapa	ngwageng			
	BALA	Ke bona ngwana a ngwala. Ke bona ngwana a ngwala lengwalo. O ngwalela rakgadi. O nyaka go etela rakgadi ngwaga wo tlogo. O tla thuša rakgadi go paka mae. Mae a dikgogo tša rakgadi a kgahliša ka mehla. Ngwana o nyamile ka gore ngwageng wo a ka se etele.				
	NGWALA	1. Ngwana o dira eng? Ngwana o _____. 2. Mae a dikgogo tša rakgadi a bjang? Mae a dikgogo tša rakgadi a _____.				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA					<p>Dintle o be a nyamile ka gore rakgadi Mbali o be a lwala. Eupša o be a thabetše go bona motswala wa gagwe Dumi. Dintle o ile a paka diaparo tša gagwe le</p>
		<p>poraše ya meno. Ge a fetša o ile a thoma go <u>ngwala</u> karata ye botse ya rakgadi. O ile a thala matšoba a go kgahliša gomme a <u>ngwala</u> le <u>lengwalo</u> le le botse gore rakgadi a fole. O be a thwetše diphensele tša mmala gomme a kgabiša karata ka tšona. Go tloga fao yena le mmagwe ba ya boemathekisi go ya go namela thekisi ya go ya ga rakgadi.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke ka lebaka la eng Dintle a nyamile? Ke ka lebaka la gore _____. Dintle o be a thabetše eng? O be a thabetše go _____. Dintle o ile a ngwalela rakgadi eng? Dintle o ile a ngwalela rakgadi _____. Dintle le mmagwe ba nametše thekisi kae? Dintle le mmagwe ba nametše thekisi _____.





LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. dintle o nyamile ka gore rakgadi o a lwala 2. dintle o ngwalela rakgadi eng 3. rakgadi mbali o a lwala



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	tshela	tshele	tshepo	tshelela	
		pshio	ipshina	dipshio	mpshikela	
	BALA	Re ya boemathekisi. Re ya boemathekisi go ya go namela thekisi. Re namela thekisi go ya go etela rakgadi. Ke leeto la go kgahliša kudu. Re tshela mmila wo mogolo. Re nyamile ka gore mma o swerwe ke mpshikela. Re humane rakgadi a ipshina ka matena. O be a ipshina ka dipshio. Di be di kgahliša kudu. O jele tše tshela.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Re ya go etela rakgadi. Re ya go etela rakgadi re le ba tshelela. Re nale tshepo ya gore rakgadi o tla re thabela. Re eme boemathekisi. Re eme boemathekisi gore re kgone go namela thekisi ya go ya ga rakgadi. Rakgadi o a ipshina. O ipshina ka go ja nama ya dipshio. Rakgadi ga a na tshele. Rakgadi o a kgahliša ka gore ga a rate tshele.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ipshina Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		thwetha				

	BALA	Rakgadi o nale dikgogo le dikgaka. Dikgaka tša rakgadi di beela mae. Dikgogo tša rakgadi le tšona di bea mae. Dikgaka le dikgogo tša rakgadi di beela mae ka mehla. Di alamela mae gomme mae a thwathwaša. Rakgadi o thwetše mothwana wa go mo thuša go topela mae gore a kgone go a rekiša. Beke yengwe le yengwe rakgadi o rekiša mae.
	NGWALA	1. Rakgadi o nale eng? Rakgadi o nale _____ le _____. 2. Rakgadi o dira eng ka mae? Rakgadi o _____.


LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwathwaša Ngwala potšišo ka: etela





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
		ngwapa	ngwageng			
	BALA	Ke bona ngwana a ngwala. Ke bona ngwana a ngwala lengwalo. O ngwalela rakgadi. O nyaka go etela rakgadi ngwaga wo tlogo. O tla thuša rakgadi go paka mae. Mae a dikgogo tša rakgadi a kgahliša ka mehla. Ngwana o nyamile ka gore ngwageng wo a ka se etele.				
	NGWALA	1. Ngwana o dira eng? Ngwana o _____. 2. Mae a dikgogo tša rakgadi a bjang? Mae a dikgogo tša rakgadi a _____.				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA					<p>Dintle o be a nyamile ka gore rakgadi Mbali o be a lwala. Eupša o be a thabetše go bona motswala wa gagwe Dumi. Dintle o ile a paka diaparo tša gagwe le</p>
		<p>poraše ya meno. Ge a fetša o ile a thoma go <u>ngwala</u> karata ye botse ya rakgadi. O ile a thala matšoba a go kgahliša gomme a <u>ngwala</u> le <u>lengwalo</u> le le botse gore rakgadi a fole. O be a thwetše diphensele tša mmala gomme a kgabiša karata ka tšona. Go tloga fao yena le mmagwe ba ya boemathekisi go ya go namela thekisi ya go ya ga rakgadi.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke ka lebaka la eng Dintle a nyamile? Ke ka lebaka la gore _____. Dintle o be a thabetše eng? O be a thabetše go _____. Dintle o ile a ngwalela rakgadi eng? Dintle o ile a ngwalela rakgadi _____. Dintle le mmagwe ba nametše thekisi kae? Dintle le mmagwe ba nametše thekisi _____.






LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. dintle o nyamile ka gore rakgadi o a lwala 2. dintle o ngwalela rakgadi eng 3. rakgadi mbali o a lwala



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	tshela	tshele	tshepo	tshelela	
		pshio	ipshina	dipshio	mpshikela	
	BALA	Re ya boemathekisi. Re ya boemathekisi go ya go namela thekisi. Re namela thekisi go ya go etela rakgadi. Ke leeto la go kgahliša kudu. Re tshela mmila wo mogolo. Re nyamile ka gore mma o swerwe ke mpshikela. Re humane rakgadi a ipshina ka matena. O be a ipshina ka dipshio. Di be di kgahliša kudu. O jele tše tshela.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Re ya go etela rakgadi. Re ya go etela rakgadi re le ba tshelela. Re nale tshepo ya gore rakgadi o tla re thabela. Re eme boemathekisi. Re eme boemathekisi gore re kgone go namela thekisi ya go ya ga rakgadi. Rakgadi o a ipshina. O ipshina ka go ja nama ya dipshio. Rakgadi ga a na tshele. Rakgadi o a kgahliša ka gore ga a rate tshele.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ipshina Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		thwetha				

	BALA	Rakgadi o nale dikgogo le dikgaka. Dikgaka tša rakgadi di beela mae. Dikgogo tša rakgadi le tšona di bea mae. Dikgaka le dikgogo tša rakgadi di beela mae ka mehla. Di alamela mae gomme mae a thwathwaša. Rakgadi o thwetše mothwana wa go mo thuša go topela mae gore a kgone go a rekiša. Beke yengwe le yengwe rakgadi o rekiša mae.
	NGWALA	1. Rakgadi o nale eng? Rakgadi o nale _____ le _____. 2. Rakgadi o dira eng ka mae? Rakgadi o _____.



LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwathwaša Ngwala potšišo ka: etela





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
		ngwapa	ngwageng			
	BALA	Ke bona ngwana a ngwala. Ke bona ngwana a ngwala lengwalo. O ngwalela rakgadi. O nyaka go etela rakgadi ngwaga wo tlogo. O tla thuša rakgadi go paka mae. Mae a dikgogo tša rakgadi a kgahliša ka mehla. Ngwana o nyamile ka gore ngwageng wo a ka se etele.				
	NGWALA	1. Ngwana o dira eng? Ngwana o _____. 2. Mae a dikgogo tša rakgadi a bjang? Mae a dikgogo tša rakgadi a _____.				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA					<p>Dintle o be a nyamile ka gore rakgadi Mbali o be a lwala. Eupša o be a thabetše go bona motswala wa gagwe Dumi. Dintle o ile a paka diaparo tša gagwe le</p>
		<p>poraše ya meno. Ge a fetša o ile a thoma go <u>ngwala</u> karata ye botse ya rakgadi. O ile a thala matšoba a go kgahliša gomme a <u>ngwala</u> le <u>lengwalo</u> le le botse gore rakgadi a fole. O be a thwetše diphensele tša mmala gomme a kgabiša karata ka tšona. Go tloga fao yena le mmagwe ba ya boemathekisi go ya go namela thekisi ya go ya ga rakgadi.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke ka lebaka la eng Dintle a nyamile? Ke ka lebaka la gore _____. Dintle o be a thabetše eng? O be a thabetše go _____. Dintle o ile a ngwalela rakgadi eng? Dintle o ile a ngwalela rakgadi _____. Dintle le mmagwe ba nametše thekisi kae? Dintle le mmagwe ba nametše thekisi _____.





LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. dintle o nyamile ka gore rakgadi o a lwala 2. dintle o ngwalela rakgadi eng 3. rakgadi mbali o a lwala



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	tshela	tshele	tshepo	tshelela	
		pshio	ipshina	dipshio	mpshikela	
	BALA	Re ya boemathekisi. Re ya boemathekisi go ya go namela thekisi. Re namela thekisi go ya go etela rakgadi. Ke leeto la go kgahliša kudu. Re tshela mmila wo mogolo. Re nyamile ka gore mma o swerwe ke mpshikela. Re humane rakgadi a ipshina ka matena. O be a ipshina ka dipshio. Di be di kgahliša kudu. O jele tše tshela.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Re ya go etela rakgadi. Re ya go etela rakgadi re le ba tshelela. Re nale tshepo ya gore rakgadi o tla re thabela. Re eme boemathekisi. Re eme boemathekisi gore re kgone go namela thekisi ya go ya ga rakgadi. Rakgadi o a ipshina. O ipshina ka go ja nama ya dipshio. Rakgadi ga a na tshele. Rakgadi o a kgahliša ka gore ga a rate tshele.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ipshina Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		thwetha				

	BALA	Rakgadi o nale dikgogo le dikgaka. Dikgaka tša rakgadi di beela mae. Dikgogo tša rakgadi le tšona di bea mae. Dikgaka le dikgogo tša rakgadi di beela mae ka mehla. Di alamela mae gomme mae a thwathwaša. Rakgadi o thwetše mothwana wa go mo thuša go topela mae gore a kgone go a rekiša. Beke yengwe le yengwe rakgadi o rekiša mae.
	NGWALA	1. Rakgadi o nale eng? Rakgadi o nale _____ le _____. 2. Rakgadi o dira eng ka mae? Rakgadi o _____.


LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwathwaša Ngwala potšišo ka: etela





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
		ngwapa	ngwageng			
	BALA	Ke bona ngwana a ngwala. Ke bona ngwana a ngwala lengwalo. O ngwalela rakgadi. O nyaka go etela rakgadi ngwaga wo tlogo. O tla thuša rakgadi go paka mae. Mae a dikgogo tša rakgadi a kgahliša ka mehla. Ngwana o nyamile ka gore ngwageng wo a ka se etele.				
	NGWALA	1. Ngwana o dira eng? Ngwana o _____. 2. Mae a dikgogo tša rakgadi a bjang? Mae a dikgogo tša rakgadi a _____.				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi	
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana		
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga		
	BALA					<p>Dintle o be a nyamile ka gore rakgadi Mbali o be a lwala. Eupša o be a thabetše go bona motswala wa gagwe Dumi. Dintle o ile a paka diaparo tša gagwe le</p>	
		<p>poraše ya meno. Ge a fetša o ile a thoma go <u>ngwala</u> karata ye botse ya rakgadi. O ile a thala matšoba a go kgahliša gomme a <u>ngwala</u> le <u>lengwalo</u> le le botse gore rakgadi a fole. O be a thwetše diphensele tša mmala gomme a kgabiša karata ka tšona. Go tloga fao yena le mmagwe ba ya boemathekisi go ya go namela thekisi ya go ya ga rakgadi.</p>					





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke ka lebaka la eng Dintle a nyamile? Ke ka lebaka la gore _____. Dintle o be a thabetše eng? O be a thabetše go _____. Dintle o ile a ngwalela rakgadi eng? Dintle o ile a ngwalela rakgadi _____. Dintle le mmagwe ba nametše thekisi kae? Dintle le mmagwe ba nametše thekisi _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. dintle o nyamile ka gore rakgadi o a lwala 2. dintle o ngwalela rakgadi eng 3. rakgadi mbali o a lwala



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	tshela	tshele	tshepo	tshelela	
		pshio	ipshina	dipshio	mpshikela	
	BALA	Re ya boemathekisi. Re ya boemathekisi go ya go namela thekisi. Re namela thekisi go ya go etela rakgadi. Ke leeto la go kgahliša kudu. Re tshela mmila wo mogolo. Re nyamile ka gore mma o swerwe ke mpshikela. Re humane rakgadi a ipshina ka matena. O be a ipshina ka dipshio. Di be di kgahliša kudu. O jele tše tshela.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Re ya go etela rakgadi. Re ya go etela rakgadi re le ba tshelela. Re nale tshepo ya gore rakgadi o tla re thabela. Re eme boemathekisi. Re eme boemathekisi gore re kgone go namela thekisi ya go ya ga rakgadi. Rakgadi o a ipshina. O ipshina ka go ja nama ya dipshio. Rakgadi ga a na tshele. Rakgadi o a kgahliša ka gore ga a rate tshele.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ipshina Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		thwetha				

	BALA	Rakgadi o nale dikgogo le dikgaka. Dikgaka tša rakgadi di beela mae. Dikgogo tša rakgadi le tšona di bea mae. Dikgaka le dikgogo tša rakgadi di beela mae ka mehla. Di alamela mae gomme mae a thwathwaša. Rakgadi o thwetše mothwana wa go mo thuša go topela mae gore a kgone go a rekiša. Beke yengwe le yengwe rakgadi o rekiša mae.
	NGWALA	1. Rakgadi o nale eng? Rakgadi o nale _____ le _____. 2. Rakgadi o dira eng ka mae? Rakgadi o _____.



LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwathwaša Ngwala potšišo ka: etela





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
		ngwapa	ngwageng			
	BALA	Ke bona ngwana a ngwala. Ke bona ngwana a ngwala lengwalo. O ngwalela rakgadi. O nyaka go etela rakgadi ngwaga wo tlogo. O tla thuša rakgadi go paka mae. Mae a dikgogo tša rakgadi a kgahliša ka mehla. Ngwana o nyamile ka gore ngwageng wo a ka se etele.				
	NGWALA	1. Ngwana o dira eng? Ngwana o _____. 2. Mae a dikgogo tša rakgadi a bjang? Mae a dikgogo tša rakgadi a _____.				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA					<p>Dintle o be a nyamile ka gore rakgadi Mbali o be a lwala. Eupša o be a thabetše go bona motswala wa gagwe Dumi. Dintle o ile a paka diaparo tša gagwe le</p>
		<p>poraše ya meno. Ge a fetša o ile a thoma go <u>ngwala</u> karata ye botse ya rakgadi. O ile a thala matšoba a go kgahliša gomme a <u>ngwala</u> le <u>lengwalo</u> le le botse gore rakgadi a fole. O be a thwetše diphensele tša mmala gomme a kgabiša karata ka tšona. Go tloga fao yena le mmagwe ba ya boemathekisi go ya go namela thekisi ya go ya ga rakgadi.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke ka lebaka la eng Dintle a nyamile? Ke ka lebaka la gore _____. Dintle o be a thabetše eng? O be a thabetše go _____. Dintle o ile a ngwalela rakgadi eng? Dintle o ile a ngwalela rakgadi _____. Dintle le mmagwe ba nametše thekisi kae? Dintle le mmagwe ba nametše thekisi _____.





LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. dintle o nyamile ka gore rakgadi o a lwala 2. dintle o ngwalela rakgadi eng 3. rakgadi mbali o a lwala



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	tshela	tshele	tshepo	tshelela	
		pshio	ipshina	dipshio	mpshikela	
	BALA	Re ya boemathekisi. Re ya boemathekisi go ya go namela thekisi. Re namela thekisi go ya go etela rakgadi. Ke leeto la go kgahliša kudu. Re tshela mmila wo mogolo. Re nyamile ka gore mma o swerwe ke mpshikela. Re humane rakgadi a ipshina ka matena. O be a ipshina ka dipshio. Di be di kgahliša kudu. O jele tše tshela.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Re ya go etela rakgadi. Re ya go etela rakgadi re le ba tshelela. Re nale tshepo ya gore rakgadi o tla re thabela. Re eme boemathekisi. Re eme boemathekisi gore re kgone go namela thekisi ya go ya ga rakgadi. Rakgadi o a ipshina. O ipshina ka go ja nama ya dipshio. Rakgadi ga a na tshele. Rakgadi o a kgahliša ka gore ga a rate tshele.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ipshina Ngwala potšišo ka: tshela				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		thwetha				

	BALA	Rakgadi o nale dikgogo le dikgaka. Dikgaka tša rakgadi di beela mae. Dikgogo tša rakgadi le tšona di bea mae. Dikgaka le dikgogo tša rakgadi di beela mae ka mehla. Di alamela mae gomme mae a thwathwaša. Rakgadi o thwetše mothwana wa go mo thuša go topela mae gore a kgone go a rekiša. Beke yengwe le yengwe rakgadi o rekiša mae.
	NGWALA	1. Rakgadi o nale eng? Rakgadi o nale _____ le _____. 2. Rakgadi o dira eng ka mae? Rakgadi o _____.


LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: thwathwaša Ngwala potšišo ka: etela





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
		ngwapa	ngwageng			
	BALA	Ke bona ngwana a ngwala. Ke bona ngwana a ngwala lengwalo. O ngwalela rakgadi. O nyaka go etela rakgadi ngwaga wo tlogo. O tla thuša rakgadi go paka mae. Mae a dikgogo tša rakgadi a kgahliša ka mehla. Ngwana o nyamile ka gore ngwageng wo a ka se etele.				
	NGWALA	1. Ngwana o dira eng? Ngwana o _____. 2. Mae a dikgogo tša rakgadi a bjang? Mae a dikgogo tša rakgadi a _____.				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	etela	rakgadi	nyamile	kgahliša	boemathekisi
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA					<p>Dintle o be a nyamile ka gore rakgadi Mbali o be a lwala. Eupša o be a thabetše go bona motswala wa gagwe Dumi. Dintle o ile a paka diaparo tša gagwe le</p>
		<p>poraše ya meno. Ge a fetša o ile a thoma go <u>ngwala</u> karata ye botse ya rakgadi. O ile a thala matšoba a go kgahliša gomme a <u>ngwala</u> le <u>lengwalo</u> le le botse gore rakgadi a fole. O be a thwetše diphensele tša mmala gomme a kgabiša karata ka tšona. Go tloga fao yena le mmagwe ba ya boemathekisi go ya go namela thekisi ya go ya ga rakgadi.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke ka lebaka la eng Dintle a nyamile? Ke ka lebaka la gore _____. Dintle o be a thabetše eng? O be a thabetše go _____. Dintle o ile a ngwalela rakgadi eng? Dintle o ile a ngwalela rakgadi _____. Dintle le mmagwe ba nametše thekisi kae? Dintle le mmagwe ba nametše thekisi _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. dintle o nyamile ka gore rakgadi o a lwala 2. dintle o ngwalela rakgadi eng 3. rakgadi mbali o a lwala



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA	Batheeletši ba be ba ipshina ka go bona papadi ya sefaleng. Dibapadi di be di bapala ka boitshepo. Re ipsinne ka papadi ya dikgogo. Di be di beela mae abile a thwathwaša sefaleng. Go be go na le ngwana yo a bego a segiša kudu papading. O be bonala e le mothwana wo monnyane. O be a kitima ka lengwalo sefaleng. E be e tloga e le papadi ya go kgahliša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Maabane re bone mothwana wa go kgahliša. O be a sepela le ngwana wa go ngwala ka leoto. Ba be bafela ba ema ba re laetša manka a bona. Ke be ke gopola okare ba ka bapala papadi ya sefaleng. Ge ba ka fiwa monyetla ba ka bapala gabotse ka ge ba laetša ba nale boitshepo. Ba ka dira dikgatišo ebile ba ka thwalwa seyalemoyeng goba thelebišeneng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefaleng Ngwala potšišo ka: ngwaga				





LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		mankgwari	kgwahla			





	BALA	Mošemane wa go kgwahla o nale makgwakgwa. O nale makgwakgwa ka gore ga a rate go hlapa. Ga a rate go hlapa ebile o rata go kgwatha batho. Maloba ke bone monna wa go kgwahla a dira dikgatišo tša sefaleng. O be a bonala a kgona kudu. Bothata bjo bogolo e be le makgwakgwa. Ke be ke bona batho ba kgwathana ba bolela ka yena. Yena o be a sena bothata a sepela ka boitshepo.
--	-------------	--

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošemane wa go kgwahla o nale eng? Mošemane wa go kgwahla o nale _____. 2. Mošemane wa go kgwahla ga a rate go dira eng? Ga a rate go _____. 3. Mošemane wa go kgwahla o rata go dira eng? O rata go _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lekgwara Ngwala potšišo ka: boitshepo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Ke bone hlware. Ke bone hlware e kgolo. Ke bone hlware e kgolo ke hlwekiša. Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo, Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo ka gore o nyaka go dira dikgatišo, O nyaka go dira dikgatišo tša papadi ya sefaleng. O tla dira dikgatišo ka boitshepo gore a fiwe monyetla. O tshepa gore batheeletši ba tla thabela dikgatišo tša gagwe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. O bone eng? Ke bone _____. 2. Mošimane o dira eng? Mošimane o _____. 3. Mošimane o tla dira dikgatišo bjang? O tla dira dikgatišo ka _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

monyetla

sefaleng

dikgatišo

batheeletši

boitshepo



BITŠA

kgwara

kgwatha

lekgwara

makgwakgwa

hlwaela

mohlwa

hlwekiša

hlware







BALA







Nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo. Gomme lehono, Nyasha o hweditše monyetla wa mathomo wa go tuma. Go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo. Ba

nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa. Gape ba nyaka le motho yo a ka bapalago karolo ya moswara hlware. Nyasha o ile a dira dikgatišo ka boitshepo gore a kgone go hwetša monyetla wa go bapala sefaleng.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nyasha o be a nale toro ya eng? O be a nale toro ya _____.2. Go be go nale eng sekolong ? Go be go nale _____.3. Ba nyaka motho wa go raloka karolo efe? Ba nyaka motho wa go raloka karolo ya _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo2. go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo3. ba nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA	Batheeletši ba be ba ipshina ka go bona papadi ya sefaleng. Dibapadi di be di bapala ka boitshepo. Re ipsinne ka papadi ya dikgogo. Di be di beela mae abile a thwathwaša sefaleng. Go be go na le ngwana yo a bego a segiša kudu papading. O be bonala e le mothwana wo monnyane. O be a kitima ka lengwalo sefaleng. E be e tloga e le papadi ya go kgahliša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Maabane re bone mothwana wa go kgahliša. O be a sepela le ngwana wa go ngwala ka leoto. Ba be bafela ba ema ba re laetša manka a bona. Ke be ke gopola okare ba ka bapala papadi ya sefaleng. Ge ba ka fiwa monyetla ba ka bapala gabotse ka ge ba laetša ba nale boitshepo. Ba ka dira dikgatišo ebile ba ka thwalwa seyalemoyeng goba thelebišeneng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefaleng Ngwala potšišo ka: ngwaga				





LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		mankgwari	kgwahla			





	BALA	Mošemane wa go kgwahla o nale makgwakgwa. O nale makgwakgwa ka gore ga a rate go hlapa. Ga a rate go hlapa ebile o rata go kgwatha batho. Maloba ke bone monna wa go kgwahla a dira dikgatišo tša sefaleng. O be a bonala a kgona kudu. Bothata bjo bogolo e be le makgwakgwa. Ke be ke bona batho ba kgwathana ba bolela ka yena. Yena o be a sena bothata a sepela ka boitshepo.
--	-------------	--

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošemane wa go kgwahla o nale eng? Mošemane wa go kgwahla o nale _____. 2. Mošemane wa go kgwahla ga a rate go dira eng? Ga a rate go _____. 3. Mošemane wa go kgwahla o rata go dira eng? O rata go _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lekgwara Ngwala potšišo ka: boitshepo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Ke bone hlware. Ke bone hlware e kgolo. Ke bone hlware e kgolo ke hlwekiša. Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo, Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo ka gore o nyaka go dira dikgatišo, O nyaka go dira dikgatišo tša papadi ya sefaleng. O tla dira dikgatišo ka boitshepo gore a fiwe monyetla. O tshepa gore batheeletši ba tla thabela dikgatišo tša gagwe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. O bone eng? Ke bone _____. 2. Mošimane o dira eng? Mošimane o _____. 3. Mošimane o tla dira dikgatišo bjang? O tla dira dikgatišo ka _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

monyetla

sefaleng

dikgatišo

batheeletši

boitshepo



BITŠA

kgwara

kgwatha

lekgwara

makgwakgwa

hlwaela

mohlwa

hlwekiša

hlware







BALA







Nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo. Gomme lehono, Nyasha o hweditše monyetla wa mathomo wa go tuma. Go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo. Ba

nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa. Gape ba nyaka le motho yo a ka bapalago karolo ya moswara hlware. Nyasha o ile a dira dikgatišo ka boitshepo gore a kgone go hwetša monyetla wa go bapala sefaleng.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nyasha o be a nale toro ya eng? O be a nale toro ya _____.2. Go be go nale eng sekolong ? Go be go nale _____.3. Ba nyaka motho wa go raloka karolo efe? Ba nyaka motho wa go raloka karolo ya _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo2. go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo3. ba nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA	Batheeletši ba be ba ipshina ka go bona papadi ya sefaleng. Dibapadi di be di bapala ka boitshepo. Re ipsinne ka papadi ya dikgogo. Di be di beela mae abile a thwathwaša sefaleng. Go be go na le ngwana yo a bego a segiša kudu papading. O be bonala e le mothwana wo monnyane. O be a kitima ka lengwalo sefaleng. E be e tloga e le papadi ya go kgahliša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Maabane re bone mothwana wa go kgahliša. O be a sepela le ngwana wa go ngwala ka leoto. Ba be bafela ba ema ba re laetša manka a bona. Ke be ke gopola okare ba ka bapala papadi ya sefaleng. Ge ba ka fiwa monyetla ba ka bapala gabotse ka ge ba laetša ba nale boitshepo. Ba ka dira dikgatišo ebile ba ka thwalwa seyalemoyeng goba thelebišeneng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefaleng Ngwala potšišo ka: ngwaga				





LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		mankgwari	kgwahla			





	BALA	Mošemane wa go kgwahla o nale makgwakgwa. O nale makgwakgwa ka gore ga a rate go hlapa. Ga a rate go hlapa ebile o rata go kgwatha batho. Maloba ke bone monna wa go kgwahla a dira dikgatišo tša sefaleng. O be a bonala a kgona kudu. Bothata bjo bogolo e be le makgwakgwa. Ke be ke bona batho ba kgwathana ba bolela ka yena. Yena o be a sena bothata a sepela ka boitshepo.
--	-------------	--

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošemane wa go kgwahla o nale eng? Mošemane wa go kgwahla o nale _____. 2. Mošemane wa go kgwahla ga a rate go dira eng? Ga a rate go _____. 3. Mošemane wa go kgwahla o rata go dira eng? O rata go _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lekgwara Ngwala potšišo ka: boitshepo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Ke bone hlware. Ke bone hlware e kgolo. Ke bone hlware e kgolo ke hlwekiša. Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo, Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo ka gore o nyaka go dira dikgatišo, O nyaka go dira dikgatišo tša papadi ya sefaleng. O tla dira dikgatišo ka boitshepo gore a fiwe monyetla. O tshepa gore batheeletši ba tla thabela dikgatišo tša gagwe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. O bone eng? Ke bone _____. 2. Mošimane o dira eng? Mošimane o _____. 3. Mošimane o tla dira dikgatišo bjang? O tla dira dikgatišo ka _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

monyetla

sefaleng

dikgatišo

batheeletši

boitshepo



BITŠA

kgwara

kgwatha

lekgwara

makgwakgwa

hlwaela

mohlwa

hlwekiša

hlware







BALA







Nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo. Gomme lehono, Nyasha o hweditše monyetla wa mathomo wa go tuma. Go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo. Ba

nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa. Gape ba nyaka le motho yo a ka bapalago karolo ya moswara hlware. Nyasha o ile a dira dikgatišo ka boitshepo gore a kgone go hwetša monyetla wa go bapala sefaleng.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nyasha o be a nale toro ya eng? O be a nale toro ya _____.2. Go be go nale eng sekolong ? Go be go nale _____.3. Ba nyaka motho wa go raloka karolo efe? Ba nyaka motho wa go raloka karolo ya _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo2. go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo3. ba nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA	Batheeletši ba be ba ipshina ka go bona papadi ya sefaleng. Dibapadi di be di bapala ka boitshepo. Re ipsinne ka papadi ya dikgogo. Di be di beela mae abile a thwathwaša sefaleng. Go be go na le ngwana yo a bego a segiša kudu papading. O be bonala e le mothwana wo monnyane. O be a kitima ka lengwalo sefaleng. E be e tloga e le papadi ya go kgahliša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Maabane re bone mothwana wa go kgahliša. O be a sepela le ngwana wa go ngwala ka leoto. Ba be bafela ba ema ba re laetša manka a bona. Ke be ke gopola okare ba ka bapala papadi ya sefaleng. Ge ba ka fiwa monyetla ba ka bapala gabotse ka ge ba laetša ba nale boitshepo. Ba ka dira dikgatišo ebile ba ka thwalwa seyalemoyeng goba thelebišeneng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefaleng Ngwala potšišo ka: ngwaga				





LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		mankgwari	kgwahla			





	BALA	Mošemane wa go kgwahla o nale makgwakgwa. O nale makgwakgwa ka gore ga a rate go hlapa. Ga a rate go hlapa ebile o rata go kgwatha batho. Maloba ke bone monna wa go kgwahla a dira dikgatišo tša sefaleng. O be a bonala a kgona kudu. Bothata bjo bogolo e be le makgwakgwa. Ke be ke bona batho ba kgwathana ba bolela ka yena. Yena o be a sena bothata a sepela ka boitshepo.
--	-------------	--

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošemane wa go kgwahla o nale eng? Mošemane wa go kgwahla o nale _____. 2. Mošemane wa go kgwahla ga a rate go dira eng? Ga a rate go _____. 3. Mošemane wa go kgwahla o rata go dira eng? O rata go _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lekgwara Ngwala potšišo ka: boitshepo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Ke bone hlware. Ke bone hlware e kgolo. Ke bone hlware e kgolo ke hlwekiša. Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo, Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo ka gore o nyaka go dira dikgatišo, O nyaka go dira dikgatišo tša papadi ya sefaleng. O tla dira dikgatišo ka boitshepo gore a fiwe monyetla. O tshepa gore batheeletši ba tla thabela dikgatišo tša gagwe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. O bone eng? Ke bone _____. 2. Mošimane o dira eng? Mošimane o _____. 3. Mošimane o tla dira dikgatišo bjang? O tla dira dikgatišo ka _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

monyetla

sefaleng

dikgatišo

batheeletši

boitshepo



BITŠA

kgwara

kgwatha

lekgwara

makgwakgwa

hlwaela

mohlwa

hlwekiša

hlware







BALA







Nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo. Gomme lehono, Nyasha o hweditše monyetla wa mathomo wa go tuma. Go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo. Ba

nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa. Gape ba nyaka le motho yo a ka bapalago karolo ya moswara hlware. Nyasha o ile a dira dikgatišo ka boitshepo gore a kgone go hwetša monyetla wa go bapala sefaleng.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nyasha o be a nale toro ya eng? O be a nale toro ya _____.2. Go be go nale eng sekolong ? Go be go nale _____.3. Ba nyaka motho wa go raloka karolo efe? Ba nyaka motho wa go raloka karolo ya _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo2. go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo3. ba nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA	Batheeletši ba be ba ipshina ka go bona papadi ya sefaleng. Dibapadi di be di bapala ka boitshepo. Re ipsinne ka papadi ya dikgogo. Di be di beela mae abile a thwathwaša sefaleng. Go be go na le ngwana yo a bego a segiša kudu papading. O be bonala e le mothwana wo monnyane. O be a kitima ka lengwalo sefaleng. E be e tloga e le papadi ya go kgahliša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Maabane re bone mothwana wa go kgahliša. O be a sepela le ngwana wa go ngwala ka leoto. Ba be bafela ba ema ba re laetša manka a bona. Ke be ke gopola okare ba ka bapala papadi ya sefaleng. Ge ba ka fiwa monyetla ba ka bapala gabotse ka ge ba laetša ba nale boitshepo. Ba ka dira dikgatišo ebile ba ka thwalwa seyalemoyeng goba thelebišeneng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefaleng Ngwala potšišo ka: ngwaga				


LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		mankgwari	kgwahla			

	BALA	Mošemane wa go kgwahla o nale makgwakgwa. O nale makgwakgwa ka gore ga a rate go hlapa. Ga a rate go hlapa ebile o rata go kgwatha batho. Maloba ke bone monna wa go kgwahla a dira dikgatišo tša sefaleng. O be a bonala a kgona kudu. Bothata bjo bogolo e be le makgwakgwa. Ke be ke bona batho ba kgwathana ba bolela ka yena. Yena o be a sena bothata a sepela ka boitshepo.
--	-------------	--

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošemane wa go kgwahla o nale eng? Mošemane wa go kgwahla o nale _____. 2. Mošemane wa go kgwahla ga a rate go dira eng? Ga a rate go _____. 3. Mošemane wa go kgwahla o rata go dira eng? O rata go _____.
--	---------------	--


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lekgwara Ngwala potšišo ka: boitshepo
---	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
--	--------------------------	----------	----------	-----------	-------------	-----------

	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware
--	--------------	---------	--------	----------	--------

	BALA	Ke bone hlware. Ke bone hlware e kgolo. Ke bone hlware e kgolo ke hlwekiša. Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo, Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo ka gore o nyaka go dira dikgatišo, O nyaka go dira dikgatišo tša papadi ya sefaleng. O tla dira dikgatišo ka boitshepo gore a fiwe monyetla. O tshepa gore batheeletši ba tla thabela dikgatišo tša gagwe.
--	-------------	---

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. O bone eng? Ke bone _____. 2. Mošimane o dira eng? Mošimane o _____. 3. Mošimane o tla dira dikgatišo bjang? O tla dira dikgatišo ka _____.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

monyetla

sefaleng

dikgatišo

batheeletši

boitshepo



BITŠA

kgwara

kgwatha

lekgwara

makgwakgwa

hlwaela

mohlwa

hlwekiša

hlware







BALA







Nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo. Gomme lehono, Nyasha o hweditše monyetla wa mathomo wa go tuma. Go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo. Ba

nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa. Gape ba nyaka le motho yo a ka bapalago karolo ya moswara hlware. Nyasha o ile a dira dikgatišo ka boitshepo gore a kgone go hwetša monyetla wa go bapala sefaleng.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nyasha o be a nale toro ya eng? O be a nale toro ya _____.2. Go be go nale eng sekolong ? Go be go nale _____.3. Ba nyaka motho wa go raloka karolo efe? Ba nyaka motho wa go raloka karolo ya _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo2. go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo3. ba nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA	Batheeletši ba be ba ipshina ka go bona papadi ya sefaleng. Dibapadi di be di bapala ka boitshepo. Re ipsinne ka papadi ya dikgogo. Di be di beela mae abile a thwathwaša sefaleng. Go be go na le ngwana yo a bego a segiša kudu papading. O be bonala e le mothwana wo monnyane. O be a kitima ka lengwalo sefaleng. E be e tloga e le papadi ya go kgahliša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Maabane re bone mothwana wa go kgahliša. O be a sepela le ngwana wa go ngwala ka leoto. Ba be bafela ba ema ba re laetša manka a bona. Ke be ke gopola okare ba ka bapala papadi ya sefaleng. Ge ba ka fiwa monyetla ba ka bapala gabotse ka ge ba laetša ba nale boitshepo. Ba ka dira dikgatišo ebile ba ka thwalwa seyalemoyeng goba thelebišeneng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefaleng Ngwala potšišo ka: ngwaga				





LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		mankgwari	kgwahla			





	BALA	Mošemane wa go kgwahla o nale makgwakgwa. O nale makgwakgwa ka gore ga a rate go hlapa. Ga a rate go hlapa ebile o rata go kgwatha batho. Maloba ke bone monna wa go kgwahla a dira dikgatišo tša sefaleng. O be a bonala a kgona kudu. Bothata bjo bogolo e be le makgwakgwa. Ke be ke bona batho ba kgwathana ba bolela ka yena. Yena o be a sena bothata a sepela ka boitshepo.
--	-------------	--

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošemane wa go kgwahla o nale eng? Mošemane wa go kgwahla o nale _____. 2. Mošemane wa go kgwahla ga a rate go dira eng? Ga a rate go _____. 3. Mošemane wa go kgwahla o rata go dira eng? O rata go _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lekgwara Ngwala potšišo ka: boitshepo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Ke bone hlware. Ke bone hlware e kgolo. Ke bone hlware e kgolo ke hlwekiša. Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo, Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo ka gore o nyaka go dira dikgatišo, O nyaka go dira dikgatišo tša papadi ya sefaleng. O tla dira dikgatišo ka boitshepo gore a fiwe monyetla. O tshepa gore batheeletši ba tla thabela dikgatišo tša gagwe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. O bone eng? Ke bone _____. 2. Mošimane o dira eng? Mošimane o _____. 3. Mošimane o tla dira dikgatišo bjang? O tla dira dikgatišo ka _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

monyetla

sefaleng

dikgatišo

batheeletši

boitshepo



BITŠA

kgwara

kgwatha

lekgwara

makgwakgwa

hlwaela

mohlwa

hlwekiša

hlware







BALA







Nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo. Gomme lehono, Nyasha o hweditše monyetla wa mathomo wa go tuma. Go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo. Ba

nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa. Gape ba nyaka le motho yo a ka bapalago karolo ya moswara hlware. Nyasha o ile a dira dikgatišo ka boitshepo gore a kgone go hwetša monyetla wa go bapala sefaleng.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nyasha o be a nale toro ya eng? O be a nale toro ya _____.2. Go be go nale eng sekolong ? Go be go nale _____.3. Ba nyaka motho wa go raloka karolo efe? Ba nyaka motho wa go raloka karolo ya _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo2. go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo3. ba nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA	Batheeletši ba be ba ipshina ka go bona papadi ya sefaleng. Dibapadi di be di bapala ka boitshepo. Re ipsinne ka papadi ya dikgogo. Di be di beela mae abile a thwathwaša sefaleng. Go be go na le ngwana yo a bego a segiša kudu papading. O be bonala e le mothwana wo monnyane. O be a kitima ka lengwalo sefaleng. E be e tloga e le papadi ya go kgahliša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Maabane re bone mothwana wa go kgahliša. O be a sepela le ngwana wa go ngwala ka leoto. Ba be bafela ba ema ba re laetša manka a bona. Ke be ke gopola okare ba ka bapala papadi ya sefaleng. Ge ba ka fiwa monyetla ba ka bapala gabotse ka ge ba laetša ba nale boitshepo. Ba ka dira dikgatišo ebile ba ka thwalwa seyalemoyeng goba thelebišeneng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefaleng Ngwala potšišo ka: ngwaga				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		mankgwari	kgwahla			

	BALA	<p>Mošemane wa go kgwahla o nale makgwakgwa. O nale makgwakgwa ka gore ga a rate go hlapa. Ga a rate go hlapa ebile o rata go kgwatha batho. Maloba ke bone monna wa go kgwahla a dira dikgatišo tša sefaleng. O be a bonala a kgona kudu. Bothata bjo bogolo e be le makgwakgwa. Ke be ke bona batho ba kgwathana ba bolela ka yena. Yena o be a sena bothata a sepela ka boitshepo.</p>
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošemane wa go kgwahla o nale eng? Mošemane wa go kgwahla o nale _____. 2. Mošemane wa go kgwahla ga a rate go dira eng? Ga a rate go _____. 3. Mošemane wa go kgwahla o rata go dira eng? O rata go _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: lekgwara Ngwala potšišo ka: boitshepo</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	<p>Ke bone hlware. Ke bone hlware e kgolo. Ke bone hlware e kgolo ke hlwekiša. Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo, Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo ka gore o nyaka go dira dikgatišo, O nyaka go dira dikgatišo tša papadi ya sefaleng. O tla dira dikgatišo ka boitshepo gore a fiwe monyetla. O tshepa gore batheeletši ba tla thabela dikgatišo tša gagwe.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. O bone eng? Ke bone _____. 2. Mošimane o dira eng? Mošimane o _____. 3. Mošimane o tla dira dikgatišo bjang? O tla dira dikgatišo ka _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

monyetla

sefaleng

dikgatišo

batheeletši

boitshepo



BITŠA

kgwara

kgwatha

lekgwara

makgwakgwa

hlwaela

mohlwa

hlwekiša

hlware







BALA







Nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo. Gomme lehono, Nyasha o hweditše monyetla wa mathomo wa go tuma. Go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo. Ba

nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa. Gape ba nyaka le motho yo a ka bapalago karolo ya moswara hlware. Nyasha o ile a dira dikgatišo ka boitshepo gore a kgone go hwetša monyetla wa go bapala sefaleng.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nyasha o be a nale toro ya eng? O be a nale toro ya _____.2. Go be go nale eng sekolong ? Go be go nale _____.3. Ba nyaka motho wa go raloka karolo efe? Ba nyaka motho wa go raloka karolo ya _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo2. go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo3. ba nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA	Batheeletši ba be ba ipshina ka go bona papadi ya sefaleng. Dibapadi di be di bapala ka boitshepo. Re ipsinne ka papadi ya dikgogo. Di be di beela mae abile a thwathwaša sefaleng. Go be go na le ngwana yo a bego a segiša kudu papading. O be bonala e le mothwana wo monnyane. O be a kitima ka lengwalo sefaleng. E be e tloga e le papadi ya go kgahliša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Maabane re bone mothwana wa go kgahliša. O be a sepela le ngwana wa go ngwala ka leoto. Ba be bafela ba ema ba re laetša manka a bona. Ke be ke gopola okare ba ka bapala papadi ya sefaleng. Ge ba ka fiwa monyetla ba ka bapala gabotse ka ge ba laetša ba nale boitshepo. Ba ka dira dikgatišo ebile ba ka thwalwa seyalemoyeng goba thelebišeneng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefaleng Ngwala potšišo ka: ngwaga				





LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		mankgwari	kgwahla			





	BALA	Mošemane wa go kgwahla o nale makgwakgwa. O nale makgwakgwa ka gore ga a rate go hlapa. Ga a rate go hlapa ebile o rata go kgwatha batho. Maloba ke bone monna wa go kgwahla a dira dikgatišo tša sefaleng. O be a bonala a kgona kudu. Bothata bjo bogolo e be le makgwakgwa. Ke be ke bona batho ba kgwathana ba bolela ka yena. Yena o be a sena bothata a sepela ka boitshepo.
--	-------------	--

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošemane wa go kgwahla o nale eng? Mošemane wa go kgwahla o nale _____. 2. Mošemane wa go kgwahla ga a rate go dira eng? Ga a rate go _____. 3. Mošemane wa go kgwahla o rata go dira eng? O rata go _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lekgwara Ngwala potšišo ka: boitshepo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Ke bone hlware. Ke bone hlware e kgolo. Ke bone hlware e kgolo ke hlwekiša. Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo, Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo ka gore o nyaka go dira dikgatišo, O nyaka go dira dikgatišo tša papadi ya sefaleng. O tla dira dikgatišo ka boitshepo gore a fiwe monyetla. O tshepa gore batheeletši ba tla thabela dikgatišo tša gagwe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. O bone eng? Ke bone _____. 2. Mošimane o dira eng? Mošimane o _____. 3. Mošimane o tla dira dikgatišo bjang? O tla dira dikgatišo ka _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

monyetla

sefaleng

dikgatišo

batheeletši

boitshepo



BITŠA

kgwara

kgwatha

lekgwara

makgwakgwa

hlwaela

mohlwa

hlwekiša

hlware







BALA







Nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo. Gomme lehono, Nyasha o hweditše monyetla wa mathomo wa go tuma. Go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo. Ba

nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa. Gape ba nyaka le motho yo a ka bapalago karolo ya moswara hlware. Nyasha o ile a dira dikgatišo ka boitshepo gore a kgone go hwetša monyetla wa go bapala sefaleng.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nyasha o be a nale toro ya eng? O be a nale toro ya _____.2. Go be go nale eng sekolong ? Go be go nale _____.3. Ba nyaka motho wa go raloka karolo efe? Ba nyaka motho wa go raloka karolo ya _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo2. go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo3. ba nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA	Batheeletši ba be ba ipshina ka go bona papadi ya sefaleng. Dibapadi di be di bapala ka boitshepo. Re ipsinne ka papadi ya dikgogo. Di be di beela mae abile a thwathwaša sefaleng. Go be go na le ngwana yo a bego a segiša kudu papading. O be bonala e le mothwana wo monnyane. O be a kitima ka lengwalo sefaleng. E be e tloga e le papadi ya go kgahliša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Maabane re bone mothwana wa go kgahliša. O be a sepela le ngwana wa go ngwala ka leoto. Ba be bafela ba ema ba re laetša manka a bona. Ke be ke gopola okare ba ka bapala papadi ya sefaleng. Ge ba ka fiwa monyetla ba ka bapala gabotse ka ge ba laetša ba nale boitshepo. Ba ka dira dikgatišo ebile ba ka thwalwa seyalemoyeng goba thelebišeneng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefaleng Ngwala potšišo ka: ngwaga				





LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		mankgwari	kgwahla			





	BALA	Mošemane wa go kgwahla o nale makgwakgwa. O nale makgwakgwa ka gore ga a rate go hlapa. Ga a rate go hlapa ebile o rata go kgwatha batho. Maloba ke bone monna wa go kgwahla a dira dikgatišo tša sefaleng. O be a bonala a kgona kudu. Bothata bjo bogolo e be le makgwakgwa. Ke be ke bona batho ba kgwathana ba bolela ka yena. Yena o be a sena bothata a sepela ka boitshepo.
--	-------------	--

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošemane wa go kgwahla o nale eng? Mošemane wa go kgwahla o nale _____. 2. Mošemane wa go kgwahla ga a rate go dira eng? Ga a rate go _____. 3. Mošemane wa go kgwahla o rata go dira eng? O rata go _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lekgwara Ngwala potšišo ka: boitshepo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Ke bone hlware. Ke bone hlware e kgolo. Ke bone hlware e kgolo ke hlwekiša. Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo, Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo ka gore o nyaka go dira dikgatišo, O nyaka go dira dikgatišo tša papadi ya sefaleng. O tla dira dikgatišo ka boitshepo gore a fiwe monyetla. O tshepa gore batheeletši ba tla thabela dikgatišo tša gagwe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. O bone eng? Ke bone _____. 2. Mošimane o dira eng? Mošimane o _____. 3. Mošimane o tla dira dikgatišo bjang? O tla dira dikgatišo ka _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

monyetla

sefaleng

dikgatišo

batheeletši

boitshepo



BITŠA

kgwara

kgwatha

lekgwara

makgwakgwa

hlwaela

mohlwa

hlwekiša

hlware







BALA







Nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo. Gomme lehono, Nyasha o hweditše monyetla wa mathomo wa go tuma. Go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo. Ba

nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa. Gape ba nyaka le motho yo a ka bapalago karolo ya moswara hlware. Nyasha o ile a dira dikgatišo ka boitshepo gore a kgone go hwetša monyetla wa go bapala sefaleng.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nyasha o be a nale toro ya eng? O be a nale toro ya _____.2. Go be go nale eng sekolong ? Go be go nale _____.3. Ba nyaka motho wa go raloka karolo efe? Ba nyaka motho wa go raloka karolo ya _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo2. go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo3. ba nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA	Batheeletši ba be ba ipshina ka go bona papadi ya sefaleng. Dibapadi di be di bapala ka boitshepo. Re ipsinne ka papadi ya dikgogo. Di be di beela mae abile a thwathwaša sefaleng. Go be go na le ngwana yo a bego a segiša kudu papading. O be bonala e le mothwana wo monnyane. O be a kitima ka lengwalo sefaleng. E be e tloga e le papadi ya go kgahliša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Maabane re bone mothwana wa go kgahliša. O be a sepela le ngwana wa go ngwala ka leoto. Ba be bafela ba ema ba re laetša manka a bona. Ke be ke gopola okare ba ka bapala papadi ya sefaleng. Ge ba ka fiwa monyetla ba ka bapala gabotse ka ge ba laetša ba nale boitshepo. Ba ka dira dikgatišo ebile ba ka thwalwa seyalemoyeng goba thelebišeneng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefaleng Ngwala potšišo ka: ngwaga				





LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		mankgwari	kgwahla			





	BALA	Mošemane wa go kgwahla o nale makgwakgwa. O nale makgwakgwa ka gore ga a rate go hlapa. Ga a rate go hlapa ebile o rata go kgwatha batho. Maloba ke bone monna wa go kgwahla a dira dikgatišo tša sefaleng. O be a bonala a kgona kudu. Bothata bjo bogolo e be le makgwakgwa. Ke be ke bona batho ba kgwathana ba bolela ka yena. Yena o be a sena bothata a sepela ka boitshepo.
--	-------------	--

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošemane wa go kgwahla o nale eng? Mošemane wa go kgwahla o nale _____. 2. Mošemane wa go kgwahla ga a rate go dira eng? Ga a rate go _____. 3. Mošemane wa go kgwahla o rata go dira eng? O rata go _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lekgwara Ngwala potšišo ka: boitshepo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Ke bone hlware. Ke bone hlware e kgolo. Ke bone hlware e kgolo ke hlwekiša. Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo, Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo ka gore o nyaka go dira dikgatišo, O nyaka go dira dikgatišo tša papadi ya sefaleng. O tla dira dikgatišo ka boitshepo gore a fiwe monyetla. O tshepa gore batheeletši ba tla thabela dikgatišo tša gagwe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. O bone eng? Ke bone _____. 2. Mošimane o dira eng? Mošimane o _____. 3. Mošimane o tla dira dikgatišo bjang? O tla dira dikgatišo ka _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

monyetla

sefaleng

dikgatišo

batheeletši

boitshepo



BITŠA

kgwara

kgwatha

lekgwara

makgwakgwa

hlwaela

mohlwa

hlwekiša

hlware







BALA







Nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo. Gomme lehono, Nyasha o hweditše monyetla wa mathomo wa go tuma. Go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo. Ba

nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa. Gape ba nyaka le motho yo a ka bapalago karolo ya moswara hlware. Nyasha o ile a dira dikgatišo ka boitshepo gore a kgone go hwetša monyetla wa go bapala sefaleng.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nyasha o be a nale toro ya eng? O be a nale toro ya _____.2. Go be go nale eng sekolong ? Go be go nale _____.3. Ba nyaka motho wa go raloka karolo efe? Ba nyaka motho wa go raloka karolo ya _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo2. go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo3. ba nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA	Batheeletši ba be ba ipshina ka go bona papadi ya sefaleng. Dibapadi di be di bapala ka boitshepo. Re ipsinne ka papadi ya dikgogo. Di be di beela mae abile a thwathwaša sefaleng. Go be go na le ngwana yo a bego a segiša kudu papading. O be bonala e le mothwana wo monnyane. O be a kitima ka lengwalo sefaleng. E be e tloga e le papadi ya go kgahliša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Maabane re bone mothwana wa go kgahliša. O be a sepela le ngwana wa go ngwala ka leoto. Ba be bafela ba ema ba re laetša manka a bona. Ke be ke gopola okare ba ka bapala papadi ya sefaleng. Ge ba ka fiwa monyetla ba ka bapala gabotse ka ge ba laetša ba nale boitshepo. Ba ka dira dikgatišo ebile ba ka thwalwa seyalemoyeng goba thelebišeneng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefaleng Ngwala potšišo ka: ngwaga				





LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		mankgwari	kgwahla			





	BALA	Mošemane wa go kgwahla o nale makgwakgwa. O nale makgwakgwa ka gore ga a rate go hlapa. Ga a rate go hlapa ebile o rata go kgwatha batho. Maloba ke bone monna wa go kgwahla a dira dikgatišo tša sefaleng. O be a bonala a kgona kudu. Bothata bjo bogolo e be le makgwakgwa. Ke be ke bona batho ba kgwathana ba bolela ka yena. Yena o be a sena bothata a sepela ka boitshepo.
--	-------------	--

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošemane wa go kgwahla o nale eng? Mošemane wa go kgwahla o nale _____. 2. Mošemane wa go kgwahla ga a rate go dira eng? Ga a rate go _____. 3. Mošemane wa go kgwahla o rata go dira eng? O rata go _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lekgwara Ngwala potšišo ka: boitshepo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Ke bone hlware. Ke bone hlware e kgolo. Ke bone hlware e kgolo ke hlwekiša. Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo, Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo ka gore o nyaka go dira dikgatišo, O nyaka go dira dikgatišo tša papadi ya sefaleng. O tla dira dikgatišo ka boitshepo gore a fiwe monyetla. O tshepa gore batheeletši ba tla thabela dikgatišo tša gagwe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. O bone eng? Ke bone _____. 2. Mošimane o dira eng? Mošimane o _____. 3. Mošimane o tla dira dikgatišo bjang? O tla dira dikgatišo ka _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

monyetla

sefaleng

dikgatišo

batheeletši

boitshepo



BITŠA

kgwara

kgwatha

lekgwara

makgwakgwa

hlwaela

mohlwa

hlwekiša

hlware







BALA







Nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo. Gomme lehono, Nyasha o hweditše monyetla wa mathomo wa go tuma. Go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo. Ba

nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa. Gape ba nyaka le motho yo a ka bapalago karolo ya moswara hlware. Nyasha o ile a dira dikgatišo ka boitshepo gore a kgone go hwetša monyetla wa go bapala sefaleng.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nyasha o be a nale toro ya eng? O be a nale toro ya _____.2. Go be go nale eng sekolong ? Go be go nale _____.3. Ba nyaka motho wa go raloka karolo efe? Ba nyaka motho wa go raloka karolo ya _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo2. go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo3. ba nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA	Batheeletši ba be ba ipshina ka go bona papadi ya sefaleng. Dibapadi di be di bapala ka boitshepo. Re ipsinne ka papadi ya dikgogo. Di be di beela mae abile a thwathwaša sefaleng. Go be go na le ngwana yo a bego a segiša kudu papading. O be bonala e le mothwana wo monnyane. O be a kitima ka lengwalo sefaleng. E be e tloga e le papadi ya go kgahliša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Maabane re bone mothwana wa go kgahliša. O be a sepela le ngwana wa go ngwala ka leoto. Ba be bafela ba ema ba re laetša manka a bona. Ke be ke gopola okare ba ka bapala papadi ya sefaleng. Ge ba ka fiwa monyetla ba ka bapala gabotse ka ge ba laetša ba nale boitshepo. Ba ka dira dikgatišo ebile ba ka thwalwa seyalemoyeng goba thelebišeneng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefaleng Ngwala potšišo ka: ngwaga				





LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		mankgwari	kgwahla			





	BALA	Mošemane wa go kgwahla o nale makgwakgwa. O nale makgwakgwa ka gore ga a rate go hlapa. Ga a rate go hlapa ebile o rata go kgwatha batho. Maloba ke bone monna wa go kgwahla a dira dikgatišo tša sefaleng. O be a bonala a kgona kudu. Bothata bjo bogolo e be le makgwakgwa. Ke be ke bona batho ba kgwathana ba bolela ka yena. Yena o be a sena bothata a sepela ka boitshepo.
--	-------------	--

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošemane wa go kgwahla o nale eng? Mošemane wa go kgwahla o nale _____. 2. Mošemane wa go kgwahla ga a rate go dira eng? Ga a rate go _____. 3. Mošemane wa go kgwahla o rata go dira eng? O rata go _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lekgwara Ngwala potšišo ka: boitshepo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Ke bone hlware. Ke bone hlware e kgolo. Ke bone hlware e kgolo ke hlwekiša. Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo, Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo ka gore o nyaka go dira dikgatišo, O nyaka go dira dikgatišo tša papadi ya sefaleng. O tla dira dikgatišo ka boitshepo gore a fiwe monyetla. O tshepa gore batheeletši ba tla thabela dikgatišo tša gagwe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. O bone eng? Ke bone _____. 2. Mošimane o dira eng? Mošimane o _____. 3. Mošimane o tla dira dikgatišo bjang? O tla dira dikgatišo ka _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

monyetla

sefaleng

dikgatišo

batheeletši

boitshepo



BITŠA

kgwara

kgwatha

lekgwara

makgwakgwa

hlwaela

mohlwa

hlwekiša

hlware







BALA







Nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo. Gomme lehono, Nyasha o hweditše monyetla wa mathomo wa go tuma. Go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo. Ba

nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa. Gape ba nyaka le motho yo a ka bapalago karolo ya moswara hlware. Nyasha o ile a dira dikgatišo ka boitshepo gore a kgone go hwetša monyetla wa go bapala sefaleng.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nyasha o be a nale toro ya eng? O be a nale toro ya _____.2. Go be go nale eng sekolong ? Go be go nale _____.3. Ba nyaka motho wa go raloka karolo efe? Ba nyaka motho wa go raloka karolo ya _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo2. go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo3. ba nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA	Batheeletši ba be ba ipshina ka go bona papadi ya sefaleng. Dibapadi di be di bapala ka boitshepo. Re ipsinne ka papadi ya dikgogo. Di be di beela mae abile a thwathwaša sefaleng. Go be go na le ngwana yo a bego a segiša kudu papading. O be bonala e le mothwana wo monnyane. O be a kitima ka lengwalo sefaleng. E be e tloga e le papadi ya go kgahliša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Maabane re bone mothwana wa go kgahliša. O be a sepela le ngwana wa go ngwala ka leoto. Ba be bafela ba ema ba re laetša manka a bona. Ke be ke gopola okare ba ka bapala papadi ya sefaleng. Ge ba ka fiwa monyetla ba ka bapala gabotse ka ge ba laetša ba nale boitshepo. Ba ka dira dikgatišo ebile ba ka thwalwa seyalemoyeng goba thelebišeneng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefaleng Ngwala potšišo ka: ngwaga				





LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		mankgwari	kgwahla			





	BALA	Mošemane wa go kgwahla o nale makgwakgwa. O nale makgwakgwa ka gore ga a rate go hlapa. Ga a rate go hlapa ebile o rata go kgwatha batho. Maloba ke bone monna wa go kgwahla a dira dikgatišo tša sefaleng. O be a bonala a kgona kudu. Bothata bjo bogolo e be le makgwakgwa. Ke be ke bona batho ba kgwathana ba bolela ka yena. Yena o be a sena bothata a sepela ka boitshepo.
--	-------------	--

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošemane wa go kgwahla o nale eng? Mošemane wa go kgwahla o nale _____. 2. Mošemane wa go kgwahla ga a rate go dira eng? Ga a rate go _____. 3. Mošemane wa go kgwahla o rata go dira eng? O rata go _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lekgwara Ngwala potšišo ka: boitshepo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Ke bone hlware. Ke bone hlware e kgolo. Ke bone hlware e kgolo ke hlwekiša. Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo, Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo ka gore o nyaka go dira dikgatišo, O nyaka go dira dikgatišo tša papadi ya sefaleng. O tla dira dikgatišo ka boitshepo gore a fiwe monyetla. O tshepa gore batheeletši ba tla thabela dikgatišo tša gagwe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. O bone eng? Ke bone _____. 2. Mošimane o dira eng? Mošimane o _____. 3. Mošimane o tla dira dikgatišo bjang? O tla dira dikgatišo ka _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

monyetla

sefaleng

dikgatišo

batheeletši

boitshepo



BITŠA

kgwara

kgwatha

lekgwara

makgwakgwa

hlwaela

mohlwa

hlwekiša

hlware







BALA







Nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo. Gomme lehono, Nyasha o hweditše monyetla wa mathomo wa go tuma. Go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo. Ba

nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa. Gape ba nyaka le motho yo a ka bapalago karolo ya moswara hlware. Nyasha o ile a dira dikgatišo ka boitshepo gore a kgone go hwetša monyetla wa go bapala sefaleng.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nyasha o be a nale toro ya eng? O be a nale toro ya _____.2. Go be go nale eng sekolong ? Go be go nale _____.3. Ba nyaka motho wa go raloka karolo efe? Ba nyaka motho wa go raloka karolo ya _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo2. go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo3. ba nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA	Batheeletši ba be ba ipshina ka go bona papadi ya sefaleng. Dibapadi di be di bapala ka boitshepo. Re ipsinne ka papadi ya dikgogo. Di be di beela mae abile a thwathwaša sefaleng. Go be go na le ngwana yo a bego a segiša kudu papading. O be bonala e le mothwana wo monnyane. O be a kitima ka lengwalo sefaleng. E be e tloga e le papadi ya go kgahliša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Maabane re bone mothwana wa go kgahliša. O be a sepela le ngwana wa go ngwala ka leoto. Ba be bafela ba ema ba re laetša manka a bona. Ke be ke gopola okare ba ka bapala papadi ya sefaleng. Ge ba ka fiwa monyetla ba ka bapala gabotse ka ge ba laetša ba nale boitshepo. Ba ka dira dikgatišo ebile ba ka thwalwa seyalemoyeng goba thelebišeneng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefaleng Ngwala potšišo ka: ngwaga				





LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		mankgwari	kgwahla			





	BALA	Mošemane wa go kgwahla o nale makgwakgwa. O nale makgwakgwa ka gore ga a rate go hlapa. Ga a rate go hlapa ebile o rata go kgwatha batho. Maloba ke bone monna wa go kgwahla a dira dikgatišo tša sefaleng. O be a bonala a kgona kudu. Bothata bjo bogolo e be le makgwakgwa. Ke be ke bona batho ba kgwathana ba bolela ka yena. Yena o be a sena bothata a sepela ka boitshepo.
--	-------------	--

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošemane wa go kgwahla o nale eng? Mošemane wa go kgwahla o nale _____. 2. Mošemane wa go kgwahla ga a rate go dira eng? Ga a rate go _____. 3. Mošemane wa go kgwahla o rata go dira eng? O rata go _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lekgwara Ngwala potšišo ka: boitshepo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Ke bone hlware. Ke bone hlware e kgolo. Ke bone hlware e kgolo ke hlwekiša. Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo, Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo ka gore o nyaka go dira dikgatišo, O nyaka go dira dikgatišo tša papadi ya sefaleng. O tla dira dikgatišo ka boitshepo gore a fiwe monyetla. O tshepa gore batheeletši ba tla thabela dikgatišo tša gagwe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. O bone eng? Ke bone _____. 2. Mošimane o dira eng? Mošimane o _____. 3. Mošimane o tla dira dikgatišo bjang? O tla dira dikgatišo ka _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

monyetla

sefaleng

dikgatišo

batheeletši

boitshepo



BITŠA

kgwara

kgwatha

lekgwara

makgwakgwa

hlwaela

mohlwa

hlwekiša

hlware







BALA







Nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo. Gomme lehono, Nyasha o hweditše monyetla wa mathomo wa go tuma. Go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo. Ba

nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa. Gape ba nyaka le motho yo a ka bapalago karolo ya moswara hlware. Nyasha o ile a dira dikgatišo ka boitshepo gore a kgone go hwetša monyetla wa go bapala sefaleng.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nyasha o be a nale toro ya eng? O be a nale toro ya _____.2. Go be go nale eng sekolong ? Go be go nale _____.3. Ba nyaka motho wa go raloka karolo efe? Ba nyaka motho wa go raloka karolo ya _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo2. go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo3. ba nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA	Batheeletši ba be ba ipshina ka go bona papadi ya sefaleng. Dibapadi di be di bapala ka boitshepo. Re ipsinne ka papadi ya dikgogo. Di be di beela mae abile a thwathwaša sefaleng. Go be go na le ngwana yo a bego a segiša kudu papading. O be bonala e le mothwana wo monnyane. O be a kitima ka lengwalo sefaleng. E be e tloga e le papadi ya go kgahliša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Maabane re bone mothwana wa go kgahliša. O be a sepela le ngwana wa go ngwala ka leoto. Ba be bafela ba ema ba re laetša manka a bona. Ke be ke gopola okare ba ka bapala papadi ya sefaleng. Ge ba ka fiwa monyetla ba ka bapala gabotse ka ge ba laetša ba nale boitshepo. Ba ka dira dikgatišo ebile ba ka thwalwa seyalemoyeng goba thelebišeneng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefaleng Ngwala potšišo ka: ngwaga				





LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		mankgwari	kgwahla			





	BALA	Mošemane wa go kgwahla o nale makgwakgwa. O nale makgwakgwa ka gore ga a rate go hlapa. Ga a rate go hlapa ebile o rata go kgwatha batho. Maloba ke bone monna wa go kgwahla a dira dikgatišo tša sefaleng. O be a bonala a kgona kudu. Bothata bjo bogolo e be le makgwakgwa. Ke be ke bona batho ba kgwathana ba bolela ka yena. Yena o be a sena bothata a sepela ka boitshepo.
--	-------------	--

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošemane wa go kgwahla o nale eng? Mošemane wa go kgwahla o nale _____. 2. Mošemane wa go kgwahla ga a rate go dira eng? Ga a rate go _____. 3. Mošemane wa go kgwahla o rata go dira eng? O rata go _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lekgwara Ngwala potšišo ka: boitshepo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Ke bone hlware. Ke bone hlware e kgolo. Ke bone hlware e kgolo ke hlwekiša. Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo, Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo ka gore o nyaka go dira dikgatišo, O nyaka go dira dikgatišo tša papadi ya sefaleng. O tla dira dikgatišo ka boitshepo gore a fiwe monyetla. O tshepa gore batheeletši ba tla thabela dikgatišo tša gagwe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. O bone eng? Ke bone _____. 2. Mošimane o dira eng? Mošimane o _____. 3. Mošimane o tla dira dikgatišo bjang? O tla dira dikgatišo ka _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

monyetla

sefaleng

dikgatišo

batheeletši

boitshepo



BITŠA

kgwara

kgwatha

lekgwara

makgwakgwa

hlwaela

mohlwa

hlwekiša

hlware







BALA







Nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo. Gomme lehono, Nyasha o hweditše monyetla wa mathomo wa go tuma. Go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo. Ba

nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa. Gape ba nyaka le motho yo a ka bapalago karolo ya moswara hlware. Nyasha o ile a dira dikgatišo ka boitshepo gore a kgone go hwetša monyetla wa go bapala sefaleng.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nyasha o be a nale toro ya eng? O be a nale toro ya _____.2. Go be go nale eng sekolong ? Go be go nale _____.3. Ba nyaka motho wa go raloka karolo efe? Ba nyaka motho wa go raloka karolo ya _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo2. go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo3. ba nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA	Batheeletši ba be ba ipshina ka go bona papadi ya sefaleng. Dibapadi di be di bapala ka boitshepo. Re ipsinne ka papadi ya dikgogo. Di be di beela mae abile a thwathwaša sefaleng. Go be go na le ngwana yo a bego a segiša kudu papading. O be bonala e le mothwana wo monnyane. O be a kitima ka lengwalo sefaleng. E be e tloga e le papadi ya go kgahliša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Maabane re bone mothwana wa go kgahliša. O be a sepela le ngwana wa go ngwala ka leoto. Ba be bafela ba ema ba re laetša manka a bona. Ke be ke gopola okare ba ka bapala papadi ya sefaleng. Ge ba ka fiwa monyetla ba ka bapala gabotse ka ge ba laetša ba nale boitshepo. Ba ka dira dikgatišo ebile ba ka thwalwa seyalemoyeng goba thelebišeneng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefaleng Ngwala potšišo ka: ngwaga				





LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		mankgwari	kgwahla			





	BALA	Mošemane wa go kgwahla o nale makgwakgwa. O nale makgwakgwa ka gore ga a rate go hlapa. Ga a rate go hlapa ebile o rata go kgwatha batho. Maloba ke bone monna wa go kgwahla a dira dikgatišo tša sefaleng. O be a bonala a kgona kudu. Bothata bjo bogolo e be le makgwakgwa. Ke be ke bona batho ba kgwathana ba bolela ka yena. Yena o be a sena bothata a sepela ka boitshepo.
--	-------------	--

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošemane wa go kgwahla o nale eng? Mošemane wa go kgwahla o nale _____. 2. Mošemane wa go kgwahla ga a rate go dira eng? Ga a rate go _____. 3. Mošemane wa go kgwahla o rata go dira eng? O rata go _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lekgwara Ngwala potšišo ka: boitshepo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Ke bone hlware. Ke bone hlware e kgolo. Ke bone hlware e kgolo ke hlwekiša. Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo, Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo ka gore o nyaka go dira dikgatišo, O nyaka go dira dikgatišo tša papadi ya sefaleng. O tla dira dikgatišo ka boitshepo gore a fiwe monyetla. O tshepa gore batheeletši ba tla thabela dikgatišo tša gagwe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. O bone eng? Ke bone _____. 2. Mošimane o dira eng? Mošimane o _____. 3. Mošimane o tla dira dikgatišo bjang? O tla dira dikgatišo ka _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

monyetla

sefaleng

dikgatišo

batheeletši

boitshepo



BITŠA

kgwara

kgwatha

lekgwara

makgwakgwa

hlwaela

mohlwa

hlwekiša

hlware







BALA







Nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo. Gomme lehono, Nyasha o hweditše monyetla wa mathomo wa go tuma. Go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo. Ba

nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa. Gape ba nyaka le motho yo a ka bapalago karolo ya moswara hlware. Nyasha o ile a dira dikgatišo ka boitshepo gore a kgone go hwetša monyetla wa go bapala sefaleng.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nyasha o be a nale toro ya eng? O be a nale toro ya _____.2. Go be go nale eng sekolong ? Go be go nale _____.3. Ba nyaka motho wa go raloka karolo efe? Ba nyaka motho wa go raloka karolo ya _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo2. go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo3. ba nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA	Batheeletši ba be ba ipshina ka go bona papadi ya sefaleng. Dibapadi di be di bapala ka boitshepo. Re ipsinne ka papadi ya dikgogo. Di be di beela mae abile a thwathwaša sefaleng. Go be go na le ngwana yo a bego a segiša kudu papading. O be bonala e le mothwana wo monnyane. O be a kitima ka lengwalo sefaleng. E be e tloga e le papadi ya go kgahliša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Maabane re bone mothwana wa go kgahliša. O be a sepela le ngwana wa go ngwala ka leoto. Ba be bafela ba ema ba re laetša manka a bona. Ke be ke gopola okare ba ka bapala papadi ya sefaleng. Ge ba ka fiwa monyetla ba ka bapala gabotse ka ge ba laetša ba nale boitshepo. Ba ka dira dikgatišo ebile ba ka thwalwa seyalemoyeng goba thelebišeneng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefaleng Ngwala potšišo ka: ngwaga				





LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		mankgwari	kgwahla			





	BALA	Mošemane wa go kgwahla o nale makgwakgwa. O nale makgwakgwa ka gore ga a rate go hlapa. Ga a rate go hlapa ebile o rata go kgwatha batho. Maloba ke bone monna wa go kgwahla a dira dikgatišo tša sefaleng. O be a bonala a kgona kudu. Bothata bjo bogolo e be le makgwakgwa. Ke be ke bona batho ba kgwathana ba bolela ka yena. Yena o be a sena bothata a sepela ka boitshepo.
--	-------------	--

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošemane wa go kgwahla o nale eng? Mošemane wa go kgwahla o nale _____. 2. Mošemane wa go kgwahla ga a rate go dira eng? Ga a rate go _____. 3. Mošemane wa go kgwahla o rata go dira eng? O rata go _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lekgwara Ngwala potšišo ka: boitshepo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Ke bone hlware. Ke bone hlware e kgolo. Ke bone hlware e kgolo ke hlwekiša. Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo, Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo ka gore o nyaka go dira dikgatišo, O nyaka go dira dikgatišo tša papadi ya sefaleng. O tla dira dikgatišo ka boitshepo gore a fiwe monyetla. O tshepa gore batheeletši ba tla thabela dikgatišo tša gagwe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. O bone eng? Ke bone _____. 2. Mošimane o dira eng? Mošimane o _____. 3. Mošimane o tla dira dikgatišo bjang? O tla dira dikgatišo ka _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

monyetla

sefaleng

dikgatišo

batheeletši

boitshepo



BITŠA

kgwara

kgwatha

lekgwara

makgwakgwa

hlwaela

mohlwa

hlwekiša

hlware







BALA







Nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo. Gomme lehono, Nyasha o hweditše monyetla wa mathomo wa go tuma. Go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo. Ba

nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa. Gape ba nyaka le motho yo a ka bapalago karolo ya moswara hlware. Nyasha o ile a dira dikgatišo ka boitshepo gore a kgone go hwetša monyetla wa go bapala sefaleng.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nyasha o be a nale toro ya eng? O be a nale toro ya _____.2. Go be go nale eng sekolong ? Go be go nale _____.3. Ba nyaka motho wa go raloka karolo efe? Ba nyaka motho wa go raloka karolo ya _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo2. go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo3. ba nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA	Batheeletši ba be ba ipshina ka go bona papadi ya sefaleng. Dibapadi di be di bapala ka boitshepo. Re ipsinne ka papadi ya dikgogo. Di be di beela mae abile a thwathwaša sefaleng. Go be go na le ngwana yo a bego a segiša kudu papading. O be bonala e le mothwana wo monnyane. O be a kitima ka lengwalo sefaleng. E be e tloga e le papadi ya go kgahliša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Maabane re bone mothwana wa go kgahliša. O be a sepela le ngwana wa go ngwala ka leoto. Ba be bafela ba ema ba re laetša manka a bona. Ke be ke gopola okare ba ka bapala papadi ya sefaleng. Ge ba ka fiwa monyetla ba ka bapala gabotse ka ge ba laetša ba nale boitshepo. Ba ka dira dikgatišo ebile ba ka thwalwa seyalemoyeng goba thelebišeneng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefaleng Ngwala potšišo ka: ngwaga				





LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		mankgwari	kgwahla			





	BALA	Mošemane wa go kgwahla o nale makgwakgwa. O nale makgwakgwa ka gore ga a rate go hlapa. Ga a rate go hlapa ebile o rata go kgwatha batho. Maloba ke bone monna wa go kgwahla a dira dikgatišo tša sefaleng. O be a bonala a kgona kudu. Bothata bjo bogolo e be le makgwakgwa. Ke be ke bona batho ba kgwathana ba bolela ka yena. Yena o be a sena bothata a sepela ka boitshepo.
--	-------------	--

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošemane wa go kgwahla o nale eng? Mošemane wa go kgwahla o nale _____. 2. Mošemane wa go kgwahla ga a rate go dira eng? Ga a rate go _____. 3. Mošemane wa go kgwahla o rata go dira eng? O rata go _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lekgwara Ngwala potšišo ka: boitshepo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Ke bone hlware. Ke bone hlware e kgolo. Ke bone hlware e kgolo ke hlwekiša. Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo, Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo ka gore o nyaka go dira dikgatišo, O nyaka go dira dikgatišo tša papadi ya sefaleng. O tla dira dikgatišo ka boitshepo gore a fiwe monyetla. O tshepa gore batheeletši ba tla thabela dikgatišo tša gagwe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. O bone eng? Ke bone _____. 2. Mošimane o dira eng? Mošimane o _____. 3. Mošimane o tla dira dikgatišo bjang? O tla dira dikgatišo ka _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

monyetla

sefaleng

dikgatišo

batheeletši

boitshepo



BITŠA

kgwara

kgwatha

lekgwara

makgwakgwa

hlwaela

mohlwa

hlwekiša

hlware







BALA







Nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo. Gomme lehono, Nyasha o hweditše monyetla wa mathomo wa go tuma. Go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo. Ba

nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa. Gape ba nyaka le motho yo a ka bapalago karolo ya moswara hlware. Nyasha o ile a dira dikgatišo ka boitshepo gore a kgone go hwetša monyetla wa go bapala sefaleng.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nyasha o be a nale toro ya eng? O be a nale toro ya _____.2. Go be go nale eng sekolong ? Go be go nale _____.3. Ba nyaka motho wa go raloka karolo efe? Ba nyaka motho wa go raloka karolo ya _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo2. go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo3. ba nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA	Batheeletši ba be ba ipshina ka go bona papadi ya sefaleng. Dibapadi di be di bapala ka boitshepo. Re ipsinne ka papadi ya dikgogo. Di be di beela mae abile a thwathwaša sefaleng. Go be go na le ngwana yo a bego a segiša kudu papading. O be bonala e le mothwana wo monnyane. O be a kitima ka lengwalo sefaleng. E be e tloga e le papadi ya go kgahliša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Maabane re bone mothwana wa go kgahliša. O be a sepela le ngwana wa go ngwala ka leoto. Ba be bafela ba ema ba re laetša manka a bona. Ke be ke gopola okare ba ka bapala papadi ya sefaleng. Ge ba ka fiwa monyetla ba ka bapala gabotse ka ge ba laetša ba nale boitshepo. Ba ka dira dikgatišo ebile ba ka thwalwa seyalemoyeng goba thelebišeneng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefaleng Ngwala potšišo ka: ngwaga				





LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		mankgwari	kgwahla			





	BALA	Mošemane wa go kgwahla o nale makgwakgwa. O nale makgwakgwa ka gore ga a rate go hlapa. Ga a rate go hlapa ebile o rata go kgwatha batho. Maloba ke bone monna wa go kgwahla a dira dikgatišo tša sefaleng. O be a bonala a kgona kudu. Bothata bjo bogolo e be le makgwakgwa. Ke be ke bona batho ba kgwathana ba bolela ka yena. Yena o be a sena bothata a sepela ka boitshepo.
--	-------------	--

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošemane wa go kgwahla o nale eng? Mošemane wa go kgwahla o nale _____. 2. Mošemane wa go kgwahla ga a rate go dira eng? Ga a rate go _____. 3. Mošemane wa go kgwahla o rata go dira eng? O rata go _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lekgwara Ngwala potšišo ka: boitshepo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Ke bone hlware. Ke bone hlware e kgolo. Ke bone hlware e kgolo ke hlwekiša. Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo, Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo ka gore o nyaka go dira dikgatišo, O nyaka go dira dikgatišo tša papadi ya sefaleng. O tla dira dikgatišo ka boitshepo gore a fiwe monyetla. O tshepa gore batheeletši ba tla thabela dikgatišo tša gagwe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. O bone eng? Ke bone _____. 2. Mošimane o dira eng? Mošimane o _____. 3. Mošimane o tla dira dikgatišo bjang? O tla dira dikgatišo ka _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

monyetla

sefaleng

dikgatišo

batheeletši

boitshepo



BITŠA

kgwara

kgwatha

lekgwara

makgwakgwa

hlwaela

mohlwa

hlwekiša

hlware







BALA







Nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo. Gomme lehono, Nyasha o hweditše monyetla wa mathomo wa go tuma. Go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo. Ba

nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa. Gape ba nyaka le motho yo a ka bapalago karolo ya moswara hlware. Nyasha o ile a dira dikgatišo ka boitshepo gore a kgone go hwetša monyetla wa go bapala sefaleng.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nyasha o be a nale toro ya eng? O be a nale toro ya _____.2. Go be go nale eng sekolong ? Go be go nale _____.3. Ba nyaka motho wa go raloka karolo efe? Ba nyaka motho wa go raloka karolo ya _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo2. go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo3. ba nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	thwala	thwetše	thwathwaša	mothwana	
		ngwala	ngwana	lengwalo	ngwaga	
	BALA	Batheeletši ba be ba ipshina ka go bona papadi ya sefaleng. Dibapadi di be di bapala ka boitshepo. Re ipsinne ka papadi ya dikgogo. Di be di beela mae abile a thwathwaša sefaleng. Go be go na le ngwana yo a bego a segiša kudu papading. O be bonala e le mothwana wo monnyane. O be a kitima ka lengwalo sefaleng. E be e tloga e le papadi ya go kgahliša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Maabane re bone mothwana wa go kgahliša. O be a sepela le ngwana wa go ngwala ka leoto. Ba be bafela ba ema ba re laetša manka a bona. Ke be ke gopola okare ba ka bapala papadi ya sefaleng. Ge ba ka fiwa monyetla ba ka bapala gabotse ka ge ba laetša ba nale boitshepo. Ba ka dira dikgatišo ebile ba ka thwalwa seyalemoyeng goba thelebišeneng.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sefaleng Ngwala potšišo ka: ngwaga				





LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		mankgwari	kgwahla			





	BALA	Mošemane wa go kgwahla o nale makgwakgwa. O nale makgwakgwa ka gore ga a rate go hlapa. Ga a rate go hlapa ebile o rata go kgwatha batho. Maloba ke bone monna wa go kgwahla a dira dikgatišo tša sefaleng. O be a bonala a kgona kudu. Bothata bjo bogolo e be le makgwakgwa. Ke be ke bona batho ba kgwathana ba bolela ka yena. Yena o be a sena bothata a sepela ka boitshepo.
--	-------------	--

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošemane wa go kgwahla o nale eng? Mošemane wa go kgwahla o nale _____. 2. Mošemane wa go kgwahla ga a rate go dira eng? Ga a rate go _____. 3. Mošemane wa go kgwahla o rata go dira eng? O rata go _____.
--	---------------	--

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lekgwara Ngwala potšišo ka: boitshepo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	monyetla	sefaleng	dikgatišo	batheeletši	boitshepo
	BITŠA	hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Ke bone hlware. Ke bone hlware e kgolo. Ke bone hlware e kgolo ke hlwekiša. Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo, Mošemane o hlwaela Dikgomo ka lebelo ka gore o nyaka go dira dikgatišo, O nyaka go dira dikgatišo tša papadi ya sefaleng. O tla dira dikgatišo ka boitshepo gore a fiwe monyetla. O tshepa gore batheeletši ba tla thabela dikgatišo tša gagwe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. O bone eng? Ke bone _____. 2. Mošimane o dira eng? Mošimane o _____. 3. Mošimane o tla dira dikgatišo bjang? O tla dira dikgatišo ka _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

monyetla

sefaleng

dikgatišo

batheeletši

boitshepo



BITŠA

kgwara

kgwatha

lekgwara

makgwakgwa

hlwaela

mohlwa

hlwekiša

hlware







BALA







Nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo. Gomme lehono, Nyasha o hweditše monyetla wa mathomo wa go tuma. Go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo. Ba

nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa. Gape ba nyaka le motho yo a ka bapalago karolo ya moswara hlware. Nyasha o ile a dira dikgatišo ka boitshepo gore a kgone go hwetša monyetla wa go bapala sefaleng.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Nyasha o be a nale toro ya eng? O be a nale toro ya _____.2. Go be go nale eng sekolong ? Go be go nale _____.3. Ba nyaka motho wa go raloka karolo efe? Ba nyaka motho wa go raloka karolo ya _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. nyasha o be a na le toro ya go ba moraloki wa dipaesekopo2. go be go na le dikgatišo tša papadi ya sekolo3. ba nyaka motho wa go bapala karolo ya motho wa go kgwahla wa makgwakgwa



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Monna wa makgwakgwa o ile lebenkeleng. O nyaka go reka pele a hlwaela Dikgomo. O nyaka le go tloša mohlwa pele a sepela. O ile a pšhatlagantšha mae pele a eya ka phapošing. Mae a ile a wela godimo ga lekgwara. O be a swanetše go hlokomela ka gore o swere mae. O swanetše go lebelela lenaneo ge o eya lebenkeng. O swanetše go hlokomela le dihlware gore di seke tša le loma.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Basetšana ba hlwekiša lebala. Bašemane ba hlwaela dipudi. Basetšana le bašemane ba nale hlokomelo. Ga ba dumele gore bana ba bapale godimo ga lekgwara. Bana ba bona mohlwa. Ba nyaka go kgwatha mohlwa. Batswadi ba bona ba a gana. Ga ba nyaka go hlwekiša gantši ka baka la mohlwa. Bana ba a myemyela. Bana ba myemyela ge ba bona monna wa makgwakgwa.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: hlware				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	

	BALA	Go nale nkwe. Go nale nkwe ye kgolo kua thabeng. Banna ba nkweša bohloko ge ba eya thabeng. Banna a ba tsebe gore go nale nkwe ye kgolo thabeng. Mma o a nkwatiša. Mma o a nkwatiša ka gore o nthoma gantši lebenkeleng. Ke mo kgopetše gore a ngwale lenaneo la dilo ka moka tšeo a di nyakago lebenkeleng. Mma o a myemyela. Ga a tsebe gore o nkweša bohloko. Ga ke nyake go ya lebenkeleng gape.
	NGWALA	1. Go nale eng thabeng? Go nale _____ kua thabeng. 2. Go reng mma a nkwatiša? Mma o a nkwatiša ka gobane _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: nkwatiša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Batho ba a ntlaba. Ba a ntlaba ge bare ba nyaka go pšhatlagantšha ntlo yaka. Ntlo yaka ke ye botse. Ntlo yaka e nale mmala o mo talalerata. E nale hlaka e serolwane. Ba nagana gore ntlo ya ka e lebaleng la bona. Ga ba tsebe gore lebala ke laka. Ke beile dipampiri tšša lebala ka hlokomelo. Ka mehla ge ke eya ntlong yaka ke a hlokomela. Ke a hlokomela ka gobane batho ba bangwe ga ba tsebalege. Ba ka pšhatlagantšha ntlo yaka.				
	NGWALA	1. Batho ba dira eng? Batho ba _____. 2. Ntlo e nale mmala o mo bjang? Ntlo e nale mmala o _____. 3. Hlaka ya ntlo ke ye bjang? Hlaka ya ntlo ke ye _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

myemyela

pšhatlagantšha

lebenkeleng

lenaneo

hlokomelo



BITŠA

ntlo

ntlaba

ntliša

ntlong

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Mmago Jabu o be a le gare a lokiša dijo tsa letena. Jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe. Mmagwe o ile a kgopela Jabu gore a kitimele

lebenkeleng. O ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka tša ka ntlong. Jabu o be a sa nyake go ya lebenkeleng, eupša a myemyela gomme a sepela. Lenaneo le be le ngwadilwe mae le maswi. O rile go reka a swara mae ka hlokomelo. O be a le tseleng ya go ya ntlong ge a ekwa mogwera a mmitša. O ile a tšhoga gomme mae a wela fase a pšhatlega. Jabu o nkweša bohloko ka gore o thubile mae.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o be a nyaka go dira eng? Jabu o be a nyaka go _____.2. Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele kae? Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele _____.3. Mmagwe o mo file eng ge a eya lebenkeleng? O mo file _____ le _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe2. mmagwe o ile a kgopela jabu gore a kitimele lebenkeleng3. o ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Monna wa makgwakgwa o ile lebenkeleng. O nyaka go reka pele a hlwaela Dikgomo. O nyaka le go tloša mohlwa pele a sepela. O ile a pšhatlagantšha mae pele a eya ka phapošing. Mae a ile a wela godimo ga lekgwara. O be a swanetše go hlokomela ka gore o swere mae. O swanetše go lebelela lenaneo ge o eya lebenkeng. O swanetše go hlokomela le dihlware gore di seke tša le loma.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Basetšana ba hlwekiša lebala. Bašemane ba hlwaela dipudi. Basetšana le bašemane ba nale hlokomelo. Ga ba dumele gore bana ba bapale godimo ga lekgwara. Bana ba bona mohlwa. Ba nyaka go kgwatha mohlwa. Batswadi ba bona ba a gana. Ga ba nyaka go hlwekiša gantši ka baka la mohlwa. Bana ba a myemyela. Bana ba myemyela ge ba bona monna wa makgwakgwa.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: hlware				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	

	BALA	Go nale nkwe. Go nale nkwe ye kgolo kua thabeng. Banna ba nkweša bohloko ge ba eya thabeng. Banna a ba tsebe gore go nale nkwe ye kgolo thabeng. Mma o a nkwatiša. Mma o a nkwatiša ka gore o nthoma gantši lebenkeleng. Ke mo kgopetše gore a ngwale lenaneo la dilo ka moka tšeo a di nyakago lebenkeleng. Mma o a myemyela. Ga a tsebe gore o nkweša bohloko. Ga ke nyake go ya lebenkeleng gape.
	NGWALA	1. Go nale eng thabeng? Go nale _____ kua thabeng. 2. Go reng mma a nkwatiša? Mma o a nkwatiša ka gobane _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: nkwatiša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Batho ba a ntlaba. Ba a ntlaba ge bare ba nyaka go pšhatlagantšha ntlo yaka. Ntlo yaka ke ye botse. Ntlo yaka e nale mmala o mo talalerata. E nale hlaka e serolwane. Ba nagana gore ntlo ya ka e lebaleng la bona. Ga ba tsebe gore lebala ke laka. Ke beile dipampiri tšša lebala ka hlokomelo. Ka mehla ge ke eya ntlong yaka ke a hlokomela. Ke a hlokomela ka gobane batho ba bangwe ga ba tsebalege. Ba ka pšhatlagantšha ntlo yaka.				
	NGWALA	1. Batho ba dira eng? Batho ba _____. 2. Ntlo e nale mmala o mo bjang? Ntlo e nale mmala o _____. 3. Hlaka ya ntlo ke ye bjang? Hlaka ya ntlo ke ye _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

myemyela

pšhatlagantšha

lebenkeleng

lenaneo

hlokomelo



BITŠA

ntlo

ntlaba

ntliša

ntlong

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Mmago Jabu o be a le gare a lokiša dijo tsa letena. Jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe. Mmagwe o ile a kgopela Jabu gore a kitimele

lebenkeleng. O ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka tša ka ntlong. Jabu o be a sa nyake go ya lebenkeleng, eupša a myemyela gomme a sepela. Lenaneo le be le ngwadilwe mae le maswi. O rile go reka a swara mae ka hlokomelo. O be a le tseleng ya go ya ntlong ge a ekwa mogwera a mmitša. O ile a tšhoga gomme mae a wela fase a pšhatlega. Jabu o nkweša bohloko ka gore o thubile mae.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o be a nyaka go dira eng? Jabu o be a nyaka go _____.2. Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele kae? Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele _____.3. Mmagwe o mo file eng ge a eya lebenkeleng? O mo file _____ le _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe2. mmagwe o ile a kgopela jabu gore a kitimele lebenkeleng3. o ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Monna wa makgwakgwa o ile lebenkeleng. O nyaka go reka pele a hlwaela Dikgomo. O nyaka le go tloša mohlwa pele a sepela. O ile a pšhatlagantšha mae pele a eya ka phapošing. Mae a ile a wela godimo ga lekgwara. O be a swanetše go hlokomela ka gore o swere mae. O swanetše go lebelela lenaneo ge o eya lebenkeng. O swanetše go hlokomela le dihlware gore di seke tša le loma.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Basetšana ba hlwekiša lebala. Bašemane ba hlwaela dipudi. Basetšana le bašemane ba nale hlokomelo. Ga ba dumele gore bana ba bapale godimo ga lekgwara. Bana ba bona mohlwa. Ba nyaka go kgwatha mohlwa. Batswadi ba bona ba a gana. Ga ba nyaka go hlwekiša gantši ka baka la mohlwa. Bana ba a myemyela. Bana ba myemyela ge ba bona monna wa makgwakgwa.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: hlware				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	

	BALA	Go nale nkwe. Go nale nkwe ye kgolo kua thabeng. Banna ba nkweša bohloko ge ba eya thabeng. Banna a ba tsebe gore go nale nkwe ye kgolo thabeng. Mma o a nkwatiša. Mma o a nkwatiša ka gore o nthoma gantši lebenkeleng. Ke mo kgopetše gore a ngwale lenaneo la dilo ka moka tšeo a di nyakago lebenkeleng. Mma o a myemyela. Ga a tsebe gore o nkweša bohloko. Ga ke nyake go ya lebenkeleng gape.
	NGWALA	1. Go nale eng thabeng? Go nale _____ kua thabeng. 2. Go reng mma a nkwatiša? Mma o a nkwatiša ka gobane _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: nkwatiša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Batho ba a ntlaba. Ba a ntlaba ge bare ba nyaka go pšhatlagantšha ntlo yaka. Ntlo yaka ke ye botse. Ntlo yaka e nale mmala o mo talalerata. E nale hlaka e serolwane. Ba nagana gore ntlo ya ka e lebaleng la bona. Ga ba tsebe gore lebala ke laka. Ke beile dipampiri tšša lebala ka hlokomelo. Ka mehla ge ke eya ntlong yaka ke a hlokomela. Ke a hlokomela ka gobane batho ba bangwe ga ba tsebalege. Ba ka pšhatlagantšha ntlo yaka.				
	NGWALA	1. Batho ba dira eng? Batho ba _____. 2. Ntlo e nale mmala o mo bjang? Ntlo e nale mmala o _____. 3. Hlaka ya ntlo ke ye bjang? Hlaka ya ntlo ke ye _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

myemyela

pšhatlagantšha

lebenkeleng

lenaneo

hlokomelo



BITŠA

ntlo

ntlaba

ntliša

ntlong

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Mmago Jabu o be a le gare a lokiša dijo tsa letena. Jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe. Mmagwe o ile a kgopela Jabu gore a kitimele

lebenkeleng. O ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka tša ka ntlong. Jabu o be a sa nyake go ya lebenkeleng, eupša a myemyela gomme a sepela. Lenaneo le be le ngwadilwe mae le maswi. O rile go reka a swara mae ka hlokomelo. O be a le tseleng ya go ya ntlong ge a ekwa mogwera a mmitša. O ile a tšhoga gomme mae a wela fase a pšhatlega. Jabu o nkweša bohloko ka gore o thubile mae.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o be a nyaka go dira eng? Jabu o be a nyaka go _____.2. Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele kae? Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele _____.3. Mmagwe o mo file eng ge a eya lebenkeleng? O mo file _____ le _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe2. mmagwe o ile a kgopela jabu gore a kitimele lebenkeleng3. o ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Monna wa makgwakgwa o ile lebenkeleng. O nyaka go reka pele a hlwaela Dikgomo. O nyaka le go tloša mohlwa pele a sepela. O ile a pšhatlagantšha mae pele a eya ka phapošing. Mae a ile a wela godimo ga lekgwara. O be a swanetše go hlokomela ka gore o swere mae. O swanetše go lebelela lenaneo ge o eya lebenkeng. O swanetše go hlokomela le dihlware gore di seke tša le loma.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Basetšana ba hlwekiša lebala. Bašemane ba hlwaela dipudi. Basetšana le bašemane ba nale hlokomelo. Ga ba dumele gore bana ba bapale godimo ga lekgwara. Bana ba bona mohlwa. Ba nyaka go kgwatha mohlwa. Batswadi ba bona ba a gana. Ga ba nyaka go hlwekiša gantši ka baka la mohlwa. Bana ba a myemyela. Bana ba myemyela ge ba bona monna wa makgwakgwa.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: hlware				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	

	BALA	Go nale nkwe. Go nale nkwe ye kgolo kua thabeng. Banna ba nkweša bohloko ge ba eya thabeng. Banna a ba tsebe gore go nale nkwe ye kgolo thabeng. Mma o a nkwatiša. Mma o a nkwatiša ka gore o nthoma gantši lebenkeleng. Ke mo kgopetše gore a ngwale lenaneo la dilo ka moka tšeo a di nyakago lebenkeleng. Mma o a myemyela. Ga a tsebe gore o nkweša bohloko. Ga ke nyake go ya lebenkeleng gape.
	NGWALA	1. Go nale eng thabeng? Go nale _____ kua thabeng. 2. Go reng mma a nkwatiša? Mma o a nkwatiša ka gobane _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: nkwatiša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Batho ba a ntlaba. Ba a ntlaba ge bare ba nyaka go pšhatlagantšha ntlo yaka. Ntlo yaka ke ye botse. Ntlo yaka e nale mmala o mo talalerata. E nale hlaka e serolwane. Ba nagana gore ntlo ya ka e lebaleng la bona. Ga ba tsebe gore lebala ke laka. Ke beile dipampiri tšša lebala ka hlokomelo. Ka mehla ge ke eya ntlong yaka ke a hlokomela. Ke a hlokomela ka gobane batho ba bangwe ga ba tsebalege. Ba ka pšhatlagantšha ntlo yaka.				
	NGWALA	1. Batho ba dira eng? Batho ba _____. 2. Ntlo e nale mmala o mo bjang? Ntlo e nale mmala o _____. 3. Hlaka ya ntlo ke ye bjang? Hlaka ya ntlo ke ye _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

myemyela

pšhatlagantšha

lebenkeleng

lenaneo

hlokomelo



BITŠA

ntlo

ntlaba

ntliša

ntlong

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Mmago Jabu o be a le gare a lokiša dijo tsa letena. Jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe. Mmagwe o ile a kgopela Jabu gore a kitimele

lebenkeleng. O ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka tša ka ntlong. Jabu o be a sa nyake go ya lebenkeleng, eupša a myemyela gomme a sepela. Lenaneo le be le ngwadilwe mae le maswi. O rile go reka a swara mae ka hlokomelo. O be a le tseleng ya go ya ntlong ge a ekwa mogwera a mmitša. O ile a tšhoga gomme mae a wela fase a pšhatlega. Jabu o nkweša bohloko ka gore o thubile mae.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o be a nyaka go dira eng? Jabu o be a nyaka go _____.2. Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele kae? Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele _____.3. Mmagwe o mo file eng ge a eya lebenkeleng? O mo file _____ le _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe2. mmagwe o ile a kgopela jabu gore a kitimele lebenkeleng3. o ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Monna wa makgwakgwa o ile lebenkeleng. O nyaka go reka pele a hlwaela Dikgomo. O nyaka le go tloša mohlwa pele a sepela. O ile a pšhatlagantšha mae pele a eya ka phapošing. Mae a ile a wela godimo ga lekgwara. O be a swanetše go hlokomela ka gore o swere mae. O swanetše go lebelela lenaneo ge o eya lebenkeng. O swanetše go hlokomela le dihlware gore di seke tša le loma.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Basetšana ba hlwekiša lebala. Bašemane ba hlwaela dipudi. Basetšana le bašemane ba nale hlokomelo. Ga ba dumele gore bana ba bapale godimo ga lekgwara. Bana ba bona mohlwa. Ba nyaka go kgwatha mohlwa. Batswadi ba bona ba a gana. Ga ba nyaka go hlwekiša gantši ka baka la mohlwa. Bana ba a myemyela. Bana ba myemyela ge ba bona monna wa makgwakgwa.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: hlware				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	

	BALA	Go nale nkwe. Go nale nkwe ye kgolo kua thabeng. Banna ba nkweša bohloko ge ba eya thabeng. Banna a ba tsebe gore go nale nkwe ye kgolo thabeng. Mma o a nkwatiša. Mma o a nkwatiša ka gore o nthoma gantši lebenkeleng. Ke mo kgopetše gore a ngwale lenaneo la dilo ka moka tšeo a di nyakago lebenkeleng. Mma o a myemyela. Ga a tsebe gore o nkweša bohloko. Ga ke nyake go ya lebenkeleng gape.
	NGWALA	1. Go nale eng thabeng? Go nale _____ kua thabeng. 2. Go reng mma a nkwatiša? Mma o a nkwatiša ka gobane _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: nkwatiša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Batho ba a ntlaba. Ba a ntlaba ge bare ba nyaka go pšhatlagantšha ntlo yaka. Ntlo yaka ke ye botse. Ntlo yaka e nale mmala o mo talalerata. E nale hlaka e serolwane. Ba nagana gore ntlo ya ka e lebaleng la bona. Ga ba tsebe gore lebala ke laka. Ke beile dipampiri tšša lebala ka hlokomelo. Ka mehla ge ke eya ntlong yaka ke a hlokomela. Ke a hlokomela ka gobane batho ba bangwe ga ba tsebalege. Ba ka pšhatlagantšha ntlo yaka.				
	NGWALA	1. Batho ba dira eng? Batho ba _____. 2. Ntlo e nale mmala o mo bjang? Ntlo e nale mmala o _____. 3. Hlaka ya ntlo ke ye bjang? Hlaka ya ntlo ke ye _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

myemyela

pšhatlagantšha

lebenkeleng

lenaneo

hlokomelo



BITŠA

ntlo

ntlaba

ntliša

ntlong

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Mmago Jabu o be a le gare a lokiša dijo tsa letena. Jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe. Mmagwe o ile a kgopela Jabu gore a kitimele

lebenkeleng. O ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka tša ka ntlong. Jabu o be a sa nyake go ya lebenkeleng, eupša a myemyela gomme a sepela. Lenaneo le be le ngwadilwe mae le maswi. O rile go reka a swara mae ka hlokomelo. O be a le tseleng ya go ya ntlong ge a ekwa mogwera a mmitša. O ile a tšhoga gomme mae a wela fase a pšhatlega. Jabu o nkweša bohloko ka gore o thubile mae.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o be a nyaka go dira eng? Jabu o be a nyaka go _____.2. Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele kae? Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele _____.3. Mmagwe o mo file eng ge a eya lebenkeleng? O mo file _____ le _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe2. mmagwe o ile a kgopela jabu gore a kitimele lebenkeleng3. o ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Monna wa makgwakgwa o ile lebenkeleng. O nyaka go reka pele a hlwaela Dikgomo. O nyaka le go tloša mohlwa pele a sepela. O ile a pšhatlagantšha mae pele a eya ka phapošing. Mae a ile a wela godimo ga lekgwara. O be a swanetše go hlokomela ka gore o swere mae. O swanetše go lebelela lenaneo ge o eya lebenkeng. O swanetše go hlokomela le dihlware gore di seke tša le loma.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Basetšana ba hlwekiša lebala. Bašemane ba hlwaela dipudi. Basetšana le bašemane ba nale hlokomelo. Ga ba dumele gore bana ba bapale godimo ga lekgwara. Bana ba bona mohlwa. Ba nyaka go kgwatha mohlwa. Batswadi ba bona ba a gana. Ga ba nyaka go hlwekiša gantši ka baka la mohlwa. Bana ba a myemyela. Bana ba myemyela ge ba bona monna wa makgwakgwa.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: hlware				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	

	BALA	Go nale nkwe. Go nale nkwe ye kgolo kua thabeng. Banna ba nkweša bohloko ge ba eya thabeng. Banna a ba tsebe gore go nale nkwe ye kgolo thabeng. Mma o a nkwatiša. Mma o a nkwatiša ka gore o nthoma gantši lebenkeleng. Ke mo kgopetše gore a ngwale lenaneo la dilo ka moka tšeo a di nyakago lebenkeleng. Mma o a myemyela. Ga a tsebe gore o nkweša bohloko. Ga ke nyake go ya lebenkeleng gape.
	NGWALA	1. Go nale eng thabeng? Go nale _____ kua thabeng. 2. Go reng mma a nkwatiša? Mma o a nkwatiša ka gobane _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: nkwatiša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Batho ba a ntlaba. Ba a ntlaba ge bare ba nyaka go pšhatlagantšha ntlo yaka. Ntlo yaka ke ye botse. Ntlo yaka e nale mmala o mo talalerata. E nale hlaka e serolwane. Ba nagana gore ntlo ya ka e lebaleng la bona. Ga ba tsebe gore lebala ke laka. Ke beile dipampiri tšša lebala ka hlokomelo. Ka mehla ge ke eya ntlong yaka ke a hlokomela. Ke a hlokomela ka gobane batho ba bangwe ga ba tsebalege. Ba ka pšhatlagantšha ntlo yaka.				
	NGWALA	1. Batho ba dira eng? Batho ba _____. 2. Ntlo e nale mmala o mo bjang? Ntlo e nale mmala o _____. 3. Hlaka ya ntlo ke ye bjang? Hlaka ya ntlo ke ye _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

myemyela

pšhatlagantšha

lebenkeleng

lenaneo

hlokomelo



BITŠA

ntlo

ntlaba

ntliša

ntlong

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Mmago Jabu o be a le gare a lokiša dijo tsa letena. Jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe. Mmagwe o ile a kgopela Jabu gore a kitimele

lebenkeleng. O ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka tša ka ntlong. Jabu o be a sa nyake go ya lebenkeleng, eupša a myemyela gomme a sepela. Lenaneo le be le ngwadilwe mae le maswi. O rile go reka a swara mae ka hlokomelo. O be a le tseleng ya go ya ntlong ge a ekwa mogwera a mmitša. O ile a tšhoga gomme mae a wela fase a pšhatlega. Jabu o nkweša bohloko ka gore o thubile mae.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o be a nyaka go dira eng? Jabu o be a nyaka go _____.2. Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele kae? Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele _____.3. Mmagwe o mo file eng ge a eya lebenkeleng? O mo file _____ le _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe2. mmagwe o ile a kgopela jabu gore a kitimele lebenkeleng3. o ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Monna wa makgwakgwa o ile lebenkeleng. O nyaka go reka pele a hlwaela Dikgomo. O nyaka le go tloša mohlwa pele a sepela. O ile a pšhatlagantšha mae pele a eya ka phapošing. Mae a ile a wela godimo ga lekgwara. O be a swanetše go hlokomela ka gore o swere mae. O swanetše go lebelela lenaneo ge o eya lebenkeng. O swanetše go hlokomela le dihlware gore di seke tša le loma.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Basetšana ba hlwekiša lebala. Bašemane ba hlwaela dipudi. Basetšana le bašemane ba nale hlokomelo. Ga ba dumele gore bana ba bapale godimo ga lekgwara. Bana ba bona mohlwa. Ba nyaka go kgwatha mohlwa. Batswadi ba bona ba a gana. Ga ba nyaka go hlwekiša gantši ka baka la mohlwa. Bana ba a myemyela. Bana ba myemyela ge ba bona monna wa makgwakgwa.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: hlware				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	

	BALA	Go nale nkwe. Go nale nkwe ye kgolo kua thabeng. Banna ba nkweša bohloko ge ba eya thabeng. Banna a ba tsebe gore go nale nkwe ye kgolo thabeng. Mma o a nkwatiša. Mma o a nkwatiša ka gore o nthoma gantši lebenkeleng. Ke mo kgopetše gore a ngwale lenaneo la dilo ka moka tšeo a di nyakago lebenkeleng. Mma o a myemyela. Ga a tsebe gore o nkweša bohloko. Ga ke nyake go ya lebenkeleng gape.
	NGWALA	1. Go nale eng thabeng? Go nale _____ kua thabeng. 2. Go reng mma a nkwatiša? Mma o a nkwatiša ka gobane _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: nkwatiša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Batho ba a ntlaba. Ba a ntlaba ge bare ba nyaka go pšhatlagantšha ntlo yaka. Ntlo yaka ke ye botse. Ntlo yaka e nale mmala o mo talalerata. E nale hlaka e serolwane. Ba nagana gore ntlo ya ka e lebaleng la bona. Ga ba tsebe gore lebala ke laka. Ke beile dipampiri tšša lebala ka hlokomelo. Ka mehla ge ke eya ntlong yaka ke a hlokomela. Ke a hlokomela ka gobane batho ba bangwe ga ba tsebalege. Ba ka pšhatlagantšha ntlo yaka.				
	NGWALA	1. Batho ba dira eng? Batho ba _____. 2. Ntlo e nale mmala o mo bjang? Ntlo e nale mmala o _____. 3. Hlaka ya ntlo ke ye bjang? Hlaka ya ntlo ke ye _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

myemyela

pšhatlagantšha

lebenkeleng

lenaneo

hlokomelo



BITŠA

ntlo

ntlaba

ntliša

ntlong

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Mmago Jabu o be a le gare a lokiša dijo tsa letena. Jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe. Mmagwe o ile a kgopela Jabu gore a kitimele

lebenkeleng. O ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka tša ka ntlong. Jabu o be a sa nyake go ya lebenkeleng, eupša a myemyela gomme a sepela. Lenaneo le be le ngwadilwe mae le maswi. O rile go reka a swara mae ka hlokomelo. O be a le tseleng ya go ya ntlong ge a ekwa mogwera a mmitša. O ile a tšhoga gomme mae a wela fase a pšhatlega. Jabu o nkweša bohloko ka gore o thubile mae.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o be a nyaka go dira eng? Jabu o be a nyaka go _____.2. Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele kae? Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele _____.3. Mmagwe o mo file eng ge a eya lebenkeleng? O mo file _____ le _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe2. mmagwe o ile a kgopela jabu gore a kitimele lebenkeleng3. o ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Monna wa makgwakgwa o ile lebenkeleng. O nyaka go reka pele a hlwaela Dikgomo. O nyaka le go tloša mohlwa pele a sepela. O ile a pšhatlagantšha mae pele a eya ka phapošing. Mae a ile a wela godimo ga lekgwara. O be a swanetše go hlokomela ka gore o swere mae. O swanetše go lebelela lenaneo ge o eya lebenkeng. O swanetše go hlokomela le dihlware gore di seke tša le loma.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Basetšana ba hlwekiša lebala. Bašemane ba hlwaela dipudi. Basetšana le bašemane ba nale hlokomelo. Ga ba dumele gore bana ba bapale godimo ga lekgwara. Bana ba bona mohlwa. Ba nyaka go kgwatha mohlwa. Batswadi ba bona ba a gana. Ga ba nyaka go hlwekiša gantši ka baka la mohlwa. Bana ba a myemyela. Bana ba myemyela ge ba bona monna wa makgwakgwa.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: hlware				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	

	BALA	Go nale nkwe. Go nale nkwe ye kgolo kua thabeng. Banna ba nkweša bohloko ge ba eya thabeng. Banna a ba tsebe gore go nale nkwe ye kgolo thabeng. Mma o a nkwatiša. Mma o a nkwatiša ka gore o nthoma gantši lebenkeleng. Ke mo kgopetše gore a ngwale lenaneo la dilo ka moka tšeo a di nyakago lebenkeleng. Mma o a myemyela. Ga a tsebe gore o nkweša bohloko. Ga ke nyake go ya lebenkeleng gape.
	NGWALA	1. Go nale eng thabeng? Go nale _____ kua thabeng. 2. Go reng mma a nkwatiša? Mma o a nkwatiša ka gobane _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: nkwatiša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Batho ba a ntlaba. Ba a ntlaba ge bare ba nyaka go pšhatlagantšha ntlo yaka. Ntlo yaka ke ye botse. Ntlo yaka e nale mmala o mo talalerata. E nale hlaka e serolwane. Ba nagana gore ntlo ya ka e lebaleng la bona. Ga ba tsebe gore lebala ke laka. Ke beile dipampiri tšša lebala ka hlokomelo. Ka mehla ge ke eya ntlong yaka ke a hlokomela. Ke a hlokomela ka gobane batho ba bangwe ga ba tsebalege. Ba ka pšhatlagantšha ntlo yaka.				
	NGWALA	1. Batho ba dira eng? Batho ba _____. 2. Ntlo e nale mmala o mo bjang? Ntlo e nale mmala o _____. 3. Hlaka ya ntlo ke ye bjang? Hlaka ya ntlo ke ye _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

myemyela

pšhatlagantšha

lebenkeleng

lenaneo

hlokomelo



BITŠA

ntlo

ntlaba

ntliša

ntlong

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Mmago Jabu o be a le gare a lokiša dijo tsa letena. Jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe. Mmagwe o ile a kgopela Jabu gore a kitimele

lebenkeleng. O ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka tša ka ntlong. Jabu o be a sa nyake go ya lebenkeleng, eupša a myemyela gomme a sepela. Lenaneo le be le ngwadilwe mae le maswi. O rile go reka a swara mae ka hlokomelo. O be a le tseleng ya go ya ntlong ge a ekwa mogwera a mmitša. O ile a tšhoga gomme mae a wela fase a pšhatlega. Jabu o nkweša bohloko ka gore o thubile mae.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o be a nyaka go dira eng? Jabu o be a nyaka go _____.2. Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele kae? Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele _____.3. Mmagwe o mo file eng ge a eya lebenkeleng? O mo file _____ le _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe2. mmagwe o ile a kgopela jabu gore a kitimele lebenkeleng3. o ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Monna wa makgwakgwa o ile lebenkeleng. O nyaka go reka pele a hlwaela Dikgomo. O nyaka le go tloša mohlwa pele a sepela. O ile a pšhatlagantšha mae pele a eya ka phapošing. Mae a ile a wela godimo ga lekgwara. O be a swanetše go hlokomela ka gore o swere mae. O swanetše go lebelela lenaneo ge o eya lebenkeng. O swanetše go hlokomela le dihlware gore di seke tša le loma.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Basetšana ba hlwekiša lebala. Bašemane ba hlwaela dipudi. Basetšana le bašemane ba nale hlokomelo. Ga ba dumele gore bana ba bapale godimo ga lekgwara. Bana ba bona mohlwa. Ba nyaka go kgwatha mohlwa. Batswadi ba bona ba a gana. Ga ba nyaka go hlwekiša gantši ka baka la mohlwa. Bana ba a myemyela. Bana ba myemyela ge ba bona monna wa makgwakgwa.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: hlware				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	

	BALA	Go nale nkwe. Go nale nkwe ye kgolo kua thabeng. Banna ba nkweša bohloko ge ba eya thabeng. Banna a ba tsebe gore go nale nkwe ye kgolo thabeng. Mma o a nkwatiša. Mma o a nkwatiša ka gore o nthoma gantši lebenkeleng. Ke mo kgopetše gore a ngwale lenaneo la dilo ka moka tšeo a di nyakago lebenkeleng. Mma o a myemyela. Ga a tsebe gore o nkweša bohloko. Ga ke nyake go ya lebenkeleng gape.
	NGWALA	1. Go nale eng thabeng? Go nale _____ kua thabeng. 2. Go reng mma a nkwatiša? Mma o a nkwatiša ka gobane _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: nkwatiša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Batho ba a ntlaba. Ba a ntlaba ge bare ba nyaka go pšhatlagantšha ntlo yaka. Ntlo yaka ke ye botse. Ntlo yaka e nale mmala o mo talalerata. E nale hlaka e serolwane. Ba nagana gore ntlo ya ka e lebaleng la bona. Ga ba tsebe gore lebala ke laka. Ke beile dipampiri tšša lebala ka hlokomelo. Ka mehla ge ke eya ntlong yaka ke a hlokomela. Ke a hlokomela ka gobane batho ba bangwe ga ba tsebalege. Ba ka pšhatlagantšha ntlo yaka.				
	NGWALA	1. Batho ba dira eng? Batho ba _____. 2. Ntlo e nale mmala o mo bjang? Ntlo e nale mmala o _____. 3. Hlaka ya ntlo ke ye bjang? Hlaka ya ntlo ke ye _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

myemyela

pšhatlagantšha

lebenkeleng

lenaneo

hlokomelo



BITŠA

ntlo

ntlaba

ntliša

ntlong

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Mmago Jabu o be a le gare a lokiša dijo tsa letena. Jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe. Mmagwe o ile a kgopela Jabu gore a kitimele

lebenkeleng. O ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka tša ka ntlong. Jabu o be a sa nyake go ya lebenkeleng, eupša a myemyela gomme a sepela. Lenaneo le be le ngwadilwe mae le maswi. O rile go reka a swara mae ka hlokomelo. O be a le tseleng ya go ya ntlong ge a ekwa mogwera a mmitša. O ile a tšhoga gomme mae a wela fase a pšhatlega. Jabu o nkweša bohloko ka gore o thubile mae.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o be a nyaka go dira eng? Jabu o be a nyaka go _____.2. Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele kae? Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele _____.3. Mmagwe o mo file eng ge a eya lebenkeleng? O mo file _____ le _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe2. mmagwe o ile a kgopela jabu gore a kitimele lebenkeleng3. o ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Monna wa makgwakgwa o ile lebenkeleng. O nyaka go reka pele a hlwaela Dikgomo. O nyaka le go tloša mohlwa pele a sepela. O ile a pšhatlagantšha mae pele a eya ka phapošing. Mae a ile a wela godimo ga lekgwara. O be a swanetše go hlokomela ka gore o swere mae. O swanetše go lebelela lenaneo ge o eya lebenkeng. O swanetše go hlokomela le dihlware gore di seke tša le loma.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Basetšana ba hlwekiša lebala. Bašemane ba hlwaela dipudi. Basetšana le bašemane ba nale hlokomelo. Ga ba dumele gore bana ba bapale godimo ga lekgwara. Bana ba bona mohlwa. Ba nyaka go kgwatha mohlwa. Batswadi ba bona ba a gana. Ga ba nyaka go hlwekiša gantši ka baka la mohlwa. Bana ba a myemyela. Bana ba myemyela ge ba bona monna wa makgwakgwa.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: hlware				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	

	BALA	Go nale nkwe. Go nale nkwe ye kgolo kua thabeng. Banna ba nkweša bohloko ge ba eya thabeng. Banna a ba tsebe gore go nale nkwe ye kgolo thabeng. Mma o a nkwatiša. Mma o a nkwatiša ka gore o nthoma gantši lebenkeleng. Ke mo kgopetše gore a ngwale lenaneo la dilo ka moka tšeo a di nyakago lebenkeleng. Mma o a myemyela. Ga a tsebe gore o nkweša bohloko. Ga ke nyake go ya lebenkeleng gape.
	NGWALA	1. Go nale eng thabeng? Go nale _____ kua thabeng. 2. Go reng mma a nkwatiša? Mma o a nkwatiša ka gobane _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: nkwatiša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Batho ba a ntlaba. Ba a ntlaba ge bare ba nyaka go pšhatlagantšha ntlo yaka. Ntlo yaka ke ye botse. Ntlo yaka e nale mmala o mo talalerata. E nale hlaka e serolwane. Ba nagana gore ntlo ya ka e lebaleng la bona. Ga ba tsebe gore lebala ke laka. Ke beile dipampiri tšša lebala ka hlokomelo. Ka mehla ge ke eya ntlong yaka ke a hlokomela. Ke a hlokomela ka gobane batho ba bangwe ga ba tsebalege. Ba ka pšhatlagantšha ntlo yaka.				
	NGWALA	1. Batho ba dira eng? Batho ba _____. 2. Ntlo e nale mmala o mo bjang? Ntlo e nale mmala o _____. 3. Hlaka ya ntlo ke ye bjang? Hlaka ya ntlo ke ye _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

myemyela

pšhatlagantšha

lebenkeleng

lenaneo

hlokomelo



BITŠA

ntlo

ntlaba

ntliša

ntlong

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Mmago Jabu o be a le gare a lokiša dijo tsa letena. Jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe. Mmagwe o ile a kgopela Jabu gore a kitimele

lebenkeleng. O ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka tša ka ntlong. Jabu o be a sa nyake go ya lebenkeleng, eupša a myemyela gomme a sepela. Lenaneo le be le ngwadilwe mae le maswi. O rile go reka a swara mae ka hlokomelo. O be a le tseleng ya go ya ntlong ge a ekwa mogwera a mmitša. O ile a tšhoga gomme mae a wela fase a pšhatlega. Jabu o nkweša bohloko ka gore o thubile mae.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o be a nyaka go dira eng? Jabu o be a nyaka go _____.2. Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele kae? Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele _____.3. Mmagwe o mo file eng ge a eya lebenkeleng? O mo file _____ le _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe2. mmagwe o ile a kgopela jabu gore a kitimele lebenkeleng3. o ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Monna wa makgwakgwa o ile lebenkeleng. O nyaka go reka pele a hlwaela Dikgomo. O nyaka le go tloša mohlwa pele a sepela. O ile a pšhatlagantšha mae pele a eya ka phapošing. Mae a ile a wela godimo ga lekgwara. O be a swanetše go hlokomela ka gore o swere mae. O swanetše go lebelela lenaneo ge o eya lebenkeng. O swanetše go hlokomela le dihware gore di seke tša le loma.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Basetšana ba hlwekiša lebala. Bašemane ba hlwaela dipudi. Basetšana le bašemane ba nale hlokomelo. Ga ba dumele gore bana ba bapale godimo ga lekgwara. Bana ba bona mohlwa. Ba nyaka go kgwatha mohlwa. Batswadi ba bona ba a gana. Ga ba nyaka go hlwekiša gantši ka baka la mohlwa. Bana ba a myemyela. Bana ba myemyela ge ba bona monna wa makgwakgwa.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: hlware				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	

	BALA	Go nale nkwe. Go nale nkwe ye kgolo kua thabeng. Banna ba nkweša bohloko ge ba eya thabeng. Banna a ba tsebe gore go nale nkwe ye kgolo thabeng. Mma o a nkwatiša. Mma o a nkwatiša ka gore o nthoma gantši lebenkeleng. Ke mo kgopetše gore a ngwale lenaneo la dilo ka moka tšeo a di nyakago lebenkeleng. Mma o a myemyela. Ga a tsebe gore o nkweša bohloko. Ga ke nyake go ya lebenkeleng gape.
	NGWALA	1. Go nale eng thabeng? Go nale _____ kua thabeng. 2. Go reng mma a nkwatiša? Mma o a nkwatiša ka gobane _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: nkwatiša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Batho ba a ntlaba. Ba a ntlaba ge bare ba nyaka go pšhatlagantšha ntlo yaka. Ntlo yaka ke ye botse. Ntlo yaka e nale mmala o mo talalerata. E nale hlaka e serolwane. Ba nagana gore ntlo ya ka e lebaleng la bona. Ga ba tsebe gore lebala ke laka. Ke beile dipampiri tšša lebala ka hlokomelo. Ka mehla ge ke eya ntlong yaka ke a hlokomela. Ke a hlokomela ka gobane batho ba bangwe ga ba tsebalege. Ba ka pšhatlagantšha ntlo yaka.				
	NGWALA	1. Batho ba dira eng? Batho ba _____. 2. Ntlo e nale mmala o mo bjang? Ntlo e nale mmala o _____. 3. Hlaka ya ntlo ke ye bjang? Hlaka ya ntlo ke ye _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

myemyela

pšhatlagantšha

lebenkeleng

lenaneo

hlokomelo



BITŠA

ntlo

ntlaba

ntliša

ntlong

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Mmago Jabu o be a le gare a lokiša dijo tsa letena. Jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe. Mmagwe o ile a kgopela Jabu gore a kitimele

lebenkeleng. O ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka tša ka ntlong. Jabu o be a sa nyake go ya lebenkeleng, eupša a myemyela gomme a sepela. Lenaneo le be le ngwadilwe mae le maswi. O rile go reka a swara mae ka hlokomelo. O be a le tseleng ya go ya ntlong ge a ekwa mogwera a mmitša. O ile a tšhoga gomme mae a wela fase a pšhatlega. Jabu o nkweša bohloko ka gore o thubile mae.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o be a nyaka go dira eng? Jabu o be a nyaka go _____.2. Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele kae? Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele _____.3. Mmagwe o mo file eng ge a eya lebenkeleng? O mo file _____ le _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe2. mmagwe o ile a kgopela jabu gore a kitimele lebenkeleng3. o ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Monna wa makgwakgwa o ile lebenkeleng. O nyaka go reka pele a hlwaela Dikgomo. O nyaka le go tloša mohlwa pele a sepela. O ile a pšhatlagantšha mae pele a eya ka phapošing. Mae a ile a wela godimo ga lekgwara. O be a swanetše go hlokomela ka gore o swere mae. O swanetše go lebelela lenaneo ge o eya lebenkeng. O swanetše go hlokomela le dihlware gore di seke tša le loma.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Basetšana ba hlwekiša lebala. Bašemane ba hlwaela dipudi. Basetšana le bašemane ba nale hlokomelo. Ga ba dumele gore bana ba bapale godimo ga lekgwara. Bana ba bona mohlwa. Ba nyaka go kgwatha mohlwa. Batswadi ba bona ba a gana. Ga ba nyaka go hlwekiša gantši ka baka la mohlwa. Bana ba a myemyela. Bana ba myemyela ge ba bona monna wa makgwakgwa.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: hlware				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	

	BALA	Go nale nkwe. Go nale nkwe ye kgolo kua thabeng. Banna ba nkweša bohloko ge ba eya thabeng. Banna a ba tsebe gore go nale nkwe ye kgolo thabeng. Mma o a nkwatiša. Mma o a nkwatiša ka gore o nthoma gantši lebenkeleng. Ke mo kgopetše gore a ngwale lenaneo la dilo ka moka tšeo a di nyakago lebenkeleng. Mma o a myemyela. Ga a tsebe gore o nkweša bohloko. Ga ke nyake go ya lebenkeleng gape.
	NGWALA	1. Go nale eng thabeng? Go nale _____ kua thabeng. 2. Go reng mma a nkwatiša? Mma o a nkwatiša ka gobane _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: nkwatiša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Batho ba a ntlaba. Ba a ntlaba ge bare ba nyaka go pšhatlagantšha ntlo yaka. Ntlo yaka ke ye botse. Ntlo yaka e nale mmala o mo talalerata. E nale hlaka e serolwane. Ba nagana gore ntlo ya ka e lebaleng la bona. Ga ba tsebe gore lebala ke laka. Ke beile dipampiri tšša lebala ka hlokomelo. Ka mehla ge ke eya ntlong yaka ke a hlokomela. Ke a hlokomela ka gobane batho ba bangwe ga ba tsebalege. Ba ka pšhatlagantšha ntlo yaka.				
	NGWALA	1. Batho ba dira eng? Batho ba _____. 2. Ntlo e nale mmala o mo bjang? Ntlo e nale mmala o _____. 3. Hlaka ya ntlo ke ye bjang? Hlaka ya ntlo ke ye _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

myemyela

pšhatlagantšha

lebenkeleng

lenaneo

hlokomelo



BITŠA

ntlo

ntlaba

ntliša

ntlong

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Mmago Jabu o be a le gare a lokiša dijo tsa letena. Jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe. Mmagwe o ile a kgopela Jabu gore a kitimele

lebenkeleng. O ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka tša ka ntlong. Jabu o be a sa nyake go ya lebenkeleng, eupša a myemyela gomme a sepela. Lenaneo le be le ngwadilwe mae le maswi. O rile go reka a swara mae ka hlokomelo. O be a le tseleng ya go ya ntlong ge a ekwa mogwera a mmitša. O ile a tšhoga gomme mae a wela fase a pšhatlega. Jabu o nkweša bohloko ka gore o thubile mae.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o be a nyaka go dira eng? Jabu o be a nyaka go _____.2. Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele kae? Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele _____.3. Mmagwe o mo file eng ge a eya lebenkeleng? O mo file _____ le _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe2. mmagwe o ile a kgopela jabu gore a kitimele lebenkeleng3. o ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Monna wa makgwakgwa o ile lebenkeleng. O nyaka go reka pele a hlwaela Dikgomo. O nyaka le go tloša mohlwa pele a sepela. O ile a pšhatlagantšha mae pele a eya ka phapošing. Mae a ile a wela godimo ga lekgwara. O be a swanetše go hlokomela ka gore o swere mae. O swanetše go lebelela lenaneo ge o eya lebenkeng. O swanetše go hlokomela le dihlware gore di seke tša le loma.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Basetšana ba hlwekiša lebala. Bašemane ba hlwaela dipudi. Basetšana le bašemane ba nale hlokomelo. Ga ba dumele gore bana ba bapale godimo ga lekgwara. Bana ba bona mohlwa. Ba nyaka go kgwatha mohlwa. Batswadi ba bona ba a gana. Ga ba nyaka go hlwekiša gantši ka baka la mohlwa. Bana ba a myemyela. Bana ba myemyela ge ba bona monna wa makgwakgwa.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: hlware				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	

	BALA	Go nale nkwe. Go nale nkwe ye kgolo kua thabeng. Banna ba nkweša bohloko ge ba eya thabeng. Banna a ba tsebe gore go nale nkwe ye kgolo thabeng. Mma o a nkwatiša. Mma o a nkwatiša ka gore o nthoma gantši lebenkeleng. Ke mo kgopetše gore a ngwale lenaneo la dilo ka moka tšeo a di nyakago lebenkeleng. Mma o a myemyela. Ga a tsebe gore o nkweša bohloko. Ga ke nyake go ya lebenkeleng gape.
	NGWALA	1. Go nale eng thabeng? Go nale _____ kua thabeng. 2. Go reng mma a nkwatiša? Mma o a nkwatiša ka gobane _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: nkwatiša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Batho ba a ntlaba. Ba a ntlaba ge bare ba nyaka go pšhatlagantšha ntlo yaka. Ntlo yaka ke ye botse. Ntlo yaka e nale mmala o mo talalerata. E nale hlaka e serolwane. Ba nagana gore ntlo ya ka e lebaleng la bona. Ga ba tsebe gore lebala ke laka. Ke beile dipampiri tšša lebala ka hlokomelo. Ka mehla ge ke eya ntlong yaka ke a hlokomela. Ke a hlokomela ka gobane batho ba bangwe ga ba tsebalege. Ba ka pšhatlagantšha ntlo yaka.				
	NGWALA	1. Batho ba dira eng? Batho ba _____. 2. Ntlo e nale mmala o mo bjang? Ntlo e nale mmala o _____. 3. Hlaka ya ntlo ke ye bjang? Hlaka ya ntlo ke ye _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

myemyela

pšhatlagantšha

lebenkeleng

lenaneo

hlokomelo



BITŠA

ntlo

ntlaba

ntliša

ntlong

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Mmago Jabu o be a le gare a lokiša dijo tsa letena. Jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe. Mmagwe o ile a kgopela Jabu gore a kitimele

lebenkeleng. O ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka tša ka ntlong. Jabu o be a sa nyake go ya lebenkeleng, eupša a myemyela gomme a sepela. Lenaneo le be le ngwadilwe mae le maswi. O rile go reka a swara mae ka hlokomelo. O be a le tseleng ya go ya ntlong ge a ekwa mogwera a mmitšha. O ile a tšhoga gomme mae a wela fase a pšhatlega. Jabu o nkweša bohloko ka gore o thubile mae.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o be a nyaka go dira eng? Jabu o be a nyaka go _____.2. Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele kae? Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele _____.3. Mmagwe o mo file eng ge a eya lebenkeleng? O mo file _____ le _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe2. mmagwe o ile a kgopela jabu gore a kitimele lebenkeleng3. o ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Monna wa makgwakgwa o ile lebenkeleng. O nyaka go reka pele a hlwaela Dikgomo. O nyaka le go tloša mohlwa pele a sepela. O ile a pšhatlagantšha mae pele a eya ka phapošing. Mae a ile a wela godimo ga lekgwara. O be a swanetše go hlokomela ka gore o swere mae. O swanetše go lebelela lenaneo ge o eya lebenkeng. O swanetše go hlokomela le dihlware gore di seke tša le loma.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Basetšana ba hlwekiša lebala. Bašemane ba hlwaela dipudi. Basetšana le bašemane ba nale hlokomelo. Ga ba dumele gore bana ba bapale godimo ga lekgwara. Bana ba bona mohlwa. Ba nyaka go kgwatha mohlwa. Batswadi ba bona ba a gana. Ga ba nyaka go hlwekiša gantši ka baka la mohlwa. Bana ba a myemyela. Bana ba myemyela ge ba bona monna wa makgwakgwa.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: hlware				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	

	BALA	Go nale nkwe. Go nale nkwe ye kgolo kua thabeng. Banna ba nkweša bohloko ge ba eya thabeng. Banna a ba tsebe gore go nale nkwe ye kgolo thabeng. Mma o a nkwatiša. Mma o a nkwatiša ka gore o nthoma gantši lebenkeleng. Ke mo kgopetše gore a ngwale lenaneo la dilo ka moka tšeo a di nyakago lebenkeleng. Mma o a myemyela. Ga a tsebe gore o nkweša bohloko. Ga ke nyake go ya lebenkeleng gape.
	NGWALA	1. Go nale eng thabeng? Go nale _____ kua thabeng. 2. Go reng mma a nkwatiša? Mma o a nkwatiša ka gobane _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: nkwatiša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Batho ba a ntlaba. Ba a ntlaba ge bare ba nyaka go pšhatlagantšha ntlo yaka. Ntlo yaka ke ye botse. Ntlo yaka e nale mmala o mo talalerata. E nale hlaka e serolwane. Ba nagana gore ntlo ya ka e lebaleng la bona. Ga ba tsebe gore lebala ke laka. Ke beile dipampiri tšša lebala ka hlokomelo. Ka mehla ge ke eya ntlong yaka ke a hlokomela. Ke a hlokomela ka gobane batho ba bangwe ga ba tsebalege. Ba ka pšhatlagantšha ntlo yaka.				
	NGWALA	1. Batho ba dira eng? Batho ba _____. 2. Ntlo e nale mmala o mo bjang? Ntlo e nale mmala o _____. 3. Hlaka ya ntlo ke ye bjang? Hlaka ya ntlo ke ye _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

myemyela

pšhatlagantšha

lebenkeleng

lenaneo

hlokomelo



BITŠA

ntlo

ntlaba

ntliša

ntlong

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Mmago Jabu o be a le gare a lokiša dijo tsa letena. Jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe. Mmagwe o ile a kgopela Jabu gore a kitimele

lebenkeleng. O ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka tša ka ntlong. Jabu o be a sa nyake go ya lebenkeleng, eupša a myemyela gomme a sepela. Lenaneo le be le ngwadilwe mae le maswi. O rile go reka a swara mae ka hlokomelo. O be a le tseleng ya go ya ntlong ge a ekwa mogwera a mmitša. O ile a tšhoga gomme mae a wela fase a pšhatlega. Jabu o nkweša bohloko ka gore o thubile mae.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o be a nyaka go dira eng? Jabu o be a nyaka go _____.2. Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele kae? Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele _____.3. Mmagwe o mo file eng ge a eya lebenkeleng? O mo file _____ le _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe2. mmagwe o ile a kgopela jabu gore a kitimele lebenkeleng3. o ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Monna wa makgwakgwa o ile lebenkeleng. O nyaka go reka pele a hlwaela Dikgomo. O nyaka le go tloša mohlwa pele a sepela. O ile a pšhatlagantšha mae pele a eya ka phapošing. Mae a ile a wela godimo ga lekgwara. O be a swanetše go hlokomela ka gore o swere mae. O swanetše go lebelela lenaneo ge o eya lebenkeng. O swanetše go hlokomela le dihlware gore di seke tša le loma.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Basetšana ba hlwekiša lebala. Bašemane ba hlwaela dipudi. Basetšana le bašemane ba nale hlokomelo. Ga ba dumele gore bana ba bapale godimo ga lekgwara. Bana ba bona mohlwa. Ba nyaka go kgwatha mohlwa. Batswadi ba bona ba a gana. Ga ba nyaka go hlwekiša gantši ka baka la mohlwa. Bana ba a myemyela. Bana ba myemyela ge ba bona monna wa makgwakgwa.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: hlware				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	

	BALA	Go nale nkwe. Go nale nkwe ye kgolo kua thabeng. Banna ba nkweša bohloko ge ba eya thabeng. Banna a ba tsebe gore go nale nkwe ye kgolo thabeng. Mma o a nkwatiša. Mma o a nkwatiša ka gore o nthoma gantši lebenkeleng. Ke mo kgopetše gore a ngwale lenaneo la dilo ka moka tšeo a di nyakago lebenkeleng. Mma o a myemyela. Ga a tsebe gore o nkweša bohloko. Ga ke nyake go ya lebenkeleng gape.
	NGWALA	1. Go nale eng thabeng? Go nale _____ kua thabeng. 2. Go reng mma a nkwatiša? Mma o a nkwatiša ka gobane _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: nkwatiša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Batho ba a ntlaba. Ba a ntlaba ge bare ba nyaka go pšhatlagantšha ntlo yaka. Ntlo yaka ke ye botse. Ntlo yaka e nale mmala o mo talalerata. E nale hlaka e serolwane. Ba nagana gore ntlo ya ka e lebaleng la bona. Ga ba tsebe gore lebala ke laka. Ke beile dipampiri tšša lebala ka hlokomelo. Ka mehla ge ke eya ntlong yaka ke a hlokomela. Ke a hlokomela ka gobane batho ba bangwe ga ba tsebalege. Ba ka pšhatlagantšha ntlo yaka.				
	NGWALA	1. Batho ba dira eng? Batho ba _____. 2. Ntlo e nale mmala o mo bjang? Ntlo e nale mmala o _____. 3. Hlaka ya ntlo ke ye bjang? Hlaka ya ntlo ke ye _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

myemyela

pšhatlagantšha

lebenkeleng

lenaneo

hlokomelo



BITŠA

ntlo

ntlaba

ntliša

ntlong

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Mmago Jabu o be a le gare a lokiša dijo tsa letena. Jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe. Mmagwe o ile a kgopela Jabu gore a kitimele

lebenkeleng. O ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka tša ka ntlong. Jabu o be a sa nyake go ya lebenkeleng, eupša a myemyela gomme a sepela. Lenaneo le be le ngwadilwe mae le maswi. O rile go reka a swara mae ka hlokomelo. O be a le tseleng ya go ya ntlong ge a ekwa mogwera a mmitša. O ile a tšhoga gomme mae a wela fase a pšhatlega. Jabu o nkweša bohloko ka gore o thubile mae.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o be a nyaka go dira eng? Jabu o be a nyaka go _____.2. Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele kae? Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele _____.3. Mmagwe o mo file eng ge a eya lebenkeleng? O mo file _____ le _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe2. mmagwe o ile a kgopela jabu gore a kitimele lebenkeleng3. o ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Monna wa makgwakgwa o ile lebenkeleng. O nyaka go reka pele a hlwaela Dikgomo. O nyaka le go tloša mohlwa pele a sepela. O ile a pšhatlagantšha mae pele a eya ka phapošing. Mae a ile a wela godimo ga lekgwara. O be a swanetše go hlokomela ka gore o swere mae. O swanetše go lebelela lenaneo ge o eya lebenkeng. O swanetše go hlokomela le dihlware gore di seke tša le loma.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Basetšana ba hlwekiša lebala. Bašemane ba hlwaela dipudi. Basetšana le bašemane ba nale hlokomelo. Ga ba dumele gore bana ba bapale godimo ga lekgwara. Bana ba bona mohlwa. Ba nyaka go kgwatha mohlwa. Batswadi ba bona ba a gana. Ga ba nyaka go hlwekiša gantši ka baka la mohlwa. Bana ba a myemyela. Bana ba myemyela ge ba bona monna wa makgwakgwa.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: hlware				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	

	BALA	Go nale nkwe. Go nale nkwe ye kgolo kua thabeng. Banna ba nkweša bohloko ge ba eya thabeng. Banna a ba tsebe gore go nale nkwe ye kgolo thabeng. Mma o a nkwatiša. Mma o a nkwatiša ka gore o nthoma gantši lebenkeleng. Ke mo kgopetše gore a ngwale lenaneo la dilo ka moka tšeo a di nyakago lebenkeleng. Mma o a myemyela. Ga a tsebe gore o nkweša bohloko. Ga ke nyake go ya lebenkeleng gape.
	NGWALA	1. Go nale eng thabeng? Go nale _____ kua thabeng. 2. Go reng mma a nkwatiša? Mma o a nkwatiša ka gobane _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: nkwatiša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Batho ba a ntlaba. Ba a ntlaba ge bare ba nyaka go pšhatlagantšha ntlo yaka. Ntlo yaka ke ye botse. Ntlo yaka e nale mmala o mo talalerata. E nale hlaka e serolwane. Ba nagana gore ntlo ya ka e lebaleng la bona. Ga ba tsebe gore lebala ke laka. Ke beile dipampiri tšša lebala ka hlokomelo. Ka mehla ge ke eya ntlong yaka ke a hlokomela. Ke a hlokomela ka gobane batho ba bangwe ga ba tsebalege. Ba ka pšhatlagantšha ntlo yaka.				
	NGWALA	1. Batho ba dira eng? Batho ba _____. 2. Ntlo e nale mmala o mo bjang? Ntlo e nale mmala o _____. 3. Hlaka ya ntlo ke ye bjang? Hlaka ya ntlo ke ye _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

myemyela

pšhatlagantšha

lebenkeleng

lenaneo

hlokomelo



BITŠA

ntlo

ntlaba

ntliša

ntlong

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Mmago Jabu o be a le gare a lokiša dijo tsa letena. Jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe. Mmagwe o ile a kgopela Jabu gore a kitimele

lebenkeleng. O ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka tša ka ntlong. Jabu o be a sa nyake go ya lebenkeleng, eupša a myemyela gomme a sepela. Lenaneo le be le ngwadilwe mae le maswi. O rile go reka a swara mae ka hlokomelo. O be a le tseleng ya go ya ntlong ge a ekwa mogwera a mmitša. O ile a tšhoga gomme mae a wela fase a pšhatlega. Jabu o nkweša bohloko ka gore o thubile mae.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o be a nyaka go dira eng? Jabu o be a nyaka go _____.2. Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele kae? Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele _____.3. Mmagwe o mo file eng ge a eya lebenkeleng? O mo file _____ le _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe2. mmagwe o ile a kgopela jabu gore a kitimele lebenkeleng3. o ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Monna wa makgwakgwa o ile lebenkeleng. O nyaka go reka pele a hlwaela Dikgomo. O nyaka le go tloša mohlwa pele a sepela. O ile a pšhatlagantšha mae pele a eya ka phapošing. Mae a ile a wela godimo ga lekgwara. O be a swanetše go hlokomela ka gore o swere mae. O swanetše go lebelela lenaneo ge o eya lebenkeng. O swanetše go hlokomela le dihlware gore di seke tša le loma.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Basetšana ba hlwekiša lebala. Bašemane ba hlwaela dipudi. Basetšana le bašemane ba nale hlokomelo. Ga ba dumele gore bana ba bapale godimo ga lekgwara. Bana ba bona mohlwa. Ba nyaka go kgwatha mohlwa. Batswadi ba bona ba a gana. Ga ba nyaka go hlwekiša gantši ka baka la mohlwa. Bana ba a myemyela. Bana ba myemyela ge ba bona monna wa makgwakgwa.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: hlware				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	

	BALA	Go nale nkwe. Go nale nkwe ye kgolo kua thabeng. Banna ba nkweša bohloko ge ba eya thabeng. Banna a ba tsebe gore go nale nkwe ye kgolo thabeng. Mma o a nkwatiša. Mma o a nkwatiša ka gore o nthoma gantši lebenkeleng. Ke mo kgopetše gore a ngwale lenaneo la dilo ka moka tšeo a di nyakago lebenkeleng. Mma o a myemyela. Ga a tsebe gore o nkweša bohloko. Ga ke nyake go ya lebenkeleng gape.
	NGWALA	1. Go nale eng thabeng? Go nale _____ kua thabeng. 2. Go reng mma a nkwatiša? Mma o a nkwatiša ka gobane _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: nkwatiša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Batho ba a ntlaba. Ba a ntlaba ge bare ba nyaka go pšhatlagantšha ntlo yaka. Ntlo yaka ke ye botse. Ntlo yaka e nale mmala o mo talalerata. E nale hlaka e serolwane. Ba nagana gore ntlo ya ka e lebaleng la bona. Ga ba tsebe gore lebala ke laka. Ke beile dipampiri tšša lebala ka hlokomelo. Ka mehla ge ke eya ntlong yaka ke a hlokomela. Ke a hlokomela ka gobane batho ba bangwe ga ba tsebalege. Ba ka pšhatlagantšha ntlo yaka.				
	NGWALA	1. Batho ba dira eng? Batho ba _____. 2. Ntlo e nale mmala o mo bjang? Ntlo e nale mmala o _____. 3. Hlaka ya ntlo ke ye bjang? Hlaka ya ntlo ke ye _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

myemyela

pšhatlagantšha

lebenkeleng

lenaneo

hlokomelo



BITŠA

ntlo

ntlaba

ntliša

ntlong

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Mmago Jabu o be a le gare a lokiša dijo tsa letena. Jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe. Mmagwe o ile a kgopela Jabu gore a kitimele

lebenkeleng. O ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka tša ka ntlong. Jabu o be a sa nyake go ya lebenkeleng, eupša a myemyela gomme a sepela. Lenaneo le be le ngwadilwe mae le maswi. O rile go reka a swara mae ka hlokomelo. O be a le tseleng ya go ya ntlong ge a ekwa mogwera a mmitša. O ile a tšhoga gomme mae a wela fase a pšhatlega. Jabu o nkweša bohloko ka gore o thubile mae.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o be a nyaka go dira eng? Jabu o be a nyaka go _____.2. Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele kae? Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele _____.3. Mmagwe o mo file eng ge a eya lebenkeleng? O mo file _____ le _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe2. mmagwe o ile a kgopela jabu gore a kitimele lebenkeleng3. o ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Monna wa makgwakgwa o ile lebenkeleng. O nyaka go reka pele a hlwaela Dikgomo. O nyaka le go tloša mohlwa pele a sepela. O ile a pšhatlagantšha mae pele a eya ka phapošing. Mae a ile a wela godimo ga lekgwara. O be a swanetše go hlokomela ka gore o swere mae. O swanetše go lebelela lenaneo ge o eya lebenkeng. O swanetše go hlokomela le dihlware gore di seke tša le loma.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Basetšana ba hlwekiša lebala. Bašemane ba hlwaela dipudi. Basetšana le bašemane ba nale hlokomelo. Ga ba dumele gore bana ba bapale godimo ga lekgwara. Bana ba bona mohlwa. Ba nyaka go kgwatha mohlwa. Batswadi ba bona ba a gana. Ga ba nyaka go hlwekiša gantši ka baka la mohlwa. Bana ba a myemyela. Bana ba myemyela ge ba bona monna wa makgwakgwa.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: hlware				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	

	BALA	Go nale nkwe. Go nale nkwe ye kgolo kua thabeng. Banna ba nkweša bohloko ge ba eya thabeng. Banna a ba tsebe gore go nale nkwe ye kgolo thabeng. Mma o a nkwatiša. Mma o a nkwatiša ka gore o nthoma gantši lebenkeleng. Ke mo kgopetše gore a ngwale lenaneo la dilo ka moka tšeo a di nyakago lebenkeleng. Mma o a myemyela. Ga a tsebe gore o nkweša bohloko. Ga ke nyake go ya lebenkeleng gape.
	NGWALA	1. Go nale eng thabeng? Go nale _____ kua thabeng. 2. Go reng mma a nkwatiša? Mma o a nkwatiša ka gobane _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: nkwatiša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Batho ba a ntlaba. Ba a ntlaba ge bare ba nyaka go pšhatlagantšha ntlo yaka. Ntlo yaka ke ye botse. Ntlo yaka e nale mmala o mo talalerata. E nale hlaka e serolwane. Ba nagana gore ntlo ya ka e lebaleng la bona. Ga ba tsebe gore lebala ke laka. Ke beile dipampiri tšša lebala ka hlokomelo. Ka mehla ge ke eya ntlong yaka ke a hlokomela. Ke a hlokomela ka gobane batho ba bangwe ga ba tsebalege. Ba ka pšhatlagantšha ntlo yaka.				
	NGWALA	1. Batho ba dira eng? Batho ba _____. 2. Ntlo e nale mmala o mo bjang? Ntlo e nale mmala o _____. 3. Hlaka ya ntlo ke ye bjang? Hlaka ya ntlo ke ye _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

myemyela

pšhatlagantšha

lebenkeleng

lenaneo

hlokomelo



BITŠA

ntlo

ntlaba

ntliša

ntlong

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Mmago Jabu o be a le gare a lokiša dijo tsa letena. Jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe. Mmagwe o ile a kgopela Jabu gore a kitimele

lebenkeleng. O ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka tša ka ntlong. Jabu o be a sa nyake go ya lebenkeleng, eupša a myemyela gomme a sepela. Lenaneo le be le ngwadilwe mae le maswi. O rile go reka a swara mae ka hlokomelo. O be a le tseleng ya go ya ntlong ge a ekwa mogwera a mmitša. O ile a tšhoga gomme mae a wela fase a pšhatlega. Jabu o nkweša bohloko ka gore o thubile mae.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o be a nyaka go dira eng? Jabu o be a nyaka go _____.2. Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele kae? Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele _____.3. Mmagwe o mo file eng ge a eya lebenkeleng? O mo file _____ le _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe2. mmagwe o ile a kgopela jabu gore a kitimele lebenkeleng3. o ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Monna wa makgwakgwa o ile lebenkeleng. O nyaka go reka pele a hlwaela Dikgomo. O nyaka le go tloša mohlwa pele a sepela. O ile a pšhatlagantšha mae pele a eya ka phapošing. Mae a ile a wela godimo ga lekgwara. O be a swanetše go hlokomela ka gore o swere mae. O swanetše go lebelela lenaneo ge o eya lebenkeng. O swanetše go hlokomela le dihlware gore di seke tša le loma.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Basetšana ba hlwekiša lebala. Bašemane ba hlwaela dipudi. Basetšana le bašemane ba nale hlokomelo. Ga ba dumele gore bana ba bapale godimo ga lekgwara. Bana ba bona mohlwa. Ba nyaka go kgwatha mohlwa. Batswadi ba bona ba a gana. Ga ba nyaka go hlwekiša gantši ka baka la mohlwa. Bana ba a myemyela. Bana ba myemyela ge ba bona monna wa makgwakgwa.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: hlware				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	

	BALA	Go nale nkwe. Go nale nkwe ye kgolo kua thabeng. Banna ba nkweša bohloko ge ba eya thabeng. Banna a ba tsebe gore go nale nkwe ye kgolo thabeng. Mma o a nkwatiša. Mma o a nkwatiša ka gore o nthoma gantši lebenkeleng. Ke mo kgopetše gore a ngwale lenaneo la dilo ka moka tšeo a di nyakago lebenkeleng. Mma o a myemyela. Ga a tsebe gore o nkweša bohloko. Ga ke nyake go ya lebenkeleng gape.
	NGWALA	1. Go nale eng thabeng? Go nale _____ kua thabeng. 2. Go reng mma a nkwatiša? Mma o a nkwatiša ka gobane _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: nkwatiša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Batho ba a ntlaba. Ba a ntlaba ge bare ba nyaka go pšhatlagantšha ntlo yaka. Ntlo yaka ke ye botse. Ntlo yaka e nale mmala o mo talalerata. E nale hlaka e serolwane. Ba nagana gore ntlo ya ka e lebaleng la bona. Ga ba tsebe gore lebala ke laka. Ke beile dipampiri tšša lebala ka hlokomelo. Ka mehla ge ke eya ntlong yaka ke a hlokomela. Ke a hlokomela ka gobane batho ba bangwe ga ba tsebalege. Ba ka pšhatlagantšha ntlo yaka.				
	NGWALA	1. Batho ba dira eng? Batho ba _____. 2. Ntlo e nale mmala o mo bjang? Ntlo e nale mmala o _____. 3. Hlaka ya ntlo ke ye bjang? Hlaka ya ntlo ke ye _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

myemyela

pšhatlagantšha

lebenkeleng

lenaneo

hlokomelo



BITŠA

ntlo

ntlaba

ntliša

ntlong

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Mmago Jabu o be a le gare a lokiša dijo tsa letena. Jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe. Mmagwe o ile a kgopela Jabu gore a kitimele

lebenkeleng. O ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka tša ka ntlong. Jabu o be a sa nyake go ya lebenkeleng, eupša a myemyela gomme a sepela. Lenaneo le be le ngwadilwe mae le maswi. O rile go reka a swara mae ka hlokomelo. O be a le tseleng ya go ya ntlong ge a ekwa mogwera a mmitša. O ile a tšhoga gomme mae a wela fase a pšhatlega. Jabu o nkweša bohloko ka gore o thubile mae.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o be a nyaka go dira eng? Jabu o be a nyaka go _____.2. Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele kae? Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele _____.3. Mmagwe o mo file eng ge a eya lebenkeleng? O mo file _____ le _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe2. mmagwe o ile a kgopela jabu gore a kitimele lebenkeleng3. o ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	kgwara	kgwatha	lekgwara	makgwakgwa	
		hlwaela	mohlwa	hlwekiša	hlware	
	BALA	Monna wa makgwakgwa o ile lebenkeleng. O nyaka go reka pele a hlwaela Dikgomo. O nyaka le go tloša mohlwa pele a sepela. O ile a pšhatlagantšha mae pele a eya ka phapošing. Mae a ile a wela godimo ga lekgwara. O be a swanetše go hlokomela ka gore o swere mae. O swanetše go lebelela lenaneo ge o eya lebenkeng. O swanetše go hlokomela le dihlware gore di seke tša le loma.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Basetšana ba hlwekiša lebala. Bašemane ba hlwaela dipudi. Basetšana le bašemane ba nale hlokomelo. Ga ba dumele gore bana ba bapale godimo ga lekgwara. Bana ba bona mohlwa. Ba nyaka go kgwatha mohlwa. Batswadi ba bona ba a gana. Ga ba nyaka go hlwekiša gantši ka baka la mohlwa. Bana ba a myemyela. Bana ba myemyela ge ba bona monna wa makgwakgwa.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: hlware				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	nkwe	nkwele	nkweša	nkwatiša	

	BALA	Go nale nkwe. Go nale nkwe ye kgolo kua thabeng. Banna ba nkweša bohloko ge ba eya thabeng. Banna a ba tsebe gore go nale nkwe ye kgolo thabeng. Mma o a nkwatiša. Mma o a nkwatiša ka gore o nthoma gantši lebenkeleng. Ke mo kgopetše gore a ngwale lenaneo la dilo ka moka tšeo a di nyakago lebenkeleng. Mma o a myemyela. Ga a tsebe gore o nkweša bohloko. Ga ke nyake go ya lebenkeleng gape.
	NGWALA	1. Go nale eng thabeng? Go nale _____ kua thabeng. 2. Go reng mma a nkwatiša? Mma o a nkwatiša ka gobane _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lebenkeleng Ngwala potšišo ka: nkwatiša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	myemyela	pšhatlagantšha	lebenkeleng	lenaneo	hlokomelo
	BITŠA	ntlo	ntlaba	ntliša	ntlong	
	BALA	Batho ba a ntlaba. Ba a ntlaba ge bare ba nyaka go pšhatlagantšha ntlo yaka. Ntlo yaka ke ye botse. Ntlo yaka e nale mmala o mo talalerata. E nale hlaka e serolwane. Ba nagana gore ntlo ya ka e lebaleng la bona. Ga ba tsebe gore lebala ke laka. Ke beile dipampiri tšša lebala ka hlokomelo. Ka mehla ge ke eya ntlong yaka ke a hlokomela. Ke a hlokomela ka gobane batho ba bangwe ga ba tsebalege. Ba ka pšhatlagantšha ntlo yaka.				
	NGWALA	1. Batho ba dira eng? Batho ba _____. 2. Ntlo e nale mmala o mo bjang? Ntlo e nale mmala o _____. 3. Hlaka ya ntlo ke ye bjang? Hlaka ya ntlo ke ye _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

myemyela

pšhatlagantšha

lebenkeleng

lenaneo

hlokomelo



BITŠA

ntlo

ntlaba

ntliša

ntlong

nkwe

nkwele

nkweša

nkwatiša







BALA







Mmago Jabu o be a le gare a lokiša dijo tsa letena. Jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe. Mmagwe o ile a kgopela Jabu gore a kitimele

lebenkeleng. O ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka tša ka ntlong. Jabu o be a sa nyake go ya lebenkeleng, eupša a myemyela gomme a sepela. Lenaneo le be le ngwadilwe mae le maswi. O rile go reka a swara mae ka hlokomelo. O be a le tseleng ya go ya ntlong ge a ekwa mogwera a mmitša. O ile a tšhoga gomme mae a wela fase a pšhatlega. Jabu o nkweša bohloko ka gore o thubile mae.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Jabu o be a nyaka go dira eng? Jabu o be a nyaka go _____.2. Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele kae? Mmagwe o kgopetše Jabu gore a kitimele _____.3. Mmagwe o mo file eng ge a eya lebenkeleng? O mo file _____ le _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. jabu o be a nyaka go bapala kgwele ya maoto le bagwera ba gagwe2. mmagwe o ile a kgopela jabu gore a kitimele lebenkeleng3. o ile a mo fa tšhelete le lenaneo la dilo tšeo a swanetšego go di reka



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	nkwe	nkweša	nkwatiša		
		ntlo	ntlaba	ntliša		
	BALA	Nkwe o dutše ka ntlong. Nkwe o dutše ka ntlong o hlakantšha dipalo. Nkwe o nkweša bohloko ka gore o šoma ka maatla. Nkwe o šoma ka maatla gore dipoelo tša gagwe di se ke tša ntlaba. Bana ba go tšwafa ba a nkwatiša. Ba a nkwatiša ka gore ba ka se fetše go araba dipotšišo ka nako.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke dutše ka ntlong. Ke dutše ka ntlong ke butše lehlabaphefo. Ke butše lehlabaphefo ka gore go a fiša. Lehlabaphefo le a ntlaba ka gore le sen yegile. Re ngwala dipalo. Re ngwala dipalo tša boleta. Re araba dipotšišo. Re araba dipotšišo tša go ntlaba. Morutiši o a nkwatiša ge a botšiša dipotšišo tša boleta.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: boleta Ngwala potšišo ka: nkwe				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntseba	ntsebile	ntsebiša		

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntseba. Bagwera baka ba ntseba ka go kgona dipalo. Ba ntsebile ka gore ke kgonne dipalo ka moka. Ke kgona go ntšha le go hlakantšha. Dipalo tša go ntšha di bose kudi. Ke tšona tša go ntsebiša dipalo. Ka mehla ge ke feditše go hlakantšha dipalo ke ema pele ga lehlabaphefo gore ke hwetše moya woo o hlwekilego.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Bagwera ba ka ba ntseba ka eng? Bagwera ba ka ba ntseba ka _____. 2. Ke dipalo dife tše di bose kudu? Dipalo tša _____ di bose kudu
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipalo Ngwala potšišo ka: ntseba
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
---	--------------------------	------------	--------------	--------	-----------	--------

	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola	
--	--------------	-------	---------	--------	--

	BALA	Bo ntšola lepai. Ba ntšola lepai la nkwe. Ba ntšola lepai la nkwe ka gore ba nyaka go ntšeela lona. Lepai la nkwe le boleta. Lepai la nkwe le nkweša borutho. Ba ntšola lepai gomme ba tšwa ka lehlabaphefo. Batho ba ba nyaka go nhlakantšha hlogo.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Ba ntšola eng? Ba ntšola _____. 2. Lepai la nkwe le bjang? Lepai la _____ le boleta.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.
--	---------------	--





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola		
		ntseba	ntsebiša	ntsebile		
	BALA					<p>Ka mehla Lindelani o be a šoma gabotse ka Dipalo. O be a kgona go bala go ya go ile. O be a kgona go hlakantšha dipalo ka hlogo. O be a nagana gore Dipalo di boleta. Ge</p>
		<p>Mohumagadi Ndlovu a ruta mphato go ntšha, Lindelani o be a nagana gore go boleta. Go swana le Lindelani lenna ba <u>ntseba</u> ka go kgona dipalo. Ba ile ba <u>ntšea</u> ba nkiša seyalemoyeng gore ke bolele ka dipalo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lindelani o be a šoma bjang ka dipalo? Lindelani o be a šoma _____ ka dipalo. Lindelani o be a kgona go dira eng ka hlogo? be a kgona go _____ ka hlogo. Mohumagadi Ndlovu o be a ruta bana go dira eng? O be a ba ruta go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ka mehla lindelani o be a šoma gabotse ka dipalo 2. o be a kgona go bala go ya go ile 3. mohumagadi ndlovu a ruta mphato go ntšha



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	nkwe	nkweša	nkwatiša		
		ntlo	ntlaba	ntliša		
	BALA	Nkwe o dutše ka ntlong. Nkwe o dutše ka ntlong o hlakantšha dipalo. Nkwe o nkweša bohloko ka gore o šoma ka maatla. Nkwe o šoma ka maatla gore dipoelo tša gagwe di se ke tša ntlaba. Bana ba go tšwafa ba a nkwatiša. Ba a nkwatiša ka gore ba ka se fetše go araba dipotšišo ka nako.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke dutše ka ntlong. Ke dutše ka ntlong ke butše lehlabaphefo. Ke butše lehlabaphefo ka gore go a fiša. Lehlabaphefo le a ntlaba ka gore le sen yegile. Re ngwala dipalo. Re ngwala dipalo tša boleta. Re araba dipotšišo. Re araba dipotšišo tša go ntlaba. Morutiši o a nkwatiša ge a botšiša dipotšišo tša boleta.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: boleta Ngwala potšišo ka: nkwe				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntseba	ntsebile	ntsebiša		

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntseba. Bagwera baka ba ntseba ka go kgona dipalo. Ba ntsebile ka gore ke kgonne dipalo ka moka. Ke kgona go ntšha le go hlakantšha. Dipalo tša go ntšha di bose kudi. Ke tšona tša go ntsebiša dipalo. Ka mehla ge ke feditše go hlakantšha dipalo ke ema pele ga lehlabaphefo gore ke hwetše moya woo o hlwekilego.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Bagwera ba ka ba ntseba ka eng? Bagwera ba ka ba ntseba ka _____. 2. Ke dipalo dife tše di bose kudu? Dipalo tša _____ di bose kudu
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipalo Ngwala potšišo ka: ntseba
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
---	--------------------------	------------	--------------	--------	-----------	--------

	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola	
--	--------------	-------	---------	--------	--

	BALA	Bo ntšola lepai. Ba ntšola lepai la nkwe. Ba ntšola lepai la nkwe ka gore ba nyaka go ntšeela lona. Lepai la nkwe le boleta. Lepai la nkwe le nkweša borutho. Ba ntšola lepai gomme ba tšwa ka lehlabaphefo. Batho ba ba nyaka go nhlakantšha hlogo.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Ba ntšola eng? Ba ntšola _____. 2. Lepai la nkwe le bjang? Lepai la _____ le boleta.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.
--	---------------	--





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola		
		ntseba	ntsebiša	ntsebile		
	BALA					<p>Ka mehla Lindelani o be a šoma gabotse ka Dipalo. O be a kgona go bala go ya go ile. O be a kgona go hlakantšha dipalo ka hlogo. O be a nagana gore Dipalo di boleta. Ge</p>
		<p>Mohumagadi Ndlovu a ruta mphato go ntšha, Lindelani o be a nagana gore go boleta. Go swana le Lindelani lenna ba <u>ntseba</u> ka go kgona dipalo. Ba ile ba <u>ntšea</u> ba nkiša seyalemoyeng gore ke bolele ka dipalo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lindelani o be a šoma bjang ka dipalo? Lindelani o be a šoma _____ ka dipalo. Lindelani o be a kgona go dira eng ka hlogo? be a kgona go _____ ka hlogo. Mohumagadi Ndlovu o be a ruta bana go dira eng? O be a ba ruta go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ka mehla lindelani o be a šoma gabotse ka dipalo 2. o be a kgona go bala go ya go ile 3. mohumagadi ndlovu a ruta mphato go ntšha



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	nkwe	nkweša	nkwatiša		
		ntlo	ntlaba	ntliša		
	BALA	Nkwe o dutše ka ntlong. Nkwe o dutše ka ntlong o hlakantšha dipalo. Nkwe o nkweša bohloko ka gore o šoma ka maatla. Nkwe o šoma ka maatla gore dipoelo tša gagwe di se ke tša ntlaba. Bana ba go tšwafa ba a nkwatiša. Ba a nkwatiša ka gore ba ka se fetše go araba dipotšišo ka nako.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke dutše ka ntlong. Ke dutše ka ntlong ke butše lehlabaphefo. Ke butše lehlabaphefo ka gore go a fiša. Lehlabaphefo le a ntlaba ka gore le sen yegile. Re ngwala dipalo. Re ngwala dipalo tša boleta. Re araba dipotšišo. Re araba dipotšišo tša go ntlaba. Morutiši o a nkwatiša ge a botšiša dipotšišo tša boleta.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: boleta Ngwala potšišo ka: nkwe				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntseba	ntsebile	ntsebiša		

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntseba. Bagwera baka ba ntseba ka go kgona dipalo. Ba ntsebile ka gore ke kgonne dipalo ka moka. Ke kgona go ntšha le go hlakantšha. Dipalo tša go ntšha di bose kudi. Ke tšona tša go ntsebiša dipalo. Ka mehla ge ke feditše go hlakantšha dipalo ke ema pele ga lehlabaphefo gore ke hwetše moya woo o hlwekilego.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Bagwera ba ka ba ntseba ka eng? Bagwera ba ka ba ntseba ka _____. 2. Ke dipalo dife tše di bose kudu? Dipalo tša _____ di bose kudu
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipalo Ngwala potšišo ka: ntseba
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
---	--------------------------	------------	--------------	--------	-----------	--------

	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola	
--	--------------	-------	---------	--------	--

	BALA	Bo ntšola lepai. Ba ntšola lepai la nkwe. Ba ntšola lepai la nkwe ka gore ba nyaka go ntšeela lona. Lepai la nkwe le boleta. Lepai la nkwe le nkweša borutho. Ba ntšola lepai gomme ba tšwa ka lehlabaphefo. Batho ba ba nyaka go nhlakantšha hlogo.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Ba ntšola eng? Ba ntšola _____. 2. Lepai la nkwe le bjang? Lepai la _____ le boleta.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.
--	---------------	--





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola		
		ntseba	ntsebiša	ntsebile		
	BALA					<p>Ka mehla Lindelani o be a šoma gabotse ka Dipalo. O be a kgona go bala go ya go ile. O be a kgona go hlakantšha dipalo ka hlogo. O be a nagana gore Dipalo di boleta. Ge</p>
		<p>Mohumagadi Ndlovu a ruta mphato go ntšha, Lindelani o be a nagana gore go boleta. Go swana le Lindelani lenna ba <u>ntseba</u> ka go kgona dipalo. Ba ile ba <u>ntšea</u> ba nkiša seyalemoyeng gore ke bolele ka dipalo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lindelani o be a šoma bjang ka dipalo? Lindelani o be a šoma _____ ka dipalo. Lindelani o be a kgona go dira eng ka hlogo? be a kgona go _____ ka hlogo. Mohumagadi Ndlovu o be a ruta bana go dira eng? O be a ba ruta go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ka mehla lindelani o be a šoma gabotse ka dipalo 2. o be a kgona go bala go ya go ile 3. mohumagadi ndlovu a ruta mphato go ntšha



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	nkwe	nkweša	nkwatiša		
		ntlo	ntlaba	ntliša		
	BALA	Nkwe o dutše ka ntlong. Nkwe o dutše ka ntlong o hlakantšha dipalo. Nkwe o nkweša bohloko ka gore o šoma ka maatla. Nkwe o šoma ka maatla gore dipoelo tša gagwe di se ke tša ntlaba. Bana ba go tšwafa ba a nkwatiša. Ba a nkwatiša ka gore ba ka se fetše go araba dipotšišo ka nako.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke dutše ka ntlong. Ke dutše ka ntlong ke butše lehlabaphefo. Ke butše lehlabaphefo ka gore go a fiša. Lehlabaphefo le a ntlaba ka gore le sen yegile. Re ngwala dipalo. Re ngwala dipalo tša boleta. Re araba dipotšišo. Re araba dipotšišo tša go ntlaba. Morutiši o a nkwatiša ge a botšiša dipotšišo tša boleta.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: boleta Ngwala potšišo ka: nkwe				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntseba	ntsebile	ntsebiša		

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntseba. Bagwera baka ba ntseba ka go kgona dipalo. Ba ntsebile ka gore ke kgonne dipalo ka moka. Ke kgona go ntšha le go hlakantšha. Dipalo tša go ntšha di bose kudi. Ke tšona tša go ntsebiša dipalo. Ka mehla ge ke feditše go hlakantšha dipalo ke ema pele ga lehlabaphefo gore ke hwetše moya woo o hlwekilego.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Bagwera ba ka ba ntseba ka eng? Bagwera ba ka ba ntseba ka _____. 2. Ke dipalo dife tše di bose kudu? Dipalo tša _____ di bose kudu
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipalo Ngwala potšišo ka: ntseba
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
---	--------------------------	------------	--------------	--------	-----------	--------

	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola	
--	--------------	-------	---------	--------	--

	BALA	Bo ntšola lepai. Ba ntšola lepai la nkwe. Ba ntšola lepai la nkwe ka gore ba nyaka go ntšeela lona. Lepai la nkwe le boleta. Lepai la nkwe le nkweša borutho. Ba ntšola lepai gomme ba tšwa ka lehlabaphefo. Batho ba ba nyaka go nhlakantšha hlogo.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Ba ntšola eng? Ba ntšola _____. 2. Lepai la nkwe le bjang? Lepai la _____ le boleta.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.
--	---------------	--





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola		
		ntseba	ntsebiša	ntsebile		
	BALA					<p>Ka mehla Lindelani o be a šoma gabotse ka Dipalo. O be a kgona go bala go ya go ile. O be a kgona go hlakantšha dipalo ka hlogo. O be a nagana gore Dipalo di boleta. Ge</p>
		<p>Mohumagadi Ndlovu a ruta mphato go ntšha, Lindelani o be a nagana gore go boleta. Go swana le Lindelani lenna ba <u>ntseba</u> ka go kgona dipalo. Ba ile ba <u>ntšea</u> ba nkiša seyalemoyeng gore ke bolele ka dipalo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lindelani o be a šoma bjang ka dipalo? Lindelani o be a šoma _____ ka dipalo. Lindelani o be a kgona go dira eng ka hlogo? be a kgona go _____ ka hlogo. Mohumagadi Ndlovu o be a ruta bana go dira eng? O be a ba ruta go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ka mehla lindelani o be a šoma gabotse ka dipalo 2. o be a kgona go bala go ya go ile 3. mohumagadi ndlovu a ruta mphato go ntšha



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	nkwe	nkweša	nkwatiša		
		ntlo	ntlaba	ntliša		
	BALA	Nkwe o dutše ka ntlong. Nkwe o dutše ka ntlong o hlakantšha dipalo. Nkwe o nkweša bohloko ka gore o šoma ka maatla. Nkwe o šoma ka maatla gore dipoelo tša gagwe di se ke tša ntlaba. Bana ba go tšwafa ba a nkwatiša. Ba a nkwatiša ka gore ba ka se fetše go araba dipotšišo ka nako.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke dutše ka ntlong. Ke dutše ka ntlong ke butše lehlabaphefo. Ke butše lehlabaphefo ka gore go a fiša. Lehlabaphefo le a ntlaba ka gore le sen yegile. Re ngwala dipalo. Re ngwala dipalo tša boleta. Re araba dipotšišo. Re araba dipotšišo tša go ntlaba. Morutiši o a nkwatiša ge a botšiša dipotšišo tša boleta.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: boleta Ngwala potšišo ka: nkwe				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntseba	ntsebile	ntsebiša		

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntseba. Bagwera baka ba ntseba ka go kgona dipalo. Ba ntsebile ka gore ke kgonne dipalo ka moka. Ke kgona go ntšha le go hlakantšha. Dipalo tša go ntšha di bose kudi. Ke tšona tša go ntsebiša dipalo. Ka mehla ge ke feditše go hlakantšha dipalo ke ema pele ga lehlabaphefo gore ke hwetše moya woo o hlwekilego.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Bagwera ba ka ba ntseba ka eng? Bagwera ba ka ba ntseba ka _____. 2. Ke dipalo dife tše di bose kudu? Dipalo tša _____ di bose kudu
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipalo Ngwala potšišo ka: ntseba
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
---	--------------------------	------------	--------------	--------	-----------	--------

	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola	
--	--------------	-------	---------	--------	--

	BALA	Bo ntšola lepai. Ba ntšola lepai la nkwe. Ba ntšola lepai la nkwe ka gore ba nyaka go ntšeela lona. Lepai la nkwe le boleta. Lepai la nkwe le nkweša borutho. Ba ntšola lepai gomme ba tšwa ka lehlabaphefo. Batho ba ba nyaka go nhlakantšha hlogo.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Ba ntšola eng? Ba ntšola _____. 2. Lepai la nkwe le bjang? Lepai la _____ le boleta.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.
--	---------------	--





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola		
		ntseba	ntsebiša	ntsebile		
	BALA					<p>Ka mehla Lindelani o be a šoma gabotse ka Dipalo. O be a kgona go bala go ya go ile. O be a kgona go hlakantšha dipalo ka hlogo. O be a nagana gore Dipalo di boleta. Ge</p>
		<p>Mohumagadi Ndlovu a ruta mphato go ntšha, Lindelani o be a nagana gore go boleta. Go swana le Lindelani lenna ba <u>ntseba</u> ka go kgona dipalo. Ba ile ba <u>ntšea</u> ba nkiša seyalemoyeng gore ke bolele ka dipalo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lindelani o be a šoma bjang ka dipalo? Lindelani o be a šoma _____ ka dipalo. Lindelani o be a kgona go dira eng ka hlogo? be a kgona go _____ ka hlogo. Mohumagadi Ndlovu o be a ruta bana go dira eng? O be a ba ruta go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ka mehla lindelani o be a šoma gabotse ka dipalo 2. o be a kgona go bala go ya go ile 3. mohumagadi ndlovu a ruta mphato go ntšha



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	nkwe	nkweša	nkwatiša		
		ntlo	ntlaba	ntliša		
	BALA	Nkwe o dutše ka ntlong. Nkwe o dutše ka ntlong o hlakantšha dipalo. Nkwe o nkweša bohloko ka gore o šoma ka maatla. Nkwe o šoma ka maatla gore dipoelo tša gagwe di se ke tša ntlaba. Bana ba go tšwafa ba a nkwatiša. Ba a nkwatiša ka gore ba ka se fetše go araba dipotšišo ka nako.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke dutše ka ntlong. Ke dutše ka ntlong ke butše lehlabaphefo. Ke butše lehlabaphefo ka gore go a fiša. Lehlabaphefo le a ntlaba ka gore le sen yegile. Re ngwala dipalo. Re ngwala dipalo tša boleta. Re araba dipotšišo. Re araba dipotšišo tša go ntlaba. Morutiši o a nkwatiša ge a botšiša dipotšišo tša boleta.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: boleta Ngwala potšišo ka: nkwe				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntseba	ntsebile	ntsebiša		

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntseba. Bagwera baka ba ntseba ka go kgona dipalo. Ba ntsebile ka gore ke kgonne dipalo ka moka. Ke kgona go ntšha le go hlakantšha. Dipalo tša go ntšha di bose kudi. Ke tšona tša go ntsebiša dipalo. Ka mehla ge ke feditše go hlakantšha dipalo ke ema pele ga lehlabaphefo gore ke hwetše moya woo o hlwekilego.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Bagwera ba ka ba ntseba ka eng? Bagwera ba ka ba ntseba ka _____. 2. Ke dipalo dife tše di bose kudu? Dipalo tša _____ di bose kudu
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipalo Ngwala potšišo ka: ntseba
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
---	--------------------------	------------	--------------	--------	-----------	--------

	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola	
--	--------------	-------	---------	--------	--

	BALA	Bo ntšola lepai. Ba ntšola lepai la nkwe. Ba ntšola lepai la nkwe ka gore ba nyaka go ntšeela lona. Lepai la nkwe le boleta. Lepai la nkwe le nkweša borutho. Ba ntšola lepai gomme ba tšwa ka lehlabaphefo. Batho ba ba nyaka go nhlakantšha hlogo.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Ba ntšola eng? Ba ntšola _____. 2. Lepai la nkwe le bjang? Lepai la _____ le boleta.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.
--	---------------	--





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola		
		ntseba	ntsebiša	ntsebile		
	BALA					<p>Ka mehla Lindelani o be a šoma gabotse ka Dipalo. O be a kgona go bala go ya go ile. O be a kgona go hlakantšha dipalo ka hlogo. O be a nagana gore Dipalo di boleta. Ge</p>
		<p>Mohumagadi Ndlovu a ruta mphato go ntšha, Lindelani o be a nagana gore go boleta. Go swana le Lindelani lenna ba <u>ntseba</u> ka go kgona dipalo. Ba ile ba <u>ntšea</u> ba nkiša seyalemoyeng gore ke bolele ka dipalo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lindelani o be a šoma bjang ka dipalo? Lindelani o be a šoma _____ ka dipalo. Lindelani o be a kgona go dira eng ka hlogo? be a kgona go _____ ka hlogo. Mohumagadi Ndlovu o be a ruta bana go dira eng? O be a ba ruta go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ka mehla lindelani o be a šoma gabotse ka dipalo 2. o be a kgona go bala go ya go ile 3. mohumagadi ndlovu a ruta mphato go ntšha



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	nkwe	nkweša	nkwatiša		
		ntlo	ntlaba	ntliša		
	BALA	Nkwe o dutše ka ntlong. Nkwe o dutše ka ntlong o hlakantšha dipalo. Nkwe o nkweša bohloko ka gore o šoma ka maatla. Nkwe o šoma ka maatla gore dipoelo tša gagwe di se ke tša ntlaba. Bana ba go tšwafa ba a nkwatiša. Ba a nkwatiša ka gore ba ka se fetše go araba dipotšišo ka nako.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke dutše ka ntlong. Ke dutše ka ntlong ke butše lehlabaphefo. Ke butše lehlabaphefo ka gore go a fiša. Lehlabaphefo le a ntlaba ka gore le sen yegile. Re ngwala dipalo. Re ngwala dipalo tša boleta. Re araba dipotšišo. Re araba dipotšišo tša go ntlaba. Morutiši o a nkwatiša ge a botšiša dipotšišo tša boleta.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: boleta Ngwala potšišo ka: nkwe				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntseba	ntsebile	ntsebiša		

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntseba. Bagwera baka ba ntseba ka go kgona dipalo. Ba ntsebile ka gore ke kgonne dipalo ka moka. Ke kgona go ntšha le go hlakantšha. Dipalo tša go ntšha di bose kudi. Ke tšona tša go ntsebiša dipalo. Ka mehla ge ke feditše go hlakantšha dipalo ke ema pele ga lehlabaphefo gore ke hwetše moya woo o hlwekilego.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Bagwera ba ka ba ntseba ka eng? Bagwera ba ka ba ntseba ka _____. 2. Ke dipalo dife tše di bose kudu? Dipalo tša _____ di bose kudu
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipalo Ngwala potšišo ka: ntseba
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
---	--------------------------	------------	--------------	--------	-----------	--------

	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola	
--	--------------	-------	---------	--------	--

	BALA	Bo ntšola lepai. Ba ntšola lepai la nkwe. Ba ntšola lepai la nkwe ka gore ba nyaka go ntšeela lona. Lepai la nkwe le boleta. Lepai la nkwe le nkweša borutho. Ba ntšola lepai gomme ba tšwa ka lehlabaphefo. Batho ba ba nyaka go nhlakantšha hlogo.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Ba ntšola eng? Ba ntšola _____. 2. Lepai la nkwe le bjang? Lepai la _____ le boleta.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.
--	---------------	--





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola		
		ntseba	ntsebiša	ntsebile		
	BALA					<p>Ka mehla Lindelani o be a šoma gabotse ka Dipalo. O be a kgona go bala go ya go ile. O be a kgona go hlakantšha dipalo ka hlogo. O be a nagana gore Dipalo di boleta. Ge</p>
		<p>Mohumagadi Ndlovu a ruta mphato go ntšha, Lindelani o be a nagana gore go boleta. Go swana le Lindelani lenna ba <u>ntseba</u> ka go kgona dipalo. Ba ile ba <u>ntšea</u> ba nkiša seyalemoyeng gore ke bolele ka dipalo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lindelani o be a šoma bjang ka dipalo? Lindelani o be a šoma _____ ka dipalo. Lindelani o be a kgona go dira eng ka hlogo? be a kgona go _____ ka hlogo. Mohumagadi Ndlovu o be a ruta bana go dira eng? O be a ba ruta go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ka mehla lindelani o be a šoma gabotse ka dipalo 2. o be a kgona go bala go ya go ile 3. mohumagadi ndlovu a ruta mphato go ntšha



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	nkwe	nkweša	nkwatiša		
		ntlo	ntlaba	ntliša		
	BALA	Nkwe o dutše ka ntlong. Nkwe o dutše ka ntlong o hlakantšha dipalo. Nkwe o nkweša bohloko ka gore o šoma ka maatla. Nkwe o šoma ka maatla gore dipoelo tša gagwe di se ke tša ntlaba. Bana ba go tšwafa ba a nkwatiša. Ba a nkwatiša ka gore ba ka se fetše go araba dipotšišo ka nako.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke dutše ka ntlong. Ke dutše ka ntlong ke butše lehlabaphefo. Ke butše lehlabaphefo ka gore go a fiša. Lehlabaphefo le a ntlaba ka gore le sen yegile. Re ngwala dipalo. Re ngwala dipalo tša boleta. Re araba dipotšišo. Re araba dipotšišo tša go ntlaba. Morutiši o a nkwatiša ge a botšiša dipotšišo tša boleta.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: boleta Ngwala potšišo ka: nkwe				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntseba	ntsebile	ntsebiša		

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntseba. Bagwera baka ba ntseba ka go kgona dipalo. Ba ntsebile ka gore ke kgonne dipalo ka moka. Ke kgona go ntšha le go hlakantšha. Dipalo tša go ntšha di bose kudi. Ke tšona tša go ntsebiša dipalo. Ka mehla ge ke feditše go hlakantšha dipalo ke ema pele ga lehlabaphefo gore ke hwetše moya woo o hlwekilego.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Bagwera ba ka ba ntseba ka eng? Bagwera ba ka ba ntseba ka _____. 2. Ke dipalo dife tše di bose kudu? Dipalo tša _____ di bose kudu
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipalo Ngwala potšišo ka: ntseba
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
---	--------------------------	------------	--------------	--------	-----------	--------

	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola	
--	--------------	-------	---------	--------	--

	BALA	Bo ntšola lepai. Ba ntšola lepai la nkwe. Ba ntšola lepai la nkwe ka gore ba nyaka go ntšeela lona. Lepai la nkwe le boleta. Lepai la nkwe le nkweša borutho. Ba ntšola lepai gomme ba tšwa ka lehlabaphefo. Batho ba ba nyaka go nhlakantšha hlogo.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Ba ntšola eng? Ba ntšola _____. 2. Lepai la nkwe le bjang? Lepai la _____ le boleta.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.
--	---------------	--





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola		
		ntseba	ntsebiša	ntsebile		
	BALA					<p>Ka mehla Lindelani o be a šoma gabotse ka Dipalo. O be a kgona go bala go ya go ile. O be a kgona go hlakantšha dipalo ka hlogo. O be a nagana gore Dipalo di boleta. Ge</p>
		<p>Mohumagadi Ndlovu a ruta mphato go ntšha, Lindelani o be a nagana gore go boleta. Go swana le Lindelani lenna ba <u>ntseba</u> ka go kgona dipalo. Ba ile ba <u>ntšea</u> ba nkiša seyalemoyeng gore ke bolele ka dipalo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lindelani o be a šoma bjang ka dipalo? Lindelani o be a šoma _____ ka dipalo. Lindelani o be a kgona go dira eng ka hlogo? be a kgona go _____ ka hlogo. Mohumagadi Ndlovu o be a ruta bana go dira eng? O be a ba ruta go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ka mehla lindelani o be a šoma gabotse ka dipalo 2. o be a kgona go bala go ya go ile 3. mohumagadi ndlovu a ruta mphato go ntšha



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	nkwe	nkweša	nkwatiša		
		ntlo	ntlaba	ntliša		
	BALA	Nkwe o dutše ka ntlong. Nkwe o dutše ka ntlong o hlakantšha dipalo. Nkwe o nkweša bohloko ka gore o šoma ka maatla. Nkwe o šoma ka maatla gore dipoelo tša gagwe di se ke tša ntlaba. Bana ba go tšwafa ba a nkwatiša. Ba a nkwatiša ka gore ba ka se fetše go araba dipotšišo ka nako.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke dutše ka ntlong. Ke dutše ka ntlong ke butše lehlabaphefo. Ke butše lehlabaphefo ka gore go a fiša. Lehlabaphefo le a ntlaba ka gore le sen yegile. Re ngwala dipalo. Re ngwala dipalo tša boleta. Re araba dipotšišo. Re araba dipotšišo tša go ntlaba. Morutiši o a nkwatiša ge a botšiša dipotšišo tša boleta.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: boleta Ngwala potšišo ka: nkwe				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntseba	ntsebile	ntsebiša		

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntseba. Bagwera baka ba ntseba ka go kgona dipalo. Ba ntsebile ka gore ke kgonne dipalo ka moka. Ke kgona go ntšha le go hlakantšha. Dipalo tša go ntšha di bose kudi. Ke tšona tša go ntsebiša dipalo. Ka mehla ge ke feditše go hlakantšha dipalo ke ema pele ga lehlabaphefo gore ke hwetše moya woo o hlwekilego.
--	-------------	--

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera ba ka ba ntseba ka eng? Bagwera ba ka ba ntseba ka _____. 2. Ke dipalo dife tše di bose kudu? Dipalo tša _____ di bose kudu
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipalo Ngwala potšišo ka: ntseba
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
---	--------------------------	------------	--------------	--------	-----------	--------

	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola	
--	--------------	-------	---------	--------	--

	BALA	Bo ntšola lepai. Ba ntšola lepai la nkwe. Ba ntšola lepai la nkwe ka gore ba nyaka go ntšeela lona. Lepai la nkwe le boleta. Lepai la nkwe le nkweša borutho. Ba ntšola lepai gomme ba tšwa ka lehlabaphefo. Batho ba ba nyaka go nhlakantšha hlogo.
--	-------------	--

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ba ntšola eng? Ba ntšola _____. 2. Lepai la nkwe le bjang? Lepai la _____ le boleta.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.
--	---------------	--





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola		
		ntseba	ntsebiša	ntsebile		
	BALA					<p>Ka mehla Lindelani o be a šoma gabotse ka Dipalo. O be a kgona go bala go ya go ile. O be a kgona go hlakantšha dipalo ka hlogo. O be a nagana gore Dipalo di boleta. Ge</p>
		<p>Mohumagadi Ndlovu a ruta mphato go ntšha, Lindelani o be a nagana gore go boleta. Go swana le Lindelani lenna ba <u>ntseba</u> ka go kgona dipalo. Ba ile ba <u>ntšea</u> ba nkiša seyalemoyeng gore ke bolele ka dipalo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lindelani o be a šoma bjang ka dipalo? Lindelani o be a šoma _____ ka dipalo. Lindelani o be a kgona go dira eng ka hlogo? be a kgona go _____ ka hlogo. Mohumagadi Ndlovu o be a ruta bana go dira eng? O be a ba ruta go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ka mehla lindelani o be a šoma gabotse ka dipalo 2. o be a kgona go bala go ya go ile 3. mohumagadi ndlovu a ruta mphato go ntšha



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	nkwe	nkweša	nkwatiša		
		ntlo	ntlaba	ntliša		
	BALA	Nkwe o dutše ka ntlong. Nkwe o dutše ka ntlong o hlakantšha dipalo. Nkwe o nkweša bohloko ka gore o šoma ka maatla. Nkwe o šoma ka maatla gore dipoelo tša gagwe di se ke tša ntlaba. Bana ba go tšwafa ba a nkwatiša. Ba a nkwatiša ka gore ba ka se fetše go araba dipotšišo ka nako.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke dutše ka ntlong. Ke dutše ka ntlong ke butše lehlabaphefo. Ke butše lehlabaphefo ka gore go a fiša. Lehlabaphefo le a ntlaba ka gore le sen yegile. Re ngwala dipalo. Re ngwala dipalo tša boleta. Re araba dipotšišo. Re araba dipotšišo tša go ntlaba. Morutiši o a nkwatiša ge a botšiša dipotšišo tša boleta.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: boleta Ngwala potšišo ka: nkwe				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntseba	ntsebile	ntsebiša		

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntseba. Bagwera baka ba ntseba ka go kgona dipalo. Ba ntsebile ka gore ke kgonne dipalo ka moka. Ke kgona go ntšha le go hlakantšha. Dipalo tša go ntšha di bose kudi. Ke tšona tša go ntsebiša dipalo. Ka mehla ge ke feditše go hlakantšha dipalo ke ema pele ga lehlabaphefo gore ke hwetše moya woo o hlwekilego.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Bagwera ba ka ba ntseba ka eng? Bagwera ba ka ba ntseba ka _____. 2. Ke dipalo dife tše di bose kudu? Dipalo tša _____ di bose kudu
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipalo Ngwala potšišo ka: ntseba
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
---	--------------------------	------------	--------------	--------	-----------	--------

	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola	
--	--------------	-------	---------	--------	--

	BALA	Bo ntšola lepai. Ba ntšola lepai la nkwe. Ba ntšola lepai la nkwe ka gore ba nyaka go ntšeela lona. Lepai la nkwe le boleta. Lepai la nkwe le nkweša borutho. Ba ntšola lepai gomme ba tšwa ka lehlabaphefo. Batho ba ba nyaka go nhlakantšha hlogo.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Ba ntšola eng? Ba ntšola _____. 2. Lepai la nkwe le bjang? Lepai la _____ le boleta.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.
--	---------------	--





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola		
		ntseba	ntsebiša	ntsebile		
	BALA					<p>Ka mehla Lindelani o be a šoma gabotse ka Dipalo. O be a kgona go bala go ya go ile. O be a kgona go hlakantšha dipalo ka hlogo. O be a nagana gore Dipalo di boleta. Ge</p>
		<p>Mohumagadi Ndlovu a ruta mphato go ntšha, Lindelani o be a nagana gore go boleta. Go swana le Lindelani lenna ba <u>ntseba</u> ka go kgona dipalo. Ba ile ba <u>ntšea</u> ba nkiša seyalemoyeng gore ke bolele ka dipalo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lindelani o be a šoma bjang ka dipalo? Lindelani o be a šoma _____ ka dipalo. Lindelani o be a kgona go dira eng ka hlogo? be a kgona go _____ ka hlogo. Mohumagadi Ndlovu o be a ruta bana go dira eng? O be a ba ruta go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ka mehla lindelani o be a šoma gabotse ka dipalo 2. o be a kgona go bala go ya go ile 3. mohumagadi ndlovu a ruta mphato go ntšha



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	nkwe	nkweša	nkwatiša		
		ntlo	ntlaba	ntliša		
	BALA	Nkwe o dutše ka ntlong. Nkwe o dutše ka ntlong o hlakantšha dipalo. Nkwe o nkweša bohloko ka gore o šoma ka maatla. Nkwe o šoma ka maatla gore dipoelo tša gagwe di se ke tša ntlaba. Bana ba go tšwafa ba a nkwatiša. Ba a nkwatiša ka gore ba ka se fetše go araba dipotšišo ka nako.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke dutše ka ntlong. Ke dutše ka ntlong ke butše lehlabaphefo. Ke butše lehlabaphefo ka gore go a fiša. Lehlabaphefo le a ntlaba ka gore le sen yegile. Re ngwala dipalo. Re ngwala dipalo tša boleta. Re araba dipotšišo. Re araba dipotšišo tša go ntlaba. Morutiši o a nkwatiša ge a botšiša dipotšišo tša boleta.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: boleta Ngwala potšišo ka: nkwe				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntseba	ntsebile	ntsebiša		

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntseba. Bagwera baka ba ntseba ka go kgona dipalo. Ba ntsebile ka gore ke kgonne dipalo ka moka. Ke kgona go ntšha le go hlakantšha. Dipalo tša go ntšha di bose kudi. Ke tšona tša go ntsebiša dipalo. Ka mehla ge ke feditše go hlakantšha dipalo ke ema pele ga lehlabaphefo gore ke hwetše moya woo o hlwekilego.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Bagwera ba ka ba ntseba ka eng? Bagwera ba ka ba ntseba ka _____. 2. Ke dipalo dife tše di bose kudu? Dipalo tša _____ di bose kudu
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipalo Ngwala potšišo ka: ntseba
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
---	--------------------------	------------	--------------	--------	-----------	--------

	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola	
--	--------------	-------	---------	--------	--

	BALA	Bo ntšola lepai. Ba ntšola lepai la nkwe. Ba ntšola lepai la nkwe ka gore ba nyaka go ntšeela lona. Lepai la nkwe le boleta. Lepai la nkwe le nkweša borutho. Ba ntšola lepai gomme ba tšwa ka lehlabaphefo. Batho ba ba nyaka go nhlakantšha hlogo.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Ba ntšola eng? Ba ntšola _____. 2. Lepai la nkwe le bjang? Lepai la _____ le boleta.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.
--	---------------	--





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola		
		ntseba	ntsebiša	ntsebile		
	BALA					<p>Ka mehla Lindelani o be a šoma gabotse ka Dipalo. O be a kgona go bala go ya go ile. O be a kgona go hlakantšha dipalo ka hlogo. O be a nagana gore Dipalo di boleta. Ge</p>
		<p>Mohumagadi Ndlovu a ruta mphato go ntšha, Lindelani o be a nagana gore go boleta. Go swana le Lindelani lenna ba <u>ntseba</u> ka go kgona dipalo. Ba ile ba <u>ntšea</u> ba nkiša seyalemoyeng gore ke bolele ka dipalo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lindelani o be a šoma bjang ka dipalo? Lindelani o be a šoma _____ ka dipalo. Lindelani o be a kgona go dira eng ka hlogo? be a kgona go _____ ka hlogo. Mohumagadi Ndlovu o be a ruta bana go dira eng? O be a ba ruta go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ka mehla lindelani o be a šoma gabotse ka dipalo 2. o be a kgona go bala go ya go ile 3. mohumagadi ndlovu a ruta mphato go ntšha



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	nkwe	nkweša	nkwatiša		
		ntlo	ntlaba	ntliša		
	BALA	Nkwe o dutše ka ntlong. Nkwe o dutše ka ntlong o hlakantšha dipalo. Nkwe o nkweša bohloko ka gore o šoma ka maatla. Nkwe o šoma ka maatla gore dipoelo tša gagwe di se ke tša ntlaba. Bana ba go tšwafa ba a nkwatiša. Ba a nkwatiša ka gore ba ka se fetše go araba dipotšišo ka nako.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke dutše ka ntlong. Ke dutše ka ntlong ke butše lehlabaphefo. Ke butše lehlabaphefo ka gore go a fiša. Lehlabaphefo le a ntlaba ka gore le sen yegile. Re ngwala dipalo. Re ngwala dipalo tša boleta. Re araba dipotšišo. Re araba dipotšišo tša go ntlaba. Morutiši o a nkwatiša ge a botšiša dipotšišo tša boleta.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: boleta Ngwala potšišo ka: nkwe				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntseba	ntsebile	ntsebiša		

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntseba. Bagwera baka ba ntseba ka go kgona dipalo. Ba ntsebile ka gore ke kgonne dipalo ka moka. Ke kgona go ntšha le go hlakantšha. Dipalo tša go ntšha di bose kudi. Ke tšona tša go ntsebiša dipalo. Ka mehla ge ke feditše go hlakantšha dipalo ke ema pele ga lehlabaphefo gore ke hwetše moya woo o hlwekilego.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Bagwera ba ka ba ntseba ka eng? Bagwera ba ka ba ntseba ka _____. 2. Ke dipalo dife tše di bose kudu? Dipalo tša _____ di bose kudu
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipalo Ngwala potšišo ka: ntseba
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
---	--------------------------	------------	--------------	--------	-----------	--------

	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola	
--	--------------	-------	---------	--------	--

	BALA	Bo ntšola lepai. Ba ntšola lepai la nkwe. Ba ntšola lepai la nkwe ka gore ba nyaka go ntšeela lona. Lepai la nkwe le boleta. Lepai la nkwe le nkweša borutho. Ba ntšola lepai gomme ba tšwa ka lehlabaphefo. Batho ba ba nyaka go nhlakantšha hlogo.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Ba ntšola eng? Ba ntšola _____. 2. Lepai la nkwe le bjang? Lepai la _____ le boleta.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.
--	---------------	--





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola		
		ntseba	ntsebiša	ntsebile		
	BALA					<p>Ka mehla Lindelani o be a šoma gabotse ka Dipalo. O be a kgona go bala go ya go ile. O be a kgona go hlakantšha dipalo ka hlogo. O be a nagana gore Dipalo di boleta. Ge</p>
		<p>Mohumagadi Ndlovu a ruta mphato go ntšha, Lindelani o be a nagana gore go boleta. Go swana le Lindelani lenna ba <u>ntseba</u> ka go kgona dipalo. Ba ile ba <u>ntšea</u> ba nkiša seyalemoyeng gore ke bolele ka dipalo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lindelani o be a šoma bjang ka dipalo? Lindelani o be a šoma _____ ka dipalo. Lindelani o be a kgona go dira eng ka hlogo? be a kgona go _____ ka hlogo. Mohumagadi Ndlovu o be a ruta bana go dira eng? O be a ba ruta go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ka mehla lindelani o be a šoma gabotse ka dipalo 2. o be a kgona go bala go ya go ile 3. mohumagadi ndlovu a ruta mphato go ntšha



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	nkwe	nkweša	nkwatiša		
		ntlo	ntlaba	ntliša		
	BALA	Nkwe o dutše ka ntlong. Nkwe o dutše ka ntlong o hlakantšha dipalo. Nkwe o nkweša bohloko ka gore o šoma ka maatla. Nkwe o šoma ka maatla gore dipoelo tša gagwe di se ke tša ntlaba. Bana ba go tšwafa ba a nkwatiša. Ba a nkwatiša ka gore ba ka se fetše go araba dipotšišo ka nako.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke dutše ka ntlong. Ke dutše ka ntlong ke butše lehlabaphefo. Ke butše lehlabaphefo ka gore go a fiša. Lehlabaphefo le a ntlaba ka gore le sen yegile. Re ngwala dipalo. Re ngwala dipalo tša boleta. Re araba dipotšišo. Re araba dipotšišo tša go ntlaba. Morutiši o a nkwatiša ge a botšiša dipotšišo tša boleta.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: boleta Ngwala potšišo ka: nkwe				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntseba	ntsebile	ntsebiša		

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntseba. Bagwera baka ba ntseba ka go kgona dipalo. Ba ntsebile ka gore ke kgonne dipalo ka moka. Ke kgona go ntšha le go hlakantšha. Dipalo tša go ntšha di bose kudi. Ke tšona tša go ntsebiša dipalo. Ka mehla ge ke feditše go hlakantšha dipalo ke ema pele ga lehlabaphefo gore ke hwetše moya woo o hlwekilego.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Bagwera ba ka ba ntseba ka eng? Bagwera ba ka ba ntseba ka _____. 2. Ke dipalo dife tše di bose kudu? Dipalo tša _____ di bose kudu
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipalo Ngwala potšišo ka: ntseba
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
---	--------------------------	------------	--------------	--------	-----------	--------

	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola	
--	--------------	-------	---------	--------	--

	BALA	Bo ntšola lepai. Ba ntšola lepai la nkwe. Ba ntšola lepai la nkwe ka gore ba nyaka go ntšeela lona. Lepai la nkwe le boleta. Lepai la nkwe le nkweša borutho. Ba ntšola lepai gomme ba tšwa ka lehlabaphefo. Batho ba ba nyaka go nhlakantšha hlogo.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Ba ntšola eng? Ba ntšola _____. 2. Lepai la nkwe le bjang? Lepai la _____ le boleta.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.
--	---------------	--





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola		
		ntseba	ntsebiša	ntsebile		
	BALA					<p>Ka mehla Lindelani o be a šoma gabotse ka Dipalo. O be a kgona go bala go ya go ile. O be a kgona go hlakantšha dipalo ka hlogo. O be a nagana gore Dipalo di boleta. Ge</p>
		<p>Mohumagadi Ndlovu a ruta mphato go ntšha, Lindelani o be a nagana gore go boleta. Go swana le Lindelani lenna ba <u>ntseba</u> ka go kgona dipalo. Ba ile ba <u>ntšea</u> ba nkiša seyalemoyeng gore ke bolele ka dipalo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lindelani o be a šoma bjang ka dipalo? Lindelani o be a šoma _____ ka dipalo. Lindelani o be a kgona go dira eng ka hlogo? be a kgona go _____ ka hlogo. Mohumagadi Ndlovu o be a ruta bana go dira eng? O be a ba ruta go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ka mehla lindelani o be a šoma gabotse ka dipalo 2. o be a kgona go bala go ya go ile 3. mohumagadi ndlovu a ruta mphato go ntšha



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	nkwe	nkweša	nkwatiša		
		ntlo	ntlaba	ntliša		
	BALA	Nkwe o dutše ka ntlong. Nkwe o dutše ka ntlong o hlakantšha dipalo. Nkwe o nkweša bohloko ka gore o šoma ka maatla. Nkwe o šoma ka maatla gore dipoelo tša gagwe di se ke tša ntlaba. Bana ba go tšwafa ba a nkwatiša. Ba a nkwatiša ka gore ba ka se fetše go araba dipotšišo ka nako.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke dutše ka ntlong. Ke dutše ka ntlong ke butše lehlabaphefo. Ke butše lehlabaphefo ka gore go a fiša. Lehlabaphefo le a ntlaba ka gore le sen yegile. Re ngwala dipalo. Re ngwala dipalo tša boleta. Re araba dipotšišo. Re araba dipotšišo tša go ntlaba. Morutiši o a nkwatiša ge a botšiša dipotšišo tša boleta.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: boleta Ngwala potšišo ka: nkwe				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntseba	ntsebile	ntsebiša		

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntseba. Bagwera baka ba ntseba ka go kgona dipalo. Ba ntsebile ka gore ke kgonne dipalo ka moka. Ke kgona go ntšha le go hlakantšha. Dipalo tša go ntšha di bose kudi. Ke tšona tša go ntsebiša dipalo. Ka mehla ge ke feditše go hlakantšha dipalo ke ema pele ga lehlabaphefo gore ke hwetše moya woo o hlwekilego.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Bagwera ba ka ba ntseba ka eng? Bagwera ba ka ba ntseba ka _____. 2. Ke dipalo dife tše di bose kudu? Dipalo tša _____ di bose kudu
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipalo Ngwala potšišo ka: ntseba
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
---	--------------------------	------------	--------------	--------	-----------	--------

	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola	
--	--------------	-------	---------	--------	--

	BALA	Bo ntšola lepai. Ba ntšola lepai la nkwe. Ba ntšola lepai la nkwe ka gore ba nyaka go ntšeela lona. Lepai la nkwe le boleta. Lepai la nkwe le nkweša borutho. Ba ntšola lepai gomme ba tšwa ka lehlabaphefo. Batho ba ba nyaka go nhlakantšha hlogo.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Ba ntšola eng? Ba ntšola _____. 2. Lepai la nkwe le bjang? Lepai la _____ le boleta.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.
--	---------------	--





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola		
		ntseba	ntsebiša	ntsebile		
	BALA					<p>Ka mehla Lindelani o be a šoma gabotse ka Dipalo. O be a kgona go bala go ya go ile. O be a kgona go hlakantšha dipalo ka hlogo. O be a nagana gore Dipalo di boleta. Ge</p>
		<p>Mohumagadi Ndlovu a ruta mphato go ntšha, Lindelani o be a nagana gore go boleta. Go swana le Lindelani lenna ba <u>ntseba</u> ka go kgona dipalo. Ba ile ba <u>ntšea</u> ba nkiša seyalemoyeng gore ke bolele ka dipalo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lindelani o be a šoma bjang ka dipalo? Lindelani o be a šoma _____ ka dipalo. Lindelani o be a kgona go dira eng ka hlogo? be a kgona go _____ ka hlogo. Mohumagadi Ndlovu o be a ruta bana go dira eng? O be a ba ruta go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ka mehla lindelani o be a šoma gabotse ka dipalo 2. o be a kgona go bala go ya go ile 3. mohumagadi ndlovu a ruta mphato go ntšha



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	nkwe	nkweša	nkwatiša		
		ntlo	ntlaba	ntliša		
	BALA	Nkwe o dutše ka ntlong. Nkwe o dutše ka ntlong o hlakantšha dipalo. Nkwe o nkweša bohloko ka gore o šoma ka maatla. Nkwe o šoma ka maatla gore dipoelo tša gagwe di se ke tša ntlaba. Bana ba go tšwafa ba a nkwatiša. Ba a nkwatiša ka gore ba ka se fetše go araba dipotšišo ka nako.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke dutše ka ntlong. Ke dutše ka ntlong ke butše lehlabaphefo. Ke butše lehlabaphefo ka gore go a fiša. Lehlabaphefo le a ntlaba ka gore le sen yegile. Re ngwala dipalo. Re ngwala dipalo tša boleta. Re araba dipotšišo. Re araba dipotšišo tša go ntlaba. Morutiši o a nkwatiša ge a botšiša dipotšišo tša boleta.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: boleta Ngwala potšišo ka: nkwe				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntseba	ntsebile	ntsebiša		

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntseba. Bagwera baka ba ntseba ka go kgona dipalo. Ba ntsebile ka gore ke kgonne dipalo ka moka. Ke kgona go ntšha le go hlakantšha. Dipalo tša go ntšha di bose kudi. Ke tšona tša go ntsebiša dipalo. Ka mehla ge ke feditše go hlakantšha dipalo ke ema pele ga lehlabaphefo gore ke hwetše moya woo o hlwekilego.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Bagwera ba ka ba ntseba ka eng? Bagwera ba ka ba ntseba ka _____. 2. Ke dipalo dife tše di bose kudu? Dipalo tša _____ di bose kudu
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipalo Ngwala potšišo ka: ntseba
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
---	--------------------------	------------	--------------	--------	-----------	--------

	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola	
--	--------------	-------	---------	--------	--

	BALA	Bo ntšola lepai. Ba ntšola lepai la nkwe. Ba ntšola lepai la nkwe ka gore ba nyaka go ntšeela lona. Lepai la nkwe le boleta. Lepai la nkwe le nkweša borutho. Ba ntšola lepai gomme ba tšwa ka lehlabaphefo. Batho ba ba nyaka go nhlakantšha hlogo.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Ba ntšola eng? Ba ntšola _____. 2. Lepai la nkwe le bjang? Lepai la _____ le boleta.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.
--	---------------	--





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola		
		ntseba	ntsebiša	ntsebile		
	BALA					<p>Ka mehla Lindelani o be a šoma gabotse ka Dipalo. O be a kgona go bala go ya go ile. O be a kgona go hlakantšha dipalo ka hlogo. O be a nagana gore Dipalo di boleta. Ge</p>
		<p>Mohumagadi Ndlovu a ruta mphato go ntšha, Lindelani o be a nagana gore go boleta. Go swana le Lindelani lenna ba <u>ntseba</u> ka go kgona dipalo. Ba ile ba <u>ntšea</u> ba nkiša seyalemoyeng gore ke bolele ka dipalo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lindelani o be a šoma bjang ka dipalo? Lindelani o be a šoma _____ ka dipalo. Lindelani o be a kgona go dira eng ka hlogo? be a kgona go _____ ka hlogo. Mohumagadi Ndlovu o be a ruta bana go dira eng? O be a ba ruta go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ka mehla lindelani o be a šoma gabotse ka dipalo 2. o be a kgona go bala go ya go ile 3. mohumagadi ndlovu a ruta mphato go ntšha



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	nkwe	nkweša	nkwatiša		
		ntlo	ntlaba	ntliša		
	BALA	Nkwe o dutše ka ntlong. Nkwe o dutše ka ntlong o hlakantšha dipalo. Nkwe o nkweša bohloko ka gore o šoma ka maatla. Nkwe o šoma ka maatla gore dipoelo tša gagwe di se ke tša ntlaba. Bana ba go tšwafa ba a nkwatiša. Ba a nkwatiša ka gore ba ka se fetše go araba dipotšišo ka nako.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke dutše ka ntlong. Ke dutše ka ntlong ke butše lehlabaphefo. Ke butše lehlabaphefo ka gore go a fiša. Lehlabaphefo le a ntlaba ka gore le sen yegile. Re ngwala dipalo. Re ngwala dipalo tša boleta. Re araba dipotšišo. Re araba dipotšišo tša go ntlaba. Morutiši o a nkwatiša ge a botšiša dipotšišo tša boleta.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: boleta Ngwala potšišo ka: nkwe				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntseba	ntsebile	ntsebiša		

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntseba. Bagwera baka ba ntseba ka go kgona dipalo. Ba ntsebile ka gore ke kgonne dipalo ka moka. Ke kgona go ntšha le go hlakantšha. Dipalo tša go ntšha di bose kudi. Ke tšona tša go ntsebiša dipalo. Ka mehla ge ke feditše go hlakantšha dipalo ke ema pele ga lehlabaphefo gore ke hwetše moya woo o hlwekilego.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Bagwera ba ka ba ntseba ka eng? Bagwera ba ka ba ntseba ka _____. 2. Ke dipalo dife tše di bose kudu? Dipalo tša _____ di bose kudu
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipalo Ngwala potšišo ka: ntseba
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
---	--------------------------	------------	--------------	--------	-----------	--------

	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola	
--	--------------	-------	---------	--------	--

	BALA	Bo ntšola lepai. Ba ntšola lepai la nkwe. Ba ntšola lepai la nkwe ka gore ba nyaka go ntšeela lona. Lepai la nkwe le boleta. Lepai la nkwe le nkweša borutho. Ba ntšola lepai gomme ba tšwa ka lehlabaphefo. Batho ba ba nyaka go nhlakantšha hlogo.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Ba ntšola eng? Ba ntšola _____. 2. Lepai la nkwe le bjang? Lepai la _____ le boleta.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.
--	---------------	--





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola		
		ntseba	ntsebiša	ntsebile		
	BALA					<p>Ka mehla Lindelani o be a šoma gabotse ka Dipalo. O be a kgona go bala go ya go ile. O be a kgona go hlakantšha dipalo ka hlogo. O be a nagana gore Dipalo di boleta. Ge</p>
		<p>Mohumagadi Ndlovu a ruta mphato go ntšha, Lindelani o be a nagana gore go boleta. Go swana le Lindelani lenna ba <u>ntseba</u> ka go kgona dipalo. Ba ile ba <u>ntšea</u> ba nkiša seyalemoyeng gore ke bolele ka dipalo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lindelani o be a šoma bjang ka dipalo? Lindelani o be a šoma _____ ka dipalo. Lindelani o be a kgona go dira eng ka hlogo? be a kgona go _____ ka hlogo. Mohumagadi Ndlovu o be a ruta bana go dira eng? O be a ba ruta go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ka mehla lindelani o be a šoma gabotse ka dipalo 2. o be a kgona go bala go ya go ile 3. mohumagadi ndlovu a ruta mphato go ntšha



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	nkwe	nkweša	nkwatiša		
		ntlo	ntlaba	ntliša		
	BALA	Nkwe o dutše ka ntlong. Nkwe o dutše ka ntlong o hlakantšha dipalo. Nkwe o nkweša bohloko ka gore o šoma ka maatla. Nkwe o šoma ka maatla gore dipoelo tša gagwe di se ke tša ntlaba. Bana ba go tšwafa ba a nkwatiša. Ba a nkwatiša ka gore ba ka se fetše go araba dipotšišo ka nako.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke dutše ka ntlong. Ke dutše ka ntlong ke butše lehlabaphefo. Ke butše lehlabaphefo ka gore go a fiša. Lehlabaphefo le a ntlaba ka gore le sen yegile. Re ngwala dipalo. Re ngwala dipalo tša boleta. Re araba dipotšišo. Re araba dipotšišo tša go ntlaba. Morutiši o a nkwatiša ge a botšiša dipotšišo tša boleta.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: boleta Ngwala potšišo ka: nkwe				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntseba	ntsebile	ntsebiša		

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntseba. Bagwera baka ba ntseba ka go kgona dipalo. Ba ntsebile ka gore ke kgonne dipalo ka moka. Ke kgona go ntšha le go hlakantšha. Dipalo tša go ntšha di bose kudi. Ke tšona tša go ntsebiša dipalo. Ka mehla ge ke feditše go hlakantšha dipalo ke ema pele ga lehlabaphefo gore ke hwetše moya woo o hlwekilego.
--	-------------	--

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera ba ka ba ntseba ka eng? Bagwera ba ka ba ntseba ka _____. 2. Ke dipalo dife tše di bose kudu? Dipalo tša _____ di bose kudu
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipalo Ngwala potšišo ka: ntseba
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
---	--------------------------	------------	--------------	--------	-----------	--------

	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola	
--	--------------	-------	---------	--------	--

	BALA	Bo ntšola lepai. Ba ntšola lepai la nkwe. Ba ntšola lepai la nkwe ka gore ba nyaka go ntšeela lona. Lepai la nkwe le boleta. Lepai la nkwe le nkweša borutho. Ba ntšola lepai gomme ba tšwa ka lehlabaphefo. Batho ba ba nyaka go nhlakantšha hlogo.
--	-------------	--

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ba ntšola eng? Ba ntšola _____. 2. Lepai la nkwe le bjang? Lepai la _____ le boleta.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.
--	---------------	--





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola		
		ntseba	ntsebiša	ntsebile		
	BALA					<p>Ka mehla Lindelani o be a šoma gabotse ka Dipalo. O be a kgona go bala go ya go ile. O be a kgona go hlakantšha dipalo ka hlogo. O be a nagana gore Dipalo di boleta. Ge</p>
		<p>Mohumagadi Ndlovu a ruta mphato go ntšha, Lindelani o be a nagana gore go boleta. Go swana le Lindelani lenna ba <u>ntseba</u> ka go kgona dipalo. Ba ile ba <u>ntšea</u> ba nkiša seyalemoyeng gore ke bolele ka dipalo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lindelani o be a šoma bjang ka dipalo? Lindelani o be a šoma _____ ka dipalo. Lindelani o be a kgona go dira eng ka hlogo? be a kgona go _____ ka hlogo. Mohumagadi Ndlovu o be a ruta bana go dira eng? O be a ba ruta go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ka mehla lindelani o be a šoma gabotse ka dipalo 2. o be a kgona go bala go ya go ile 3. mohumagadi ndlovu a ruta mphato go ntšha



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	nkwe	nkweša	nkwatiša		
		ntlo	ntlaba	ntliša		
	BALA	Nkwe o dutše ka ntlong. Nkwe o dutše ka ntlong o hlakantšha dipalo. Nkwe o nkweša bohloko ka gore o šoma ka maatla. Nkwe o šoma ka maatla gore dipoelo tša gagwe di se ke tša ntlaba. Bana ba go tšwafa ba a nkwatiša. Ba a nkwatiša ka gore ba ka se fetše go araba dipotšišo ka nako.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke dutše ka ntlong. Ke dutše ka ntlong ke butše lehlabaphefo. Ke butše lehlabaphefo ka gore go a fiša. Lehlabaphefo le a ntlaba ka gore le sen yegile. Re ngwala dipalo. Re ngwala dipalo tša boleta. Re araba dipotšišo. Re araba dipotšišo tša go ntlaba. Morutiši o a nkwatiša ge a botšiša dipotšišo tša boleta.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: boleta Ngwala potšišo ka: nkwe				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntseba	ntsebile	ntsebiša		

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntseba. Bagwera baka ba ntseba ka go kgona dipalo. Ba ntsebile ka gore ke kgonne dipalo ka moka. Ke kgona go ntšha le go hlakantšha. Dipalo tša go ntšha di bose kudi. Ke tšona tša go ntsebiša dipalo. Ka mehla ge ke feditše go hlakantšha dipalo ke ema pele ga lehlabaphefo gore ke hwetše moya woo o hlwekilego.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Bagwera ba ka ba ntseba ka eng? Bagwera ba ka ba ntseba ka _____. 2. Ke dipalo dife tše di bose kudu? Dipalo tša _____ di bose kudu
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipalo Ngwala potšišo ka: ntseba
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
---	--------------------------	------------	--------------	--------	-----------	--------

	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola	
--	--------------	-------	---------	--------	--

	BALA	Bo ntšola lepai. Ba ntšola lepai la nkwe. Ba ntšola lepai la nkwe ka gore ba nyaka go ntšeela lona. Lepai la nkwe le boleta. Lepai la nkwe le nkweša borutho. Ba ntšola lepai gomme ba tšwa ka lehlabaphefo. Batho ba ba nyaka go nhlakantšha hlogo.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Ba ntšola eng? Ba ntšola _____. 2. Lepai la nkwe le bjang? Lepai la _____ le boleta.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.
--	---------------	--





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola		
		ntseba	ntsebiša	ntsebile		
	BALA					<p>Ka mehla Lindelani o be a šoma gabotse ka Dipalo. O be a kgona go bala go ya go ile. O be a kgona go hlakantšha dipalo ka hlogo. O be a nagana gore Dipalo di boleta. Ge</p>
		<p>Mohumagadi Ndlovu a ruta mphato go ntšha, Lindelani o be a nagana gore go boleta. Go swana le Lindelani lenna ba <u>ntseba</u> ka go kgona dipalo. Ba ile ba <u>ntšea</u> ba nkiša seyalemoyeng gore ke bolele ka dipalo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lindelani o be a šoma bjang ka dipalo? Lindelani o be a šoma _____ ka dipalo. Lindelani o be a kgona go dira eng ka hlogo? be a kgona go _____ ka hlogo. Mohumagadi Ndlovu o be a ruta bana go dira eng? O be a ba ruta go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ka mehla lindelani o be a šoma gabotse ka dipalo 2. o be a kgona go bala go ya go ile 3. mohumagadi ndlovu a ruta mphato go ntšha



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	nkwe	nkweša	nkwatiša		
		ntlo	ntlaba	ntliša		
	BALA	Nkwe o dutše ka ntlong. Nkwe o dutše ka ntlong o hlakantšha dipalo. Nkwe o nkweša bohloko ka gore o šoma ka maatla. Nkwe o šoma ka maatla gore dipoelo tša gagwe di se ke tša ntlaba. Bana ba go tšwafa ba a nkwatiša. Ba a nkwatiša ka gore ba ka se fetše go araba dipotšišo ka nako.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke dutše ka ntlong. Ke dutše ka ntlong ke butše lehlabaphefo. Ke butše lehlabaphefo ka gore go a fiša. Lehlabaphefo le a ntlaba ka gore le sen yegile. Re ngwala dipalo. Re ngwala dipalo tša boleta. Re araba dipotšišo. Re araba dipotšišo tša go ntlaba. Morutiši o a nkwatiša ge a botšiša dipotšišo tša boleta.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: boleta Ngwala potšišo ka: nkwe				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntseba	ntsebile	ntsebiša		

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntseba. Bagwera baka ba ntseba ka go kgona dipalo. Ba ntsebile ka gore ke kgonne dipalo ka moka. Ke kgona go ntšha le go hlakantšha. Dipalo tša go ntšha di bose kudi. Ke tšona tša go ntsebiša dipalo. Ka mehla ge ke feditše go hlakantšha dipalo ke ema pele ga lehlabaphefo gore ke hwetše moya woo o hlwekilego.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Bagwera ba ka ba ntseba ka eng? Bagwera ba ka ba ntseba ka _____. 2. Ke dipalo dife tše di bose kudu? Dipalo tša _____ di bose kudu
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipalo Ngwala potšišo ka: ntseba
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
---	--------------------------	------------	--------------	--------	-----------	--------

	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola	
--	--------------	-------	---------	--------	--

	BALA	Bo ntšola lepai. Ba ntšola lepai la nkwe. Ba ntšola lepai la nkwe ka gore ba nyaka go ntšeela lona. Lepai la nkwe le boleta. Lepai la nkwe le nkweša borutho. Ba ntšola lepai gomme ba tšwa ka lehlabaphefo. Batho ba ba nyaka go nhlakantšha hlogo.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Ba ntšola eng? Ba ntšola _____. 2. Lepai la nkwe le bjang? Lepai la _____ le boleta.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.
--	---------------	--





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola		
		ntseba	ntsebiša	ntsebile		
	BALA					<p>Ka mehla Lindelani o be a šoma gabotse ka Dipalo. O be a kgona go bala go ya go ile. O be a kgona go hlakantšha dipalo ka hlogo. O be a nagana gore Dipalo di boleta. Ge</p>
		<p>Mohumagadi Ndlovu a ruta mphato go ntšha, Lindelani o be a nagana gore go boleta. Go swana le Lindelani lenna ba <u>ntseba</u> ka go kgona dipalo. Ba ile ba <u>ntšea</u> ba nkiša seyalemoyeng gore ke bolele ka dipalo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lindelani o be a šoma bjang ka dipalo? Lindelani o be a šoma _____ ka dipalo. Lindelani o be a kgona go dira eng ka hlogo? be a kgona go _____ ka hlogo. Mohumagadi Ndlovu o be a ruta bana go dira eng? O be a ba ruta go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ka mehla lindelani o be a šoma gabotse ka dipalo 2. o be a kgona go bala go ya go ile 3. mohumagadi ndlovu a ruta mphato go ntšha



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	nkwe	nkweša	nkwatiša		
		ntlo	ntlaba	ntliša		
	BALA	Nkwe o dutše ka ntlong. Nkwe o dutše ka ntlong o hlakantšha dipalo. Nkwe o nkweša bohloko ka gore o šoma ka maatla. Nkwe o šoma ka maatla gore dipoelo tša gagwe di se ke tša ntlaba. Bana ba go tšwafa ba a nkwatiša. Ba a nkwatiša ka gore ba ka se fetše go araba dipotšišo ka nako.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Ke dutše ka ntlong. Ke dutše ka ntlong ke butše lehlabaphefo. Ke butše lehlabaphefo ka gore go a fiša. Lehlabaphefo le a ntlaba ka gore le sen yegile. Re ngwala dipalo. Re ngwala dipalo tša boleta. Re araba dipotšišo. Re araba dipotšišo tša go ntlaba. Morutiši o a nkwatiša ge a botšiša dipotšišo tša boleta.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: boleta Ngwala potšišo ka: nkwe				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntseba	ntsebile	ntsebiša		

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntseba. Bagwera baka ba ntseba ka go kgona dipalo. Ba ntsebile ka gore ke kgonne dipalo ka moka. Ke kgona go ntšha le go hlakantšha. Dipalo tša go ntšha di bose kudi. Ke tšona tša go ntsebiša dipalo. Ka mehla ge ke feditše go hlakantšha dipalo ke ema pele ga lehlabaphefo gore ke hwetše moya woo o hlwekilego.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Bagwera ba ka ba ntseba ka eng? Bagwera ba ka ba ntseba ka _____. 2. Ke dipalo dife tše di bose kudu? Dipalo tša _____ di bose kudu
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---


	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipalo Ngwala potšišo ka: ntseba
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
---	--------------------------	------------	--------------	--------	-----------	--------

	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola	
--	--------------	-------	---------	--------	--

	BALA	Bo ntšola lepai. Ba ntšola lepai la nkwe. Ba ntšola lepai la nkwe ka gore ba nyaka go ntšeela lona. Lepai la nkwe le boleta. Lepai la nkwe le nkweša borutho. Ba ntšola lepai gomme ba tšwa ka lehlabaphefo. Batho ba ba nyaka go nhlakantšha hlogo.
--	-------------	--

	NGWALA	1. Ba ntšola eng? Ba ntšola _____. 2. Lepai la nkwe le bjang? Lepai la _____ le boleta.
--	---------------	--

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.
--	---------------	--





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlakantšha	lehlabaphefo	boleta	dipotšišo	dipalo
	BITŠA	ntšea	ntšeela	ntšola		
		ntseba	ntsebiša	ntsebile		
	BALA					<p>Ka mehla Lindelani o be a šoma gabotse ka Dipalo. O be a kgona go bala go ya go ile. O be a kgona go hlakantšha dipalo ka hlogo. O be a nagana gore Dipalo di boleta. Ge</p>
		<p>Mohumagadi Ndlovu a ruta mphato go ntšha, Lindelani o be a nagana gore go boleta. Go swana le Lindelani lenna ba <u>ntseba</u> ka go kgona dipalo. Ba ile ba <u>ntšea</u> ba nkiša seyalemoyeng gore ke bolele ka dipalo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lindelani o be a šoma bjang ka dipalo? Lindelani o be a šoma _____ ka dipalo. Lindelani o be a kgona go dira eng ka hlogo? be a kgona go _____ ka hlogo. Mohumagadi Ndlovu o be a ruta bana go dira eng? O be a ba ruta go _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. ka mehla lindelani o be a šoma gabotse ka dipalo 2. o be a kgona go bala go ya go ile 3. mohumagadi ndlovu a ruta mphato go ntšha



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara, ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara,ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara, ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara,ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba mpona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara, ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara,ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara, ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara, ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara, ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara, ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara,ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara,ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara,ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara, ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara,ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara, ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara, ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA







Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara,ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA







Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara,ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara, ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara, ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara,ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara, ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara,ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA







Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara,ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA







Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara,ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara,ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara, ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara,ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara, ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara, ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara,ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA







Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara, ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara,ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara,ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara,ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara, ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara, ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	ntseba	ntsebiša	ntsebile		
		ntšea	ntšeela	ntšola		
	BALA	Ke swere sephuthelwana. Ke swere sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ntšeela sephuthelwana sa mma. Bagwera ba ba a ntlaba. Go reng ba ntšeela sephuthelwana? Ga ba ntsebe gore ge nka ba kgwatha, ba tla itshola. Ba beile kae sephuthelwana sa mma. Okare ba se beile ka ntlong, Ge nka ba swara,ba tla itshola.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Nna le bagwera baka re rata bohlagahlaga. Re nyaka go itirela seketswana. Re nyaka go ya ka mošola wa noka ka seketswana. Bagwera baka ba rata go ntšola diaparō. Ba a ntseba gore ke rata bohlagahlaga. Ba ile ba ntsebiša motswala wa bona Nkwe. Go ile gwa ntšea iri feela gore nna le Nkwe re be bagwera.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: sephuthelwana Ngwala potšišo ka: ntšola				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	

	BALA	Bagwera ba ka ba a ntlhakiša. Ba rata go ntšola diaparo ge re bapala. Ba rata go ntlhaba ka mootlwa. Mogwera o mongwe o ile a ntlhaba ka lemao. Ke rata go ba khutela. Ke rata go ba khutela ka mehla. Ke ba khutela tlhakeng ya ntlo. Nako yengwe ke ya ka mošola wa noka. Ga ke nyaka ba mpona. Ge ba npona ba a ntlhakiša. Nna ke rata go ba bona ba sa mpona.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera baka ba ntira eng? Bagwera ba ka ba a _____. 2. Ba rata go ntlhaba ka eng? Ba rata go ntlhaba ka _____. 3. Ke khutela bagwera kae? Ke khutela bagwera _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: mošola Ngwala potšišo ka: tlhaba

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sephuthelwana	bagwera	timela	bohlagahlaga	mošola
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Nna le bagwera re a bapala. Nna le bagwera re bapala <u>khwiting</u> ya noka. Re topile sephuthelwana. Re topile sephuthelwana <u>khwiting</u> ya noka. Go nale eng ka gare ga sephuthelwana? Go nale <u>sekhwama</u> ka gare ga sephuthelwana. Mogwera o a ingwaya. O kare o nale lekhwekhwe. Mma ore lekhwekhwe le a fetela.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nna le bagwera re bapala kae? Nna le bagwera re bapala _____. 2. Nna le bagwera re topile eng? Re topile _____. 3. Mogwera o nale eng? Mogwera o nale _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sephuthelwana

bagwera

timela

bohlagahlaga

mošola



BITŠA

tlhaba

tlhaka

tlhakeng

ntlhakiša

khwiting

sekhwama

lekhwekhwe

khwaere







BALA



Mesong ya Mokibelo, mmago Duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go Malome Harry ka mošola wa noka. 'E ya

gona bjale,' a realo. 'O swanetše go sepela ka pela gore o kgone go boa pele e ba bošego.' Duma o ile a leba ga Malome Harry. O be a se aye kae ge a bona bagwera, Gugu le Themba, ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala khwiting ya noka. O ile a bea sephuthelwana fase gomme a bapala le bagwera. Ba ile ba bona sekhwama sa kgale gomme ba bapala ka sona. Ba bone le khwaere e opela khwiting ya noka. Go fetile diiri a lebetše mošomo wo mmagwe a a mo filego.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mmago Duma o romile Duma neng? romile Duma _____.2. O mo romile Kae? mo romile _____.3. Ge Duma a eya fao o ile a bona bo mang? ile a bona _____.4. Khwaere e be e opela kae? Khwaere e be e opela _____.








LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mmago duma o ile a mo kgopela go iša sephuthelwana go malome hary2. khwaere e opela khwiting ya noka3. gugu le themba ba bapala kgwele ya maoto




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Bana ba bogale. Bana ba bogale ka gore ba bapala khwiting ya noka. Bana ba bapala ka sekhwama. Bana ba bapala ka sekhwama khwiting ya noka. Go nale moya o mogolo. Bana ba bona tlhaka ya ntlo e šikinyega. Ba e bona ba le kgole. Ga ba nyaka go ya gae ka gore ba bona tlhaka e šikinyega. Go nale lešoba tlhakeng. Ke ka fao ge go nale moya e šikinyega.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Buti o opela khwaere. Ba opelela khwiting ya noka. Lehono buti ga a ye khwaereng. Go reng a sa ye khwaereng? Ga a ye khwaereng ka gore o nale lekhwekhwe. Lekhwekhwe le a hlohlonya. Koko o re a tlole ka makhura a kgogo. Makhura a dira gore lekhwekhwe le be kaone. Koko o beile makhura a kgogo tlhakeng ya ntlo. Koko o beile makhura tlhakeng gore a fole.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bogale Ngwala potšišo ka: tlhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
	BITŠA	mphala				

	BALA	Lenyaga ke mphatong wa bobedi. Mphato wa bobedi o bose kudu. Re badile kanegelo ya monna wa sebete. Monna wa sebete o be a sepela ka mphaka le mpheng wa selepe. O be a nyakana le tau. Batho bare ba bone tau mo motseng. Ba re tau yeo e jele Dikgomo. Monna wa sebete o tšhaba gore e ka hlasela batho. O swere mphaka, mpheng le serumula. Joo! Monna yo o bogale e le ruri. Ke tshepa gore o tla e humana tau yeo.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lenyaga ke mphatong wa bokae? Lenyaga ke mphatong wa _____. 2. Re badile kanegelo ya eng? Re badile kanegelo ya _____. 3. Monna o be a swere eng? Monna o be a swere _____ le _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: sebete</p> <p>Ngwala potšišo ka: mphaka</p>





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebete	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	<p>Bagwera ba ka ba rata dintwa. Ba ntweša le Duma ka molapong. Buti ga a gona. O ile khwaereng. Ge buti a le gona o a ntwela. Buti o bogale ebile o nale sebete. O ile a kitimiša Phukubje ka maoto. Buti ga a tšhabe ntwela. O ile a lwa le bašemane ba go dula ka mošola wa noka. O ile a ba tsoša fase ka moka. Buti o tloga a le bogale ba tau.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera ba ka ba rata eng? Bagwera ba ka ba rata _____. 2. Ba ile ba ntweša le mang? Ba ile ba ntweša le _____. 3. Buti o ile a lwa le bo mang? O ile a lwa le _____. 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA					<p>Vusi o be a le bogale. Vusi o be a na le sebeta. O be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla</p> <p>gore a fofe go tšwa godimodimo ga moswinki, ga se a tšhoga. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla go namela sehlare se seteleletelele, ga se a nagana gabedi. Ge a thoma ntwale bašemane ba ka mošola o be a se a tšhoga. O be a rata go ntwela ge ba ntweša le bagwera baka. Vusi o ka mphatong wa ka godimo.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o be a le bjang? Vusi o be a le _____.2. Vusi o be a rata go dira eng? Vusi o be a rata go _____.3. Na Vusi o be a thoma ntwala le bomang? Vusi o ile a thoma ntwala le _____.4. Vusi o be a rata go ntirela eng? Vusi o be a rata go _____.








LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. vusi o be a le bogale2. vusi o be a na le sebetse3. o be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Bana ba bogale. Bana ba bogale ka gore ba bapala khwiting ya noka. Bana ba bapala ka sekhwama. Bana ba bapala ka sekhwama khwiting ya noka. Go nale moya o mogolo. Bana ba bona tlhaka ya ntlo e šikinyega. Ba e bona ba le kgole. Ga ba nyaka go ya gae ka gore ba bona tlhaka e šikinyega. Go nale lešoba tlhakeng. Ke ka fao ge go nale moya e šikinyega.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Buti o opela khwaere. Ba opelela khwiting ya noka. Lehono buti ga a ye khwaereng. Go reng a sa ye khwaereng? Ga a ye khwaereng ka gore o nale lekhwekhwe. Lekhwekhwe le a hlohlonya. Koko o re a tlole ka makhura a kgogo. Makhura a dira gore lekhwekhwe le be kaone. Koko o beile makhura a kgogo tlhakeng ya ntlo. Koko o beile makhura tlhakeng gore a fole.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bogale Ngwala potšišo ka: tlhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
	BITŠA	mphala				

	BALA	Lenyaga ke mphatong wa bobedi. Mphato wa bobedi o bose kudu. Re badile kanegelo ya monna wa sebete. Monna wa sebete o be a sepela ka mphaka le mpheng wa selepe. O be a nyakana le tau. Batho bare ba bone tau mo motseng. Ba re tau yeo e jele Dikgomo. Monna wa sebete o tšhaba gore e ka hlasela batho. O swere mphaka, mpheng le serumula. Joo! Monna yo o bogale e le ruri. Ke tshepa gore o tla e humana tau yeo.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lenyaga ke mphatong wa bokae? Lenyaga ke mphatong wa _____. 2. Re badile kanegelo ya eng? Re badile kanegelo ya _____. 3. Monna o be a swere eng? Monna o be a swere _____ le _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: sebete</p> <p>Ngwala potšišo ka: mphaka</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebete	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	<p>Bagwera ba ka ba rata dintwa. Ba ntweša le Duma ka molapong. Buti ga a gona. O ile khwaereng. Ge buti a le gona o a ntwela. Buti o bogale ebile o nale sebete. O ile a kitimiša Phukubje ka maoto. Buti ga a tšhabe ntwela. O ile a lwa le bašemane ba go dula ka mošola wa noka. O ile a ba tsoša fase ka moka. Buti o tloga a le bogale ba tau.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera ba ka ba rata eng? Bagwera ba ka ba rata _____. 2. Ba ile ba ntweša le mang? Ba ile ba ntweša le _____. 3. Buti o ile a lwa le bo mang? O ile a lwa le _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bogale

sebeta

molapong

gogolwa

hlohla



BITŠA

mphatong

mphaka

mpheng

mphula

ntwa


ntwela

ntweša

dintwa







BALA







Vusi o be a le bogale. Vusi o be a na le sebeta. O be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla

gore a fofe go tšwa godimodimo ga moswinki, ga se a tšhoga. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla go namela sehlare se seteleletelele, ga se a nagana gabedi. Ge a thoma ntwala le bašemane ba ka mošola o be a se a tšhoga. O be a rata go ntwela ge ba ntweša le bagwera baka. Vusi o ka mphatong wa ka godimo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o be a le bjang? Vusi o be a le _____.2. Vusi o be a rata go dira eng? Vusi o be a rata go _____.3. Na Vusi o be a thoma ntwala le bomang? Vusi o ile a thoma ntwala le _____.4. Vusi o be a rata go ntirela eng? Vusi o be a rata go _____.








LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. vusi o be a le bogale2. vusi o be a na le sebeti3. o be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Bana ba bogale. Bana ba bogale ka gore ba bapala khwiting ya noka. Bana ba bapala ka sekhwama. Bana ba bapala ka sekhwama khwiting ya noka. Go nale moya o mogolo. Bana ba bona tlhaka ya ntlo e šikinyega. Ba e bona ba le kgole. Ga ba nyaka go ya gae ka gore ba bona tlhaka e šikinyega. Go nale lešoba tlhakeng. Ke ka fao ge go nale moya e šikinyega.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Buti o opela khwaere. Ba opelela khwiting ya noka. Lehono buti ga a ye khwaereng. Go reng a sa ye khwaereng? Ga a ye khwaereng ka gore o nale lekhwekhwe. Lekhwekhwe le a hlohlonya. Koko o re a tlole ka makhura a kgogo. Makhura a dira gore lekhwekhwe le be kaone. Koko o beile makhura a kgogo tlhakeng ya ntlo. Koko o beile makhura tlhakeng gore a fole.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bogale Ngwala potšišo ka: tlhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
	BITŠA	mphala				

	BALA	Lenyaga ke mphatong wa bobedi. Mphato wa bobedi o bose kudu. Re badile kanegelo ya monna wa sebete. Monna wa sebete o be a sepela ka mphaka le mpheng wa selepe. O be a nyakana le tau. Batho bare ba bone tau mo motseng. Ba re tau yeo e jele Dikgomo. Monna wa sebete o tšhaba gore e ka hlasela batho. O swere mphaka, mpheng le serumula. Joo! Monna yo o bogale e le ruri. Ke tshepa gore o tla e humana tau yeo.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lenyaga ke mphatong wa bokae? Lenyaga ke mphatong wa _____. 2. Re badile kanegelo ya eng? Re badile kanegelo ya _____. 3. Monna o be a swere eng? Monna o be a swere _____ le _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: sebete</p> <p>Ngwala potšišo ka: mphaka</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebete	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	<p>Bagwera ba ka ba rata dintwa. Ba ntweša le Duma ka molapong. Buti ga a gona. O ile khwaereng. Ge buti a le gona o a ntwela. Buti o bogale ebile o nale sebete. O ile a kitimiša Phukubje ka maoto. Buti ga a tšhabe ntwela. O ile a lwa le bašemane ba go dula ka mošola wa noka. O ile a ba tsoša fase ka moka. Buti o tloga a le bogale ba tau.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera ba ka ba rata eng? Bagwera ba ka ba rata _____. 2. Ba ile ba ntweša le mang? Ba ile ba ntweša le _____. 3. Buti o ile a lwa le bo mang? O ile a lwa le _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bogale

sebeta

molapong

gogolwa

hlohla



BITŠA

mphatong

mphaka

mpheng

mphula

ntwa


ntwela

ntweša

dintwa







BALA







Vusi o be a le bogale. Vusi o be a na le sebeta. O be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla

gore a fofe go tšwa godimodimo ga moswinki, ga se a tšhoga. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla go namela sehlare se seteleletelele, ga se a nagana gabedi. Ge a thoma ntwala le bašemane ba ka mošola o be a se a tšhoga. O be a rata go ntwela ge ba ntweša le bagwera baka. Vusi o ka mphatong wa ka godimo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o be a le bjang? Vusi o be a le _____.2. Vusi o be a rata go dira eng? Vusi o be a rata go _____.3. Na Vusi o be a thoma ntwala le bomang? Vusi o ile a thoma ntwala le _____.4. Vusi o be a rata go ntirela eng? Vusi o be a rata go _____.








LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. vusi o be a le bogale2. vusi o be a na le sebeta3. o be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Bana ba bogale. Bana ba bogale ka gore ba bapala khwiting ya noka. Bana ba bapala ka sekhwama. Bana ba bapala ka sekhwama khwiting ya noka. Go nale moya o mogolo. Bana ba bona tlhaka ya ntlo e šikinyega. Ba e bona ba le kgole. Ga ba nyaka go ya gae ka gore ba bona tlhaka e šikinyega. Go nale lešoba tlhakeng. Ke ka fao ge go nale moya e šikinyega.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Buti o opela khwaere. Ba opelela khwiting ya noka. Lehono buti ga a ye khwaereng. Go reng a sa ye khwaereng? Ga a ye khwaereng ka gore o nale lekhwekhwe. Lekhwekhwe le a hlohlonya. Koko o re a tlole ka makhura a kgogo. Makhura a dira gore lekhwekhwe le be kaone. Koko o beile makhura a kgogo tlhakeng ya ntlo. Koko o beile makhura tlhakeng gore a fole.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bogale Ngwala potšišo ka: tlhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
	BITŠA	mphala				

	BALA	Lenyaga ke mphatong wa bobedi. Mphato wa bobedi o bose kudu. Re badile kanegelo ya monna wa sebete. Monna wa sebete o be a sepela ka mphaka le mpheng wa selepe. O be a nyakana le tau. Batho bare ba bone tau mo motseng. Ba re tau yeo e jele Dikgomo. Monna wa sebete o tšhaba gore e ka hlasela batho. O swere mphaka, mpheng le serumula. Joo! Monna yo o bogale e le ruri. Ke tshepa gore o tla e humana tau yeo.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lenyaga ke mphatong wa bokae? Lenyaga ke mphatong wa _____. 2. Re badile kanegelo ya eng? Re badile kanegelo ya _____. 3. Monna o be a swere eng? Monna o be a swere _____ le _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: sebete</p> <p>Ngwala potšišo ka: mphaka</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebete	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	<p>Bagwera ba ka ba rata dintwa. Ba ntweša le Duma ka molapong. Buti ga a gona. O ile khwaereng. Ge buti a le gona o a ntwela. Buti o bogale ebile o nale sebete. O ile a kitimiša Phukubje ka maoto. Buti ga a tšhabe ntwela. O ile a lwa le bašemane ba go dula ka mošola wa noka. O ile a ba tsoša fase ka moka. Buti o tloga a le bogale ba tau.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera ba ka ba rata eng? Bagwera ba ka ba rata _____. 2. Ba ile ba ntweša le mang? Ba ile ba ntweša le _____. 3. Buti o ile a lwa le bo mang? O ile a lwa le _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	

	BALA	 <p>Vusi o be a le bogale. Vusi o be a na le sebeta. O be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla gore a fofe go tšwa godimodimo ga moswinki, ga se a tšhoga. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla go namela sehlare se seteleletelele, ga se a nagana gabedi. Ge a thoma ntwale bašemane ba ka mošola o be a se a tšhoga. O be a rata go ntwela ge ba ntweša le bagwera baka. Vusi o ka mphatong wa ka godimo.</p>
--	-------------	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o be a le bjang? Vusi o be a le _____.2. Vusi o be a rata go dira eng? Vusi o be a rata go _____.3. Na Vusi o be a thoma ntwala le bomang? Vusi o ile a thoma ntwala le _____.4. Vusi o be a rata go ntirela eng? Vusi o be a rata go _____.








LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. vusi o be a le bogale2. vusi o be a na le sebeta3. o be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Bana ba bogale. Bana ba bogale ka gore ba bapala khwiting ya noka. Bana ba bapala ka sekhwama. Bana ba bapala ka sekhwama khwiting ya noka. Go nale moya o mogolo. Bana ba bona tlhaka ya ntlo e šikinyega. Ba e bona ba le kgole. Ga ba nyaka go ya gae ka gore ba bona tlhaka e šikinyega. Go nale lešoba tlhakeng. Ke ka fao ge go nale moya e šikinyega.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Buti o opela khwaere. Ba opelela khwiting ya noka. Lehono buti ga a ye khwaereng. Go reng a sa ye khwaereng? Ga a ye khwaereng ka gore o nale lekhwekhwe. Lekhwekhwe le a hlohlonya. Koko o re a tlole ka makhura a kgogo. Makhura a dira gore lekhwekhwe le be kaone. Koko o beile makhura a kgogo tlhakeng ya ntlo. Koko o beile makhura tlhakeng gore a fole.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bogale Ngwala potšišo ka: tlhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
	BITŠA	mphala				

	BALA	Lenyaga ke mphatong wa bobedi. Mphato wa bobedi o bose kudu. Re badile kanegelo ya monna wa sebete. Monna wa sebete o be a sepela ka mphaka le mpheng wa selepe. O be a nyakana le tau. Batho bare ba bone tau mo motseng. Ba re tau yeo e jele Dikgomo. Monna wa sebete o tšhaba gore e ka hlasela batho. O swere mphaka, mpheng le serumula. Joo! Monna yo o bogale e le ruri. Ke tshepa gore o tla e humana tau yeo.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lenyaga ke mphatong wa bokae? Lenyaga ke mphatong wa _____. 2. Re badile kanegelo ya eng? Re badile kanegelo ya _____. 3. Monna o be a swere eng? Monna o be a swere _____ le _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: sebete</p> <p>Ngwala potšišo ka: mphaka</p>





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebete	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	<p>Bagwera ba ka ba rata dintwa. Ba ntweša le Duma ka molapong. Buti ga a gona. O ile khwaereng. Ge buti a le gona o a ntwela. Buti o bogale ebile o nale sebete. O ile a kitimiša Phukubje ka maoto. Buti ga a tšhabe ntwela. O ile a lwa le bašemane ba go dula ka mošola wa noka. O ile a ba tsoša fase ka moka. Buti o tloga a le bogale ba tau.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera ba ka ba rata eng? Bagwera ba ka ba rata _____. 2. Ba ile ba ntweša le mang? Ba ile ba ntweša le _____. 3. Buti o ile a lwa le bo mang? O ile a lwa le _____. 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA					<p>Vusi o be a le bogale. Vusi o be a na le sebeta. O be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla</p> <p>gore a fofe go tšwa godimodimo ga moswinki, ga se a tšhoga. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla go namela sehlare se seteleletelele, ga se a nagana gabedi. Ge a thoma ntwale bašemane ba ka mošola o be a se a tšhoga. O be a rata go ntwela ge ba ntweša le bagwera baka. Vusi o ka mphatong wa ka godimo.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o be a le bjang? Vusi o be a le _____.2. Vusi o be a rata go dira eng? Vusi o be a rata go _____.3. Na Vusi o be a thoma ntwala le bomang? Vusi o ile a thoma ntwala le _____.4. Vusi o be a rata go ntirela eng? Vusi o be a rata go _____.








LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. vusi o be a le bogale2. vusi o be a na le sebeta3. o be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Bana ba bogale. Bana ba bogale ka gore ba bapala khwiting ya noka. Bana ba bapala ka sekhwama. Bana ba bapala ka sekhwama khwiting ya noka. Go nale moya o mogolo. Bana ba bona tlhaka ya ntlo e šikinyega. Ba e bona ba le kgole. Ga ba nyaka go ya gae ka gore ba bona tlhaka e šikinyega. Go nale lešoba tlhakeng. Ke ka fao ge go nale moya e šikinyega.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Buti o opela khwaere. Ba opelela khwiting ya noka. Lehono buti ga a ye khwaereng. Go reng a sa ye khwaereng? Ga a ye khwaereng ka gore o nale lekhwekhwe. Lekhwekhwe le a hlohlonya. Koko o re a tlole ka makhura a kgogo. Makhura a dira gore lekhwekhwe le be kaone. Koko o beile makhura a kgogo tlhakeng ya ntlo. Koko o beile makhura tlhakeng gore a fole.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bogale Ngwala potšišo ka: tlhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
	BITŠA	mphala				

	BALA	<p>Lenyaga ke mphatong wa bobedi. Mphato wa bobedi o bose kudu. Re badile kanegelo ya monna wa sebete. Monna wa sebete o be a sepela ka mphaka le mpheng wa selepe. O be a nyakana le tau. Batho bare ba bone tau mo motseng. Ba re tau yeo e jele Dikgomo. Monna wa sebete o tšhaba gore e ka hlasela batho. O swere mphaka, mpheng le serumula. Joo! Monna yo o bogale e le ruri. Ke tshepa gore o tla e humana tau yeo.</p>
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lenyaga ke mphatong wa bokae? Lenyaga ke mphatong wa _____. 2. Re badile kanegelo ya eng? Re badile kanegelo ya _____. 3. Monna o be a swere eng? Monna o be a swere _____ le _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: sebete Ngwala potšišo ka: mphaka</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebete	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	ntwā	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	<p>Bagwera ba ka ba rata dintwa. Ba ntweša le Duma ka molapong. Buti ga a gona. O ile khwaereng. Ge buti a le gona o a ntwela. Buti o bogale ebile o nale sebete. O ile a kitimiša Phukubje ka maoto. Buti ga a tšhabe ntwā. O ile a lwa le bašemane ba go dula ka mošola wa noka. O ile a ba tsoša fase ka moka. Buti o tloga a le bogale ba tau.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera ba ka ba rata eng? Bagwera ba ka ba rata _____. 2. Ba ile ba ntweša le mang? Ba ile ba ntweša le _____. 3. Buti o ile a lwa le bo mang? O ile a lwa le _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bogale

sebeta

molapong

gogolwa

hlohla



BITŠA

mphatong

mphaka

mpheng

mphula

ntwa


ntwela

ntweša

dintwa







BALA







Vusi o be a le bogale. Vusi o be a na le sebeta. O be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla

gore a fofe go tšwa godimodimo ga moswinki, ga se a tšhoga. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla go namela sehlare se seteleletelele, ga se a nagana gabedi. Ge a thoma ntwale bašemane ba ka mošola o be a se a tšhoga. O be a rata go ntwela ge ba ntweša le bagwera baka. Vusi o ka mphatong wa ka godimo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o be a le bjang? Vusi o be a le _____.2. Vusi o be a rata go dira eng? Vusi o be a rata go _____.3. Na Vusi o be a thoma ntwala le bomang? Vusi o ile a thoma ntwala le _____.4. Vusi o be a rata go ntirela eng? Vusi o be a rata go _____.








LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. vusi o be a le bogale2. vusi o be a na le sebeta3. o be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Bana ba bogale. Bana ba bogale ka gore ba bapala khwiting ya noka. Bana ba bapala ka sekhwama. Bana ba bapala ka sekhwama khwiting ya noka. Go nale moya o mogolo. Bana ba bona tlhaka ya ntlo e šikinyega. Ba e bona ba le kgole. Ga ba nyaka go ya gae ka gore ba bona tlhaka e šikinyega. Go nale lešoba tlhakeng. Ke ka fao ge go nale moya e šikinyega.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Buti o opela khwaere. Ba opelela khwiting ya noka. Lehono buti ga a ye khwaereng. Go reng a sa ye khwaereng? Ga a ye khwaereng ka gore o nale lekhwekhwe. Lekhwekhwe le a hlohlonya. Koko o re a tlole ka makhura a kgogo. Makhura a dira gore lekhwekhwe le be kaone. Koko o beile makhura a kgogo tlhakeng ya ntlo. Koko o beile makhura tlhakeng gore a fole.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bogale Ngwala potšišo ka: tlhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
	BITŠA	mphala				

	BALA	Lenyaga ke mphatong wa bobedi. Mphato wa bobedi o bose kudu. Re badile kanegelo ya monna wa sebete. Monna wa sebete o be a sepela ka mphaka le mpheng wa selepe. O be a nyakana le tau. Batho bare ba bone tau mo motseng. Ba re tau yeo e jele Dikgomo. Monna wa sebete o tšhaba gore e ka hlasela batho. O swere mphaka, mpheng le serumula. Joo! Monna yo o bogale e le ruri. Ke tshepa gore o tla e humana tau yeo.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lenyaga ke mphatong wa bokae? Lenyaga ke mphatong wa _____. 2. Re badile kanegelo ya eng? Re badile kanegelo ya _____. 3. Monna o be a swere eng? Monna o be a swere _____ le _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: sebete</p> <p>Ngwala potšišo ka: mphaka</p>





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebete	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	<p>Bagwera ba ka ba rata dintwa. Ba ntweša le Duma ka molapong. Buti ga a gona. O ile khwaereng. Ge buti a le gona o a ntwela. Buti o bogale ebile o nale sebete. O ile a kitimiša Phukubje ka maoto. Buti ga a tšhabe ntwela. O ile a lwa le bašemane ba go dula ka mošola wa noka. O ile a ba tsoša fase ka moka. Buti o tloga a le bogale ba tau.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera ba ka ba rata eng? Bagwera ba ka ba rata _____. 2. Ba ile ba ntweša le mang? Ba ile ba ntweša le _____. 3. Buti o ile a lwa le bo mang? O ile a lwa le _____. 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA					<p>Vusi o be a le bogale. Vusi o be a na le sebeta. O be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla</p> <p>gore a fofe go tšwa godimodimo ga moswinki, ga se a tšhoga. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla go namela sehlare se seteleletelele, ga se a nagana gabedi. Ge a thoma ntwala le bašemane ba ka mošola o be a se a tšhoga. O be a rata go ntwela ge ba ntweša le bagwera baka. Vusi o ka mphatong wa ka godimo.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o be a le bjang? Vusi o be a le _____.2. Vusi o be a rata go dira eng? Vusi o be a rata go _____.3. Na Vusi o be a thoma ntwala le bomang? Vusi o ile a thoma ntwala le _____.4. Vusi o be a rata go ntirela eng? Vusi o be a rata go _____.








LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. vusi o be a le bogale2. vusi o be a na le sebeti3. o be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Bana ba bogale. Bana ba bogale ka gore ba bapala khwiting ya noka. Bana ba bapala ka sekhwama. Bana ba bapala ka sekhwama khwiting ya noka. Go nale moya o mogolo. Bana ba bona tlhaka ya ntlo e šikinyega. Ba e bona ba le kgole. Ga ba nyaka go ya gae ka gore ba bona tlhaka e šikinyega. Go nale lešoba tlhakeng. Ke ka fao ge go nale moya e šikinyega.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Buti o opela khwaere. Ba opelela khwiting ya noka. Lehono buti ga a ye khwaereng. Go reng a sa ye khwaereng? Ga a ye khwaereng ka gore o nale lekhwekhwe. Lekhwekhwe le a hlohlonya. Koko o re a tlole ka makhura a kgogo. Makhura a dira gore lekhwekhwe le be kaone. Koko o beile makhura a kgogo tlhakeng ya ntlo. Koko o beile makhura tlhakeng gore a fole.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bogale Ngwala potšišo ka: tlhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
	BITŠA	mphala				

	BALA	Lenyaga ke mphatong wa bobedi. Mphato wa bobedi o bose kudu. Re badile kanegelo ya monna wa sebete. Monna wa sebete o be a sepela ka mphaka le mpheng wa selepe. O be a nyakana le tau. Batho bare ba bone tau mo motseng. Ba re tau yeo e jele Dikgomo. Monna wa sebete o tšhaba gore e ka hlasela batho. O swere mphaka, mpheng le serumula. Joo! Monna yo o bogale e le ruri. Ke tshepa gore o tla e humana tau yeo.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lenyaga ke mphatong wa bokae? Lenyaga ke mphatong wa _____. 2. Re badile kanegelo ya eng? Re badile kanegelo ya _____. 3. Monna o be a swere eng? Monna o be a swere _____ le _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: sebete</p> <p>Ngwala potšišo ka: mphaka</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebete	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	<p>Bagwera ba ka ba rata dintwa. Ba ntweša le Duma ka molapong. Buti ga a gona. O ile khwaereng. Ge buti a le gona o a ntwela. Buti o bogale ebile o nale sebete. O ile a kitimiša Phukubje ka maoto. Buti ga a tšhabe ntwela. O ile a lwa le bašemane ba go dula ka mošola wa noka. O ile a ba tsoša fase ka moka. Buti o tloga a le bogale ba tau.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera ba ka ba rata eng? Bagwera ba ka ba rata _____. 2. Ba ile ba ntweša le mang? Ba ile ba ntweša le _____. 3. Buti o ile a lwa le bo mang? O ile a lwa le _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bogale

sebeta

molapong

gogolwa

hlohla



BITŠA

mphatong

mphaka

mpheng

mphula

ntwa


ntwela

ntweša

dintwa







BALA







Vusi o be a le bogale. Vusi o be a na le sebeta. O be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla

gore a fofe go tšwa godimodimo ga moswinki, ga se a tšhoga. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla go namela sehlare se seteleletelele, ga se a nagana gabedi. Ge a thoma ntwala le bašemane ba ka mošola o be a se a tšhoga. O be a rata go ntwela ge ba ntweša le bagwera baka. Vusi o ka mphatong wa ka godimo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o be a le bjang? Vusi o be a le _____.2. Vusi o be a rata go dira eng? Vusi o be a rata go _____.3. Na Vusi o be a thoma ntwala le bomang? Vusi o ile a thoma ntwala le _____.4. Vusi o be a rata go ntirela eng? Vusi o be a rata go _____.








LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. vusi o be a le bogale2. vusi o be a na le sebeti3. o be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Bana ba bogale. Bana ba bogale ka gore ba bapala khwiting ya noka. Bana ba bapala ka sekhwama. Bana ba bapala ka sekhwama khwiting ya noka. Go nale moya o mogolo. Bana ba bona tlhaka ya ntlo e šikinyega. Ba e bona ba le kgole. Ga ba nyaka go ya gae ka gore ba bona tlhaka e šikinyega. Go nale lešoba tlhakeng. Ke ka fao ge go nale moya e šikinyega.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Buti o opela khwaere. Ba opelela khwiting ya noka. Lehono buti ga a ye khwaereng. Go reng a sa ye khwaereng? Ga a ye khwaereng ka gore o nale lekhwekhwe. Lekhwekhwe le a hlohlonya. Koko o re a tlole ka makhura a kgogo. Makhura a dira gore lekhwekhwe le be kaone. Koko o beile makhura a kgogo tlhakeng ya ntlo. Koko o beile makhura tlhakeng gore a fole.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bogale Ngwala potšišo ka: tlhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
	BITŠA	mphala				

	BALA	<p>Lenyaga ke mphatong wa bobedi. Mphato wa bobedi o bose kudu. Re badile kanegelo ya monna wa sebete. Monna wa sebete o be a sepela ka mphaka le mpheng wa selepe. O be a nyakana le tau. Batho bare ba bone tau mo motseng. Ba re tau yeo e jele Dikgomo. Monna wa sebete o tšhaba gore e ka hlasela batho. O swere mphaka, mpheng le serumula. Joo! Monna yo o bogale e le ruri. Ke tshepa gore o tla e humana tau yeo.</p>
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lenyaga ke mphatong wa bokae? Lenyaga ke mphatong wa _____. 2. Re badile kanegelo ya eng? Re badile kanegelo ya _____. 3. Monna o be a swere eng? Monna o be a swere _____ le _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.</p>
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: sebete Ngwala potšišo ka: mphaka</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebete	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	ntwā	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	<p>Bagwera ba ka ba rata dintwa. Ba ntweša le Duma ka molapong. Buti ga a gona. O ile khwaereng. Ge buti a le gona o a ntwela. Buti o bogale ebile o nale sebete. O ile a kitimiša Phukubje ka maoto. Buti ga a tšhabe ntwā. O ile a lwa le bašemane ba go dula ka mošola wa noka. O ile a ba tsoša fase ka moka. Buti o tloga a le bogale ba tau.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera ba ka ba rata eng? Bagwera ba ka ba rata _____. 2. Ba ile ba ntweša le mang? Ba ile ba ntweša le _____. 3. Buti o ile a lwa le bo mang? O ile a lwa le _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bogale

sebeta

molapong

gogolwa

hlohla



BITŠA

mphatong

mphaka

mpheng

mphula

ntwa


ntwela

ntweša

dintwa







BALA



Vusi o be a le bogale. Vusi o be a na le sebeta. O be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla

gore a fofe go tšwa godimodimo ga moswinki, ga se a tšhoga. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla go namela sehlare se seteleletelele, ga se a nagana gabedi. Ge a thoma ntwala le bašemane ba ka mošola o be a se a tšhoga. O be a rata go ntwela ge ba ntweša le bagwera baka. Vusi o ka mphatong wa ka godimo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o be a le bjang? Vusi o be a le _____.2. Vusi o be a rata go dira eng? Vusi o be a rata go _____.3. Na Vusi o be a thoma ntwala le bomang? Vusi o ile a thoma ntwala le _____.4. Vusi o be a rata go ntirela eng? Vusi o be a rata go _____.








LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. vusi o be a le bogale2. vusi o be a na le sebeti3. o be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Bana ba bogale. Bana ba bogale ka gore ba bapala khwiting ya noka. Bana ba bapala ka sekhwama. Bana ba bapala ka sekhwama khwiting ya noka. Go nale moya o mogolo. Bana ba bona tlhaka ya ntlo e šikinyega. Ba e bona ba le kgole. Ga ba nyaka go ya gae ka gore ba bona tlhaka e šikinyega. Go nale lešoba tlhakeng. Ke ka fao ge go nale moya e šikinyega.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Buti o opela khwaere. Ba opelela khwiting ya noka. Lehono buti ga a ye khwaereng. Go reng a sa ye khwaereng? Ga a ye khwaereng ka gore o nale lekhwekhwe. Lekhwekhwe le a hlohlonya. Koko o re a tlole ka makhura a kgogo. Makhura a dira gore lekhwekhwe le be kaone. Koko o beile makhura a kgogo tlhakeng ya ntlo. Koko o beile makhura tlhakeng gore a fole.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bogale Ngwala potšišo ka: tlhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
	BITŠA	mphala				

	BALA	Lenyaga ke mphatong wa bobedi. Mphato wa bobedi o bose kudu. Re badile kanegelo ya monna wa sebete. Monna wa sebete o be a sepela ka mphaka le mpheng wa selepe. O be a nyakana le tau. Batho bare ba bone tau mo motseng. Ba re tau yeo e jele Dikgomo. Monna wa sebete o tšhaba gore e ka hlasela batho. O swere mphaka, mpheng le serumula. Joo! Monna yo o bogale e le ruri. Ke tshepa gore o tla e humana tau yeo.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lenyaga ke mphatong wa bokae? Lenyaga ke mphatong wa _____. 2. Re badile kanegelo ya eng? Re badile kanegelo ya _____. 3. Monna o be a swere eng? Monna o be a swere _____ le _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: sebete</p> <p>Ngwala potšišo ka: mphaka</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebete	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	<p>Bagwera ba ka ba rata dintwa. Ba ntweša le Duma ka molapong. Buti ga a gona. O ile khwaereng. Ge buti a le gona o a ntwela. Buti o bogale ebile o nale sebete. O ile a kitimiša Phukubje ka maoto. Buti ga a tšhabe ntwela. O ile a lwa le bašemane ba go dula ka mošola wa noka. O ile a ba tsoša fase ka moka. Buti o tloga a le bogale ba tau.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera ba ka ba rata eng? Bagwera ba ka ba rata _____. 2. Ba ile ba ntweša le mang? Ba ile ba ntweša le _____. 3. Buti o ile a lwa le bo mang? O ile a lwa le _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bogale

sebeta

molapong

gogolwa

hlohla



BITŠA

mphatong

mphaka

mpheng

mphula

ntwa


ntwela

ntweša

dintwa







BALA



Vusi o be a le bogale. Vusi o be a na le sebeta. O be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla

gore a fofe go tšwa godimodimo ga moswinki, ga se a tšhoga. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla go namela sehlare se seteleletelele, ga se a nagana gabedi. Ge a thoma ntwala le bašemane ba ka mošola o be a se a tšhoga. O be a rata go ntwela ge ba ntweša le bagwera baka. Vusi o ka mphatong wa ka godimo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o be a le bjang? Vusi o be a le _____.2. Vusi o be a rata go dira eng? Vusi o be a rata go _____.3. Na Vusi o be a thoma ntwala le bomang? Vusi o ile a thoma ntwala le _____.4. Vusi o be a rata go ntirela eng? Vusi o be a rata go _____.








LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. vusi o be a le bogale2. vusi o be a na le sebetse3. o be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Bana ba bogale. Bana ba bogale ka gore ba bapala khwiting ya noka. Bana ba bapala ka sekhwama. Bana ba bapala ka sekhwama khwiting ya noka. Go nale moya o mogolo. Bana ba bona tlhaka ya ntlo e šikinyega. Ba e bona ba le kgole. Ga ba nyaka go ya gae ka gore ba bona tlhaka e šikinyega. Go nale lešoba tlhakeng. Ke ka fao ge go nale moya e šikinyega.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Buti o opela khwaere. Ba opelela khwiting ya noka. Lehono buti ga a ye khwaereng. Go reng a sa ye khwaereng? Ga a ye khwaereng ka gore o nale lekhwekhwe. Lekhwekhwe le a hlohlonya. Koko o re a tlole ka makhura a kgogo. Makhura a dira gore lekhwekhwe le be kaone. Koko o beile makhura a kgogo tlhakeng ya ntlo. Koko o beile makhura tlhakeng gore a fole.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bogale Ngwala potšišo ka: tlhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
	BITŠA	mphala				

	BALA	Lenyaga ke mphatong wa bobedi. Mphato wa bobedi o bose kudu. Re badile kanegelo ya monna wa sebete. Monna wa sebete o be a sepela ka mphaka le mpheng wa selepe. O be a nyakana le tau. Batho bare ba bone tau mo motseng. Ba re tau yeo e jele Dikgomo. Monna wa sebete o tšhaba gore e ka hlasela batho. O swere mphaka, mpheng le serumula. Joo! Monna yo o bogale e le ruri. Ke tshepa gore o tla e humana tau yeo.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lenyaga ke mphatong wa bokae? Lenyaga ke mphatong wa _____. 2. Re badile kanegelo ya eng? Re badile kanegelo ya _____. 3. Monna o be a swere eng? Monna o be a swere _____ le _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: sebete</p> <p>Ngwala potšišo ka: mphaka</p>





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebete	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	<p>Bagwera ba ka ba rata dintwa. Ba ntweša le Duma ka molapong. Buti ga a gona. O ile khwaereng. Ge buti a le gona o a ntwela. Buti o bogale ebile o nale sebete. O ile a kitimiša Phukubje ka maoto. Buti ga a tšhabe ntwela. O ile a lwa le bašemane ba go dula ka mošola wa noka. O ile a ba tsoša fase ka moka. Buti o tloga a le bogale ba tau.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera ba ka ba rata eng? Bagwera ba ka ba rata _____. 2. Ba ile ba ntweša le mang? Ba ile ba ntweša le _____. 3. Buti o ile a lwa le bo mang? O ile a lwa le _____. 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA					<p>Vusi o be a le bogale. Vusi o be a na le sebeta. O be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla</p> <p>gore a fofe go tšwa godimodimo ga moswinki, ga se a tšhoga. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla go namela sehlare se seteleletelele, ga se a nagana gabedi. Ge a thoma ntwala le bašemane ba ka mošola o be a se a tšhoga. O be a rata go ntwela ge ba ntweša le bagwera baka. Vusi o ka mphatong wa ka godimo.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o be a le bjang? Vusi o be a le _____.2. Vusi o be a rata go dira eng? Vusi o be a rata go _____.3. Na Vusi o be a thoma ntwala le bomang? Vusi o ile a thoma ntwala le _____.4. Vusi o be a rata go ntirela eng? Vusi o be a rata go _____.








LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. vusi o be a le bogale2. vusi o be a na le sebeta3. o be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Bana ba bogale. Bana ba bogale ka gore ba bapala khwiting ya noka. Bana ba bapala ka sekhwama. Bana ba bapala ka sekhwama khwiting ya noka. Go nale moya o mogolo. Bana ba bona tlhaka ya ntlo e šikinyega. Ba e bona ba le kgole. Ga ba nyaka go ya gae ka gore ba bona tlhaka e šikinyega. Go nale lešoba tlhakeng. Ke ka fao ge go nale moya e šikinyega.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Buti o opela khwaere. Ba opelela khwiting ya noka. Lehono buti ga a ye khwaereng. Go reng a sa ye khwaereng? Ga a ye khwaereng ka gore o nale lekhwekhwe. Lekhwekhwe le a hlohlonya. Koko o re a tlole ka makhura a kgogo. Makhura a dira gore lekhwekhwe le be kaone. Koko o beile makhura a kgogo tlhakeng ya ntlo. Koko o beile makhura tlhakeng gore a fole.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bogale Ngwala potšišo ka: tlhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
	BITŠA	mphala				

	BALA	Lenyaga ke mphatong wa bobedi. Mphato wa bobedi o bose kudu. Re badile kanegelo ya monna wa sebete. Monna wa sebete o be a sepela ka mphaka le mpheng wa selepe. O be a nyakana le tau. Batho bare ba bone tau mo motseng. Ba re tau yeo e jele Dikgomo. Monna wa sebete o tšhaba gore e ka hlasela batho. O swere mphaka, mpheng le serumula. Joo! Monna yo o bogale e le ruri. Ke tshepa gore o tla e humana tau yeo.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lenyaga ke mphatong wa bokae? Lenyaga ke mphatong wa _____. 2. Re badile kanegelo ya eng? Re badile kanegelo ya _____. 3. Monna o be a swere eng? Monna o be a swere _____ le _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: sebete</p> <p>Ngwala potšišo ka: mphaka</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebete	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	<p>Bagwera ba ka ba rata dintwa. Ba ntweša le Duma ka molapong. Buti ga a gona. O ile khwaereng. Ge buti a le gona o a ntwela. Buti o bogale ebile o nale sebete. O ile a kitimiša Phukubje ka maoto. Buti ga a tšhabe ntwela. O ile a lwa le bašemane ba go dula ka mošola wa noka. O ile a ba tsoša fase ka moka. Buti o tloga a le bogale ba tau.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera ba ka ba rata eng? Bagwera ba ka ba rata _____. 2. Ba ile ba ntweša le mang? Ba ile ba ntweša le _____. 3. Buti o ile a lwa le bo mang? O ile a lwa le _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bogale

sebeta

molapong

gogolwa

hlohla



BITŠA

mphatong

mphaka

mpheng

mphula

ntwa


ntwela

ntweša

dintwa







BALA



Vusi o be a le bogale. Vusi o be a na le sebeta. O be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla

gore a fofe go tšwa godimodimo ga moswinki, ga se a tšhoga. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla go namela sehlare se seteleletelele, ga se a nagana gabedi. Ge a thoma ntwala le bašemane ba ka mošola o be a se a tšhoga. O be a rata go ntwela ge ba ntweša le bagwera baka. Vusi o ka mphatong wa ka godimo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o be a le bjang? Vusi o be a le _____.2. Vusi o be a rata go dira eng? Vusi o be a rata go _____.3. Na Vusi o be a thoma ntwala le bomang? Vusi o ile a thoma ntwala le _____.4. Vusi o be a rata go ntirela eng? Vusi o be a rata go _____.








LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. vusi o be a le bogale2. vusi o be a na le sebeti3. o be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Bana ba bogale. Bana ba bogale ka gore ba bapala khwiting ya noka. Bana ba bapala ka sekhwama. Bana ba bapala ka sekhwama khwiting ya noka. Go nale moya o mogolo. Bana ba bona tlhaka ya ntlo e šikinyega. Ba e bona ba le kgole. Ga ba nyaka go ya gae ka gore ba bona tlhaka e šikinyega. Go nale lešoba tlhakeng. Ke ka fao ge go nale moya e šikinyega.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Buti o opela khwaere. Ba opelela khwiting ya noka. Lehono buti ga a ye khwaereng. Go reng a sa ye khwaereng? Ga a ye khwaereng ka gore o nale lekhwekhwe. Lekhwekhwe le a hlohlonya. Koko o re a tlole ka makhura a kgogo. Makhura a dira gore lekhwekhwe le be kaone. Koko o beile makhura a kgogo tlhakeng ya ntlo. Koko o beile makhura tlhakeng gore a fole.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bogale Ngwala potšišo ka: tlhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
	BITŠA	mphala				

	BALA	Lenyaga ke mphatong wa bobedi. Mphato wa bobedi o bose kudu. Re badile kanegelo ya monna wa sebete. Monna wa sebete o be a sepela ka mphaka le mpheng wa selepe. O be a nyakana le tau. Batho bare ba bone tau mo motseng. Ba re tau yeo e jele Dikgomo. Monna wa sebete o tšhaba gore e ka hlasela batho. O swere mphaka, mpheng le serumula. Joo! Monna yo o bogale e le ruri. Ke tshepa gore o tla e humana tau yeo.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lenyaga ke mphatong wa bokae? Lenyaga ke mphatong wa _____. 2. Re badile kanegelo ya eng? Re badile kanegelo ya _____. 3. Monna o be a swere eng? Monna o be a swere _____ le _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: sebete</p> <p>Ngwala potšišo ka: mphaka</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebete	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	<p>Bagwera ba ka ba rata dintwa. Ba ntweša le Duma ka molapong. Buti ga a gona. O ile khwaereng. Ge buti a le gona o a ntwela. Buti o bogale ebile o nale sebete. O ile a kitimiša Phukubje ka maoto. Buti ga a tšhabe ntwela. O ile a lwa le bašemane ba go dula ka mošola wa noka. O ile a ba tsoša fase ka moka. Buti o tloga a le bogale ba tau.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera ba ka ba rata eng? Bagwera ba ka ba rata _____. 2. Ba ile ba ntweša le mang? Ba ile ba ntweša le _____. 3. Buti o ile a lwa le bo mang? O ile a lwa le _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bogale

sebeta

molapong

gogolwa

hlohla



BITŠA

mphatong

mphaka

mpheng

mphula

ntwa

ntwela

ntweša

dintwa







BALA



Vusi o be a le bogale. Vusi o be a na le sebeta. O be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla

gore a fofe go tšwa godimodimo ga moswinki, ga se a tšhoga. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla go namela sehlare se seteleletelele, ga se a nagana gabedi. Ge a thoma ntwala le bašemane ba ka mošola o be a se a tšhoga. O be a rata go ntwela ge ba ntweša le bagwera baka. Vusi o ka mphatong wa ka godimo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o be a le bjang? Vusi o be a le _____.2. Vusi o be a rata go dira eng? Vusi o be a rata go _____.3. Na Vusi o be a thoma ntwala le bomang? Vusi o ile a thoma ntwala le _____.4. Vusi o be a rata go ntirela eng? Vusi o be a rata go _____.








LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. vusi o be a le bogale2. vusi o be a na le sebeti3. o be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Bana ba bogale. Bana ba bogale ka gore ba bapala khwiting ya noka. Bana ba bapala ka sekhwama. Bana ba bapala ka sekhwama khwiting ya noka. Go nale moya o mogolo. Bana ba bona tlhaka ya ntlo e šikinyega. Ba e bona ba le kgole. Ga ba nyaka go ya gae ka gore ba bona tlhaka e šikinyega. Go nale lešoba tlhakeng. Ke ka fao ge go nale moya e šikinyega.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Buti o opela khwaere. Ba opelela khwiting ya noka. Lehono buti ga a ye khwaereng. Go reng a sa ye khwaereng? Ga a ye khwaereng ka gore o nale lekhwekhwe. Lekhwekhwe le a hlohlonya. Koko o re a tlole ka makhura a kgogo. Makhura a dira gore lekhwekhwe le be kaone. Koko o beile makhura a kgogo tlhakeng ya ntlo. Koko o beile makhura tlhakeng gore a fole.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bogale Ngwala potšišo ka: tlhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
	BITŠA	mphala				

	<p>BALA</p>	<p>Lenyaga ke mphatong wa bobedi. Mphato wa bobedi o bose kudu. Re badile kanegelo ya monna wa sebete. Monna wa sebete o be a sepela ka mphaka le mpheng wa selepe. O be a nyakana le tau. Batho bare ba bone tau mo motseng. Ba re tau yeo e jele Dikgomo. Monna wa sebete o tšhaba gore e ka hlasela batho. O swere mphaka, mpheng le serumula. Joo! Monna yo o bogale e le ruri. Ke tshepa gore o tla e humana tau yeo.</p>
	<p>NGWALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lenyaga ke mphatong wa bokae? Lenyaga ke mphatong wa _____. 2. Re badile kanegelo ya eng? Re badile kanegelo ya _____. 3. Monna o be a swere eng? Monna o be a swere _____ le _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	<p>BALA</p>	<p>Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.</p>
	<p>NGWALA</p>	<p>Ngwala lefoko ka: sebete Ngwala potšišo ka: mphaka</p>





LABORARO MOŠONGWANA 1

	<p>LEBELELA O BOLELE</p>	<p>bogale</p>	<p>sebete</p>	<p>molapong</p>	<p>gogolwa</p>	<p>hlohla</p>
	<p>BITŠA</p>	<p>ntwa</p>	<p>ntwela</p>	<p>ntweša</p>	<p>dintwa</p>	
	<p>BALA</p>	<p>Bagwera ba ka ba rata dintwa. Ba ntweša le Duma ka molapong. Buti ga a gona. O ile khwaereng. Ge buti a le gona o a ntwela. Buti o bogale ebile o nale sebete. O ile a kitimiša Phukubje ka maoto. Buti ga a tšhabe ntwela. O ile a lwa le bašemane ba go dula ka mošola wa noka. O ile a ba tsoša fase ka moka. Buti o tloga a le bogale ba tau.</p>				
	<p>NGWALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera ba ka ba rata eng? Bagwera ba ka ba rata _____. 2. Ba ile ba ntweša le mang? Ba ile ba ntweša le _____. 3. Buti o ile a lwa le bo mang? O ile a lwa le _____. 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA					<p>Vusi o be a le bogale. Vusi o be a na le sebeta. O be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla</p> <p>gore a fofe go tšwa godimodimo ga moswinki, ga se a tšhoga. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla go namela sehlare se seteleletelele, ga se a nagana gabedi. Ge a thoma ntwala le bašemane ba ka mošola o be a se a tšhoga. O be a rata go ntwela ge ba ntweša le bagwera baka. Vusi o ka mphatong wa ka godimo.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o be a le bjang? Vusi o be a le _____.2. Vusi o be a rata go dira eng? Vusi o be a rata go _____.3. Na Vusi o be a thoma ntwala le bomang? Vusi o ile a thoma ntwala le _____.4. Vusi o be a rata go ntirela eng? Vusi o be a rata go _____.








LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. vusi o be a le bogale2. vusi o be a na le sebeti3. o be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Bana ba bogale. Bana ba bogale ka gore ba bapala khwiting ya noka. Bana ba bapala ka sekhwama. Bana ba bapala ka sekhwama khwiting ya noka. Go nale moya o mogolo. Bana ba bona tlhaka ya ntlo e šikinyega. Ba e bona ba le kgole. Ga ba nyaka go ya gae ka gore ba bona tlhaka e šikinyega. Go nale lešoba tlhakeng. Ke ka fao ge go nale moya e šikinyega.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Buti o opela khwaere. Ba opelela khwiting ya noka. Lehono buti ga a ye khwaereng. Go reng a sa ye khwaereng? Ga a ye khwaereng ka gore o nale lekhwekhwe. Lekhwekhwe le a hlohlonya. Koko o re a tlole ka makhura a kgogo. Makhura a dira gore lekhwekhwe le be kaone. Koko o beile makhura a kgogo tlhakeng ya ntlo. Koko o beile makhura tlhakeng gore a fole.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bogale Ngwala potšišo ka: tlhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
	BITŠA	mphala				

	BALA	Lenyaga ke mphatong wa bobedi. Mphato wa bobedi o bose kudu. Re badile kanegelo ya monna wa sebete. Monna wa sebete o be a sepela ka mphaka le mpheng wa selepe. O be a nyakana le tau. Batho bare ba bone tau mo motseng. Ba re tau yeo e jele Dikgomo. Monna wa sebete o tšhaba gore e ka hlasela batho. O swere mphaka, mpheng le serumula. Joo! Monna yo o bogale e le ruri. Ke tshepa gore o tla e humana tau yeo.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lenyaga ke mphatong wa bokae? Lenyaga ke mphatong wa _____. 2. Re badile kanegelo ya eng? Re badile kanegelo ya _____. 3. Monna o be a swere eng? Monna o be a swere _____ le _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: sebete</p> <p>Ngwala potšišo ka: mphaka</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebete	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	<p>Bagwera ba ka ba rata dintwa. Ba ntweša le Duma ka molapong. Buti ga a gona. O ile khwaereng. Ge buti a le gona o a ntwela. Buti o bogale ebile o nale sebete. O ile a kitimiša Phukubje ka maoto. Buti ga a tšhabe ntwela. O ile a lwa le bašemane ba go dula ka mošola wa noka. O ile a ba tsoša fase ka moka. Buti o tloga a le bogale ba tau.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera ba ka ba rata eng? Bagwera ba ka ba rata _____. 2. Ba ile ba ntweša le mang? Ba ile ba ntweša le _____. 3. Buti o ile a lwa le bo mang? O ile a lwa le _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	

	BALA	 <p>Vusi o be a le bogale. Vusi o be a na le sebeta. O be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla gore a fofe go tšwa godimodimo ga moswinki, ga se a tšhoga. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla go namela sehlare se seteleletelele, ga se a nagana gabedi. Ge a thoma ntwale bašemane ba ka mošola o be a se a tšhoga. O be a rata go ntwela ge ba ntweša le bagwera baka. Vusi o ka mphatong wa ka godimo.</p>
--	-------------	---





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o be a le bjang? Vusi o be a le _____.2. Vusi o be a rata go dira eng? Vusi o be a rata go _____.3. Na Vusi o be a thoma ntwala le bomang? Vusi o ile a thoma ntwala le _____.4. Vusi o be a rata go ntirela eng? Vusi o be a rata go _____.








LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. vusi o be a le bogale2. vusi o be a na le sebeta3. o be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Bana ba bogale. Bana ba bogale ka gore ba bapala khwiting ya noka. Bana ba bapala ka sekhwama. Bana ba bapala ka sekhwama khwiting ya noka. Go nale moya o mogolo. Bana ba bona tlhaka ya ntlo e šikinyega. Ba e bona ba le kgole. Ga ba nyaka go ya gae ka gore ba bona tlhaka e šikinyega. Go nale lešoba tlhakeng. Ke ka fao ge go nale moya e šikinyega.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Buti o opela khwaere. Ba opelela khwiting ya noka. Lehono buti ga a ye khwaereng. Go reng a sa ye khwaereng? Ga a ye khwaereng ka gore o nale lekhwekhwe. Lekhwekhwe le a hlohlonya. Koko o re a tlole ka makhura a kgogo. Makhura a dira gore lekhwekhwe le be kaone. Koko o beile makhura a kgogo tlhakeng ya ntlo. Koko o beile makhura tlhakeng gore a fole.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bogale Ngwala potšišo ka: tlhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
	BITŠA	mphala				

	BALA	Lenyaga ke mphatong wa bobedi. Mphato wa bobedi o bose kudu. Re badile kanegelo ya monna wa sebete. Monna wa sebete o be a sepela ka mphaka le mpheng wa selepe. O be a nyakana le tau. Batho bare ba bone tau mo motseng. Ba re tau yeo e jele Dikgomo. Monna wa sebete o tšhaba gore e ka hlasela batho. O swere mphaka, mpheng le serumula. Joo! Monna yo o bogale e le ruri. Ke tshepa gore o tla e humana tau yeo.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lenyaga ke mphatong wa bokae? Lenyaga ke mphatong wa _____. 2. Re badile kanegelo ya eng? Re badile kanegelo ya _____. 3. Monna o be a swere eng? Monna o be a swere _____ le _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: sebete</p> <p>Ngwala potšišo ka: mphaka</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebete	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	<p>Bagwera ba ka ba rata dintwa. Ba ntweša le Duma ka molapong. Buti ga a gona. O ile khwaereng. Ge buti a le gona o a ntwela. Buti o bogale ebile o nale sebete. O ile a kitimiša Phukubje ka maoto. Buti ga a tšhabe ntwela. O ile a lwa le bašemane ba go dula ka mošola wa noka. O ile a ba tsoša fase ka moka. Buti o tloga a le bogale ba tau.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera ba ka ba rata eng? Bagwera ba ka ba rata _____. 2. Ba ile ba ntweša le mang? Ba ile ba ntweša le _____. 3. Buti o ile a lwa le bo mang? O ile a lwa le _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bogale

sebeta

molapong

gogolwa

hlohla



BITŠA

mphatong

mphaka

mpheng

mphula

ntwa


ntwela

ntweša

dintwa







BALA







Vusi o be a le bogale. Vusi o be a na le sebeta. O be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla

gore a fofe go tšwa godimodimo ga moswinki, ga se a tšhoga. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla go namela sehlare se seteleletelele, ga se a nagana gabedi. Ge a thoma ntwala le bašemane ba ka mošola o be a se a tšhoga. O be a rata go ntwela ge ba ntweša le bagwera baka. Vusi o ka mphatong wa ka godimo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o be a le bjang? Vusi o be a le _____.2. Vusi o be a rata go dira eng? Vusi o be a rata go _____.3. Na Vusi o be a thoma ntwala le bomang? Vusi o ile a thoma ntwala le _____.4. Vusi o be a rata go ntirela eng? Vusi o be a rata go _____.








LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. vusi o be a le bogale2. vusi o be a na le sebeta3. o be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Bana ba bogale. Bana ba bogale ka gore ba bapala khwiting ya noka. Bana ba bapala ka sekhwama. Bana ba bapala ka sekhwama khwiting ya noka. Go nale moya o mogolo. Bana ba bona tlhaka ya ntlo e šikinyega. Ba e bona ba le kgole. Ga ba nyaka go ya gae ka gore ba bona tlhaka e šikinyega. Go nale lešoba tlhakeng. Ke ka fao ge go nale moya e šikinyega.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Buti o opela khwaere. Ba opelela khwiting ya noka. Lehono buti ga a ye khwaereng. Go reng a sa ye khwaereng? Ga a ye khwaereng ka gore o nale lekhwekhwe. Lekhwekhwe le a hlohlonya. Koko o re a tlole ka makhura a kgogo. Makhura a dira gore lekhwekhwe le be kaone. Koko o beile makhura a kgogo tlhakeng ya ntlo. Koko o beile makhura tlhakeng gore a fole.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bogale Ngwala potšišo ka: tlhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
	BITŠA	mphala				

	BALA	Lenyaga ke mphatong wa bobedi. Mphato wa bobedi o bose kudu. Re badile kanegelo ya monna wa sebete. Monna wa sebete o be a sepela ka mphaka le mpheng wa selepe. O be a nyakana le tau. Batho bare ba bone tau mo motseng. Ba re tau yeo e jele Dikgomo. Monna wa sebete o tšhaba gore e ka hlasela batho. O swere mphaka, mpheng le serumula. Joo! Monna yo o bogale e le ruri. Ke tshepa gore o tla e humana tau yeo.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lenyaga ke mphatong wa bokae? Lenyaga ke mphatong wa _____. 2. Re badile kanegelo ya eng? Re badile kanegelo ya _____. 3. Monna o be a swere eng? Monna o be a swere _____ le _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: sebete</p> <p>Ngwala potšišo ka: mphaka</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebete	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	<p>Bagwera ba ka ba rata dintwa. Ba ntweša le Duma ka molapong. Buti ga a gona. O ile khwaereng. Ge buti a le gona o a ntwela. Buti o bogale ebile o nale sebete. O ile a kitimiša Phukubje ka maoto. Buti ga a tšhabe ntwela. O ile a lwa le bašemane ba go dula ka mošola wa noka. O ile a ba tsoša fase ka moka. Buti o tloga a le bogale ba tau.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera ba ka ba rata eng? Bagwera ba ka ba rata _____. 2. Ba ile ba ntweša le mang? Ba ile ba ntweša le _____. 3. Buti o ile a lwa le bo mang? O ile a lwa le _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bogale

sebeta

molapong

gogolwa

hlohla



BITŠA

mphatong

mphaka

mpheng

mphula

ntwa

ntwela

ntweša

dintwa







BALA







Vusi o be a le bogale. Vusi o be a na le sebeta. O be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla

gore a fofe go tšwa godimodimo ga moswinki, ga se a tšhoga. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla go namela sehlare se seteleletelele, ga se a nagana gabedi. Ge a thoma ntwala le bašemane ba ka mošola o be a se a tšhoga. O be a rata go ntwela ge ba ntweša le bagwera baka. Vusi o ka mphatong wa ka godimo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o be a le bjang? Vusi o be a le _____.2. Vusi o be a rata go dira eng? Vusi o be a rata go _____.3. Na Vusi o be a thoma ntwala le bomang? Vusi o ile a thoma ntwala le _____.4. Vusi o be a rata go ntirela eng? Vusi o be a rata go _____.








LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. vusi o be a le bogale2. vusi o be a na le sebeta3. o be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Bana ba bogale. Bana ba bogale ka gore ba bapala khwiting ya noka. Bana ba bapala ka sekhwama. Bana ba bapala ka sekhwama khwiting ya noka. Go nale moya o mogolo. Bana ba bona tlhaka ya ntlo e šikinyega. Ba e bona ba le kgole. Ga ba nyaka go ya gae ka gore ba bona tlhaka e šikinyega. Go nale lešoba tlhakeng. Ke ka fao ge go nale moya e šikinyega.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Buti o opela khwaere. Ba opelela khwiting ya noka. Lehono buti ga a ye khwaereng. Go reng a sa ye khwaereng? Ga a ye khwaereng ka gore o nale lekhwekhwe. Lekhwekhwe le a hlohlonya. Koko o re a tlole ka makhura a kgogo. Makhura a dira gore lekhwekhwe le be kaone. Koko o beile makhura a kgogo tlhakeng ya ntlo. Koko o beile makhura tlhakeng gore a fole.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bogale Ngwala potšišo ka: tlhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
	BITŠA	mphala				

	BALA	Lenyaga ke mphatong wa bobedi. Mphato wa bobedi o bose kudu. Re badile kanegelo ya monna wa sebete. Monna wa sebete o be a sepela ka mphaka le mpheng wa selepe. O be a nyakana le tau. Batho bare ba bone tau mo motseng. Ba re tau yeo e jele Dikgomo. Monna wa sebete o tšhaba gore e ka hlasela batho. O swere mphaka, mpheng le serumula. Joo! Monna yo o bogale e le ruri. Ke tshepa gore o tla e humana tau yeo.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lenyaga ke mphatong wa bokae? Lenyaga ke mphatong wa _____. 2. Re badile kanegelo ya eng? Re badile kanegelo ya _____. 3. Monna o be a swere eng? Monna o be a swere _____ le _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: sebete</p> <p>Ngwala potšišo ka: mphaka</p>





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebete	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	<p>Bagwera ba ka ba rata dintwa. Ba ntweša le Duma ka molapong. Buti ga a gona. O ile khwaereng. Ge buti a le gona o a ntwela. Buti o bogale ebile o nale sebete. O ile a kitimiša Phukubje ka maoto. Buti ga a tšhabe ntwela. O ile a lwa le bašemane ba go dula ka mošola wa noka. O ile a ba tsoša fase ka moka. Buti o tloga a le bogale ba tau.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera ba ka ba rata eng? Bagwera ba ka ba rata _____. 2. Ba ile ba ntweša le mang? Ba ile ba ntweša le _____. 3. Buti o ile a lwa le bo mang? O ile a lwa le _____. 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA					<p>Vusi o be a le bogale. Vusi o be a na le sebeta. O be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla</p> <p>gore a fofe go tšwa godimodimo ga moswinki, ga se a tšhoga. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla go namela sehlare se seteleletelele, ga se a nagana gabedi. Ge a thoma ntwala le bašemane ba ka mošola o be a se a tšhoga. O be a rata go ntwela ge ba ntweša le bagwera baka. Vusi o ka mphatong wa ka godimo.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o be a le bjang? Vusi o be a le _____.2. Vusi o be a rata go dira eng? Vusi o be a rata go _____.3. Na Vusi o be a thoma ntwala le bomang? Vusi o ile a thoma ntwala le _____.4. Vusi o be a rata go ntirela eng? Vusi o be a rata go _____.








LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. vusi o be a le bogale2. vusi o be a na le sebeta3. o be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Bana ba bogale. Bana ba bogale ka gore ba bapala khwiting ya noka. Bana ba bapala ka sekhwama. Bana ba bapala ka sekhwama khwiting ya noka. Go nale moya o mogolo. Bana ba bona tlhaka ya ntlo e šikinyega. Ba e bona ba le kgole. Ga ba nyaka go ya gae ka gore ba bona tlhaka e šikinyega. Go nale lešoba tlhakeng. Ke ka fao ge go nale moya e šikinyega.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Buti o opela khwaere. Ba opelela khwiting ya noka. Lehono buti ga a ye khwaereng. Go reng a sa ye khwaereng? Ga a ye khwaereng ka gore o nale lekhwekhwe. Lekhwekhwe le a hlohlonya. Koko o re a tlole ka makhura a kgogo. Makhura a dira gore lekhwekhwe le be kaone. Koko o beile makhura a kgogo tlhakeng ya ntlo. Koko o beile makhura tlhakeng gore a fole.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bogale Ngwala potšišo ka: tlhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
	BITŠA	mphala				

	BALA	Lenyaga ke mphatong wa bobedi. Mphato wa bobedi o bose kudu. Re badile kanegelo ya monna wa sebete. Monna wa sebete o be a sepela ka mphaka le mpheng wa selepe. O be a nyakana le tau. Batho bare ba bone tau mo motseng. Ba re tau yeo e jele Dikgomo. Monna wa sebete o tšhaba gore e ka hlasela batho. O swere mphaka, mpheng le serumula. Joo! Monna yo o bogale e le ruri. Ke tshepa gore o tla e humana tau yeo.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lenyaga ke mphatong wa bokae? Lenyaga ke mphatong wa _____. 2. Re badile kanegelo ya eng? Re badile kanegelo ya _____. 3. Monna o be a swere eng? Monna o be a swere _____ le _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: sebete</p> <p>Ngwala potšišo ka: mphaka</p>





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebete	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	<p>Bagwera ba ka ba rata dintwa. Ba ntweša le Duma ka molapong. Buti ga a gona. O ile khwaereng. Ge buti a le gona o a ntwela. Buti o bogale ebile o nale sebete. O ile a kitimiša Phukubje ka maoto. Buti ga a tšhabe ntwela. O ile a lwa le bašemane ba go dula ka mošola wa noka. O ile a ba tsoša fase ka moka. Buti o tloga a le bogale ba tau.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera ba ka ba rata eng? Bagwera ba ka ba rata _____. 2. Ba ile ba ntweša le mang? Ba ile ba ntweša le _____. 3. Buti o ile a lwa le bo mang? O ile a lwa le _____. 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA					<p>Vusi o be a le bogale. Vusi o be a na le sebeta. O be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla</p> <p>gore a fofe go tšwa godimodimo ga moswinki, ga se a tšhoga. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla go namela sehlare se seteleletelele, ga se a nagana gabedi. Ge a thoma ntwala le bašemane ba ka mošola o be a se a tšhoga. O be a rata go ntwela ge ba ntweša le bagwera baka. Vusi o ka mphatong wa ka godimo.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o be a le bjang? Vusi o be a le _____.2. Vusi o be a rata go dira eng? Vusi o be a rata go _____.3. Na Vusi o be a thoma ntwala le bomang? Vusi o ile a thoma ntwala le _____.4. Vusi o be a rata go ntirela eng? Vusi o be a rata go _____.








LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. vusi o be a le bogale2. vusi o be a na le sebeta3. o be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	tlhaba	tlhaka	tlhakeng	ntlhakiša	
	BITŠA	khwiting	sekhwama	lekhwekhwe	khwaere	
	BALA	Bana ba bogale. Bana ba bogale ka gore ba bapala khwiting ya noka. Bana ba bapala ka sekhwama. Bana ba bapala ka sekhwama khwiting ya noka. Go nale moya o mogolo. Bana ba bona tlhaka ya ntlo e šikinyega. Ba e bona ba le kgole. Ga ba nyaka go ya gae ka gore ba bona tlhaka e šikinyega. Go nale lešoba tlhakeng. Ke ka fao ge go nale moya e šikinyega.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Buti o opela khwaere. Ba opelela khwiting ya noka. Lehono buti ga a ye khwaereng. Go reng a sa ye khwaereng? Ga a ye khwaereng ka gore o nale lekhwekhwe. Lekhwekhwe le a hlohlonya. Koko o re a tlole ka makhura a kgogo. Makhura a dira gore lekhwekhwe le be kaone. Koko o beile makhura a kgogo tlhakeng ya ntlo. Koko o beile makhura tlhakeng gore a fole.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bogale Ngwala potšišo ka: tlhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebeta	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	mphatong	mphaka	mpheng	mphula	
	BITŠA	mphala				

	BALA	Lenyaga ke mphatong wa bobedi. Mphato wa bobedi o bose kudu. Re badile kanegelo ya monna wa sebete. Monna wa sebete o be a sepela ka mphaka le mpheng wa selepe. O be a nyakana le tau. Batho bare ba bone tau mo motseng. Ba re tau yeo e jele Dikgomo. Monna wa sebete o tšhaba gore e ka hlasela batho. O swere mphaka, mpheng le serumula. Joo! Monna yo o bogale e le ruri. Ke tshepa gore o tla e humana tau yeo.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lenyaga ke mphatong wa bokae? Lenyaga ke mphatong wa _____. 2. Re badile kanegelo ya eng? Re badile kanegelo ya _____. 3. Monna o be a swere eng? Monna o be a swere _____ le _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: sebete</p> <p>Ngwala potšišo ka: mphaka</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bogale	sebete	molapong	gogolwa	hlohla
	BITŠA	ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	<p>Bagwera ba ka ba rata dintwa. Ba ntweša le Duma ka molapong. Buti ga a gona. O ile khwaereng. Ge buti a le gona o a ntwela. Buti o bogale ebile o nale sebete. O ile a kitimiša Phukubje ka maoto. Buti ga a tšhabe ntwela. O ile a lwa le bašemane ba go dula ka mošola wa noka. O ile a ba tsoša fase ka moka. Buti o tloga a le bogale ba tau.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagwera ba ka ba rata eng? Bagwera ba ka ba rata _____. 2. Ba ile ba ntweša le mang? Ba ile ba ntweša le _____. 3. Buti o ile a lwa le bo mang? O ile a lwa le _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bogale

sebeta

molapong

gogolwa

hlohla



BITŠA

mphatong

mphaka

mpheng

mphula

ntwa


ntwela

ntweša

dintwa







BALA







Vusi o be a le bogale. Vusi o be a na le sebeta. O be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla

gore a fofe go tšwa godimodimo ga moswinki, ga se a tšhoga. Ge bagwera ba gagwe ba mo hlohla go namela sehlare se seteleletelele, ga se a nagana gabedi. Ge a thoma ntwala le bašemane ba ka mošola o be a se a tšhoga. O be a rata go ntwela ge ba ntweša le bagwera baka. Vusi o ka mphatong wa ka godimo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vusi o be a le bjang? Vusi o be a le _____.2. Vusi o be a rata go dira eng? Vusi o be a rata go _____.3. Na Vusi o be a thoma ntwala le bomang? Vusi o ile a thoma ntwala le _____.4. Vusi o be a rata go ntirela eng? Vusi o be a rata go _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. vusi o be a le bogale2. vusi o be a na le sebetse3. o be a rata go kgantšha gore ga a tšhabe selo







HOME LANGUAGE SEPEDI

BEKE 7






MPHATO 2 KOTARA 2

LETLAKALATŠHOMO



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mphaka	mphatong	mphula	mphala	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	Bana ba ka mphatong wa rena ba rata go ithuta. Ba rata go ithuta mešomo ya matsogo. Lehono ba ithuta go dira dipitša. Ba ithuta go sega letsopa ka mphaka. Ke moka ba le hlakanya le mabu. Ge ba šoma ga ban a dintwa. Ba ithuta gape le go dira mekgabišo. Ba mphala ka go dira mekgabišo. Ba bopa dipitša tše dibotse tša letsopa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o rata go mphula dišo. Bana ba ka mphatong wa rena ba a sega ge a mphutše. Ke moka ntwala e a thoma. Sesi ga a rate dintwa. Ge go nale ntwala o a re kgala. Gape o bapala le rena papadi ya go dikološa. Papadi ya go dikološa e bose kudu. Ge re e bapala re swarana ka motsogo ra thoma go dikologa. Ge e le kgale re dikologa re a lesana gomme o mongwe le mongwe a dikologa a nnoši.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipitša Ngwala potšišo ka: mphaka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	

	BALA	Dimpša di thubile dipitša. Dimpša di thubile dipitša tša rena. Dimpša di thubile dipitša tša rena tša letsopa. Dipitša tša rena di senyegile. Dipitša tša rena di sentšwe ke dimpša. Dipitša tša rena di be di nale mekgabišo ye mebotse. Re tšere nako re dira dipitša tša rena tša letsopa. Ke ikwa ke nyamile kudu. Ke kwa ke nyamile kudu ge dimpša di sentše dipitša tša rena.
	NGWALA	1. Dimpša di thubile eng? Dimpša di thubile _____. 2. Dipitša di dirilwe ka eng? Dipitša di dirilwe ka _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: letsopa Ngwala potšišo ka: dimpša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	Ka gešo go nale mehlare ya dienywa. Mehlare yešo e enywa dienywa tše dibotse. Mehlare ya dienywa e enywa dienywa tše dibotse ka gore re a e hlokomela. Ge re nale meletlo, re dira mekgabišo mehlareng ya dienywa. Ka nako yengwe re dikološa mekgabišo mo mehlareng. Ka nako ya keresemose re hlakanya mabone le maloba gomme ra dira mekgabišo ya keremose.				
	NGWALA	1. Ka gešo go nale eng? Ka gešo go nale _____. 2. Ge re nale meletlo, re dira eng? Ge re nale meletlo re _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

dipitša

letsopa

mekgabišo

dikološa

hlakanya

**BITŠA**

mpša

dimpša

mpšeng

tompša

beakanywa

dienywa

anywa





enywa

**BALA**





Lungi ga se ka a bona selo se sebotse bjale ka dipitša tša go dirwa ke kokoagwe. Kokoagwe o be a hlakanya letsopa go tšwa

mobung. Go Lungi se e be e le maleatlana. Lungi o nyaka go dira dipitša bjale ka kokoagwe. Lungi a botša Koko. Koko a myemyela. Ke tla go ruta go dira dipitša. Lenna ke ithutile go dira dipitša ke nale mengwaga ye seswai go swana le wena. Ke ithutile le go dira mekgabišo ye mebotse. O ka lokela dienywa ka gare ga dipitša. O swanetše go hlokomela dimpša gore di seke tša senya dipitša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a dirago dipitša? _____ o dira dipitša.2. Letsopa le tšwa kae? Letsopa le tšwa _____.3. Ke mang yo a nyago go ithuta go dira dipitša? _____ o nyaka go ithuta go dira dipitša.4. Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwa ye mekae? Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwaga ye _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lungi a botša Koko2. koko a myemyela3. ke tla go ruta go dira dipitša







HOME LANGUAGE SEPEDI

BEKE 7






MPHATO 2 KOTARA 2

LETLAKALATŠHOMO



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mphaka	mphatong	mphula	mphala	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	Bana ba ka mphatong wa rena ba rata go ithuta. Ba rata go ithuta mešomo ya matsogo. Lehono ba ithuta go dira dipitša. Ba ithuta go sega letsopa ka mphaka. Ke moka ba le hlakanya le mabu. Ge ba šoma ga ban a dintwa. Ba ithuta gape le go dira mekgabišo. Ba mphala ka go dira mekgabišo. Ba bopa dipitša tše dibotse tša letsopa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o rata go mphula dišo. Bana ba ka mphatong wa rena ba a sega ge a mphutše. Ke moka ntwala e a thoma. Sesi ga a rate dintwa. Ge go nale ntwala o a re kgala. Gape o bapala le rena papadi ya go dikološa. Papadi ya go dikološa e bose kudu. Ge re e bapala re swarana ka motsogo ra thoma go dikologa. Ge e le kgale re dikologa re a lesana gomme o mongwe le mongwe a dikologa a nnoši.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipitša Ngwala potšišo ka: mphaka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	

	BALA	Dimpša di thubile dipitša. Dimpša di thubile dipitša tša rena. Dimpša di thubile dipitša tša rena tša letsopa. Dipitša tša rena di senyegile. Dipitša tša rena di sentšwe ke dimpša. Dipitša tša rena di be di nale mekgabišo ye mebotse. Re tšere nako re dira dipitša tša rena tša letsopa. Ke ikwa ke nyamile kudu. Ke kwa ke nyamile kudu ge dimpša di sentše dipitša tša rena.
	NGWALA	1. Dimpša di thubile eng? Dimpša di thubile _____. 2. Dipitša di dirilwe ka eng? Dipitša di dirilwe ka _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: letsopa Ngwala potšišo ka: dimpša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	Ka gešo go nale mehlare ya dienywa. Mehlare yešo e enywa dienywa tše dibotse. Mehlare ya dienywa e enywa dienywa tše dibotse ka gore re a e hlokomela. Ge re nale meletlo, re dira mekgabišo mehlareng ya dienywa. Ka nako yenngwe re dikološa mekgabišo mo mehlareng. Ka nako ya keresemose re hlakanya mabone le maloba gomme ra dira mekgabišo ya keremose.				
	NGWALA	1. Ka gešo go nale eng? Ka gešo go nale _____. 2. Ge re nale meletlo, re dira eng? Ge re nale meletlo re _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---





**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	
		beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	 <p>Lungi ga se ka a bona selo se sebotse bjale ka dipitša tša go dirwa ke kokoagwe. Kokoagwe o be a hlakanya letsopa go tšwa mobung. Go Lungi se e be e le maleatlana. Lungi o nyaka go dira dipitša bjale ka kokoagwe. Lungi a botša Koko. Koko a myemyela. Ke tla go ruta go dira dipitša. Lenna ke ithutile go dira dipitša ke nale mengwaga ye seswai go swana le wena. Ke ithutile le go dira mekgabišo ye mebotse. O ka lokela dienywa ka gare ga dipitša. O swanetše go hlokomela dimpša gore di seke tša senya dipitša.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a dirago dipitša? _____ o dira dipitša.2. Letsopa le tšwa kae? Letsopa le tšwa _____.3. Ke mang yo a nyago go ithuta go dira dipitša? _____ o nyaka go ithuta go dira dipitša.4. Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwa ye mekae? Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwaga ye _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lungi a botša Koko2. koko a myemyela3. ke tla go ruta go dira dipitša







HOME LANGUAGE SEPEDI

BEKE 7






MPHATO 2 KOTARA 2

LETLAKALATŠHOMO



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mphaka	mphatong	mphula	mphala	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	Bana ba ka mphatong wa rena ba rata go ithuta. Ba rata go ithuta mešomo ya matsogo. Lehono ba ithuta go dira dipitša. Ba ithuta go sega letsopa ka mphaka. Ke moka ba le hlakanya le mabu. Ge ba šoma ga ban a dintwa. Ba ithuta gape le go dira mekgabišo. Ba mphala ka go dira mekgabišo. Ba bopa dipitša tše dibotse tša letsopa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o rata go mphula dišo. Bana ba ka mphatong wa rena ba a sega ge a mphutše. Ke moka ntwala e a thoma. Sesi ga a rate dintwa. Ge go nale ntwala o a re kgala. Gape o bapala le rena papadi ya go dikološa. Papadi ya go dikološa e bose kudu. Ge re e bapala re swarana ka motsogo ra thoma go dikologa. Ge e le kgale re dikologa re a lesana gomme o mongwe le mongwe a dikologa a nnoši.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipitša Ngwala potšišo ka: mphaka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	

	BALA	Dimpša di thubile dipitša. Dimpša di thubile dipitša tša rena. Dimpša di thubile dipitša tša rena tša letsopa. Dipitša tša rena di senyegile. Dipitša tša rena di sentšwe ke dimpša. Dipitša tša rena di be di nale mekgabišo ye mebotse. Re tšere nako re dira dipitša tša rena tša letsopa. Ke ikwa ke nyamile kudu. Ke kwa ke nyamile kudu ge dimpša di sentše dipitša tša rena.
	NGWALA	1. Dimpša di thubile eng? Dimpša di thubile _____. 2. Dipitša di dirilwe ka eng? Dipitša di dirilwe ka _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: letsopa Ngwala potšišo ka: dimpša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	Ka gešo go nale mehlare ya dienywa. Mehlare yešo e enywa dienywa tše dibotse. Mehlare ya dienywa e enywa dienywa tše dibotse ka gore re a e hlokomela. Ge re nale meletlo, re dira mekgabišo mehlareng ya dienywa. Ka nako yengwe re dikološa mekgabišo mo mehlareng. Ka nako ya keresemose re hlakanya mabone le maloba gomme ra dira mekgabišo ya keremose.				
	NGWALA	1. Ka gešo go nale eng? Ka gešo go nale _____. 2. Ge re nale meletlo, re dira eng? Ge re nale meletlo re _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---





**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	
		beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	 <p>Lungi ga se ka a bona selo se sebotse bjale ka dipitša tša go dirwa ke kokoagwe. Kokoagwe o be a hlakanya letsopa go tšwa mobung. Go Lungi se e be e le maleatlana. Lungi o nyaka go dira dipitša bjale ka kokoagwe. Lungi a botša Koko. Koko a myemyela. Ke tla go ruta go dira dipitša. Lenna ke ithutile go dira dipitša ke nale mengwaga ye seswai go swana le wena. Ke ithutile le go dira mekgabišo ye mebotse. O ka lokela dienywa ka gare ga dipitša. O swanetše go hlokomela dimpša gore di seke tša senya dipitša.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a dirago dipitša? _____ o dira dipitša.2. Letsopa le tšwa kae? Letsopa le tšwa _____.3. Ke mang yo a nyago go ithuta go dira dipitša? _____ o nyaka go ithuta go dira dipitša.4. Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwa ye mekae? Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwaga ye _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lungi a botša Koko2. koko a myemyela3. ke tla go ruta go dira dipitša







HOME LANGUAGE SEPEDI

BEKE 7






MPHATO 2 KOTARA 2

LETLAKALATŠHOMO



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mphaka	mphatong	mphula	mphala	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	Bana ba ka mphatong wa rena ba rata go ithuta. Ba rata go ithuta mešomo ya matsogo. Lehono ba ithuta go dira dipitša. Ba ithuta go sega letsopa ka mphaka. Ke moka ba le hlakanya le mabu. Ge ba šoma ga ban a dintwa. Ba ithuta gape le go dira mekgabišo. Ba mphala ka go dira mekgabišo. Ba bopa dipitša tše dibotse tša letsopa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o rata go mphula dišo. Bana ba ka mphatong wa rena ba a sega ge a mphutše. Ke moka ntwala e a thoma. Sesi ga a rate dintwa. Ge go nale ntwala o a re kgala. Gape o bapala le rena papadi ya go dikološa. Papadi ya go dikološa e bose kudu. Ge re e bapala re swarana ka motsogo ra thoma go dikologa. Ge e le kgale re dikologa re a lesana gomme o mongwe le mongwe a dikologa a nnoši.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipitša Ngwala potšišo ka: mphaka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	

	BALA	Dimpša di thubile dipitša. Dimpša di thubile dipitša tša rena. Dimpša di thubile dipitša tša rena tša letsopa. Dipitša tša rena di senyegile. Dipitša tša rena di sentšwe ke dimpša. Dipitša tša rena di be di nale mekgabišo ye mebotse. Re tšere nako re dira dipitša tša rena tša letsopa. Ke ikwa ke nyamile kudu. Ke kwa ke nyamile kudu ge dimpša di sentše dipitša tša rena.
	NGWALA	1. Dimpša di thubile eng? Dimpša di thubile _____. 2. Dipitša di dirilwe ka eng? Dipitša di dirilwe ka _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: letsopa Ngwala potšišo ka: dimpša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	Ka gešo go nale mehlare ya dienywa. Mehlare yešo e enywa dienywa tše dibotse. Mehlare ya dienywa e enywa dienywa tše dibotse ka gore re a e hlokomela. Ge re nale meletlo, re dira mekgabišo mehlareng ya dienywa. Ka nako yengwe re dikološa mekgabišo mo mehlareng. Ka nako ya keresemose re hlakanya mabone le maloba gomme ra dira mekgabišo ya keremose.				
	NGWALA	1. Ka gešo go nale eng? Ka gešo go nale _____. 2. Ge re nale meletlo, re dira eng? Ge re nale meletlo re _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

dipitša

letsopa

mekgabišo

dikološa

hlakanya

**BITŠA**

mpša

dimpša

mpšeng

tompša

beakanywa

dienywa

anywa





enywa

**BALA**





Lungi ga se ka a bona selo se sebotse bjale ka dipitša tša go dirwa ke kokoagwe. Kokoagwe o be a hlakanya letsopa go tšwa

mobung. Go Lungi se e be e le maleatlana. Lungi o nyaka go dira dipitša bjale ka kokoagwe. Lungi a botša Koko. Koko a myemyela. Ke tla go ruta go dira dipitša. Lenna ke ithutile go dira dipitša ke nale mengwaga ye seswai go swana le wena. Ke ithutile le go dira mekgabišo ye mebotse. O ka lokela dienywa ka gare ga dipitša. O swanetše go hlokomela dimpša gore di seke tša senya dipitša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a dirago dipitša? _____ o dira dipitša.2. Letsopa le tšwa kae? Letsopa le tšwa _____.3. Ke mang yo a nyago go ithuta go dira dipitša? _____ o nyaka go ithuta go dira dipitša.4. Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwa ye mekae? Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwaga ye _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lungi a botša Koko2. koko a myemyela3. ke tla go ruta go dira dipitša







HOME LANGUAGE SEPEDI

BEKE 7






MPHATO 2 KOTARA 2

LETLAKALATŠHOMO



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mphaka	mphatong	mphula	mphala	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	Bana ba ka mphatong wa rena ba rata go ithuta. Ba rata go ithuta mešomo ya matsogo. Lehono ba ithuta go dira dipitša. Ba ithuta go sega letsopa ka mphaka. Ke moka ba le hlakanya le mabu. Ge ba šoma ga ban a dintwa. Ba ithuta gape le go dira mekgabišo. Ba mphala ka go dira mekgabišo. Ba bopa dipitša tše dibotse tša letsopa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Sesi o rata go mphula dišo. Bana ba ka mphatong wa rena ba a sega ge a mphutše. Ke moka ntwala e a thoma. Sesi ga a rate dintwa. Ge go nale ntwala o a re kgala. Gape o bapala le rena papadi ya go dikološa. Papadi ya go dikološa e bose kudu. Ge re e bapala re swarana ka motsogo ra thoma go dikologa. Ge e le kgale re dikologa re a lesana gomme o mongwe le mongwe a dikologa a nnoši.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipitša Ngwala potšišo ka: mphaka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	

	BALA	Dimpša di thubile dipitša. Dimpša di thubile dipitša tša rena. Dimpša di thubile dipitša tša rena tša letsopa. Dipitša tša rena di senyegile. Dipitša tša rena di sentšwe ke dimpša. Dipitša tša rena di be di nale mekgabišo ye mebotse. Re tšere nako re dira dipitša tša rena tša letsopa. Ke ikwa ke nyamile kudu. Ke kwa ke nyamile kudu ge dimpša di sentše dipitša tša rena.
	NGWALA	1. Dimpša di thubile eng? Dimpša di thubile _____. 2. Dipitša di dirilwe ka eng? Dipitša di dirilwe ka _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: letsopa Ngwala potšišo ka: dimpša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	Ka gešo go nale mehlare ya dienywa. Mehlare yešo e enywa dienywa tše dibotse. Mehlare ya dienywa e enywa dienywa tše dibotse ka gore re a e hlokomela. Ge re nale meletlo, re dira mekgabišo mehlareng ya dienywa. Ka nako yenngwe re dikološa mekgabišo mo mehlareng. Ka nako ya keresemose re hlakanya mabone le maloba gomme ra dira mekgabišo ya keremose.				
	NGWALA	1. Ka gešo go nale eng? Ka gešo go nale _____. 2. Ge re nale meletlo, re dira eng? Ge re nale meletlo re _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

dipitša

letsopa

mekgabišo

dikološa

hlakanya

**BITŠA**

mpša

dimpša

mpšeng

tompša

beakanywa

dienywa

anywa





enywa

**BALA**





Lungi ga se ka a bona selo se sebotse bjale ka dipitša tša go dirwa ke kokoagwe. Kokoagwe o be a hlakanya letsopa go tšwa

mobung. Go Lungi se e be e le maleatlana. Lungi o nyaka go dira dipitša bjale ka kokoagwe. Lungi a botša Koko. Koko a myemyela. Ke tla go ruta go dira dipitša. Lenna ke ithutile go dira dipitša ke nale mengwaga ye seswai go swana le wena. Ke ithutile le go dira mekgabišo ye mebotse. O ka lokela dienywa ka gare ga dipitša. O swanetše go hlokomela dimpša gore di seke tša senya dipitša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a dirago dipitša? _____ o dira dipitša.2. Letsopa le tšwa kae? Letsopa le tšwa _____.3. Ke mang yo a nyago go ithuta go dira dipitša? _____ o nyaka go ithuta go dira dipitša.4. Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwa ye mekae? Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwaga ye _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lungi a botša Koko2. koko a myemyela3. ke tla go ruta go dira dipitša







HOME LANGUAGE SEPEDI

BEKE 7






MPHATO 2 KOTARA 2

LETLAKALATŠHOMO



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mphaka	mphatong	mphula	mphala	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	Bana ba ka mphatong wa rena ba rata go ithuta. Ba rata go ithuta mešomo ya matsogo. Lehono ba ithuta go dira dipitša. Ba ithuta go sega letsopa ka mphaka. Ke moka ba le hlakanya le mabu. Ge ba šoma ga ban a dintwa. Ba ithuta gape le go dira mekgabišo. Ba mphala ka go dira mekgabišo. Ba bopa dipitša tše dibotse tša letsopa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o rata go mphula dišo. Bana ba ka mphatong wa rena ba a sega ge a mphutše. Ke moka ntwala e a thoma. Sesi ga a rate dintwa. Ge go nale ntwala o a re kgala. Gape o bapala le rena papadi ya go dikološa. Papadi ya go dikološa e bose kudu. Ge re e bapala re swarana ka motsogo ra thoma go dikologa. Ge e le kgale re dikologa re a lesana gomme o mongwe le mongwe a dikologa a nnoši.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipitša Ngwala potšišo ka: mphaka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	

	BALA	Dimpša di thubile dipitša. Dimpša di thubile dipitša tša rena. Dimpša di thubile dipitša tša rena tša letsopa. Dipitša tša rena di senyegile. Dipitša tša rena di sentšwe ke dimpša. Dipitša tša rena di be di nale mekgabišo ye mebotse. Re tšere nako re dira dipitša tša rena tša letsopa. Ke ikwa ke nyamile kudu. Ke kwa ke nyamile kudu ge dimpša di sentše dipitša tša rena.
	NGWALA	1. Dimpša di thubile eng? Dimpša di thubile _____. 2. Dipitša di dirilwe ka eng? Dipitša di dirilwe ka _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: letsopa Ngwala potšišo ka: dimpša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	Ka gešo go nale mehlare ya dienywa. Mehlare yešo e enywa dienywa tše dibotse. Mehlare ya dienywa e enywa dienywa tše dibotse ka gore re a e hlokomela. Ge re nale meletlo, re dira mekgabišo mehlareng ya dienywa. Ka nako yengwe re dikološa mekgabišo mo mehlareng. Ka nako ya keresemose re hlakanya mabone le maloba gomme ra dira mekgabišo ya keremose.				
	NGWALA	1. Ka gešo go nale eng? Ka gešo go nale _____. 2. Ge re nale meletlo, re dira eng? Ge re nale meletlo re _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

dipitša

letsopa

mekgabišo

dikološa

hlakanya

**BITŠA**

mpša

dimpša

mpšeng

tompša

beakanywa

dienywa

anywa





enywa

**BALA**





Lungi ga se ka a bona selo se sebotse bjale ka dipitša tša go dirwa ke kokoagwe. Kokoagwe o be a hlakanya letsopa go tšwa

mobung. Go Lungi se e be e le maleatlana. Lungi o nyaka go dira dipitša bjale ka kokoagwe. Lungi a botša Koko. Koko a myemyela. Ke tla go ruta go dira dipitša. Lenna ke ithutile go dira dipitša ke nale mengwaga ye seswai go swana le wena. Ke ithutile le go dira mekgabišo ye mebotse. O ka lokela dienywa ka gare ga dipitša. O swanetše go hlokomela dimpša gore di seke tša senya dipitša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a dirago dipitša? _____ o dira dipitša.2. Letsopa le tšwa kae? Letsopa le tšwa _____.3. Ke mang yo a nyago go ithuta go dira dipitša? _____ o nyaka go ithuta go dira dipitša.4. Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwa ye mekae? Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwaga ye _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lungi a botša Koko2. koko a myemyela3. ke tla go ruta go dira dipitša







HOME LANGUAGE SEPEDI

BEKE 7






MPHATO 2 KOTARA 2

LETLAKALATŠHOMO



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mphaka	mphatong	mphula	mphala	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	Bana ba ka mphatong wa rena ba rata go ithuta. Ba rata go ithuta mešomo ya matsogo. Lehono ba ithuta go dira dipitša. Ba ithuta go sega letsopa ka mphaka. Ke moka ba le hlakanya le mabu. Ge ba šoma ga ban a dintwa. Ba ithuta gape le go dira mekgabišo. Ba mphala ka go dira mekgabišo. Ba bopa dipitša tše dibotse tša letsopa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o rata go mphula dišo. Bana ba ka mphatong wa rena ba a sega ge a mphutše. Ke moka ntwala e a thoma. Sesi ga a rate dintwa. Ge go nale ntwala o a re kgala. Gape o bapala le rena papadi ya go dikološa. Papadi ya go dikološa e bose kudu. Ge re e bapala re swarana ka motsogo ra thoma go dikologa. Ge e le kgale re dikologa re a lesana gomme o mongwe le mongwe a dikologa a nnoši.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipitša Ngwala potšišo ka: mphaka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	

	BALA	Dimpša di thubile dipitša. Dimpša di thubile dipitša tša rena. Dimpša di thubile dipitša tša rena tša letsopa. Dipitša tša rena di senyegile. Dipitša tša rena di sentšwe ke dimpša. Dipitša tša rena di be di nale mekgabišo ye mebotse. Re tšere nako re dira dipitša tša rena tša letsopa. Ke ikwa ke nyamile kudu. Ke kwa ke nyamile kudu ge dimpša di sentše dipitša tša rena.
	NGWALA	1. Dimpša di thubile eng? Dimpša di thubile _____. 2. Dipitša di dirilwe ka eng? Dipitša di dirilwe ka _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: letsopa Ngwala potšišo ka: dimpša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	Ka gešo go nale mehlare ya dienywa. Mehlare yešo e enywa dienywa tše dibotse. Mehlare ya dienywa e enywa dienywa tše dibotse ka gore re a e hlokomela. Ge re nale meletlo, re dira mekgabišo mehlareng ya dienywa. Ka nako yengwe re dikološa mekgabišo mo mehlareng. Ka nako ya keresemose re hlakanya mabone le maloba gomme ra dira mekgabišo ya keremose.				
	NGWALA	1. Ka gešo go nale eng? Ka gešo go nale _____. 2. Ge re nale meletlo, re dira eng? Ge re nale meletlo re _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---





**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	
		beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA					<p>Lungi ga se ka a bona selo se sebotse bjale ka dipitša tša go dirwa ke kokoagwe. Kokoagwe o be a hlakanya letsopa go tšwa</p>
		<p>mobung. Go Lungi se e be e le maleatlana. Lungi o nyaka go dira dipitša bjale ka kokoagwe. Lungi a botša Koko. Koko a myemyela. Ke tla go ruta go dira dipitša. Lenna ke ithutile go dira dipitša ke nale mengwaga ye seswai go swana le wena. Ke ithutile le go dira mekgabišo ye mebotse. O ka lokela dienywa ka gare ga dipitša. O swanetše go hlokomela dimpša gore di seke tša senya dipitša.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a dirago dipitša? _____ o dira dipitša.2. Letsopa le tšwa kae? Letsopa le tšwa _____.3. Ke mang yo a nyago go ithuta go dira dipitša? _____ o nyaka go ithuta go dira dipitša.4. Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwa ye mekae? Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwaga ye _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lungi a botša Koko2. koko a myemyela3. ke tla go ruta go dira dipitša







HOME LANGUAGE SEPEDI

BEKE 7






MPHATO 2 KOTARA 2

LETLAKALATŠHOMO



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mphaka	mphatong	mphula	mphala	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	Bana ba ka mphatong wa rena ba rata go ithuta. Ba rata go ithuta mešomo ya matsogo. Lehono ba ithuta go dira dipitša. Ba ithuta go sega letsopa ka mphaka. Ke moka ba le hlakanya le mabu. Ge ba šoma ga ban a dintwa. Ba ithuta gape le go dira mekgabišo. Ba mphala ka go dira mekgabišo. Ba bopa dipitša tše dibotse tša letsopa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o rata go mphula dišo. Bana ba ka mphatong wa rena ba a sega ge a mphutše. Ke moka ntwala e a thoma. Sesi ga a rate dintwa. Ge go nale ntwala o a re kgala. Gape o bapala le rena papadi ya go dikološa. Papadi ya go dikološa e bose kudu. Ge re e bapala re swarana ka motsogo ra thoma go dikologa. Ge e le kgale re dikologa re a lesana gomme o mongwe le mongwe a dikologa a nnoši.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipitša Ngwala potšišo ka: mphaka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	

	BALA	Dimpša di thubile dipitša. Dimpša di thubile dipitša tša rena. Dimpša di thubile dipitša tša rena tša letsopa. Dipitša tša rena di senyegile. Dipitša tša rena di sentšwe ke dimpša. Dipitša tša rena di be di nale mekgabišo ye mebotse. Re tšere nako re dira dipitša tša rena tša letsopa. Ke ikwa ke nyamile kudu. Ke kwa ke nyamile kudu ge dimpša di sentše dipitša tša rena.
	NGWALA	1. Dimpša di thubile eng? Dimpša di thubile _____. 2. Dipitša di dirilwe ka eng? Dipitša di dirilwe ka _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: letsopa Ngwala potšišo ka: dimpša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	Ka gešo go nale mehlare ya dienywa. Mehlare yešo e enywa dienywa tše dibotse. Mehlare ya dienywa e enywa dienywa tše dibotse ka gore re a e hlokomela. Ge re nale meletlo, re dira mekgabišo mehlareng ya dienywa. Ka nako yengwe re dikološa mekgabišo mo mehlareng. Ka nako ya keresemose re hlakanya mabone le maloba gomme ra dira mekgabišo ya keremose.				
	NGWALA	1. Ka gešo go nale eng? Ka gešo go nale _____. 2. Ge re nale meletlo, re dira eng? Ge re nale meletlo re _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

dipitša

letsopa

mekgabišo

dikološa

hlakanya

**BITŠA**

mpša

dimpša

mpšeng

tompša

beakanywa

dienywa

anywa





enywa

**BALA**





Lungi ga se ka a bona selo se sebotse bjale ka dipitša tša go dirwa ke kokoagwe. Kokoagwe o be a hlakanya letsopa go tšwa

mobung. Go Lungi se e be e le maleatlana. Lungi o nyaka go dira dipitša bjale ka kokoagwe. Lungi a botša Koko. Koko a myemyela. Ke tla go ruta go dira dipitša. Lenna ke ithutile go dira dipitša ke nale mengwaga ye seswai go swana le wena. Ke ithutile le go dira mekgabišo ye mebotse. O ka lokela dienywa ka gare ga dipitša. O swanetše go hlokomela dimpša gore di seke tša senya dipitša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a dirago dipitša? _____ o dira dipitša.2. Letsopa le tšwa kae? Letsopa le tšwa _____.3. Ke mang yo a nyago go ithuta go dira dipitša? _____ o nyaka go ithuta go dira dipitša.4. Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwa ye mekae? Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwaga ye _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lungi a botša Koko2. koko a myemyela3. ke tla go ruta go dira dipitša







HOME LANGUAGE SEPEDI

BEKE 7






MPHATO 2 KOTARA 2

LETLAKALATŠHOMO



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mphaka	mphatong	mphula	mphala	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	Bana ba ka mphatong wa rena ba rata go ithuta. Ba rata go ithuta mešomo ya matsogo. Lehono ba ithuta go dira dipitša. Ba ithuta go sega letsopa ka mphaka. Ke moka ba le hlakanya le mabu. Ge ba šoma ga ban a dintwa. Ba ithuta gape le go dira mekgabišo. Ba mphala ka go dira mekgabišo. Ba bopa dipitša tše dibotse tša letsopa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o rata go mphula dišo. Bana ba ka mphatong wa rena ba a sega ge a mphutše. Ke moka ntwala e a thoma. Sesi ga a rate dintwa. Ge go nale ntwala o a re kgala. Gape o bapala le rena papadi ya go dikološa. Papadi ya go dikološa e bose kudu. Ge re e bapala re swarana ka motsogo ra thoma go dikologa. Ge e le kgale re dikologa re a lesana gomme o mongwe le mongwe a dikologa a nnoši.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipitša Ngwala potšišo ka: mphaka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	

	BALA	Dimpša di thubile dipitša. Dimpša di thubile dipitša tša rena. Dimpša di thubile dipitša tša rena tša letsopa. Dipitša tša rena di senyegile. Dipitša tša rena di sentšwe ke dimpša. Dipitša tša rena di be di nale mekgabišo ye mebotse. Re tšere nako re dira dipitša tša rena tša letsopa. Ke ikwa ke nyamile kudu. Ke kwa ke nyamile kudu ge dimpša di sentše dipitša tša rena.
	NGWALA	1. Dimpša di thubile eng? Dimpša di thubile _____. 2. Dipitša di dirilwe ka eng? Dipitša di dirilwe ka _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: letsopa Ngwala potšišo ka: dimpša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	Ka gešo go nale mehlare ya dienywa. Mehlare yešo e enywa dienywa tše dibotse. Mehlare ya dienywa e enywa dienywa tše dibotse ka gore re a e hlokomela. Ge re nale meletlo, re dira mekgabišo mehlareng ya dienywa. Ka nako yenngwe re dikološa mekgabišo mo mehlareng. Ka nako ya keresemose re hlakanya mabone le maloba gomme ra dira mekgabišo ya keremose.				
	NGWALA	1. Ka gešo go nale eng? Ka gešo go nale _____. 2. Ge re nale meletlo, re dira eng? Ge re nale meletlo re _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---





**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	
		beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	 <p>Lungi ga se ka a bona selo se sebotse bjale ka dipitša tša go dirwa ke kokoagwe. Kokoagwe o be a hlakanya letsopa go tšwa mobung. Go Lungi se e be e le maleatlana. Lungi o nyaka go dira dipitša bjale ka kokoagwe. Lungi a botša Koko. Koko a myemyela. Ke tla go ruta go dira dipitša. Lenna ke ithutile go dira dipitša ke nale mengwaga ye seswai go swana le wena. Ke ithutile le go dira mekgabišo ye mebotse. O ka lokela dienywa ka gare ga dipitša. O swanetše go hlokomela dimpša gore di seke tša senya dipitša.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a dirago dipitša? _____ o dira dipitša.2. Letsopa le tšwa kae? Letsopa le tšwa _____.3. Ke mang yo a nyago go ithuta go dira dipitša? _____ o nyaka go ithuta go dira dipitša.4. Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwa ye mekae? Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwaga ye _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lungi a botša Koko2. koko a myemyela3. ke tla go ruta go dira dipitša







HOME LANGUAGE SEPEDI

BEKE 7






MPHATO 2 KOTARA 2

LETLAKALATŠHOMO



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mphaka	mphatong	mphula	mphala	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	Bana ba ka mphatong wa rena ba rata go ithuta. Ba rata go ithuta mešomo ya matsogo. Lehono ba ithuta go dira dipitša. Ba ithuta go sega letsopa ka mphaka. Ke moka ba le hlakanya le mabu. Ge ba šoma ga ban a dintwa. Ba ithuta gape le go dira mekgabišo. Ba mphala ka go dira mekgabišo. Ba bopa dipitša tše dibotse tša letsopa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o rata go mphula dišo. Bana ba ka mphatong wa rena ba a sega ge a mphutše. Ke moka ntwala e a thoma. Sesi ga a rate dintwa. Ge go nale ntwala o a re kgala. Gape o bapala le rena papadi ya go dikološa. Papadi ya go dikološa e bose kudu. Ge re e bapala re swarana ka motsogo ra thoma go dikologa. Ge e le kgale re dikologa re a lesana gomme o mongwe le mongwe a dikologa a nnoši.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipitša Ngwala potšišo ka: mphaka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	

	BALA	Dimpša di thubile dipitša. Dimpša di thubile dipitša tša rena. Dimpša di thubile dipitša tša rena tša letsopa. Dipitša tša rena di senyegile. Dipitša tša rena di sentšwe ke dimpša. Dipitša tša rena di be di nale mekgabišo ye mebotse. Re tšere nako re dira dipitša tša rena tša letsopa. Ke ikwa ke nyamile kudu. Ke kwa ke nyamile kudu ge dimpša di sentše dipitša tša rena.
	NGWALA	1. Dimpša di thubile eng? Dimpša di thubile _____. 2. Dipitša di dirilwe ka eng? Dipitša di dirilwe ka _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: letsopa Ngwala potšišo ka: dimpša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	Ka gešo go nale mehlare ya dienywa. Mehlare yešo e enywa dienywa tše dibotse. Mehlare ya dienywa e enywa dienywa tše dibotse ka gore re a e hlokomela. Ge re nale meletlo, re dira mekgabišo mehlareng ya dienywa. Ka nako yengwe re dikološa mekgabišo mo mehlareng. Ka nako ya keresemose re hlakanya mabone le maloba gomme ra dira mekgabišo ya keremose.				
	NGWALA	1. Ka gešo go nale eng? Ka gešo go nale _____. 2. Ge re nale meletlo, re dira eng? Ge re nale meletlo re _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---





**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	
		beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	 <p>Lungi ga se ka a bona selo se sebotse bjale ka dipitša tša go dirwa ke kokoagwe. Kokoagwe o be a hlakanya letsopa go tšwa mobung. Go Lungi se e be e le maleatlana. Lungi o nyaka go dira dipitša bjale ka kokoagwe. Lungi a botša Koko. Koko a myemyela. Ke tla go ruta go dira dipitša. Lenna ke ithutile go dira dipitša ke nale mengwaga ye seswai go swana le wena. Ke ithutile le go dira mekgabišo ye mebotse. O ka lokela dienywa ka gare ga dipitša. O swanetše go hlokomela dimpša gore di seke tša senya dipitša.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a dirago dipitša? _____ o dira dipitša.2. Letsopa le tšwa kae? Letsopa le tšwa _____.3. Ke mang yo a nyago go ithuta go dira dipitša? _____ o nyaka go ithuta go dira dipitša.4. Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwa ye mekae? Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwaga ye _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lungi a botša Koko2. koko a myemyela3. ke tla go ruta go dira dipitša







HOME LANGUAGE SEPEDI

BEKE 7






MPHATO 2 KOTARA 2

LETLAKALATŠHOMO



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mphaka	mphatong	mphula	mphala	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	Bana ba ka mphatong wa rena ba rata go ithuta. Ba rata go ithuta mešomo ya matsogo. Lehono ba ithuta go dira dipitša. Ba ithuta go sega letsopa ka mphaka. Ke moka ba le hlakanya le mabu. Ge ba šoma ga ban a dintwa. Ba ithuta gape le go dira mekgabišo. Ba mphala ka go dira mekgabišo. Ba bopa dipitša tše dibotse tša letsopa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o rata go mphula dišo. Bana ba ka mphatong wa rena ba a sega ge a mphutše. Ke moka ntwala e a thoma. Sesi ga a rate dintwa. Ge go nale ntwala o a re kgala. Gape o bapala le rena papadi ya go dikološa. Papadi ya go dikološa e bose kudu. Ge re e bapala re swarana ka motsogo ra thoma go dikologa. Ge e le kgale re dikologa re a lesana gomme o mongwe le mongwe a dikologa a nnoši.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipitša Ngwala potšišo ka: mphaka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	

	BALA	Dimpša di thubile dipitša. Dimpša di thubile dipitša tša rena. Dimpša di thubile dipitša tša rena tša letsopa. Dipitša tša rena di senyegile. Dipitša tša rena di sentšwe ke dimpša. Dipitša tša rena di be di nale mekgabišo ye mebotse. Re tšere nako re dira dipitša tša rena tša letsopa. Ke ikwa ke nyamile kudu. Ke kwa ke nyamile kudu ge dimpša di sentše dipitša tša rena.
	NGWALA	1. Dimpša di thubile eng? Dimpša di thubile _____. 2. Dipitša di dirilwe ka eng? Dipitša di dirilwe ka _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: letsopa Ngwala potšišo ka: dimpša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	Ka gešo go nale mehlare ya dienywa. Mehlare yešo e enywa dienywa tše dibotse. Mehlare ya dienywa e enywa dienywa tše dibotse ka gore re a e hlokomela. Ge re nale meletlo, re dira mekgabišo mehlareng ya dienywa. Ka nako yenngwe re dikološa mekgabišo mo mehlareng. Ka nako ya keresemose re hlakanya mabone le maloba gomme ra dira mekgabišo ya keremose.				
	NGWALA	1. Ka gešo go nale eng? Ka gešo go nale _____. 2. Ge re nale meletlo, re dira eng? Ge re nale meletlo re _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

dipitša

letsopa

mekgabišo

dikološa

hlakanya

**BITŠA**

mpša

dimpša

mpšeng

tompša

beakanywa

dienywa

anywa





enywa

**BALA**





Lungi ga se ka a bona selo se sebotse bjale ka dipitša tša go dirwa ke kokoagwe. Kokoagwe o be a hlakanya letsopa go tšwa

mobung. Go Lungi se e be e le maleatlana. Lungi o nyaka go dira dipitša bjale ka kokoagwe. Lungi a botša Koko. Koko a myemyela. Ke tla go ruta go dira dipitša. Lenna ke ithutile go dira dipitša ke nale mengwaga ye seswai go swana le wena. Ke ithutile le go dira mekgabišo ye mebotse. O ka lokela dienywa ka gare ga dipitša. O swanetše go hlokomela dimpša gore di seke tša senya dipitša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a dirago dipitša? _____ o dira dipitša.2. Letsopa le tšwa kae? Letsopa le tšwa _____.3. Ke mang yo a nyago go ithuta go dira dipitša? _____ o nyaka go ithuta go dira dipitša.4. Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwa ye mekae? Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwaga ye _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lungi a botša Koko2. koko a myemyela3. ke tla go ruta go dira dipitša







HOME LANGUAGE SEPEDI

BEKE 7






MPHATO 2 KOTARA 2

LETLAKALATŠHOMO



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mphaka	mphatong	mphula	mphala	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	Bana ba ka mphatong wa rena ba rata go ithuta. Ba rata go ithuta mešomo ya matsogo. Lehono ba ithuta go dira dipitša. Ba ithuta go sega letsopa ka mphaka. Ke moka ba le hlakanya le mabu. Ge ba šoma ga ban a dintwa. Ba ithuta gape le go dira mekgabišo. Ba mphala ka go dira mekgabišo. Ba bopa dipitša tše dibotse tša letsopa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o rata go mphula dišo. Bana ba ka mphatong wa rena ba a sega ge a mphutše. Ke moka ntwala e a thoma. Sesi ga a rate dintwa. Ge go nale ntwala o a re kgala. Gape o bapala le rena papadi ya go dikološa. Papadi ya go dikološa e bose kudu. Ge re e bapala re swarana ka motsogo ra thoma go dikologa. Ge e le kgale re dikologa re a lesana gomme o mongwe le mongwe a dikologa a nnoši.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipitša Ngwala potšišo ka: mphaka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	

	BALA	Dimpša di thubile dipitša. Dimpša di thubile dipitša tša rena. Dimpša di thubile dipitša tša rena tša letsopa. Dipitša tša rena di senyegile. Dipitša tša rena di sentšwe ke dimpša. Dipitša tša rena di be di nale mekgabišo ye mebotse. Re tšere nako re dira dipitša tša rena tša letsopa. Ke ikwa ke nyamile kudu. Ke kwa ke nyamile kudu ge dimpša di sentše dipitša tša rena.
	NGWALA	1. Dimpša di thubile eng? Dimpša di thubile _____. 2. Dipitša di dirilwe ka eng? Dipitša di dirilwe ka _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: letsopa Ngwala potšišo ka: dimpša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	Ka gešo go nale mehlare ya dienywa. Mehlare yešo e enywa dienywa tše dibotse. Mehlare ya dienywa e enywa dienywa tše dibotse ka gore re a e hlokomela. Ge re nale meletlo, re dira mekgabišo mehlareng ya dienywa. Ka nako yengwe re dikološa mekgabišo mo mehlareng. Ka nako ya keresemose re hlakanya mabone le maloba gomme ra dira mekgabišo ya keremose.				
	NGWALA	1. Ka gešo go nale eng? Ka gešo go nale _____. 2. Ge re nale meletlo, re dira eng? Ge re nale meletlo re _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---





**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	
		beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	 <p>Lungi ga se ka a bona selo se sebotse bjale ka dipitša tša go dirwa ke kokoagwe. Kokoagwe o be a hlakanya letsopa go tšwa mobung. Go Lungi se e be e le maleatlana. Lungi o nyaka go dira dipitša bjale ka kokoagwe. Lungi a botša Koko. Koko a myemyela. Ke tla go ruta go dira dipitša. Lenna ke ithutile go dira dipitša ke nale mengwaga ye seswai go swana le wena. Ke ithutile le go dira mekgabišo ye mebotse. O ka lokela dienywa ka gare ga dipitša. O swanetše go hlokomela dimpša gore di seke tša senya dipitša.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a dirago dipitša? _____ o dira dipitša.2. Letsopa le tšwa kae? Letsopa le tšwa _____.3. Ke mang yo a nyago go ithuta go dira dipitša? _____ o nyaka go ithuta go dira dipitša.4. Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwa ye mekae? Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwaga ye _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lungi a botša Koko2. koko a myemyela3. ke tla go ruta go dira dipitša







HOME LANGUAGE SEPEDI

BEKE 7






MPHATO 2 KOTARA 2

LETLAKALATŠHOMO



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mphaka	mphatong	mphula	mphala	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	Bana ba ka mphatong wa rena ba rata go ithuta. Ba rata go ithuta mešomo ya matsogo. Lehono ba ithuta go dira dipitša. Ba ithuta go sega letsopa ka mphaka. Ke moka ba le hlakanya le mabu. Ge ba šoma ga ban a dintwa. Ba ithuta gape le go dira mekgabišo. Ba mphala ka go dira mekgabišo. Ba bopa dipitša tše dibotse tša letsopa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o rata go mphula dišo. Bana ba ka mphatong wa rena ba a sega ge a mphutše. Ke moka ntwala e a thoma. Sesi ga a rate dintwa. Ge go nale ntwala o a re kgala. Gape o bapala le rena papadi ya go dikološa. Papadi ya go dikološa e bose kudu. Ge re e bapala re swarana ka motsogo ra thoma go dikologa. Ge e le kgale re dikologa re a lesana gomme o mongwe le mongwe a dikologa a nnoši.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipitša Ngwala potšišo ka: mphaka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	

	BALA	Dimpša di thubile dipitša. Dimpša di thubile dipitša tša rena. Dimpša di thubile dipitša tša rena tša letsopa. Dipitša tša rena di senyegile. Dipitša tša rena di sentšwe ke dimpša. Dipitša tša rena di be di nale mekgabišo ye mebotse. Re tšere nako re dira dipitša tša rena tša letsopa. Ke ikwa ke nyamile kudu. Ke kwa ke nyamile kudu ge dimpša di sentše dipitša tša rena.
	NGWALA	1. Dimpša di thubile eng? Dimpša di thubile _____. 2. Dipitša di dirilwe ka eng? Dipitša di dirilwe ka _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: letsopa Ngwala potšišo ka: dimpša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	Ka gešo go nale mehlare ya dienywa. Mehlare yešo e enywa dienywa tše dibotse. Mehlare ya dienywa e enywa dienywa tše dibotse ka gore re a e hlokomela. Ge re nale meletlo, re dira mekgabišo mehlareng ya dienywa. Ka nako yenngwe re dikološa mekgabišo mo mehlareng. Ka nako ya keresemose re hlakanya mabone le maloba gomme ra dira mekgabišo ya keremose.				
	NGWALA	1. Ka gešo go nale eng? Ka gešo go nale _____. 2. Ge re nale meletlo, re dira eng? Ge re nale meletlo re _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---





**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	
		beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	 <p>Lungi ga se ka a bona selo se sebotse bjale ka dipitša tša go dirwa ke kokoagwe. Kokoagwe o be a hlakanya letsopa go tšwa mobung. Go Lungi se e be e le maleatlana. Lungi o nyaka go dira dipitša bjale ka kokoagwe. Lungi a botša Koko. Koko a myemyela. Ke tla go ruta go dira dipitša. Lenna ke ithutile go dira dipitša ke nale mengwaga ye seswai go swana le wena. Ke ithutile le go dira mekgabišo ye mebotse. O ka lokela dienywa ka gare ga dipitša. O swanetše go hlokomela dimpša gore di seke tša senya dipitša.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a dirago dipitša? _____ o dira dipitša.2. Letsopa le tšwa kae? Letsopa le tšwa _____.3. Ke mang yo a nyago go ithuta go dira dipitša? _____ o nyaka go ithuta go dira dipitša.4. Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwa ye mekae? Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwaga ye _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lungi a botša Koko2. koko a myemyela3. ke tla go ruta go dira dipitša







HOME LANGUAGE SEPEDI

BEKE 7






MPHATO 2 KOTARA 2

LETLAKALATŠHOMO



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mphaka	mphatong	mphula	mphala	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	Bana ba ka mphatong wa rena ba rata go ithuta. Ba rata go ithuta mešomo ya matsogo. Lehono ba ithuta go dira dipitša. Ba ithuta go sega letsopa ka mphaka. Ke moka ba le hlakanya le mabu. Ge ba šoma ga ban a dintwa. Ba ithuta gape le go dira mekgabišo. Ba mphala ka go dira mekgabišo. Ba bopa dipitša tše dibotse tša letsopa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o rata go mphula dišo. Bana ba ka mphatong wa rena ba a sega ge a mphutše. Ke moka ntwala e a thoma. Sesi ga a rate dintwa. Ge go nale ntwala o a re kgala. Gape o bapala le rena papadi ya go dikološa. Papadi ya go dikološa e bose kudu. Ge re e bapala re swarana ka motsogo ra thoma go dikologa. Ge e le kgale re dikologa re a lesana gomme o mongwe le mongwe a dikologa a nnoši.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipitša Ngwala potšišo ka: mphaka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	

	BALA	Dimpša di thubile dipitša. Dimpša di thubile dipitša tša rena. Dimpša di thubile dipitša tša rena tša letsopa. Dipitša tša rena di senyegile. Dipitša tša rena di sentšwe ke dimpša. Dipitša tša rena di be di nale mekgabišo ye mebotse. Re tšere nako re dira dipitša tša rena tša letsopa. Ke ikwa ke nyamile kudu. Ke kwa ke nyamile kudu ge dimpša di sentše dipitša tša rena.
	NGWALA	1. Dimpša di thubile eng? Dimpša di thubile _____. 2. Dipitša di dirilwe ka eng? Dipitša di dirilwe ka _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: letsopa Ngwala potšišo ka: dimpša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	Ka gešo go nale mehlare ya dienywa. Mehlare yešo e enywa dienywa tše dibotse. Mehlare ya dienywa e enywa dienywa tše dibotse ka gore re a e hlokomela. Ge re nale meletlo, re dira mekgabišo mehlareng ya dienywa. Ka nako yengwe re dikološa mekgabišo mo mehlareng. Ka nako ya keresemose re hlakanya mabone le maloba gomme ra dira mekgabišo ya keremose.				
	NGWALA	1. Ka gešo go nale eng? Ka gešo go nale _____. 2. Ge re nale meletlo, re dira eng? Ge re nale meletlo re _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---





**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	
		beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	 <p>Lungi ga se ka a bona selo se sebotse bjale ka dipitša tša go dirwa ke kokoagwe. Kokoagwe o be a hlakanya letsopa go tšwa mobung. Go Lungi se e be e le maleatlana. Lungi o nyaka go dira dipitša bjale ka kokoagwe. Lungi a botša Koko. Koko a myemyela. Ke tla go ruta go dira dipitša. Lenna ke ithutile go dira dipitša ke nale mengwaga ye seswai go swana le wena. Ke ithutile le go dira mekgabišo ye mebotse. O ka lokela dienywa ka gare ga dipitša. O swanetše go hlokomela dimpša gore di seke tša senya dipitša.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a dirago dipitša? _____ o dira dipitša.2. Letsopa le tšwa kae? Letsopa le tšwa _____.3. Ke mang yo a nyago go ithuta go dira dipitša? _____ o nyaka go ithuta go dira dipitša.4. Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwa ye mekae? Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwaga ye _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lungi a botša Koko2. koko a myemyela3. ke tla go ruta go dira dipitša







HOME LANGUAGE SEPEDI

BEKE 7






MPHATO 2 KOTARA 2

LETLAKALATŠHOMO



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mphaka	mphatong	mphula	mphala	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	Bana ba ka mphatong wa rena ba rata go ithuta. Ba rata go ithuta mešomo ya matsogo. Lehono ba ithuta go dira dipitša. Ba ithuta go sega letsopa ka mphaka. Ke moka ba le hlakanya le mabu. Ge ba šoma ga ban a dintwa. Ba ithuta gape le go dira mekgabišo. Ba mphala ka go dira mekgabišo. Ba bopa dipitša tše dibotse tša letsopa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o rata go mphula dišo. Bana ba ka mphatong wa rena ba a sega ge a mphutše. Ke moka ntwala e a thoma. Sesi ga a rate dintwa. Ge go nale ntwala o a re kgala. Gape o bapala le rena papadi ya go dikološa. Papadi ya go dikološa e bose kudu. Ge re e bapala re swarana ka motsogo ra thoma go dikologa. Ge e le kgale re dikologa re a lesana gomme o mongwe le mongwe a dikologa a nnoši.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipitša Ngwala potšišo ka: mphaka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	

	BALA	Dimpša di thubile dipitša. Dimpša di thubile dipitša tša rena. Dimpša di thubile dipitša tša rena tša letsopa. Dipitša tša rena di senyegile. Dipitša tša rena di sentšwe ke dimpša. Dipitša tša rena di be di nale mekgabišo ye mebotse. Re tšere nako re dira dipitša tša rena tša letsopa. Ke ikwa ke nyamile kudu. Ke kwa ke nyamile kudu ge dimpša di sentše dipitša tša rena.
	NGWALA	1. Dimpša di thubile eng? Dimpša di thubile _____. 2. Dipitša di dirilwe ka eng? Dipitša di dirilwe ka _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: letsopa Ngwala potšišo ka: dimpša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	Ka gešo go nale mehlare ya dienywa. Mehlare yešo e enywa dienywa tše dibotse. Mehlare ya dienywa e enywa dienywa tše dibotse ka gore re a e hlokomela. Ge re nale meletlo, re dira mekgabišo mehlareng ya dienywa. Ka nako yengwe re dikološa mekgabišo mo mehlareng. Ka nako ya keresemose re hlakanya mabone le maloba gomme ra dira mekgabišo ya keremose.				
	NGWALA	1. Ka gešo go nale eng? Ka gešo go nale _____. 2. Ge re nale meletlo, re dira eng? Ge re nale meletlo re _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---





**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	
		beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	 <p>Lungi ga se ka a bona selo se sebotse bjale ka dipitša tša go dirwa ke kokoagwe. Kokoagwe o be a hlakanya letsopa go tšwa mobung. Go Lungi se e be e le maleatlana. Lungi o nyaka go dira dipitša bjale ka kokoagwe. Lungi a botša Koko. Koko a myemyela. Ke tla go ruta go dira dipitša. Lenna ke ithutile go dira dipitša ke nale mengwaga ye seswai go swana le wena. Ke ithutile le go dira mekgabišo ye mebotse. O ka lokela dienywa ka gare ga dipitša. O swanetše go hlokomela dimpša gore di seke tša senya dipitša.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a dirago dipitša? _____ o dira dipitša.2. Letsopa le tšwa kae? Letsopa le tšwa _____.3. Ke mang yo a nyago go ithuta go dira dipitša? _____ o nyaka go ithuta go dira dipitša.4. Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwa ye mekae? Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwaga ye _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lungi a botša Koko2. koko a myemyela3. ke tla go ruta go dira dipitša







HOME LANGUAGE SEPEDI

BEKE 7






MPHATO 2 KOTARA 2

LETLAKALATŠHOMO



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mphaka	mphatong	mphula	mphala	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	Bana ba ka mphatong wa rena ba rata go ithuta. Ba rata go ithuta mešomo ya matsogo. Lehono ba ithuta go dira dipitša. Ba ithuta go sega letsopa ka mphaka. Ke moka ba le hlakanya le mabu. Ge ba šoma ga ban a dintwa. Ba ithuta gape le go dira mekgabišo. Ba mphala ka go dira mekgabišo. Ba bopa dipitša tše dibotse tša letsopa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o rata go mphula dišo. Bana ba ka mphatong wa rena ba a sega ge a mphutše. Ke moka ntwala e a thoma. Sesi ga a rate dintwa. Ge go nale ntwala o a re kgala. Gape o bapala le rena papadi ya go dikološa. Papadi ya go dikološa e bose kudu. Ge re e bapala re swarana ka motsogo ra thoma go dikologa. Ge e le kgale re dikologa re a lesana gomme o mongwe le mongwe a dikologa a nnoši.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipitša Ngwala potšišo ka: mphaka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	

	BALA	Dimpša di thubile dipitša. Dimpša di thubile dipitša tša rena. Dimpša di thubile dipitša tša rena tša letsopa. Dipitša tša rena di senyegile. Dipitša tša rena di sentšwe ke dimpša. Dipitša tša rena di be di nale mekgabišo ye mebotse. Re tšere nako re dira dipitša tša rena tša letsopa. Ke ikwa ke nyamile kudu. Ke kwa ke nyamile kudu ge dimpša di sentše dipitša tša rena.
	NGWALA	1. Dimpša di thubile eng? Dimpša di thubile _____. 2. Dipitša di dirilwe ka eng? Dipitša di dirilwe ka _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: letsopa Ngwala potšišo ka: dimpša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	Ka gešo go nale mehlare ya dienywa. Mehlare yešo e enywa dienywa tše dibotse. Mehlare ya dienywa e enywa dienywa tše dibotse ka gore re a e hlokomela. Ge re nale meletlo, re dira mekgabišo mehlareng ya dienywa. Ka nako yengwe re dikološa mekgabišo mo mehlareng. Ka nako ya keresemose re hlakanya mabone le maloba gomme ra dira mekgabišo ya keremose.				
	NGWALA	1. Ka gešo go nale eng? Ka gešo go nale _____. 2. Ge re nale meletlo, re dira eng? Ge re nale meletlo re _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

dipitša

letsopa

mekgabišo

dikološa

hlakanya

**BITŠA**

mpša

dimpša

mpšeng

tompša

beakanywa

dienywa

anywa





enywa

**BALA**





Lungi ga se ka a bona selo se sebotse bjale ka dipitša tša go dirwa ke kokoagwe. Kokoagwe o be a hlakanya letsopa go tšwa

mobung. Go Lungi se e be e le maleatlana. Lungi o nyaka go dira dipitša bjale ka kokoagwe. Lungi a botša Koko. Koko a myemyela. Ke tla go ruta go dira dipitša. Lenna ke ithutile go dira dipitša ke nale mengwaga ye seswai go swana le wena. Ke ithutile le go dira mekgabišo ye mebotse. O ka lokela dienywa ka gare ga dipitša. O swanetše go hlokomela dimpša gore di seke tša senya dipitša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a dirago dipitša? _____ o dira dipitša.2. Letsopa le tšwa kae? Letsopa le tšwa _____.3. Ke mang yo a nyago go ithuta go dira dipitša? _____ o nyaka go ithuta go dira dipitša.4. Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwa ye mekae? Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwaga ye _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lungi a botša Koko2. koko a myemyela3. ke tla go ruta go dira dipitša







HOME LANGUAGE SEPEDI

BEKE 7






MPHATO 2 KOTARA 2

LETLAKALATŠHOMO



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mphaka	mphatong	mphula	mphala	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	Bana ba ka mphatong wa rena ba rata go ithuta. Ba rata go ithuta mešomo ya matsogo. Lehono ba ithuta go dira dipitša. Ba ithuta go sega letsopa ka mphaka. Ke moka ba le hlakanya le mabu. Ge ba šoma ga ban a dintwa. Ba ithuta gape le go dira mekgabišo. Ba mphala ka go dira mekgabišo. Ba bopa dipitša tše dibotse tša letsopa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o rata go mphula dišo. Bana ba ka mphatong wa rena ba a sega ge a mphutše. Ke moka ntwala e a thoma. Sesi ga a rate dintwa. Ge go nale ntwala o a re kgala. Gape o bapala le rena papadi ya go dikološa. Papadi ya go dikološa e bose kudu. Ge re e bapala re swarana ka motsogo ra thoma go dikologa. Ge e le kgale re dikologa re a lesana gomme o mongwe le mongwe a dikologa a nnoši.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipitša Ngwala potšišo ka: mphaka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	

	BALA	Dimpša di thubile dipitša. Dimpša di thubile dipitša tša rena. Dimpša di thubile dipitša tša rena tša letsopa. Dipitša tša rena di senyegile. Dipitša tša rena di sentšwe ke dimpša. Dipitša tša rena di be di nale mekgabišo ye mebotse. Re tšere nako re dira dipitša tša rena tša letsopa. Ke ikwa ke nyamile kudu. Ke kwa ke nyamile kudu ge dimpša di sentše dipitša tša rena.
	NGWALA	1. Dimpša di thubile eng? Dimpša di thubile _____. 2. Dipitša di dirilwe ka eng? Dipitša di dirilwe ka _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: letsopa Ngwala potšišo ka: dimpša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	Ka gešo go nale mehlare ya dienywa. Mehlare yešo e enywa dienywa tše dibotse. Mehlare ya dienywa e enywa dienywa tše dibotse ka gore re a e hlokomela. Ge re nale meletlo, re dira mekgabišo mehlareng ya dienywa. Ka nako yengwe re dikološa mekgabišo mo mehlareng. Ka nako ya keresemose re hlakanya mabone le maloba gomme ra dira mekgabišo ya keremose.				
	NGWALA	1. Ka gešo go nale eng? Ka gešo go nale _____. 2. Ge re nale meletlo, re dira eng? Ge re nale meletlo re _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---





**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	
		beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA					<p>Lungi ga se ka a bona selo se sebotse bjale ka dipitša tša go dirwa ke kokoagwe. Kokoagwe o be a hlakanya letsopa go tšwa</p>
		<p>mobung. Go Lungi se e be e le maleatlana. Lungi o nyaka go dira dipitša bjale ka kokoagwe. Lungi a botša Koko. Koko a myemyela. Ke tla go ruta go dira dipitša. Lenna ke ithutile go dira dipitša ke nale mengwaga ye seswai go swana le wena. Ke ithutile le go dira mekgabišo ye mebotse. O ka lokela dienywa ka gare ga dipitša. O swanetše go hlokomela dimpša gore di seke tša senya dipitša.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a dirago dipitša? _____ o dira dipitša.2. Letsopa le tšwa kae? Letsopa le tšwa _____.3. Ke mang yo a nyago go ithuta go dira dipitša? _____ o nyaka go ithuta go dira dipitša.4. Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwa ye mekae? Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwaga ye _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lungi a botša Koko2. koko a myemyela3. ke tla go ruta go dira dipitša







HOME LANGUAGE SEPEDI

BEKE 7






MPHATO 2 KOTARA 2

LETLAKALATŠHOMO



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mphaka	mphatong	mphula	mphala	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	Bana ba ka mphatong wa rena ba rata go ithuta. Ba rata go ithuta mešomo ya matsogo. Lehono ba ithuta go dira dipitša. Ba ithuta go sega letsopa ka mphaka. Ke moka ba le hlakanya le mabu. Ge ba šoma ga ban a dintwa. Ba ithuta gape le go dira mekgabišo. Ba mphala ka go dira mekgabišo. Ba bopa dipitša tše dibotse tša letsopa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o rata go mphula dišo. Bana ba ka mphatong wa rena ba a sega ge a mphutše. Ke moka ntwala e a thoma. Sesi ga a rate dintwa. Ge go nale ntwala o a re kgala. Gape o bapala le rena papadi ya go dikološa. Papadi ya go dikološa e bose kudu. Ge re e bapala re swarana ka motsogo ra thoma go dikologa. Ge e le kgale re dikologa re a lesana gomme o mongwe le mongwe a dikologa a nnoši.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipitša Ngwala potšišo ka: mphaka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	

	BALA	Dimpša di thubile dipitša. Dimpša di thubile dipitša tša rena. Dimpša di thubile dipitša tša rena tša letsopa. Dipitša tša rena di senyegile. Dipitša tša rena di sentšwe ke dimpša. Dipitša tša rena di be di nale mekgabišo ye mebotse. Re tšere nako re dira dipitša tša rena tša letsopa. Ke ikwa ke nyamile kudu. Ke kwa ke nyamile kudu ge dimpša di sentše dipitša tša rena.
	NGWALA	1. Dimpša di thubile eng? Dimpša di thubile _____. 2. Dipitša di dirilwe ka eng? Dipitša di dirilwe ka _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: letsopa Ngwala potšišo ka: dimpša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	Ka gešo go nale mehlare ya dienywa. Mehlare yešo e enywa dienywa tše dibotse. Mehlare ya dienywa e enywa dienywa tše dibotse ka gore re a e hlokomela. Ge re nale meletlo, re dira mekgabišo mehlareng ya dienywa. Ka nako yenngwe re dikološa mekgabišo mo mehlareng. Ka nako ya keresemose re hlakanya mabone le maloba gomme ra dira mekgabišo ya keremose.				
	NGWALA	1. Ka gešo go nale eng? Ka gešo go nale _____. 2. Ge re nale meletlo, re dira eng? Ge re nale meletlo re _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---

**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1**LEBELELA
O BOLELE**

dipitša

letsopa

mekgabišo

dikološa

hlakanya

**BITŠA**

mpša

dimpša

mpšeng

tompša

beakanywa

dienywa

anywa





enywa

**BALA**





Lungi ga se ka a bona selo se sebotse bjale ka dipitša tša go dirwa ke kokoagwe. Kokoagwe o be a hlakanya letsopa go tšwa

mobung. Go Lungi se e be e le maleatlana. Lungi o nyaka go dira dipitša bjale ka kokoagwe. Lungi a botša Koko. Koko a myemyela. Ke tla go ruta go dira dipitša. Lenna ke ithutile go dira dipitša ke nale mengwaga ye seswai go swana le wena. Ke ithutile le go dira mekgabišo ye mebotse. O ka lokela dienywa ka gare ga dipitša. O swanetše go hlokomela dimpša gore di seke tša senya dipitša.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a dirago dipitša? _____ o dira dipitša.2. Letsopa le tšwa kae? Letsopa le tšwa _____.3. Ke mang yo a nyago go ithuta go dira dipitša? _____ o nyaka go ithuta go dira dipitša.4. Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwa ye mekae? Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwaga ye _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lungi a botša Koko2. koko a myemyela3. ke tla go ruta go dira dipitša







HOME LANGUAGE SEPEDI

BEKE 7






MPHATO 2 KOTARA 2

LETLAKALATŠHOMO



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mphaka	mphatong	mphula	mphala	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	Bana ba ka mphatong wa rena ba rata go ithuta. Ba rata go ithuta mešomo ya matsogo. Lehono ba ithuta go dira dipitša. Ba ithuta go sega letsopa ka mphaka. Ke moka ba le hlakanya le mabu. Ge ba šoma ga ban a dintwa. Ba ithuta gape le go dira mekgabišo. Ba mphala ka go dira mekgabišo. Ba bopa dipitša tše dibotse tša letsopa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o rata go mphula dišo. Bana ba ka mphatong wa rena ba a sega ge a mphutše. Ke moka ntwala e a thoma. Sesi ga a rate dintwa. Ge go nale ntwala o a re kgala. Gape o bapala le rena papadi ya go dikološa. Papadi ya go dikološa e bose kudu. Ge re e bapala re swarana ka motsogo ra thoma go dikologa. Ge e le kgale re dikologa re a lesana gomme o mongwe le mongwe a dikologa a nnoši.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipitša Ngwala potšišo ka: mphaka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	

	BALA	Dimpša di thubile dipitša. Dimpša di thubile dipitša tša rena. Dimpša di thubile dipitša tša rena tša letsopa. Dipitša tša rena di senyegile. Dipitša tša rena di sentšwe ke dimpša. Dipitša tša rena di be di nale mekgabišo ye mebotse. Re tšere nako re dira dipitša tša rena tša letsopa. Ke ikwa ke nyamile kudu. Ke kwa ke nyamile kudu ge dimpša di sentše dipitša tša rena.
	NGWALA	1. Dimpša di thubile eng? Dimpša di thubile _____. 2. Dipitša di dirilwe ka eng? Dipitša di dirilwe ka _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: letsopa Ngwala potšišo ka: dimpša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	Ka gešo go nale mehlare ya dienywa. Mehlare yešo e enywa dienywa tše dibotse. Mehlare ya dienywa e enywa dienywa tše dibotse ka gore re a e hlokomela. Ge re nale meletlo, re dira mekgabišo mehlareng ya dienywa. Ka nako yengwe re dikološa mekgabišo mo mehlareng. Ka nako ya keresemose re hlakanya mabone le maloba gomme ra dira mekgabišo ya keremose.				
	NGWALA	1. Ka gešo go nale eng? Ka gešo go nale _____. 2. Ge re nale meletlo, re dira eng? Ge re nale meletlo re _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---





**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	
		beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA					<p>Lungi ga se ka a bona selo se sebotse bjale ka dipitša tša go dirwa ke kokoagwe. Kokoagwe o be a hlakanya letsopa go tšwa</p>
		<p>mobung. Go Lungi se e be e le maleatlana. Lungi o nyaka go dira dipitša bjale ka kokoagwe. Lungi a botša Koko. Koko a myemyela. Ke tla go ruta go dira dipitša. Lenna ke ithutile go dira dipitša ke nale mengwaga ye seswai go swana le wena. Ke ithutile le go dira mekgabišo ye mebotse. O ka lokela dienywa ka gare ga dipitša. O swanetše go hlokomela dimpša gore di seke tša senya dipitša.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a dirago dipitša? _____ o dira dipitša.2. Letsopa le tšwa kae? Letsopa le tšwa _____.3. Ke mang yo a nyago go ithuta go dira dipitša? _____ o nyaka go ithuta go dira dipitša.4. Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwa ye mekae? Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwaga ye _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lungi a botša Koko2. koko a myemyela3. ke tla go ruta go dira dipitša







HOME LANGUAGE SEPEDI

BEKE 7






MPHATO 2 KOTARA 2

LETLAKALATŠHOMO



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mphaka	mphatong	mphula	mphala	
		ntwa	ntwela	ntweša	dintwa	
	BALA	Bana ba ka mphatong wa rena ba rata go ithuta. Ba rata go ithuta mešomo ya matsogo. Lehono ba ithuta go dira dipitša. Ba ithuta go sega letsopa ka mphaka. Ke moka ba le hlakanya le mabu. Ge ba šoma ga ban a dintwa. Ba ithuta gape le go dira mekgabišo. Ba mphala ka go dira mekgabišo. Ba bopa dipitša tše dibotse tša letsopa.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o rata go mphula dišo. Bana ba ka mphatong wa rena ba a sega ge a mphutše. Ke moka ntwala e a thoma. Sesi ga a rate dintwa. Ge go nale ntwala o a re kgala. Gape o bapala le rena papadi ya go dikološa. Papadi ya go dikološa e bose kudu. Ge re e bapala re swarana ka motsogo ra thoma go dikologa. Ge e le kgale re dikologa re a lesana gomme o mongwe le mongwe a dikologa a nnoši.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dipitša Ngwala potšišo ka: mphaka				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	

	BALA	Dimpša di thubile dipitša. Dimpša di thubile dipitša tša rena. Dimpša di thubile dipitša tša rena tša letsopa. Dipitša tša rena di senyegile. Dipitša tša rena di sentšwe ke dimpša. Dipitša tša rena di be di nale mekgabišo ye mebotse. Re tšere nako re dira dipitša tša rena tša letsopa. Ke ikwa ke nyamile kudu. Ke kwa ke nyamile kudu ge dimpša di sentše dipitša tša rena.
	NGWALA	1. Dimpša di thubile eng? Dimpša di thubile _____. 2. Dipitša di dirilwe ka eng? Dipitša di dirilwe ka _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: letsopa Ngwala potšišo ka: dimpša

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA	Ka gešo go nale mehlare ya dienywa. Mehlare yešo e enywa dienywa tše dibotse. Mehlare ya dienywa e enywa dienywa tše dibotse ka gore re a e hlokomela. Ge re nale meletlo, re dira mekgabišo mehlareng ya dienywa. Ka nako yenngwe re dikološa mekgabišo mo mehlareng. Ka nako ya keresemose re hlakanya mabone le maloba gomme ra dira mekgabišo ya keremose.				
	NGWALA	1. Ka gešo go nale eng? Ka gešo go nale _____. 2. Ge re nale meletlo, re dira eng? Ge re nale meletlo re _____.				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
--	-------------	---





**NGWALA**

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	dipitša	letsopa	mekgabišo	dikološa	hlakanya
	BITŠA	mpša	dimpša	mpšeng	tompša	
		beakanywa	dienywa	anywa	enywa	
	BALA					<p>Lungi ga se ka a bona selo se sebotse bjale ka dipitša tša go dirwa ke kokoagwe. Kokoagwe o be a hlakanya letsopa go tšwa</p>
		<p>mobung. Go Lungi se e be e le maleatlana. Lungi o nyaka go dira dipitša bjale ka kokoagwe. Lungi a botša Koko. Koko a myemyela. Ke tla go ruta go dira dipitša. Lenna ke ithutile go dira dipitša ke nale mengwaga ye seswai go swana le wena. Ke ithutile le go dira mekgabišo ye mebotse. O ka lokela dienywa ka gare ga dipitša. O swanetše go hlokomela dimpša gore di seke tša senya dipitša.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke mang yo a dirago dipitša? _____ o dira dipitša.2. Letsopa le tšwa kae? Letsopa le tšwa _____.3. Ke mang yo a nyago go ithuta go dira dipitša? _____ o nyaka go ithuta go dira dipitša.4. Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwa ye mekae? Koko o ithutile go dira dipitša a nale mengwaga ye _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana I ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lungi a botša Koko2. koko a myemyela3. ke tla go ruta go dira dipitša


MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	mpša	tompša	dimpša	mpšeng	
		beakanywa	enywa	anywa	dienywa	
	BALA	Go beakanywa lenyalo. Ke lenyalo la sesi. Lešira la sesi le tlile. Ke lešira le lebotse. Sesi o rekile le kobo ya mebalabala. O rekile le dipheta tša mebalabala. Ba anegile kobo ya sesi ya mebalabala. Joo! mpša e gogile kobo ya sesi. Basadi ba a lokiša. Ba lokišetša lenyalo la sesi. Ba beakanya salate ya dienywa. Ba hlomele dimpša. Di ka ba senyetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Dimpša di a senya. Di sentše kobo ya sesi. Dimpša di sentše kobo ya sesi ya lenyalo. Di tsene ka ka gare ga pakete ya dienywa. Dienywa di tšhologile. Dienywa di tšhologile ka moka. Ke dienywa tša lenyalo. Ba di emetše moketeng. Jonna! Go nale mathata lenyalong la sesi.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moketeng Ngwala potšišo ka: mpša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1




	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	
		tšhemong				


	BALA	Rakgolo o a lema. Rakgolo o lema tšhemong ya gagwe. O loketše ditšhipi go dikologa tšhemo. O tšhaba diphoofole tša naga. Diphoofole di ka senya ka tšhemong ya rakgolo. Rakgolo o humana tšhelete ge a rekišitše mabele a ka tšhemong ya gagwe. Rakgolo o file sesi tšhelete ya go reka lešira. O rekile lešira le lešweu le lebotse. O tla le apara ka lenyalo la gagwe.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakgolo o dira eng? Rakgolo o a _____. 2. Rakgolo o lema kae? Rakgolo o lema _____. 3. O loketše eng go dikologa tšhemo? O loketše _____ go dikologa tšhemo. 4. O tšhaba eng? O tšhaba _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešira Ngwala potšišo ka: tšhela

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga	
	BALA	Mma o a nthoma. Mma o nthoma lebenkeleng. O re ke ye go reka dipheta. Bašemane ba a nthoga. Ba nthoga ge ke eya lebenkeleng. Mma o tlo nthekelela kobo. O tla nthekelela kobo ya mebalabala. Ke tla e apara ge ke eya moketeng. Ke mokete wa sesi. Ke mokete wa lenyalo. E tlo ba mokete wo mobotse. Ke fela pelo ya lenyalo la sesi.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o nthoma kae? Mma o nthoma _____. 2. O re ke ye go reka eng? O re ke ye go reka _____. 3. Ke bomang ba go nthoga? _____ ba a nthoga. 4. Mma o tla nthekelela eng? Mma o tla nthekelela _____.
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mocketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	nthoma nthekela nthiba nthoga



BALA



Hannah, Zodwa le Lerisha ba dutše fase ga mohlare o mogolo ba ja dijo tša matena. Hanna o ba botša gore o be a le moketeng. Monyadiwa o be a apere lešira Hanna o nyaka go nyalwa ka lešira tšatši le lengwe o

nyaka go apara roko e tšhweu. O nyaka gape le go apara kobo e botse ya mebalabala le dipheta tše ntši. Mma o ntshepišitše go nthekala roko ye botse ge ke nyalwa. O beile tšhelete pan-keng. O tšhaba go mpha yona, Ke tšhelete ya tšhipi. E tletše lesakana.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA





Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.







NGWALA

1. Ke bomang bao ba dutšego ka fase ga mohlare?
____, ____ le ____ ba dutše ka fase ga mohlare?
2. Hanna o be a le Kae?
Hanna o be a le _____.
3. Monyadiwa o be a apere eng?
Monyadiwa o be a apere _____.
4. Mma o beile tšhelete kae?
Mma o beile tšhelete _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. hanna o ba botša gore o be a le moketeng 2. monyadiwa o be a apere lešira 3. o beile tšhelete pankeng gugu



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	mpša	tompša	dimpša	mpšeng	
		beakanywa	enywa	anywa	dienywa	
	BALA	Go beakanywa lenyalo. Ke lenyalo la sesi. Lešira la sesi le tlile. Ke lešira le lebotse. Sesi o rekile le kobo ya mebalabala. O rekile le dipheta tša mebalabala. Ba anegile kobo ya sesi ya mebalabala. Joo! mpša e gogile kobo ya sesi. Basadi ba a lokiša. Ba lokišetša lenyalo la sesi. Ba beakanya salate ya dienywa. Ba hlomele dimpša. Di ka ba senyetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Dimpša di a senya. Di sentše kobo ya sesi. Dimpša di sentše kobo ya sesi ya lenyalo. Di tsene ka ka gare ga pakete ya dienywa. Dienenwa di tšhologile. Dienenwa di tšhologile ka moka. Ke dienywa tša lenyalo. Ba di emetše moketeng. Jonna! Go nale mathata lenyalong la sesi.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moketeng Ngwala potšišo ka: mpša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1




	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	
		tšhemong				


	BALA	Rakgolo o a lema. Rakgolo o lema tšhemong ya gagwe. O loketše ditšhipi go dikologa tšhemo. O tšhaba diphoofolo tša naga. Diphoofolo di ka senya ka tšhemong ya rakgolo. Rakgolo o humana tšhelete ge a rekišitše mabele a ka tšhemong ya gagwe. Rakgolo o file sesi tšhelete ya go reka lešira. O rekile lešira le lešweu le lebotse. O tla le apara ka lenyalo la gagwe.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakgolo o dira eng? Rakgolo o a _____. 2. Rakgolo o lema kae? Rakgolo o lema _____. 3. O loketše eng go dikologa tšhemo? O loketše _____ go dikologa tšhemo. 4. O tšhaba eng? O tšhaba _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešira Ngwala potšišo ka: tšhela

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mabalabala	lenyalo
	BITŠA	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga	
	BALA	Mma o a nthoma. Mma o nthoma lebenkeleng. O re ke ye go reka dipheta. Bašemane ba a nthoga. Ba nthoga ge ke eya lebenkeleng. Mma o tlo nthekelela kobo. O tla nthekelela kobo ya mebalabala. Ke tla e apara ge ke eya moketeng. Ke mokete wa sesi. Ke mokete wa lenyalo. E tlo ba mokete wo mobotse. Ke fela pelo ya lenyalo la sesi.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o nthoma kae? Mma o nthoma _____. 2. O re ke ye go reka eng? O re ke ye go reka _____. 3. Ke bomang ba go nthoga? _____ ba a nthoga. 4. Mma o tla nthekelela eng? Mma o tla nthekelela _____.
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mocketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	nthoma nthekela nthiba nthoga



BALA



Hannah, Zodwa le Lerisha ba dutše fase ga mohlare o mogolo ba ja dijo tša matena. Hanna o ba botša gore o be a le moketeng. Monyadiwa o be a apere lešira Hanna o nyaka go nyalwa ka lešira tšatši le lengwe o

nyaka go apara roko e tšhweu. O nyaka gape le go apara kobo e botse ya mebalabala le dipheta tše ntši. Mma o ntshepišitše go nthe kala roko ye botse ge ke nyalwa. O beile tšhelete pan-keng. O tšhaba go mpha yona, Ke tšhelete ya tšhipi. E tletše lesakana.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA





Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.







NGWALA

1. Ke bomang bao ba dutšego ka fase ga mohlare?
____, ____ le ____ ba dutše ka fase ga mohlare?
2. Hanna o be a le Kae?
Hanna o be a le _____.
3. Monyadiwa o be a apere eng?
Monyadiwa o be a apere _____.
4. Mma o beile tšhelete kae?
Mma o beile tšhelete _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. hanna o ba botša gore o be a le moketeng 2. monyadiwa o be a apere lešira 3. o beile tšhelete pankeng gugu



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	mpša	tompša	dimpša	mpšeng	
		beakanywa	enywa	anywa	dienywa	
	BALA	Go beakanywa lenyalo. Ke lenyalo la sesi. Lešira la sesi le tlile. Ke lešira le lebotse. Sesi o rekile le kobo ya mebalabala. O rekile le dipheta tša mebalabala. Ba anegile kobo ya sesi ya mebalabala. Joo! mpša e gogile kobo ya sesi. Basadi ba a lokiša. Ba lokišetša lenyalo la sesi. Ba beakanya salate ya dienywa. Ba hlomele dimpša. Di ka ba senyetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Dimpša di a senya. Di sentše kobo ya sesi. Dimpša di sentše kobo ya sesi ya lenyalo. Di tsene ka ka gare ga pakete ya dienywa. Dienenwa di tšhologile. Dienenwa di tšhologile ka moka. Ke dienywa tša lenyalo. Ba di emetše moketeng. Jonna! Go nale mathata lenyalong la sesi.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moketeng Ngwala potšišo ka: mpša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1




	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	
		tšhemong				


	BALA	Rakgolo o a lema. Rakgolo o lema tšhemong ya gagwe. O loketše ditšhipi go dikologa tšhemo. O tšhaba diphoofole tša naga. Diphoofole di ka senya ka tšhemong ya rakgolo. Rakgolo o humana tšhelete ge a rekišitše mabele a ka tšhemong ya gagwe. Rakgolo o file sesi tšhelete ya go reka lešira. O rekile lešira le lešweu le lebotse. O tla le apara ka lenyalo la gagwe.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakgolo o dira eng? Rakgolo o a _____. 2. Rakgolo o lema kae? Rakgolo o lema _____. 3. O loketše eng go dikologa tšhemo? O loketše _____ go dikologa tšhemo. 4. O tšhaba eng? O tšhaba _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešira Ngwala potšišo ka: tšhela

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mabalabala	lenyalo
	BITŠA	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga	
	BALA	Mma o a nthoma. Mma o nthoma lebenkeleng. O re ke ye go reka dipheta. Bašemane ba a nthoga. Ba nthoga ge ke eya lebenkeleng. Mma o tlo nthekelela kobo. O tla nthekelela kobo ya mebalabala. Ke tla e apara ge ke eya moketeng. Ke mokete wa sesi. Ke mokete wa lenyalo. E tlo ba mokete wo mobotse. Ke fela pelo ya lenyalo la sesi.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o nthoma kae? Mma o nthoma _____. 2. O re ke ye go reka eng? O re ke ye go reka _____. 3. Ke bomang ba go nthoga? _____ ba a nthoga. 4. Mma o tla nthekelela eng? Mma o tla nthekelela _____.
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mocketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo				
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="395 1041 691 1124">nthoma</td> <td data-bbox="691 1041 932 1124">nthekelela</td> <td data-bbox="932 1041 1265 1124">nthiba</td> <td data-bbox="1265 1041 1560 1124">nthoga</td> </tr> </table>	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga
nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga							



BALA



Hannah, Zodwa le Lerisha ba dutše fase ga mohlare o mogolo ba ja dijo tša matena. Hanna o ba botša gore o be a le moketeng. Monyadiwa o be a apere lešira Hanna o nyaka go nyalwa ka lešira tšatši le lengwe o

nyaka go apara roko e tšhweu. O nyaka gape le go apara kobo e botse ya mebalabala le dipheta tše ntši. Mma o ntshepišitše go nthekala roko ye botse ge ke nyalwa. O beile tšhelete pan-keng. O tšhaba go mpha yona, Ke tšhelete ya tšhipi. E tletše lesakana.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA





Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.







NGWALA

1. Ke bomang bao ba dutšego ka fase ga mohlare?
____, ____ le ____ ba dutše ka fase ga mohlare?
2. Hanna o be a le Kae?
Hanna o be a le _____.
3. Monyadiwa o be a apere eng?
Monyadiwa o be a apere _____.
4. Mma o beile tšhelete kae?
Mma o beile tšhelete _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. hanna o ba botša gore o be a le moketeng 2. monyadiwa o be a apere lešira 3. o beile tšhelete pankeng gugu



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	mpša	tompša	dimpša	mpšeng	
		beakanywa	enywa	anywa	dienywa	
	BALA	Go beakanywa lenyalo. Ke lenyalo la sesi. Lešira la sesi le tlile. Ke lešira le lebotse. Sesi o rekile le kobo ya mebalabala. O rekile le dipheta tša mebalabala. Ba anegile kobo ya sesi ya mebalabala. Joo! mpša e gogile kobo ya sesi. Basadi ba a lokiša. Ba lokišetša lenyalo la sesi. Ba beakanya salate ya dienywa. Ba hlomele dimpša. Di ka ba senyetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Dimpša di a senya. Di sentše kobo ya sesi. Dimpša di sentše kobo ya sesi ya lenyalo. Di tsene ka ka gare ga pakete ya dienywa. Dienenwa di tšhologile. Dienenwa di tšhologile ka moka. Ke dienywa tša lenyalo. Ba di emetše moketeng. Jonna! Go nale mathata lenyalong la sesi.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moketeng Ngwala potšišo ka: mpša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1




	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	
		tšhemong				


	BALA	Rakgolo o a lema. Rakgolo o lema tšhemong ya gagwe. O loketše ditšhipi go dikologa tšhemo. O tšhaba diphoofole tša naga. Diphoofole di ka senya ka tšhemong ya rakgolo. Rakgolo o humana tšhelete ge a rekišitše mabele a ka tšhemong ya gagwe. Rakgolo o file sesi tšhelete ya go reka lešira. O rekile lešira le lešweu le lebotse. O tla le apara ka lenyalo la gagwe.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakgolo o dira eng? Rakgolo o a _____. 2. Rakgolo o lema kae? Rakgolo o lema _____. 3. O loketše eng go dikologa tšhemo? O loketše _____ go dikologa tšhemo. 4. O tšhaba eng? O tšhaba _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešira Ngwala potšišo ka: tšhela

LABORARO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mabalabala	lenyalo
	BITŠA	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga	
	BALA	Mma o a nthoma. Mma o nthoma lebenkeleng. O re ke ye go reka dipheta. Bašemane ba a nthoga. Ba nthoga ge ke eya lebenkeleng. Mma o tlo nthekelela kobo. O tla nthekelela kobo ya mebalabala. Ke tla e apara ge ke eya moketeng. Ke mokete wa sesi. Ke mokete wa lenyalo. E tlo ba mokete wo mobotse. Ke fela pelo ya lenyalo la sesi.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o nthoma kae? Mma o nthoma _____. 2. O re ke ye go reka eng? O re ke ye go reka _____. 3. Ke bomang ba go nthoga? _____ ba a nthoga. 4. Mma o tla nthekelela eng? Mma o tla nthekelela _____.
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mocketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo				
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="395 1041 694 1124"> nthoma </td> <td data-bbox="694 1041 933 1124"> nthekelela </td> <td data-bbox="933 1041 1268 1124"> nthiba </td> <td data-bbox="1268 1041 1560 1124"> nthoga </td> </tr> </table>	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga
nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga							



BALA



Hannah, Zodwa le Lerisha ba dutše fase ga mohlare o mogolo ba ja dijo tša matena. Hanna o ba botša gore o be a le moketeng. Monyadiwa o be a apere lešira Hanna o nyaka go nyalwa ka lešira tšatši le lengwe o

nyaka go apara roko e tšhweu. O nyaka gape le go apara kobo e botse ya mebalabala le dipheta tše ntši. Mma o ntshepišitše go nthekala roko ye botse ge ke nyalwa. O beile tšhelete pan-keng. O tšhaba go mpha yona, Ke tšhelete ya tšhipi. E tletše lesakana.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA





Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.







NGWALA

1. Ke bomang bao ba dutšego ka fase ga mohlare?
____, ____ le ____ ba dutše ka fase ga mohlare?
2. Hanna o be a le Kae?
Hanna o be a le _____.
3. Monyadiwa o be a apere eng?
Monyadiwa o be a apere _____.
4. Mma o beile tšhelete kae?
Mma o beile tšhelete _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. hanna o ba botša gore o be a le moketeng 2. monyadiwa o be a apere lešira 3. o beile tšhelete pankeng gugu



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	mpša	tompša	dimpša	mpšeng	
		beakanywa	enywa	anywa	dienywa	
	BALA	Go beakanywa lenyalo. Ke lenyalo la sesi. Lešira la sesi le tlile. Ke lešira le lebotse. Sesi o rekile le kobo ya mebalabala. O rekile le dipheta tša mebalabala. Ba anegile kobo ya sesi ya mebalabala. Joo! mpša e gogile kobo ya sesi. Basadi ba a lokiša. Ba lokišetša lenyalo la sesi. Ba beakanya salate ya dienywa. Ba hlomele dimpša. Di ka ba senyetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Dimpša di a senya. Di sentše kobo ya sesi. Dimpša di sentše kobo ya sesi ya lenyalo. Di tsene ka ka gare ga pakete ya dienywa. Dienenwa di tšhologile. Dienenwa di tšhologile ka moka. Ke dienywa tša lenyalo. Ba di emetše moketeng. Jonna! Go nale mathata lenyalong la sesi.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moketeng Ngwala potšišo ka: mpša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1




	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	
		tšhemong				


	BALA	Rakgolo o a lema. Rakgolo o lema tšhemong ya gagwe. O loketše ditšhipi go dikologa tšhemo. O tšhaba diphoofolo tša naga. Diphoofolo di ka senya ka tšhemong ya rakgolo. Rakgolo o humana tšhelete ge a rekišitše mabele a ka tšhemong ya gagwe. Rakgolo o file sesi tšhelete ya go reka lešira. O rekile lešira le lešweu le lebotse. O tla le apara ka lenyalo la gagwe.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakgolo o dira eng? Rakgolo o a _____. 2. Rakgolo o lema kae? Rakgolo o lema _____. 3. O loketše eng go dikologa tšhemo? O loketše _____ go dikologa tšhemo. 4. O tšhaba eng? O tšhaba _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešira Ngwala potšišo ka: tšhela

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mabalabala	lenyalo
	BITŠA	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga	
	BALA	Mma o a nthoma. Mma o nthoma lebenkeleng. O re ke ye go reka dipheta. Bašemane ba a nthoga. Ba nthoga ge ke eya lebenkeleng. Mma o tlo nthekelela kobo. O tla nthekelela kobo ya mebalabala. Ke tla e apara ge ke eya moketeng. Ke mokete wa sesi. Ke mokete wa lenyalo. E tlo ba mokete wo mobotse. Ke fela pelo ya lenyalo la sesi.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o nthoma kae? Mma o nthoma _____. 2. O re ke ye go reka eng? O re ke ye go reka _____. 3. Ke bomang ba go nthoga? _____ ba a nthoga. 4. Mma o tla nthekelela eng? Mma o tla nthekelela _____.
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mocketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo				
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="395 1041 694 1124"> nthoma </td> <td data-bbox="694 1041 933 1124"> nthekelela </td> <td data-bbox="933 1041 1268 1124"> nthiba </td> <td data-bbox="1268 1041 1560 1124"> nthoga </td> </tr> </table>	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga
nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga							



BALA



Hannah, Zodwa le Lerisha ba dutše fase ga mohlare o mogolo ba ja dijo tša matena. Hanna o ba botša gore o be a le moketeng. Monyadiwa o be a apere lešira Hanna o nyaka go nyalwa ka lešira tšatši le lengwe o

nyaka go apara roko e tšhweu. O nyaka gape le go apara kobo e botse ya mebalabala le dipheta tše ntši. Mma o ntshepišitše go nthe kala roko ye botse ge ke nyalwa. O beile tšhelete pan-keng. O tšhaba go mpha yona, Ke tšhelete ya tšhipi. E tletše lesakana.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA





Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.







NGWALA

1. Ke bomang bao ba dutšego ka fase ga mohlare?
____, ____ le ____ ba dutše ka fase ga mohlare?
2. Hanna o be a le Kae?
Hanna o be a le _____.
3. Monyadiwa o be a apere eng?
Monyadiwa o be a apere _____.
4. Mma o beile tšhelete kae?
Mma o beile tšhelete _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. hanna o ba botša gore o be a le moketeng 2. monyadiwa o be a apere lešira 3. o beile tšhelete pankeng gugu



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	mpša	tompša	dimpša	mpšeng	
		beakanywa	enywa	anywa	dienywa	
	BALA	Go beakanywa lenyalo. Ke lenyalo la sesi. Lešira la sesi le tlile. Ke lešira le lebotse. Sesi o rekile le kobo ya mebalabala. O rekile le dipheta tša mebalabala. Ba anegile kobo ya sesi ya mebalabala. Joo! mpša e gogile kobo ya sesi. Basadi ba a lokiša. Ba lokišetša lenyalo la sesi. Ba beakanya salate ya dienywa. Ba hlomele dimpša. Di ka ba senyetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Dimpša di a senya. Di sentše kobo ya sesi. Dimpša di sentše kobo ya sesi ya lenyalo. Di tsene ka ka gare ga pakete ya dienywa. Dienywa di tšhologile. Dienywa di tšhologile ka moka. Ke dienywa tša lenyalo. Ba di emetše moketeng. Jonna! Go nale mathata lenyalong la sesi.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moketeng Ngwala potšišo ka: mpša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1




	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	
		tšhemong				


	BALA	Rakgolo o a lema. Rakgolo o lema tšhemong ya gagwe. O loketše ditšhipi go dikologa tšhemo. O tšhaba diphoofole tša naga. Diphoofole di ka senya ka tšhemong ya rakgolo. Rakgolo o humana tšhelete ge a rekišitše mabele a ka tšhemong ya gagwe. Rakgolo o file sesi tšhelete ya go reka lešira. O rekile lešira le lešweu le lebotse. O tla le apara ka lenyalo la gagwe.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakgolo o dira eng? Rakgolo o a _____. 2. Rakgolo o lema kae? Rakgolo o lema _____. 3. O loketše eng go dikologa tšhemo? O loketše _____ go dikologa tšhemo. 4. O tšhaba eng? O tšhaba _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešira Ngwala potšišo ka: tšhela

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mabalabala	lenyalo
	BITŠA	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga	
	BALA	Mma o a nthoma. Mma o nthoma lebenkeleng. O re ke ye go reka dipheta. Bašemane ba a nthoga. Ba nthoga ge ke eya lebenkeleng. Mma o tlo nthekelela kobo. O tla nthekelela kobo ya mebalabala. Ke tla e apara ge ke eya moketeng. Ke mokete wa sesi. Ke mokete wa lenyalo. E tlo ba mokete wo mobotse. Ke fela pelo ya lenyalo la sesi.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o nthoma kae? Mma o nthoma _____. 2. O re ke ye go reka eng? O re ke ye go reka _____. 3. Ke bomang ba go nthoga? _____ ba a nthoga. 4. Mma o tla nthekelela eng? Mma o tla nthekelela _____.
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mocketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo				
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="395 1041 694 1124">nthoma</td> <td data-bbox="694 1041 933 1124">nthekelela</td> <td data-bbox="933 1041 1268 1124">nthiba</td> <td data-bbox="1268 1041 1560 1124">nthoga</td> </tr> </table>	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga
nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga							



BALA



Hannah, Zodwa le Lerisha ba dutše fase ga mohlare o mogolo ba ja dijo tša matena. Hanna o ba botša gore o be a le moketeng. Monyadiwa o be a apere lešira Hanna o nyaka go nyalwa ka lešira tšatši le lengwe o

nyaka go apara roko e tšhweu. O nyaka gape le go apara kobo e botse ya mebalabala le dipheta tše ntši. Mma o ntshepišitše go nthe kala roko ye botse ge ke nyalwa. O beile tšhelete pan-keng. O tšhaba go mpha yona, Ke tšhelete ya tšhipi. E tletše lesakana.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA





Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.







NGWALA

1. Ke bomang bao ba dutšego ka fase ga mohlare?
____, ____ le ____ ba dutše ka fase ga mohlare?
2. Hanna o be a le Kae?
Hanna o be a le _____.
3. Monyadiwa o be a apere eng?
Monyadiwa o be a apere _____.
4. Mma o beile tšhelete kae?
Mma o beile tšhelete _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. hanna o ba botša gore o be a le moketeng 2. monyadiwa o be a apere lešira 3. o beile tšhelete pankeng gugu



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	mpša	tompša	dimpša	mpšeng	
		beakanywa	enywa	anywa	dienywa	
	BALA	Go beakanywa lenyalo. Ke lenyalo la sesi. Lešira la sesi le tlile. Ke lešira le lebotse. Sesi o rekile le kobo ya mebalabala. O rekile le dipheta tša mebalabala. Ba anegile kobo ya sesi ya mebalabala. Joo! mpša e gogile kobo ya sesi. Basadi ba a lokiša. Ba lokišetša lenyalo la sesi. Ba beakanya salate ya dienywa. Ba hlomele dimpša. Di ka ba senyetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Dimpša di a senya. Di sentše kobo ya sesi. Dimpša di sentše kobo ya sesi ya lenyalo. Di tsene ka ka gare ga pakete ya dienywa. Dienenwa di tšhologile. Dienenwa di tšhologile ka moka. Ke dienywa tša lenyalo. Ba di emetše moketeng. Jonna! Go nale mathata lenyalong la sesi.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moketeng Ngwala potšišo ka: mpša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1




	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	
		tšhemong				


	BALA	Rakgolo o a lema. Rakgolo o lema tšhemong ya gagwe. O loketše ditšhipi go dikologa tšhemo. O tšhaba diphoofole tša naga. Diphoofole di ka senya ka tšhemong ya rakgolo. Rakgolo o humana tšhelete ge a rekišitše mabele a ka tšhemong ya gagwe. Rakgolo o file sesi tšhelete ya go reka lešira. O rekile lešira le lešweu le lebotse. O tla le apara ka lenyalo la gagwe.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakgolo o dira eng? Rakgolo o a _____. 2. Rakgolo o lema kae? Rakgolo o lema _____. 3. O loketše eng go dikologa tšhemo? O loketše _____ go dikologa tšhemo. 4. O tšhaba eng? O tšhaba _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešira Ngwala potšišo ka: tšhela

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mabalabala	lenyalo
	BITŠA	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga	
	BALA	Mma o a nthoma. Mma o nthoma lebenkeleng. O re ke ye go reka dipheta. Bašemane ba a nthoga. Ba nthoga ge ke eya lebenkeleng. Mma o tlo nthekelela kobo. O tla nthekelela kobo ya mebalabala. Ke tla e apara ge ke eya moketeng. Ke mokete wa sesi. Ke mokete wa lenyalo. E tlo ba mokete wo mobotse. Ke fela pelo ya lenyalo la sesi.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o nthoma kae? Mma o nthoma _____. 2. O re ke ye go reka eng? O re ke ye go reka _____. 3. Ke bomang ba go nthoga? _____ ba a nthoga. 4. Mma o tla nthekelela eng? Mma o tla nthekelela _____.
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mocketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	nthoma nthekela nthiba nthoga



BALA



Hannah, Zodwa le Lerisha ba dutše fase ga mohlare o mogolo ba ja dijo tša matena. Hanna o ba botša gore o be a le moketeng. Monyadiwa o be a apere lešira Hanna o nyaka go nyalwa ka lešira tšatši le lengwe o

nyaka go apara roko e tšhweu. O nyaka gape le go apara kobo e botse ya mebalabala le dipheta tše ntši. Mma o ntshepišitše go nthekala roko ye botse ge ke nyalwa. O beile tšhelete pan-keng. O tšhaba go mpha yona, Ke tšhelete ya tšhipi. E tletše lesakana.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA





Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.







NGWALA

1. Ke bomang bao ba dutšego ka fase ga mohlare?
____, ____ le ____ ba dutše ka fase ga mohlare?
2. Hanna o be a le Kae?
Hanna o be a le _____.
3. Monyadiwa o be a apere eng?
Monyadiwa o be a apere _____.
4. Mma o beile tšhelete kae?
Mma o beile tšhelete _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. hanna o ba botša gore o be a le moketeng 2. monyadiwa o be a apere lešira 3. o beile tšhelete pankeng gugu



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	mpša	tompša	dimpša	mpšeng	
		beakanywa	enywa	anywa	dienywa	
	BALA	Go beakanywa lenyalo. Ke lenyalo la sesi. Lešira la sesi le tlile. Ke lešira le lebotse. Sesi o rekile le kobo ya mebalabala. O rekile le dipheta tša mebalabala. Ba anegile kobo ya sesi ya mebalabala. Joo! mpša e gogile kobo ya sesi. Basadi ba a lokiša. Ba lokišetša lenyalo la sesi. Ba beakanya salate ya dienywa. Ba hlomele dimpša. Di ka ba senyetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Dimpša di a senya. Di sentše kobo ya sesi. Dimpša di sentše kobo ya sesi ya lenyalo. Di tsene ka ka gare ga pakete ya dienywa. Dienenwa di tšhologile. Dienenwa di tšhologile ka moka. Ke dienywa tša lenyalo. Ba di emetše moketeng. Jonna! Go nale mathata lenyalong la sesi.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moketeng Ngwala potšišo ka: mpša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1




	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	
		tšhemong				


	BALA	Rakgolo o a lema. Rakgolo o lema tšhemong ya gagwe. O loketše ditšhipi go dikologa tšhemo. O tšhaba diphoofole tša naga. Diphoofole di ka senya ka tšhemong ya rakgolo. Rakgolo o humana tšhelete ge a rekišitše mabele a ka tšhemong ya gagwe. Rakgolo o file sesi tšhelete ya go reka lešira. O rekile lešira le lešweu le lebotse. O tla le apara ka lenyalo la gagwe.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakgolo o dira eng? Rakgolo o a _____. 2. Rakgolo o lema kae? Rakgolo o lema _____. 3. O loketše eng go dikologa tšhemo? O loketše _____ go dikologa tšhemo. 4. O tšhaba eng? O tšhaba _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešira Ngwala potšišo ka: tšhela

LABORARO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mabalabala	lenyalo
	BITŠA	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga	
	BALA	Mma o a nthoma. Mma o nthoma lebenkeleng. O re ke ye go reka dipheta. Bašemane ba a nthoga. Ba nthoga ge ke eya lebenkeleng. Mma o tlo nthekelela kobo. O tla nthekelela kobo ya mebalabala. Ke tla e apara ge ke eya moketeng. Ke mokete wa sesi. Ke mokete wa lenyalo. E tlo ba mokete wo mobotse. Ke fela pelo ya lenyalo la sesi.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o nthoma kae? Mma o nthoma _____. 2. O re ke ye go reka eng? O re ke ye go reka _____. 3. Ke bomang ba go nthoga? _____ ba a nthoga. 4. Mma o tla nthekelela eng? Mma o tla nthekelela _____.
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mocketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo				
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="395 1041 694 1124">nthoma</td> <td data-bbox="694 1041 933 1124">nthekelela</td> <td data-bbox="933 1041 1268 1124">nthiba</td> <td data-bbox="1268 1041 1560 1124">nthoga</td> </tr> </table>	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga
nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga							



BALA



Hannah, Zodwa le Lerisha ba dutše fase ga mohlare o mogolo ba ja dijo tša matena. Hanna o ba botša gore o be a le moketeng. Monyadiwa o be a apere lešira Hanna o nyaka go nyalwa ka lešira tšatši le lengwe o

nyaka go apara roko e tšhweu. O nyaka gape le go apara kobo e botse ya mebalabala le dipheta tše ntši. Mma o ntshepišitše go nthe kala roko ye botse ge ke nyalwa. O beile tšhelete pan-keng. O tšhaba go mpha yona, Ke tšhelete ya tšhipi. E tletše lesakana.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA





Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.







NGWALA

1. Ke bomang bao ba dutšego ka fase ga mohlare?
____, ____ le ____ ba dutše ka fase ga mohlare?
2. Hanna o be a le Kae?
Hanna o be a le _____.
3. Monyadiwa o be a apere eng?
Monyadiwa o be a apere _____.
4. Mma o beile tšhelete kae?
Mma o beile tšhelete _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. hanna o ba botša gore o be a le moketeng 2. monyadiwa o be a apere lešira 3. o beile tšhelete pankeng gugu



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	mpša	tompša	dimpša	mpšeng	
		beakanywa	enywa	anywa	dienywa	
	BALA	Go beakanywa lenyalo. Ke lenyalo la sesi. Lešira la sesi le tlile. Ke lešira le lebotse. Sesi o rekile le kobo ya mebalabala. O rekile le dipheta tša mebalabala. Ba anegile kobo ya sesi ya mebalabala. Joo! mpša e gogile kobo ya sesi. Basadi ba a lokiša. Ba lokišetša lenyalo la sesi. Ba beakanya salate ya dienywa. Ba hlomele dimpša. Di ka ba senyetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Dimpša di a senya. Di sentše kobo ya sesi. Dimpša di sentše kobo ya sesi ya lenyalo. Di tsene ka ka gare ga pakete ya dienywa. Dienenwa di tšhologile. Dienenwa di tšhologile ka moka. Ke dienywa tša lenyalo. Ba di emetše moketeng. Jonna! Go nale mathata lenyalong la sesi.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moketeng Ngwala potšišo ka: mpša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1




	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	
		tšhemong				


	BALA	Rakgolo o a lema. Rakgolo o lema tšhemong ya gagwe. O loketše ditšhipi go dikologa tšhemo. O tšhaba diphoofole tša naga. Diphoofole di ka senya ka tšhemong ya rakgolo. Rakgolo o humana tšhelete ge a rekišitše mabele a ka tšhemong ya gagwe. Rakgolo o file sesi tšhelete ya go reka lešira. O rekile lešira le lešweu le lebotse. O tla le apara ka lenyalo la gagwe.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakgolo o dira eng? Rakgolo o a _____. 2. Rakgolo o lema kae? Rakgolo o lema _____. 3. O loketše eng go dikologa tšhemo? O loketše _____ go dikologa tšhemo. 4. O tšhaba eng? O tšhaba _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešira Ngwala potšišo ka: tšhela

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mabalabala	lenyalo
	BITŠA	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga	
	BALA	Mma o a nthoma. Mma o nthoma lebenkeleng. O re ke ye go reka dipheta. Bašemane ba a nthoga. Ba nthoga ge ke eya lebenkeleng. Mma o tlo nthekelela kobo. O tla nthekelela kobo ya mebalabala. Ke tla e apara ge ke eya moketeng. Ke mokete wa sesi. Ke mokete wa lenyalo. E tlo ba mokete wo mobotse. Ke fela pelo ya lenyalo la sesi.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o nthoma kae? Mma o nthoma _____. 2. O re ke ye go reka eng? O re ke ye go reka _____. 3. Ke bomang ba go nthoga? _____ ba a nthoga. 4. Mma o tla nthekelela eng? Mma o tla nthekelela _____.
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mocketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	nthoma nthekela nthiba nthoga



BALA



Hannah, Zodwa le Lerisha ba dutše fase ga mohlare o mogolo ba ja dijo tša matena. Hanna o ba botša gore o be a le moketeng. Monyadiwa o be a apere lešira Hanna o nyaka go nyalwa ka lešira tšatši le lengwe o

nyaka go apara roko e tšhweu. O nyaka gape le go apara kobo e botse ya mebalabala le dipheta tše ntši. Mma o ntshepišitše go nthekala roko ye botse ge ke nyalwa. O beile tšhelete pan-keng. O tšhaba go mpha yona, Ke tšhelete ya tšhipi. E tletše lesakana.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA





Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.







NGWALA

1. Ke bomang bao ba dutšego ka fase ga mohlare?
____, ____ le ____ ba dutše ka fase ga mohlare?
2. Hanna o be a le Kae?
Hanna o be a le _____.
3. Monyadiwa o be a apere eng?
Monyadiwa o be a apere _____.
4. Mma o beile tšhelete kae?
Mma o beile tšhelete _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. hanna o ba botša gore o be a le moketeng 2. monyadiwa o be a apere lešira 3. o beile tšhelete pankeng gugu



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	mpša	tompša	dimpša	mpšeng	
		beakanywa	enywa	anywa	dienywa	
	BALA	Go beakanywa lenyalo. Ke lenyalo la sesi. Lešira la sesi le tlile. Ke lešira le lebotse. Sesi o rekile le kobo ya mebalabala. O rekile le dipheta tša mebalabala. Ba anegile kobo ya sesi ya mebalabala. Joo! mpša e gogile kobo ya sesi. Basadi ba a lokiša. Ba lokišetša lenyalo la sesi. Ba beakanya salate ya dienywa. Ba hlomele dimpša. Di ka ba senyetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Dimpša di a senya. Di sentše kobo ya sesi. Dimpša di sentše kobo ya sesi ya lenyalo. Di tsene ka ka gare ga pakete ya dienywa. Dienywa di tšhologile. Dienywa di tšhologile ka moka. Ke dienywa tša lenyalo. Ba di emetše moketeng. Jonna! Go nale mathata lenyalong la sesi.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moketeng Ngwala potšišo ka: mpša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1




	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	
		tšhemong				


	BALA	Rakgolo o a lema. Rakgolo o lema tšhemong ya gagwe. O loketše ditšhipi go dikologa tšhemo. O tšhaba diphoofole tša naga. Diphoofole di ka senya ka tšhemong ya rakgolo. Rakgolo o humana tšhelete ge a rekišitše mabele a ka tšhemong ya gagwe. Rakgolo o file sesi tšhelete ya go reka lešira. O rekile lešira le lešweu le lebotse. O tla le apara ka lenyalo la gagwe.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakgolo o dira eng? Rakgolo o a _____. 2. Rakgolo o lema kae? Rakgolo o lema _____. 3. O loketše eng go dikologa tšhemo? O loketše _____ go dikologa tšhemo. 4. O tšhaba eng? O tšhaba _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešira Ngwala potšišo ka: tšhela

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mabalabala	lenyalo
	BITŠA	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga	
	BALA	Mma o a nthoma. Mma o nthoma lebenkeleng. O re ke ye go reka dipheta. Bašemane ba a nthoga. Ba nthoga ge ke eya lebenkeleng. Mma o tlo nthekelela kobo. O tla nthekelela kobo ya mebalabala. Ke tla e apara ge ke eya moketeng. Ke mokete wa sesi. Ke mokete wa lenyalo. E tlo ba mokete wo mobotse. Ke fela pelo ya lenyalo la sesi.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o nthoma kae? Mma o nthoma _____. 2. O re ke ye go reka eng? O re ke ye go reka _____. 3. Ke bomang ba go nthoga? _____ ba a nthoga. 4. Mma o tla nthekelela eng? Mma o tla nthekelela _____.
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mocketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo				
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="395 1041 694 1124">nthoma</td> <td data-bbox="694 1041 933 1124">nthekelela</td> <td data-bbox="933 1041 1268 1124">nthiba</td> <td data-bbox="1268 1041 1560 1124">nthoga</td> </tr> </table>	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga
nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga							



BALA



Hannah, Zodwa le Lerisha ba dutše fase ga mohlare o mogolo ba ja dijo tša matena. Hanna o ba botša gore o be a le moketeng. Monyadiwa o be a apere lešira Hanna o nyaka go nyalwa ka lešira tšatši le lengwe o

nyaka go apara roko e tšhweu. O nyaka gape le go apara kobo e botse ya mebalabala le dipheta tše ntši. Mma o ntshepišitše go nthekala roko ye botse ge ke nyalwa. O beile tšhelete pan-keng. O tšhaba go mpha yona, Ke tšhelete ya tšhipi. E tletše lesakana.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA





Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.







NGWALA

1. Ke bomang bao ba dutšego ka fase ga mohlare?
____, ____ le ____ ba dutše ka fase ga mohlare?
2. Hanna o be a le Kae?
Hanna o be a le _____.
3. Monyadiwa o be a apere eng?
Monyadiwa o be a apere _____.
4. Mma o beile tšhelete kae?
Mma o beile tšhelete _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. hanna o ba botša gore o be a le moketeng 2. monyadiwa o be a apere lešira 3. o beile tšhelete pankeng gugu



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	mpša	tompša	dimpša	mpšeng	
		beakanywa	enywa	anywa	dienywa	
	BALA	Go beakanywa lenyalo. Ke lenyalo la sesi. Lešira la sesi le tlile. Ke lešira le lebotse. Sesi o rekile le kobo ya mebalabala. O rekile le dipheta tša mebalabala. Ba anegile kobo ya sesi ya mebalabala. Joo! mpša e gogile kobo ya sesi. Basadi ba a lokiša. Ba lokišetša lenyalo la sesi. Ba beakanya salate ya dienywa. Ba hlomele dimpša. Di ka ba senyetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Dimpša di a senya. Di sentše kobo ya sesi. Dimpša di sentše kobo ya sesi ya lenyalo. Di tsene ka ka gare ga pakete ya dienywa. Dienywa di tšhologile. Dienywa di tšhologile ka moka. Ke dienywa tša lenyalo. Ba di emetše moketeng. Jonna! Go nale mathata lenyalong la sesi.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moketeng Ngwala potšišo ka: mpša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1




	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	
		tšhemong				


	BALA	Rakgolo o a lema. Rakgolo o lema tšhemong ya gagwe. O loketše ditšhipi go dikologa tšhemo. O tšhaba diphoofole tša naga. Diphoofole di ka senya ka tšhemong ya rakgolo. Rakgolo o humana tšhelete ge a rekišitše mabele a ka tšhemong ya gagwe. Rakgolo o file sesi tšhelete ya go reka lešira. O rekile lešira le lešweu le lebotse. O tla le apara ka lenyalo la gagwe.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakgolo o dira eng? Rakgolo o a _____. 2. Rakgolo o lema kae? Rakgolo o lema _____. 3. O loketše eng go dikologa tšhemo? O loketše _____ go dikologa tšhemo. 4. O tšhaba eng? O tšhaba _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešira Ngwala potšišo ka: tšhela

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mabalabala	lenyalo
	BITŠA	nthoma	nthekela	nthiba	nthoga	
	BALA	Mma o a nthoma. Mma o nthoma lebenkeleng. O re ke ye go reka dipheta. Bašemane ba a nthoga. Ba nthoga ge ke eya lebenkeleng. Mma o tlo nthekela kobo. O tla nthekela kobo ya mebalabala. Ke tla e apara ge ke eya moketeng. Ke mokete wa sesi. Ke mokete wa lenyalo. E tlo ba mokete wo mobotse. Ke fela pelo ya lenyalo la sesi.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o nthoma kae? Mma o nthoma _____. 2. O re ke ye go reka eng? O re ke ye go reka _____. 3. Ke bomang ba go nthoga? _____ ba a nthoga. 4. Mma o tla nthekelela eng? Mma o tla nthekelela _____.
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mocketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo				
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="395 1041 694 1124">nthoma</td> <td data-bbox="694 1041 933 1124">nthekelela</td> <td data-bbox="933 1041 1268 1124">nthiba</td> <td data-bbox="1268 1041 1560 1124">nthoga</td> </tr> </table>	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga
nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga							



BALA



Hannah, Zodwa le Lerisha ba dutše fase ga mohlare o mogolo ba ja dijo tša matena. Hanna o ba botša gore o be a le moketeng. Monyadiwa o be a apere lešira Hanna o nyaka go nyalwa ka lešira tšatši le lengwe o

nyaka go apara roko e tšhweu. O nyaka gape le go apara kobo e botse ya mebalabala le dipheta tše ntši. Mma o ntshepišitše go nthekala roko ye botse ge ke nyalwa. O beile tšhelete pan-keng. O tšhaba go mpha yona, Ke tšhelete ya tšhipi. E tletše lesakana.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA





Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.







NGWALA

1. Ke bomang bao ba dutšego ka fase ga mohlare?
____, ____ le ____ ba dutše ka fase ga mohlare?
2. Hanna o be a le Kae?
Hanna o be a le _____.
3. Monyadiwa o be a apere eng?
Monyadiwa o be a apere _____.
4. Mma o beile tšhelete kae?
Mma o beile tšhelete _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. hanna o ba botša gore o be a le moketeng 2. monyadiwa o be a apere lešira 3. o beile tšhelete pankeng gugu



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	mpša	tompša	dimpša	mpšeng	
		beakanywa	enywa	anywa	dienywa	
	BALA	Go beakanywa lenyalo. Ke lenyalo la sesi. Lešira la sesi le tlile. Ke lešira le lebotse. Sesi o rekile le kobo ya mebalabala. O rekile le dipheta tša mebalabala. Ba anegile kobo ya sesi ya mebalabala. Joo! mpša e gogile kobo ya sesi. Basadi ba a lokiša. Ba lokišetša lenyalo la sesi. Ba beakanya salate ya dienywa. Ba hlomele dimpša. Di ka ba senyetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Dimpša di a senya. Di sentše kobo ya sesi. Dimpša di sentše kobo ya sesi ya lenyalo. Di tsene ka ka gare ga pakete ya dienywa. Dienenwa di tšhologile. Dienenwa di tšhologile ka moka. Ke dienywa tša lenyalo. Ba di emetše moketeng. Jonna! Go nale mathata lenyalong la sesi.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moketeng Ngwala potšišo ka: mpša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1




	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	
		tšhemong				


	BALA	Rakgolo o a lema. Rakgolo o lema tšhemong ya gagwe. O loketše ditšhipi go dikologa tšhemo. O tšhaba diphoofole tša naga. Diphoofole di ka senya ka tšhemong ya rakgolo. Rakgolo o humana tšhelete ge a rekišitše mabele a ka tšhemong ya gagwe. Rakgolo o file sesi tšhelete ya go reka lešira. O rekile lešira le lešweu le lebotse. O tla le apara ka lenyalo la gagwe.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakgolo o dira eng? Rakgolo o a _____. 2. Rakgolo o lema kae? Rakgolo o lema _____. 3. O loketše eng go dikologa tšhemo? O loketše _____ go dikologa tšhemo. 4. O tšhaba eng? O tšhaba _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešira Ngwala potšišo ka: tšhela

LABORARO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mabalabala	lenyalo
	BITŠA	nthoma	nthekele	nthiba	nthoga	
	BALA	Mma o a nthoma. Mma o nthoma lebenkeleng. O re ke ye go reka dipheta. Bašemane ba a nthoga. Ba nthoga ge ke eya lebenkeleng. Mma o tlo nthekele kobo. O tla nthekele kobo ya mebalabala. Ke tla e apara ge ke eya moketeng. Ke mokete wa sesi. Ke mokete wa lenyalo. E tlo ba mokete wo mobotse. Ke fela pelo ya lenyalo la sesi.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o nthoma kae? Mma o nthoma _____. 2. O re ke ye go reka eng? O re ke ye go reka _____. 3. Ke bomang ba go nthoga? _____ ba a nthoga. 4. Mma o tla nthekelela eng? Mma o tla nthekelela _____.
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mocketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	
		nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga	



BALA



Hannah, Zodwa le Lerisha ba dutše fase ga mohlare o mogolo ba ja dijo tša matena. Hanna o ba botša gore o be a le moketeng. Monyadiwa o be a apere lešira Hanna o nyaka go nyalwa ka lešira tšatši le lengwe o

nyaka go apara roko e tšhweu. O nyaka gape le go apara kobo e botse ya mebalabala le dipheta tše ntši. Mma o ntshepišitše go nthekala roko ye botse ge ke nyalwa. O beile tšhelete pan-keng. O tšhaba go mpha yona, Ke tšhelete ya tšhipi. E tletše lesakana.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA





Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.







NGWALA

1. Ke bomang bao ba dutšego ka fase ga mohlare?
____, ____ le ____ ba dutše ka fase ga mohlare?
2. Hanna o be a le Kae?
Hanna o be a le _____.
3. Monyadiwa o be a apere eng?
Monyadiwa o be a apere _____.
4. Mma o beile tšhelete kae?
Mma o beile tšhelete _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. hanna o ba botša gore o be a le moketeng 2. monyadiwa o be a apere lešira 3. o beile tšhelete pankeng gugu



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	mpša	tompša	dimpša	mpšeng	
		beakanywa	enywa	anywa	dienywa	
	BALA	Go beakanywa lenyalo. Ke lenyalo la sesi. Lešira la sesi le tlile. Ke lešira le lebotse. Sesi o rekile le kobo ya mebalabala. O rekile le dipheta tša mebalabala. Ba anegile kobo ya sesi ya mebalabala. Joo! mpša e gogile kobo ya sesi. Basadi ba a lokiša. Ba lokišetša lenyalo la sesi. Ba beakanya salate ya dienywa. Ba hlomele dimpša. Di ka ba senyetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Dimpša di a senya. Di sentše kobo ya sesi. Dimpša di sentše kobo ya sesi ya lenyalo. Di tsene ka ka gare ga pakete ya dienywa. Dienywa di tšhologile. Dienywa di tšhologile ka moka. Ke dienywa tša lenyalo. Ba di emetše moketeng. Jonna! Go nale mathata lenyalong la sesi.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moketeng Ngwala potšišo ka: mpša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1




	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	
		tšhemong				


	BALA	Rakgolo o a lema. Rakgolo o lema tšhemong ya gagwe. O loketše ditšhipi go dikologa tšhemo. O tšhaba diphoofole tša naga. Diphoofole di ka senya ka tšhemong ya rakgolo. Rakgolo o humana tšhelete ge a rekišitše mabele a ka tšhemong ya gagwe. Rakgolo o file sesi tšhelete ya go reka lešira. O rekile lešira le lešweu le lebotse. O tla le apara ka lenyalo la gagwe.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakgolo o dira eng? Rakgolo o a _____. 2. Rakgolo o lema kae? Rakgolo o lema _____. 3. O loketše eng go dikologa tšhemo? O loketše _____ go dikologa tšhemo. 4. O tšhaba eng? O tšhaba _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešira Ngwala potšišo ka: tšhela

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mabalabala	lenyalo
	BITŠA	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga	
	BALA	Mma o a nthoma. Mma o nthoma lebenkeleng. O re ke ye go reka dipheta. Bašemane ba a nthoga. Ba nthoga ge ke eya lebenkeleng. Mma o tlo nthekelela kobo. O tla nthekelela kobo ya mebalabala. Ke tla e apara ge ke eya moketeng. Ke mokete wa sesi. Ke mokete wa lenyalo. E tlo ba mokete wo mobotse. Ke fela pelo ya lenyalo la sesi.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o nthoma kae? Mma o nthoma _____. 2. O re ke ye go reka eng? O re ke ye go reka _____. 3. Ke bomang ba go nthoga? _____ ba a nthoga. 4. Mma o tla nthekelela eng? Mma o tla nthekelela _____.
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mocketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	nthoma nthekela nthiba nthoga



BALA



Hannah, Zodwa le Lerisha ba dutše fase ga mohlare o mogolo ba ja dijo tša matena. Hanna o ba botša gore o be a le moketeng. Monyadiwa o be a apere lešira Hanna o nyaka go nyalwa ka lešira tšatši le lengwe o

nyaka go apara roko e tšhweu. O nyaka gape le go apara kobo e botse ya mebalabala le dipheta tše ntši. Mma o ntshepišitše go nthekala roko ye botse ge ke nyalwa. O beile tšhelete pan-keng. O tšhaba go mpha yona, Ke tšhelete ya tšhipi. E tletše lesakana.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA





Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.







NGWALA

1. Ke bomang bao ba dutšego ka fase ga mohlare?
____, ____ le ____ ba dutše ka fase ga mohlare?
2. Hanna o be a le Kae?
Hanna o be a le _____.
3. Monyadiwa o be a apere eng?
Monyadiwa o be a apere _____.
4. Mma o beile tšhelete kae?
Mma o beile tšhelete _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. hanna o ba botša gore o be a le moketeng 2. monyadiwa o be a apere lešira 3. o beile tšhelete pankeng gugu



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	mpša	tompša	dimpša	mpšeng	
		beakanywa	enywa	anywa	dienywa	
	BALA	Go beakanywa lenyalo. Ke lenyalo la sesi. Lešira la sesi le tlile. Ke lešira le lebotse. Sesi o rekile le kobo ya mebalabala. O rekile le dipheta tša mebalabala. Ba anegile kobo ya sesi ya mebalabala. Joo! mpša e gogile kobo ya sesi. Basadi ba a lokiša. Ba lokišetša lenyalo la sesi. Ba beakanya salate ya dienywa. Ba hlomele dimpša. Di ka ba senyetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Dimpša di a senya. Di sentše kobo ya sesi. Dimpša di sentše kobo ya sesi ya lenyalo. Di tsene ka ka gare ga pakete ya dienywa. Dienenwa di tšhologile. Dienenwa di tšhologile ka moka. Ke dienywa tša lenyalo. Ba di emetše moketeng. Jonna! Go nale mathata lenyalong la sesi.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moketeng Ngwala potšišo ka: mpša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1




	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	
		tšhemong				


	BALA	Rakgolo o a lema. Rakgolo o lema tšhemong ya gagwe. O loketše ditšhipi go dikologa tšhemo. O tšhaba diphoofole tša naga. Diphoofole di ka senya ka tšhemong ya rakgolo. Rakgolo o humana tšhelete ge a rekišitše mabele a ka tšhemong ya gagwe. Rakgolo o file sesi tšhelete ya go reka lešira. O rekile lešira le lešweu le lebotse. O tla le apara ka lenyalo la gagwe.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakgolo o dira eng? Rakgolo o a _____. 2. Rakgolo o lema kae? Rakgolo o lema _____. 3. O loketše eng go dikologa tšhemo? O loketše _____ go dikologa tšhemo. 4. O tšhaba eng? O tšhaba _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešira Ngwala potšišo ka: tšhela

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mabalabala	lenyalo
	BITŠA	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga	
	BALA	Mma o a nthoma. Mma o nthoma lebenkeleng. O re ke ye go reka dipheta. Bašemane ba a nthoga. Ba nthoga ge ke eya lebenkeleng. Mma o tlo nthekelela kobo. O tla nthekelela kobo ya mebalabala. Ke tla e apara ge ke eya moketeng. Ke mokete wa sesi. Ke mokete wa lenyalo. E tlo ba mokete wo mobotse. Ke fela pelo ya lenyalo la sesi.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o nthoma kae? Mma o nthoma _____. 2. O re ke ye go reka eng? O re ke ye go reka _____. 3. Ke bomang ba go nthoga? _____ ba a nthoga. 4. Mma o tla nthekelela eng? Mma o tla nthekelela _____.
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mocketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo				
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="395 1041 694 1124">nthoma</td> <td data-bbox="694 1041 933 1124">nthekelela</td> <td data-bbox="933 1041 1268 1124">nthiba</td> <td data-bbox="1268 1041 1560 1124">nthoga</td> </tr> </table>	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga
nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga							



BALA



Hannah, Zodwa le Lerisha ba dutše fase ga mohlare o mogolo ba ja dijo tša matena. Hanna o ba botša gore o be a le moketeng. Monyadiwa o be a apere lešira Hanna o nyaka go nyalwa ka lešira tšatši le lengwe o

nyaka go apara roko e tšhweu. O nyaka gape le go apara kobo e botse ya mebalabala le dipheta tše ntši. Mma o ntshepišitše go nthekala roko ye botse ge ke nyalwa. O beile tšhelete pan-keng. O tšhaba go mpha yona, Ke tšhelete ya tšhipi. E tletše lesakana.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA





Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.







NGWALA

1. Ke bomang bao ba dutšego ka fase ga mohlare?
____, ____ le ____ ba dutše ka fase ga mohlare?
2. Hanna o be a le Kae?
Hanna o be a le _____.
3. Monyadiwa o be a apere eng?
Monyadiwa o be a apere _____.
4. Mma o beile tšhelete kae?
Mma o beile tšhelete _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. hanna o ba botša gore o be a le moketeng 2. monyadiwa o be a apere lešira 3. o beile tšhelete pankeng gugu



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	mpša	tompša	dimpša	mpšeng	
		beakanywa	enywa	anywa	dienywa	
	BALA	Go beakanywa lenyalo. Ke lenyalo la sesi. Lešira la sesi le tlile. Ke lešira le lebotse. Sesi o rekile le kobo ya mebalabala. O rekile le dipheta tša mebalabala. Ba anegile kobo ya sesi ya mebalabala. Joo! mpša e gogile kobo ya sesi. Basadi ba a lokiša. Ba lokišetša lenyalo la sesi. Ba beakanya salate ya dienywa. Ba hlomele dimpša. Di ka ba senyetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Dimpša di a senya. Di sentše kobo ya sesi. Dimpša di sentše kobo ya sesi ya lenyalo. Di tsene ka ka gare ga pakete ya dienywa. Dienywa di tšhologile. Dienywa di tšhologile ka moka. Ke dienywa tša lenyalo. Ba di emetše moketeng. Jonna! Go nale mathata lenyalong la sesi.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moketeng Ngwala potšišo ka: mpša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1




	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	
		tšhemong				


	BALA	Rakgolo o a lema. Rakgolo o lema tšhemong ya gagwe. O loketše ditšhipi go dikologa tšhemo. O tšhaba diphoofole tša naga. Diphoofole di ka senya ka tšhemong ya rakgolo. Rakgolo o humana tšhelete ge a rekišitše mabele a ka tšhemong ya gagwe. Rakgolo o file sesi tšhelete ya go reka lešira. O rekile lešira le lešweu le lebotse. O tla le apara ka lenyalo la gagwe.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakgolo o dira eng? Rakgolo o a _____. 2. Rakgolo o lema kae? Rakgolo o lema _____. 3. O loketše eng go dikologa tšhemo? O loketše _____ go dikologa tšhemo. 4. O tšhaba eng? O tšhaba _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešira Ngwala potšišo ka: tšhela

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mabalabala	lenyalo
	BITŠA	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga	
	BALA	Mma o a nthoma. Mma o nthoma lebenkeleng. O re ke ye go reka dipheta. Bašemane ba a nthoga. Ba nthoga ge ke eya lebenkeleng. Mma o tlo nthekelela kobo. O tla nthekelela kobo ya mebalabala. Ke tla e apara ge ke eya moketeng. Ke mokete wa sesi. Ke mokete wa lenyalo. E tlo ba mokete wo mobotse. Ke fela pelo ya lenyalo la sesi.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o nthoma kae? Mma o nthoma _____. 2. O re ke ye go reka eng? O re ke ye go reka _____. 3. Ke bomang ba go nthoga? _____ ba a nthoga. 4. Mma o tla nthekelela eng? Mma o tla nthekelela _____.
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mocketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo				
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="395 1041 692 1124">nthoma</td> <td data-bbox="692 1041 932 1124">nthekelela</td> <td data-bbox="932 1041 1264 1124">nthiba</td> <td data-bbox="1264 1041 1560 1124">nthoga</td> </tr> </table>	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga
nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga							



BALA



Hannah, Zodwa le Lerisha ba dutše fase ga mohlare o mogolo ba ja dijo tša matena. Hanna o ba botša gore o be a le moketeng. Monyadiwa o be a apere lešira Hanna o nyaka go nyalwa ka lešira tšatši le lengwe o

nyaka go apara roko e tšhweu. O nyaka gape le go apara kobo e botse ya mebalabala le dipheta tše ntši. Mma o ntshepišitše go nthekala roko ye botse ge ke nyalwa. O beile tšhelete pan-keng. O tšhaba go mpha yona, Ke tšhelete ya tšhipi. E tletše lesakana.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA





Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.







NGWALA

1. Ke bomang bao ba dutšego ka fase ga mohlare?
____, ____ le ____ ba dutše ka fase ga mohlare?
2. Hanna o be a le Kae?
Hanna o be a le _____.
3. Monyadiwa o be a apere eng?
Monyadiwa o be a apere _____.
4. Mma o beile tšhelete kae?
Mma o beile tšhelete _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. hanna o ba botša gore o be a le moketeng 2. monyadiwa o be a apere lešira 3. o beile tšhelete pankeng gugu



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	mpša	tompša	dimpša	mpšeng	
		beakanywa	enywa	anywa	dienywa	
	BALA	Go beakanywa lenyalo. Ke lenyalo la sesi. Lešira la sesi le tlile. Ke lešira le lebotse. Sesi o rekile le kobo ya mebalabala. O rekile le dipheta tša mebalabala. Ba anegile kobo ya sesi ya mebalabala. Joo! mpša e gogile kobo ya sesi. Basadi ba a lokiša. Ba lokišetša lenyalo la sesi. Ba beakanya salate ya dienywa. Ba hlomele dimpša. Di ka ba senyetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Dimpša di a senya. Di sentše kobo ya sesi. Dimpša di sentše kobo ya sesi ya lenyalo. Di tsene ka ka gare ga pakete ya dienywa. Dienenwa di tšhologile. Dienenwa di tšhologile ka moka. Ke dienywa tša lenyalo. Ba di emetše moketeng. Jonna! Go nale mathata lenyalong la sesi.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moketeng Ngwala potšišo ka: mpša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1




	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	
		tšhemong				


	BALA	Rakgolo o a lema. Rakgolo o lema tšhemong ya gagwe. O loketše ditšhipi go dikologa tšhemo. O tšhaba diphoofole tša naga. Diphoofole di ka senya ka tšhemong ya rakgolo. Rakgolo o humana tšhelete ge a rekišitše mabele a ka tšhemong ya gagwe. Rakgolo o file sesi tšhelete ya go reka lešira. O rekile lešira le lešweu le lebotse. O tla le apara ka lenyalo la gagwe.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakgolo o dira eng? Rakgolo o a _____. 2. Rakgolo o lema kae? Rakgolo o lema _____. 3. O loketše eng go dikologa tšhemo? O loketše _____ go dikologa tšhemo. 4. O tšhaba eng? O tšhaba _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešira Ngwala potšišo ka: tšhela

LABORARO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mabalabala	lenyalo
	BITŠA	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga	
	BALA	Mma o a nthoma. Mma o nthoma lebenkeleng. O re ke ye go reka dipheta. Bašemane ba a nthoga. Ba nthoga ge ke eya lebenkeleng. Mma o tlo nthekelela kobo. O tla nthekelela kobo ya mebalabala. Ke tla e apara ge ke eya moketeng. Ke mokete wa sesi. Ke mokete wa lenyalo. E tlo ba mokete wo mobotse. Ke fela pelo ya lenyalo la sesi.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o nthoma kae? Mma o nthoma _____. 2. O re ke ye go reka eng? O re ke ye go reka _____. 3. Ke bomang ba go nthoga? _____ ba a nthoga. 4. Mma o tla nthekelela eng? Mma o tla nthekelela _____.
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mocketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo				
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="395 1041 694 1124">nthoma</td> <td data-bbox="694 1041 933 1124">nthekelela</td> <td data-bbox="933 1041 1268 1124">nthiba</td> <td data-bbox="1268 1041 1560 1124">nthoga</td> </tr> </table>	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga
nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga							



BALA



Hannah, Zodwa le Lerisha ba dutše fase ga mohlare o mogolo ba ja dijo tša matena. Hanna o ba botša gore o be a le moketeng. Monyadiwa o be a apere lešira Hanna o nyaka go nyalwa ka lešira tšatši le lengwe o

nyaka go apara roko e tšhweu. O nyaka gape le go apara kobo e botse ya mebalabala le dipheta tše ntši. Mma o ntshepišitše go nthekala roko ye botse ge ke nyalwa. O beile tšhelete pan-keng. O tšhaba go mpha yona, Ke tšhelete ya tšhipi. E tletše lesakana.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA





Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.







NGWALA

1. Ke bomang bao ba dutšego ka fase ga mohlare?
____, ____ le ____ ba dutše ka fase ga mohlare?
2. Hanna o be a le Kae?
Hanna o be a le _____.
3. Monyadiwa o be a apere eng?
Monyadiwa o be a apere _____.
4. Mma o beile tšhelete kae?
Mma o beile tšhelete _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. hanna o ba botša gore o be a le moketeng 2. monyadiwa o be a apere lešira 3. o beile tšhelete pankeng gugu



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	mpša	tompša	dimpša	mpšeng	
		beakanywa	enywa	anywa	dienywa	
	BALA	Go beakanywa lenyalo. Ke lenyalo la sesi. Lešira la sesi le tlile. Ke lešira le lebotse. Sesi o rekile le kobo ya mebalabala. O rekile le dipheta tša mebalabala. Ba anegile kobo ya sesi ya mebalabala. Joo! mpša e gogile kobo ya sesi. Basadi ba a lokiša. Ba lokišetša lenyalo la sesi. Ba beakanya salate ya dienywa. Ba hlomele dimpša. Di ka ba senyetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Dimpša di a senya. Di sentše kobo ya sesi. Dimpša di sentše kobo ya sesi ya lenyalo. Di tsene ka ka gare ga pakete ya dienywa. Dienenwa di tšhologile. Dienenwa di tšhologile ka moka. Ke dienywa tša lenyalo. Ba di emetše moketeng. Jonna! Go nale mathata lenyalong la sesi.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moketeng Ngwala potšišo ka: mpša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1




	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	
		tšhemong				


	BALA	Rakgolo o a lema. Rakgolo o lema tšhemong ya gagwe. O loketše ditšhipi go dikologa tšhemo. O tšhaba diphoofole tša naga. Diphoofole di ka senya ka tšhemong ya rakgolo. Rakgolo o humana tšhelete ge a rekišitše mabele a ka tšhemong ya gagwe. Rakgolo o file sesi tšhelete ya go reka lešira. O rekile lešira le lešweu le lebotse. O tla le apara ka lenyalo la gagwe.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakgolo o dira eng? Rakgolo o a _____. 2. Rakgolo o lema kae? Rakgolo o lema _____. 3. O loketše eng go dikologa tšhemo? O loketše _____ go dikologa tšhemo. 4. O tšhaba eng? O tšhaba _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešira Ngwala potšišo ka: tšhela

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mabalabala	lenyalo
	BITŠA	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga	
	BALA	Mma o a nthoma. Mma o nthoma lebenkeleng. O re ke ye go reka dipheta. Bašemane ba a nthoga. Ba nthoga ge ke eya lebenkeleng. Mma o tlo nthekelela kobo. O tla nthekelela kobo ya mebalabala. Ke tla e apara ge ke eya moketeng. Ke mokete wa sesi. Ke mokete wa lenyalo. E tlo ba mokete wo mobotse. Ke fela pelo ya lenyalo la sesi.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o nthoma kae? Mma o nthoma _____. 2. O re ke ye go reka eng? O re ke ye go reka _____. 3. Ke bomang ba go nthoga? _____ ba a nthoga. 4. Mma o tla nthekelela eng? Mma o tla nthekelela _____.
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mocketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo				
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="395 1041 694 1124"> nthoma </td> <td data-bbox="694 1041 933 1124"> nthekelela </td> <td data-bbox="933 1041 1268 1124"> nthiba </td> <td data-bbox="1268 1041 1560 1124"> nthoga </td> </tr> </table>	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga
nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga							



BALA



Hannah, Zodwa le Lerisha ba dutše fase ga mohlare o mogolo ba ja dijo tša matena. Hanna o ba botša gore o be a le moketeng. Monyadiwa o be a apere lešira Hanna o nyaka go nyalwa ka lešira tšatši le lengwe o

nyaka go apara roko e tšhweu. O nyaka gape le go apara kobo e botse ya mebalabala le dipheta tše ntši. Mma o ntshepišitše go nthekala roko ye botse ge ke nyalwa. O beile tšhelete pan-keng. O tšhaba go mpha yona, Ke tšhelete ya tšhipi. E tletše lesakana.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA





Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.







NGWALA

1. Ke bomang bao ba dutšego ka fase ga mohlare?
____, ____ le ____ ba dutše ka fase ga mohlare?
2. Hanna o be a le Kae?
Hanna o be a le _____.
3. Monyadiwa o be a apere eng?
Monyadiwa o be a apere _____.
4. Mma o beile tšhelete kae?
Mma o beile tšhelete _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. hanna o ba botša gore o be a le moketeng 2. monyadiwa o be a apere lešira 3. o beile tšhelete pankeng gugu



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	mpša	tompša	dimpša	mpšeng	
		beakanywa	enywa	anywa	dienywa	
	BALA	Go beakanywa lenyalo. Ke lenyalo la sesi. Lešira la sesi le tlile. Ke lešira le lebotse. Sesi o rekile le kobo ya mebalabala. O rekile le dipheta tša mebalabala. Ba anegile kobo ya sesi ya mebalabala. Joo! mpša e gogile kobo ya sesi. Basadi ba a lokiša. Ba lokišetša lenyalo la sesi. Ba beakanya salate ya dienywa. Ba hlomele dimpša. Di ka ba senyetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Dimpša di a senya. Di sentše kobo ya sesi. Dimpša di sentše kobo ya sesi ya lenyalo. Di tsene ka ka gare ga pakete ya dienywa. Dienywa di tšhologile. Dienywa di tšhologile ka moka. Ke dienywa tša lenyalo. Ba di emetše moketeng. Jonna! Go nale mathata lenyalong la sesi.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moketeng Ngwala potšišo ka: mpša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1




	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	
		tšhemong				


	BALA	Rakgolo o a lema. Rakgolo o lema tšhemong ya gagwe. O loketše ditšhipi go dikologa tšhemo. O tšhaba diphoofolo tša naga. Diphoofolo di ka senya ka tšhemong ya rakgolo. Rakgolo o humana tšhelete ge a rekišitše mabele a ka tšhemong ya gagwe. Rakgolo o file sesi tšhelete ya go reka lešira. O rekile lešira le lešweu le lebotse. O tla le apara ka lenyalo la gagwe.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakgolo o dira eng? Rakgolo o a _____. 2. Rakgolo o lema kae? Rakgolo o lema _____. 3. O loketše eng go dikologa tšhemo? O loketše _____ go dikologa tšhemo. 4. O tšhaba eng? O tšhaba _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešira Ngwala potšišo ka: tšhela

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mabalabala	lenyalo
	BITŠA	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga	
	BALA	Mma o a nthoma. Mma o nthoma lebenkeleng. O re ke ye go reka dipheta. Bašemane ba a nthoga. Ba nthoga ge ke eya lebenkeleng. Mma o tlo nthekelela kobo. O tla nthekelela kobo ya mebalabala. Ke tla e apara ge ke eya moketeng. Ke mokete wa sesi. Ke mokete wa lenyalo. E tlo ba mokete wo mobotse. Ke fela pelo ya lenyalo la sesi.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o nthoma kae? Mma o nthoma _____. 2. O re ke ye go reka eng? O re ke ye go reka _____. 3. Ke bomang ba go nthoga? _____ ba a nthoga. 4. Mma o tla nthekelela eng? Mma o tla nthekelela _____.
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mocketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	
		nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga	



BALA



Hannah, Zodwa le Lerisha ba dutše fase ga mohlare o mogolo ba ja dijo tša matena. Hanna o ba botša gore o be a le moketeng. Monyadiwa o be a apere lešira Hanna o nyaka go nyalwa ka lešira tšatši le lengwe o

nyaka go apara roko e tšhweu. O nyaka gape le go apara kobo e botse ya mebalabala le dipheta tše ntši. Mma o ntshepišitše go nthekala roko ye botse ge ke nyalwa. O beile tšhelete pan-keng. O tšhaba go mpha yona, Ke tšhelete ya tšhipi. E tletše lesakana.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA





Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.







NGWALA

1. Ke bomang bao ba dutšego ka fase ga mohlare?
____, ____ le ____ ba dutše ka fase ga mohlare?
2. Hanna o be a le Kae?
Hanna o be a le _____.
3. Monyadiwa o be a apere eng?
Monyadiwa o be a apere _____.
4. Mma o beile tšhelete kae?
Mma o beile tšhelete _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. hanna o ba botša gore o be a le moketeng 2. monyadiwa o be a apere lešira 3. o beile tšhelete pankeng gugu



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	mpša	tompša	dimpša	mpšeng	
		beakanywa	enywa	anywa	dienywa	
	BALA	Go beakanywa lenyalo. Ke lenyalo la sesi. Lešira la sesi le tlile. Ke lešira le lebotse. Sesi o rekile le kobo ya mebalabala. O rekile le dipheta tša mebalabala. Ba anegile kobo ya sesi ya mebalabala. Joo! mpša e gogile kobo ya sesi. Basadi ba a lokiša. Ba lokišetša lenyalo la sesi. Ba beakanya salate ya dienywa. Ba hlomele dimpša. Di ka ba senyetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Dimpša di a senya. Di sentše kobo ya sesi. Dimpša di sentše kobo ya sesi ya lenyalo. Di tsene ka ka gare ga pakete ya dienywa. Dienenwa di tšhologile. Dienenwa di tšhologile ka moka. Ke dienywa tša lenyalo. Ba di emetše moketeng. Jonna! Go nale mathata lenyalong la sesi.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moketeng Ngwala potšišo ka: mpša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1




	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	
		tšhemong				


	BALA	Rakgolo o a lema. Rakgolo o lema tšhemong ya gagwe. O loketše ditšhipi go dikologa tšhemo. O tšhaba diphoofole tša naga. Diphoofole di ka senya ka tšhemong ya rakgolo. Rakgolo o humana tšhelete ge a rekišitše mabele a ka tšhemong ya gagwe. Rakgolo o file sesi tšhelete ya go reka lešira. O rekile lešira le lešweu le lebotse. O tla le apara ka lenyalo la gagwe.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakgolo o dira eng? Rakgolo o a _____. 2. Rakgolo o lema kae? Rakgolo o lema _____. 3. O loketše eng go dikologa tšhemo? O loketše _____ go dikologa tšhemo. 4. O tšhaba eng? O tšhaba _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešira Ngwala potšišo ka: tšhela

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mabalabala	lenyalo
	BITŠA	nthoma	nthekela	nthiba	nthoga	
	BALA	Mma o a nthoma. Mma o nthoma lebenkeleng. O re ke ye go reka dipheta. Bašemane ba a nthoga. Ba nthoga ge ke eya lebenkeleng. Mma o tlo nthekela kobo. O tla nthekela kobo ya mebalabala. Ke tla e apara ge ke eya moketeng. Ke mokete wa sesi. Ke mokete wa lenyalo. E tlo ba mokete wo mobotse. Ke fela pelo ya lenyalo la sesi.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o nthoma kae? Mma o nthoma _____. 2. O re ke ye go reka eng? O re ke ye go reka _____. 3. Ke bomang ba go nthoga? _____ ba a nthoga. 4. Mma o tla nthekelela eng? Mma o tla nthekelela _____.
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mocketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	nthoma nthekela nthiba nthoga



BALA



Hannah, Zodwa le Lerisha ba dutše fase ga mohlare o mogolo ba ja dijo tša matena. Hanna o ba botša gore o be a le moketeng. Monyadiwa o be a apere lešira Hanna o nyaka go nyalwa ka lešira tšatši le lengwe o

nyaka go apara roko e tšhweu. O nyaka gape le go apara kobo e botse ya mebalabala le dipheta tše ntši. Mma o ntshepišitše go nthe kala roko ye botse ge ke nyalwa. O beile tšhelete pan-keng. O tšhaba go mpha yona, Ke tšhelete ya tšhipi. E tletše lesakana.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA





Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.







NGWALA

1. Ke bomang bao ba dutšego ka fase ga mohlare?
____, ____ le ____ ba dutše ka fase ga mohlare?
2. Hanna o be a le Kae?
Hanna o be a le _____.
3. Monyadiwa o be a apere eng?
Monyadiwa o be a apere _____.
4. Mma o beile tšhelete kae?
Mma o beile tšhelete _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. hanna o ba botša gore o be a le moketeng 2. monyadiwa o be a apere lešira 3. o beile tšhelete pankeng gugu



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	mpša	tompša	dimpša	mpšeng	
		beakanywa	enywa	anywa	dienywa	
	BALA	Go beakanywa lenyalo. Ke lenyalo la sesi. Lešira la sesi le tlile. Ke lešira le lebotse. Sesi o rekile le kobo ya mebalabala. O rekile le dipheta tša mebalabala. Ba anegile kobo ya sesi ya mebalabala. Joo! mpša e gogile kobo ya sesi. Basadi ba a lokiša. Ba lokišetša lenyalo la sesi. Ba beakanya salate ya dienywa. Ba hlomele dimpša. Di ka ba senyetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Dimpša di a senya. Di sentše kobo ya sesi. Dimpša di sentše kobo ya sesi ya lenyalo. Di tsene ka ka gare ga pakete ya dienywa. Dienywa di tšhologile. Dienywa di tšhologile ka moka. Ke dienywa tša lenyalo. Ba di emetše moketeng. Jonna! Go nale mathata lenyalong la sesi.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: moketeng Ngwala potšišo ka: mpša				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1




	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	
		tšhemong				


	BALA	Rakgolo o a lema. Rakgolo o lema tšhemong ya gagwe. O loketše ditšhipi go dikologa tšhemo. O tšhaba diphoofole tša naga. Diphoofole di ka senya ka tšhemong ya rakgolo. Rakgolo o humana tšhelete ge a rekišitše mabele a ka tšhemong ya gagwe. Rakgolo o file sesi tšhelete ya go reka lešira. O rekile lešira le lešweu le lebotse. O tla le apara ka lenyalo la gagwe.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakgolo o dira eng? Rakgolo o a _____. 2. Rakgolo o lema kae? Rakgolo o lema _____. 3. O loketše eng go dikologa tšhemo? O loketše _____ go dikologa tšhemo. 4. O tšhaba eng? O tšhaba _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2







	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešira Ngwala potšišo ka: tšhela

LABORARO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	moketeng	lešira	dipheta	mabalabala	lenyalo
	BITŠA	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga	
	BALA	Mma o a nthoma. Mma o nthoma lebenkeleng. O re ke ye go reka dipheta. Bašemane ba a nthoga. Ba nthoga ge ke eya lebenkeleng. Mma o tlo nthekelela kobo. O tla nthekelela kobo ya mebalabala. Ke tla e apara ge ke eya moketeng. Ke mokete wa sesi. Ke mokete wa lenyalo. E tlo ba mokete wo mobotse. Ke fela pelo ya lenyalo la sesi.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o nthoma kae? Mma o nthoma _____. 2. O re ke ye go reka eng? O re ke ye go reka _____. 3. Ke bomang ba go nthoga? _____ ba a nthoga. 4. Mma o tla nthekelela eng? Mma o tla nthekelela _____.
--	---------------	---

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mocketeng	lešira	dipheta	mebalabala	lenyalo				
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhelete	tšhipi	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="395 1041 694 1124"> nthoma </td> <td data-bbox="694 1041 933 1124"> nthekelela </td> <td data-bbox="933 1041 1268 1124"> nthiba </td> <td data-bbox="1268 1041 1560 1124"> nthoga </td> </tr> </table>	nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga
nthoma	nthekelela	nthiba	nthoga							



BALA



Hannah, Zodwa le Lerisha ba dutše fase ga mohlare o mogolo ba ja dijo tša matena. Hanna o ba botša gore o be a le moketeng. Monyadiwa o be a apere lešira Hanna o nyaka go nyalwa ka lešira tšatši le lengwe o

nyaka go apara roko e tšhweu. O nyaka gape le go apara kobo e botse ya mebalabala le dipheta tše ntši. Mma o ntshepišitše go nthekala roko ye botse ge ke nyalwa. O beile tšhelete pan-keng. O tšhaba go mpha yona, Ke tšhelete ya tšhipi. E tletše lesakana.

LABONE MOŠONGWANA 2



BALA





Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.







NGWALA

1. Ke bomang bao ba dutšego ka fase ga mohlare?
____, ____ le ____ ba dutše ka fase ga mohlare?
2. Hanna o be a le Kae?
Hanna o be a le _____.
3. Monyadiwa o be a apere eng?
Monyadiwa o be a apere _____.
4. Mma o beile tšhelete kae?
Mma o beile tšhelete _____.






LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. 1. hanna o ba botša gore o be a le moketeng 2. monyadiwa o be a apere lešira 3. o beile tšhelete pankeng gugu



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhemong	tšhelete	
		nthoma	nthekela	nthiba	nthoga	
	BALA	Dithutlwa di tšhaba tau. Mma o tla nthekela thekethe. Mma o tla nthekela thekethe ya pese. Ke nyaka go yo bona maruarua lewatle. Buti o nyaka go nthiba. Go reng a nyaka go nthiba? O nyaka ke ye le yena tšhemong. O nyaka ke mo thuše go lema tšhemong. Nna ga ke nyake go ya tšhemong. Nna ka ke nyaka go lema. Buti o itira nkgwete. O nyaka go ntšhošetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Sesi o a nthoga. Sesi o nthoga ge ke ethimola. O re ke tswalele molomo ge ke ethimola. Ka mehla ke a ikgakanya. Re sepela le mma. Re ya serapeng sa diphoofolo. O swere tšhelete ya go re patelela. Nna ke duma go bona thutlwa. Buti o duma go bona diphoofolo tša lewatle. Re thomile ka diphoofolo tša meetse. Re bone maruarua a manyane.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ethimola Ngwala potšišo ka: tšhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgama	nkgela	
		nkgahla				

	BALA	Koko o a ethimola. O ethimola kgauswi le nkgō. Ge a fetša o nkgela meetse ka gare ga nkgō. Ke tšhaba go a nwa. Koko o mpošiša gore go reng ke sa nwe meetse? Ke a ikgakanya. Ke a ikgakanya ka gore ga ke nyaka go nwa meetse. Ga ke nyaka go nwa meetse ka gore koko o a ethimoletše. Mma ore ge re ethimola ka mehla re thibe molomo. Mma o mpha malekere. Ke a ja ka lebelo. Malekere a a nkgama. Ke tšhogile kudu.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koko o dira eng? Koko o a _____. 2. Koko o nkgela eng? Koko o nkgela _____. 3. Mma ore re dire eng ge re ethimola? Mma ore _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dithutlwa Ngwala potšišo ka: nkgoma

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšwafa	tšwele	tšweletše	etšwa	
	BALA	Mošimane o a <u>tšwafa</u> . Mošimane wa nkgwete o a tšwafa. Mošimane wa nkgwete o <u>tšwele</u> a se a alola. Mma o mo kgala ka mehla. Mma o mo kgala ka mehla gore a ithute go phutha. Buti o a ikgakanya. O ikgakanya ge mma are re phuthe. Ka mehla ge buti a <u>etšwa</u> ga a phuthe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošimane o dira eng? Mošimane o a _____. 2. Ke mang a mo kgalago ka mehla? _____ o mo kgala ka mehla. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

ethimola

dithutlwa

ikgakanya

maruarua

nkgwete



BITŠA

tšwafa

tšwele

tšweletše

etšwa

nkgo

nkgoma

nkgama

nkgela



BALA







Naa o be o tseba? Ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo. Naa o be o tseba? Dithutlwa le batho di na le marapo a šupa mo melaleng. Naa o be o tseba? Diphoofolo tše dingwe di fetola mebala ya tšona ka

pela. Di dira se go ikgakanya ge di nyaka go khuta.

Naa o be o tseba? Diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go bala dintlha tše. O a kitima ebile o thula nkgo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Dithutlwa di nale marapo a makae molaleng? Dithutlwa di nale marapo a _____ molaleng.2. Batho ba nale marapo a makae molaleng? Batho ba nale marapo a _____ molaleng.3. Diphuti di fofa dimitara tše kae moyeng? Diphuti di fofa dimitara tše _____ moyeng.4. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go dira eng? Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. naa o be o tseba2. ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo3. diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhemong	tšhelete	
		nthoma	nthekela	nthiba	nthoga	
	BALA	Dithutlwa di tšhaba tau. Mma o tla nthekela thekethe. Mma o tla nthekela thekethe ya pese. Ke nyaka go yo bona maruarua lewatle. Buti o nyaka go nthiba. Go reng a nyaka go nthiba? O nyaka ke ye le yena tšhemong. O nyaka ke mo thuše go lema tšhemong. Nna ga ke nyake go ya tšhemong. Nna ka ke nyaka go lema. Buti o itira nkgwete. O nyaka go ntšhošetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Sesi o a nthoga. Sesi o nthoga ge ke ethimola. O re ke tswalele molomo ge ke ethimola. Ka mehla ke a ikgakanya. Re sepela le mma. Re ya serapeng sa diphoofolo. O swere tšhelete ya go re patelela. Nna ke duma go bona thutlwa. Buti o duma go bona diphoofolo tša lewatle. Re thomile ka diphoofolo tša meetse. Re bone maruarua a manyane.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ethimola Ngwala potšišo ka: tšhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgama	nkgela	
		nkgahla				

	BALA	Koko o a ethimola. O ethimola kgauswi le nkgō. Ge a fetša o nkgela meetse ka gare ga nkgō. Ke tšhaba go a nwa. Koko o mpotšiša gore go reng ke sa nwe meetse? Ke a ikgakanya. Ke a ikgakanya ka gore ga ke nyaka go nwa meetse. Ga ke nyaka go nwa meetse ka gore koko o a ethimoletše. Mma ore ge re ethimola ka mehla re thibe molomo. Mma o mpha malekere. Ke a ja ka lebelo. Malekere a a nkgama. Ke tšhogile kudu.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koko o dira eng? Koko o a _____. 2. Koko o nkgela eng? Koko o nkgela _____. 3. Mma ore re dire eng ge re ethimola? Mma ore _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dithutlwa Ngwala potšišo ka: nkgoma

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšwafa	tšwele	tšweletše	etšwa	
	BALA	Mošimane o a <u>tšwafa</u> . Mošimane wa nkgwete o a tšwafa. Mošimane wa nkgwete o <u>tšwele</u> a se a alola. Mma o mo kgala ka mehla. Mma o mo kgala ka mehla gore a ithute go phutha. Buti o a ikgakanya. O ikgakanya ge mma are re phuthe. Ka mehla ge buti a <u>etšwa</u> ga a phuthe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošimane o dira eng? Mošimane o a _____. 2. Ke mang a mo kgalago ka mehla? _____ o mo kgala ka mehla. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

ethimola

dithutlwa

ikgakanya

maruarua

nkgwete



BITŠA

tšwafa

tšwele

tšweletše

etšwa

nkgo

nkgoma

nkgama

nkgela



BALA







Naa o be o tseba? Ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo. Naa o be o tseba? Dithutlwa le batho di na le marapo a šupa mo melaleng. Naa o be o tseba? Diphoofolo tše dingwe di fetola mebala ya tšona ka

pela. Di dira se go ikgakanya ge di nyaka go khuta.

Naa o be o tseba? Diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go bala dintlha tše. O a kitima ebile o thula nkgo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Dithutlwa di nale marapo a makae molaleng? Dithutlwa di nale marapo a _____ molaleng.2. Batho ba nale marapo a makae molaleng? Batho ba nale marapo a _____ molaleng.3. Diphuti di fofa dimitara tše kae moyeng? Diphuti di fofa dimitara tše _____ moyeng.4. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go dira eng? Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. naa o be o tseba2. ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo3. diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhemong	tšhelete	
		nthoma	nthekela	nthiba	nthoga	
	BALA	Dithutlwa di tšhaba tau. Mma o tla nthekela thekethe. Mma o tla nthekela thekethe ya pese. Ke nyaka go yo bona maruarua lewatle. Buti o nyaka go nthiba. Go reng a nyaka go nthiba? O nyaka ke ye le yena tšhemong. O nyaka ke mo thuše go lema tšhemong. Nna ga ke nyake go ya tšhemong. Nna ka ke nyaka go lema. Buti o itira nkgwete. O nyaka go ntšhošetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Sesi o a nthoga. Sesi o nthoga ge ke ethimola. O re ke tswalele molomo ge ke ethimola. Ka mehla ke a ikgakanya. Re sepela le mma. Re ya serapeng sa diphoofolo. O swere tšhelete ya go re patelela. Nna ke duma go bona thutlwa. Buti o duma go bona diphoofolo tša lewatle. Re thomile ka diphoofolo tša meetse. Re bone maruarua a manyane.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ethimola Ngwala potšišo ka: tšhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgama	nkgela	
		nkgahla				

	BALA	Koko o a ethimola. O ethimola kgauswi le nkgō. Ge a fetša o nkgela meetse ka gare ga nkgō. Ke tšhaba go a nwa. Koko o mpotšiša gore go reng ke sa nwe meetse? Ke a ikgakanya. Ke a ikgakanya ka gore ga ke nyaka go nwa meetse. Ga ke nyaka go nwa meetse ka gore koko o a ethimoletše. Mma ore ge re ethimola ka mehla re thibe molomo. Mma o mpha malekere. Ke a ja ka lebelo. Malekere a a nkgama. Ke tšhogile kudu.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koko o dira eng? Koko o a _____. 2. Koko o nkgela eng? Koko o nkgela _____. 3. Mma ore re dire eng ge re ethimola? Mma ore _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dithutlwa Ngwala potšišo ka: nkgoma

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšwafa	tšwele	tšweletše	etšwa	
	BALA	Mošimane o a <u>tšwafa</u> . Mošimane wa nkgwete o a tšwafa. Mošimane wa nkgwete o <u>tšwele</u> a se a alola. Mma o mo kgala ka mehla. Mma o mo kgala ka mehla gore a ithute go phutha. Buti o a ikgakanya. O ikgakanya ge mma are re phuthe. Ka mehla ge buti a <u>etšwa</u> ga a phuthe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošimane o dira eng? Mošimane o a _____. 2. Ke mang a mo kgalago ka mehla? _____ o mo kgala ka mehla. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

ethimola

dithutlwa

ikgakanya

maruarua

nkgwete



BITŠA

tšwafa

tšwele

tšweletše

etšwa

nkgo

nkgoma

nkgama

nkgela



BALA







Naa o be o tseba? Ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo. Naa o be o tseba? Dithutlwa le batho di na le marapo a šupa mo melaleng. Naa o be o tseba? Diphoofolo tše dingwe di fetola mebala ya tšona ka

pela. Di dira se go ikgakanya ge di nyaka go khuta.

Naa o be o tseba? Diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go bala dintlha tše. O a kitima ebile o thula nkgo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Dithutlwa di nale marapo a makae molaleng? Dithutlwa di nale marapo a _____ molaleng.2. Batho ba nale marapo a makae molaleng? Batho ba nale marapo a _____ molaleng.3. Diphuti di fofa dimitara tše kae moyeng? Diphuti di fofa dimitara tše _____ moyeng.4. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go dira eng? Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. naa o be o tseba2. ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo3. diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhemong	tšhelete	
		nthoma	nthekela	nthiba	nthoga	
	BALA	Dithutlwa di tšhaba tau. Mma o tla nthekela thekethe. Mma o tla nthekela thekethe ya pese. Ke nyaka go yo bona maruarua lewatle. Buti o nyaka go nthiba. Go reng a nyaka go nthiba? O nyaka ke ye le yena tšhemong. O nyaka ke mo thuše go lema tšhemong. Nna ga ke nyake go ya tšhemong. Nna ka ke nyaka go lema. Buti o itira nkgwete. O nyaka go ntšhošetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Sesi o a nthoga. Sesi o nthoga ge ke ethimola. O re ke tswalele molomo ge ke ethimola. Ka mehla ke a ikgakanya. Re sepela le mma. Re ya serapeng sa diphoofolo. O swere tšhelete ya go re patelela. Nna ke duma go bona thutlwa. Buti o duma go bona diphoofolo tša lewatle. Re thomile ka diphoofolo tša meetse. Re bone maruarua a manyane.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ethimola Ngwala potšišo ka: tšhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgama	nkgela	
		nkgahla				

	BALA	Koko o a ethimola. O ethimola kgauswi le nkgō. Ge a fetša o nkgela meetse ka gare ga nkgō. Ke tšhaba go a nwa. Koko o mpotšiša gore go reng ke sa nwe meetse? Ke a ikgakanya. Ke a ikgakanya ka gore ga ke nyaka go nwa meetse. Ga ke nyaka go nwa meetse ka gore koko o a ethimoletše. Mma ore ge re ethimola ka mehla re thibe molomo. Mma o mpha malekere. Ke a ja ka lebelo. Malekere a a nkgama. Ke tšhogile kudu.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koko o dira eng? Koko o a _____. 2. Koko o nkgela eng? Koko o nkgela _____. 3. Mma ore re dire eng ge re ethimola? Mma ore _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dithutlwa Ngwala potšišo ka: nkgoma

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšwafa	tšwele	tšweletše	etšwa	
	BALA	Mošimane o a <u>tšwafa</u> . Mošimane wa nkgwete o a tšwafa. Mošimane wa nkgwete o <u>tšwele</u> a se a alola. Mma o mo kgala ka mehla. Mma o mo kgala ka mehla gore a ithute go phutha. Buti o a ikgakanya. O ikgakanya ge mma are re phuthe. Ka mehla ge buti a <u>etšwa</u> ga a phuthe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošimane o dira eng? Mošimane o a _____. 2. Ke mang a mo kgalago ka mehla? _____ o mo kgala ka mehla. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

ethimola

dithutlwa

ikgakanya

maruarua

nkgwete



BITŠA

tšwafa

tšwele

tšweletše

etšwa

nkgo

nkgoma

nkgama

nkgela



BALA







Naa o be o tseba? Ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo. Naa o be o tseba? Dithutlwa le batho di na le marapo a šupa mo melaleng. Naa o be o tseba? Diphoofolo tše dingwe di fetola mebala ya tšona ka

pela. Di dira se go ikgakanya ge di nyaka go khuta.

Naa o be o tseba? Diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go bala dintlha tše. O a kitima ebile o thula nkgo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Dithutlwa di nale marapo a makae molaleng? Dithutlwa di nale marapo a _____ molaleng.2. Batho ba nale marapo a makae molaleng? Batho ba nale marapo a _____ molaleng.3. Diphuti di fofa dimitara tše kae moyeng? Diphuti di fofa dimitara tše _____ moyeng.4. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go dira eng? Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa _____.






LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. naa o be o tseba2. ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo3. diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhemong	tšhelete	
		nthoma	nthekela	nthiba	nthoga	
	BALA	Dithutlwa di tšhaba tau. Mma o tla nthekela thekethe. Mma o tla nthekela thekethe ya pese. Ke nyaka go yo bona maruarua lewatle. Buti o nyaka go nthiba. Go reng a nyaka go nthiba? O nyaka ke ye le yena tšhemong. O nyaka ke mo thuše go lema tšhemong. Nna ga ke nyake go ya tšhemong. Nna ka ke nyaka go lema. Buti o itira nkgwete. O nyaka go ntšhošetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Sesi o a nthoga. Sesi o nthoga ge ke ethimola. O re ke tswalele molomo ge ke ethimola. Ka mehla ke a ikgakanya. Re sepela le mma. Re ya serapeng sa diphoofolo. O swere tšhelete ya go re patelela. Nna ke duma go bona thutlwa. Buti o duma go bona diphoofolo tša lewatle. Re thomile ka diphoofolo tša meetse. Re bone maruarua a manyane.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ethimola Ngwala potšišo ka: tšhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgama	nkgela	
		nkgahla				

	BALA	Koko o a ethimola. O ethimola kgauswi le nkgō. Ge a fetša o nkgela meetse ka gare ga nkgō. Ke tšhaba go a nwa. Koko o mpošiša gore go reng ke sa nwe meetse? Ke a ikgakanya. Ke a ikgakanya ka gore ga ke nyaka go nwa meetse. Ga ke nyaka go nwa meetse ka gore koko o a ethimoletše. Mma ore ge re ethimola ka mehla re thibe molomo. Mma o mpha malekere. Ke a ja ka lebelo. Malekere a a nkgama. Ke tšhogile kudu.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koko o dira eng? Koko o a _____. 2. Koko o nkgela eng? Koko o nkgela _____. 3. Mma ore re dire eng ge re ethimola? Mma ore _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dithutlwa Ngwala potšišo ka: nkgoma

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšwafa	tšwele	tšweletše	etšwa	
	BALA	Mošimane o a <u>tšwafa</u> . Mošimane wa nkgwete o a tšwafa. Mošimane wa nkgwete o <u>tšwele</u> a se a alola. Mma o mo kgala ka mehla. Mma o mo kgala ka mehla gore a ithute go phutha. Buti o a ikgakanya. O ikgakanya ge mma are re phuthe. Ka mehla ge buti a <u>etšwa</u> ga a phuthe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošimane o dira eng? Mošimane o a _____. 2. Ke mang a mo kgalago ka mehla? _____ o mo kgala ka mehla. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

ethimola

dithutlwa

ikgakanya

maruarua

nkgwete



BITŠA

tšwafa

tšwele

tšweletše

etšwa

nkgo

nkgoma

nkgama

nkgela



BALA







Naa o be o tseba? Ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo. Naa o be o tseba? Dithutlwa le batho di na le marapo a šupa mo melaleng. Naa o be o tseba? Diphoofolo tše dingwe di fetola mebala ya tšona ka

pela. Di dira se go ikgakanya ge di nyaka go khuta.

Naa o be o tseba? Diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go bala dintlha tše. O a kitima ebile o thula nkgo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Dithutlwa di nale marapo a makae molaleng? Dithutlwa di nale marapo a _____ molaleng.2. Batho ba nale marapo a makae molaleng? Batho ba nale marapo a _____ molaleng.3. Diphuti di fofa dimitara tše kae moyeng? Diphuti di fofa dimitara tše _____ moyeng.4. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go dira eng? Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. naa o be o tseba2. ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo3. diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhemong	tšhelete	
		nthoma	nthekela	nthiba	nthoga	
	BALA	Dithutlwa di tšhaba tau. Mma o tla nthekela thekethe. Mma o tla nthekela thekethe ya pese. Ke nyaka go yo bona maruarua lewatle. Buti o nyaka go nthiba. Go reng a nyaka go nthiba? O nyaka ke ye le yena tšhemong. O nyaka ke mo thuše go lema tšhemong. Nna ga ke nyake go ya tšhemong. Nna ka ke nyaka go lema. Buti o itira nkgwete. O nyaka go ntšhošetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o a nthoga. Sesi o nthoga ge ke ethimola. O re ke tswalele molomo ge ke ethimola. Ka mehla ke a ikgakanya. Re sepela le mma. Re ya serapeng sa diphoofolo. O swere tšhelete ya go re patelela. Nna ke duma go bona thutlwa. Buti o duma go bona diphoofolo tša lewatle. Re thomile ka diphoofolo tša meetse. Re bone maruarua a manyane.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ethimola Ngwala potšišo ka: tšhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgama	nkgela	
		nkgahla				

	BALA	Koko o a ethimola. O ethimola kgauswi le nkgo. Ge a fetša o nkgela meetse ka gare ga nkgo. Ke tšhaba go a nwa. Koko o mpotšiša gore go reng ke sa nwe meetse? Ke a ikgakanya. Ke a ikgakanya ka gore ga ke nyaka go nwa meetse. Ga ke nyaka go nwa meetse ka gore koko o a ethimoletše. Mma ore ge re ethimola ka mehla re thibe molomo. Mma o mpha malekere. Ke a ja ka lebelo. Malekere a a nkgama. Ke tšhogile kudu.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koko o dira eng? Koko o a _____. 2. Koko o nkgela eng? Koko o nkgela _____. 3. Mma ore re dire eng ge re ethimola? Mma ore _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dithutlwa Ngwala potšišo ka: nkgoma

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšwafa	tšwele	tšweletše	etšwa	
	BALA	Mošimane o a <u>tšwafa</u> . Mošimane wa nkgwete o a tšwafa. Mošimane wa nkgwete o <u>tšwele</u> a se a alola. Mma o mo kgala ka mehla. Mma o mo kgala ka mehla gore a ithute go phutha. Buti o a ikgakanya. O ikgakanya ge mma are re phuthe. Ka mehla ge buti a <u>etšwa</u> ga a phuthe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošimane o dira eng? Mošimane o a _____. 2. Ke mang a mo kgalago ka mehla? _____ o mo kgala ka mehla. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

ethimola

dithutlwa

ikgakanya

maruarua

nkgwete



BITŠA

tšwafa

tšwele

tšweletše

etšwa

nkgo

nkgoma

nkgama

nkgela



BALA







Naa o be o tseba? Ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo. Naa o be o tseba? Dithutlwa le batho di na le marapo a šupa mo melaleng. Naa o be o tseba? Diphoofolo tše dingwe di fetola mebala ya tšona ka





pela. Di dira se go ikgakanya ge di nyaka go khuta.

Naa o be o tseba? Diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go bala dintlha tše. O a kitima ebile o thula nkgo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Dithutlwa di nale marapo a makae molaleng? Dithutlwa di nale marapo a _____ molaleng.2. Batho ba nale marapo a makae molaleng? Batho ba nale marapo a _____ molaleng.3. Diphuti di fofa dimitara tše kae moyeng? Diphuti di fofa dimitara tše _____ moyeng.4. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go dira eng? Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. naa o be o tseba2. ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo3. diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhemong	tšhelete	
		nthoma	nthekela	nthiba	nthoga	
	BALA	Dithutlwa di tšhaba tau. Mma o tla nthekela thekethe. Mma o tla nthekela thekethe ya pese. Ke nyaka go yo bona maruarua lewatle. Buti o nyaka go nthiba. Go reng a nyaka go nthiba? O nyaka ke ye le yena tšhemong. O nyaka ke mo thuše go lema tšhemong. Nna ga ke nyake go ya tšhemong. Nna ka ke nyaka go lema. Buti o itira nkgwete. O nyaka go ntšhošetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Sesi o a nthoga. Sesi o nthoga ge ke ethimola. O re ke tswalele molomo ge ke ethimola. Ka mehla ke a ikgakanya. Re sepela le mma. Re ya serapeng sa diphoofolo. O swere tšhelete ya go re patelela. Nna ke duma go bona thutlwa. Buti o duma go bona diphoofolo tša lewatle. Re thomile ka diphoofolo tša meetse. Re bone maruarua a manyane.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ethimola Ngwala potšišo ka: tšhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgama	nkgela	
		nkgahla				

	BALA	Koko o a ethimola. O ethimola kgauswi le nkgō. Ge a fetša o nkgela meetse ka gare ga nkgō. Ke tšhaba go a nwa. Koko o mpotšiša gore go reng ke sa nwe meetse? Ke a ikgakanya. Ke a ikgakanya ka gore ga ke nyaka go nwa meetse. Ga ke nyaka go nwa meetse ka gore koko o a ethimoletše. Mma ore ge re ethimola ka mehla re thibe molomo. Mma o mpha malekere. Ke a ja ka lebelo. Malekere a a nkgama. Ke tšhogile kudu.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koko o dira eng? Koko o a _____. 2. Koko o nkgela eng? Koko o nkgela _____. 3. Mma ore re dire eng ge re ethimola? Mma ore _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dithutlwa Ngwala potšišo ka: nkgoma

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšwafa	tšwele	tšweletše	etšwa	
	BALA	Mošimane o a <u>tšwafa</u> . Mošimane wa nkgwete o a tšwafa. Mošimane wa nkgwete o <u>tšwele</u> a se a alola. Mma o mo kgala ka mehla. Mma o mo kgala ka mehla gore a ithute go phutha. Buti o a ikgakanya. O ikgakanya ge mma are re phuthe. Ka mehla ge buti a <u>etšwa</u> ga a phuthe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošimane o dira eng? Mošimane o a _____. 2. Ke mang a mo kgalago ka mehla? _____ o mo kgala ka mehla. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

ethimola

dithutlwa

ikgakanya

maruarua

nkgwete



BITŠA

tšwafa

tšwele

tšweletše

etšwa

nkgo

nkgoma

nkgama

nkgela



BALA







Naa o be o tseba? Ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo. Naa o be o tseba? Dithutlwa le batho di na le marapo a šupa mo melaleng. Naa o be o tseba? Diphoofolo tše dingwe di fetola mebala ya tšona ka

pela. Di dira se go ikgakanya ge di nyaka go khuta.

Naa o be o tseba? Diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go bala dintlha tše. O a kitima ebile o thula nkgo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Dithutlwa di nale marapo a makae molaleng? Dithutlwa di nale marapo a _____ molaleng.2. Batho ba nale marapo a makae molaleng? Batho ba nale marapo a _____ molaleng.3. Diphuti di fofa dimitara tše kae moyeng? Diphuti di fofa dimitara tše _____ moyeng.4. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go dira eng? Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. naa o be o tseba2. ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo3. diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhemong	tšhelete	
		nthoma	nthekela	nthiba	nthoga	
	BALA	Dithutlwa di tšhaba tau. Mma o tla nthekela thekethe. Mma o tla nthekela thekethe ya pese. Ke nyaka go yo bona maruarua lewatle. Buti o nyaka go nthiba. Go reng a nyaka go nthiba? O nyaka ke ye le yena tšhemong. O nyaka ke mo thuše go lema tšhemong. Nna ga ke nyake go ya tšhemong. Nna ka ke nyaka go lema. Buti o itira nkgwete. O nyaka go ntšhošetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Sesi o a nthoga. Sesi o nthoga ge ke ethimola. O re ke tswalele molomo ge ke ethimola. Ka mehla ke a ikgakanya. Re sepela le mma. Re ya serapeng sa diphoofolo. O swere tšhelete ya go re patelela. Nna ke duma go bona thutlwa. Buti o duma go bona diphoofolo tša lewatle. Re thomile ka diphoofolo tša meetse. Re bone maruarua a manyane.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ethimola Ngwala potšišo ka: tšhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgama	nkgela	
		nkgahla				

	BALA	Koko o a ethimola. O ethimola kgauswi le nkgō. Ge a fetša o nkgela meetse ka gare ga nkgō. Ke tšhaba go a nwa. Koko o mpotšiša gore go reng ke sa nwe meetse? Ke a ikgakanya. Ke a ikgakanya ka gore ga ke nyaka go nwa meetse. Ga ke nyaka go nwa meetse ka gore koko o a ethimoletše. Mma ore ge re ethimola ka mehla re thibe molomo. Mma o mpha malekere. Ke a ja ka lebelo. Malekere a a nkgama. Ke tšhogile kudu.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koko o dira eng? Koko o a _____. 2. Koko o nkgela eng? Koko o nkgela _____. 3. Mma ore re dire eng ge re ethimola? Mma ore _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dithutlwa Ngwala potšišo ka: nkgoma

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšwafa	tšwele	tšweletše	etšwa	
	BALA	Mošimane o a <u>tšwafa</u> . Mošimane wa nkgwete o a tšwafa. Mošimane wa nkgwete o <u>tšwele</u> a se a alola. Mma o mo kgala ka mehla. Mma o mo kgala ka mehla gore a ithute go phutha. Buti o a ikgakanya. O ikgakanya ge mma are re phuthe. Ka mehla ge buti a <u>etšwa</u> ga a phuthe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošimane o dira eng? Mošimane o a _____. 2. Ke mang a mo kgalago ka mehla? _____ o mo kgala ka mehla. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

ethimola

dithutlwa

ikgakanya

maruarua

nkgwete



BITŠA

tšwafa

tšwele

tšweletše

etšwa

nkgo

nkgoma

nkgama

nkgela



BALA







Naa o be o tseba? Ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo. Naa o be o tseba? Dithutlwa le batho di na le marapo a šupa mo melaleng. Naa o be o tseba? Diphoofolo tše dingwe di fetola mebala ya tšona ka





pela. Di dira se go ikgakanya ge di nyaka go khuta.

Naa o be o tseba? Diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go bala dintlha tše. O a kitima ebile o thula nkgo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Dithutlwa di nale marapo a makae molaleng? Dithutlwa di nale marapo a _____ molaleng.2. Batho ba nale marapo a makae molaleng? Batho ba nale marapo a _____ molaleng.3. Diphuti di fofa dimitara tše kae moyeng? Diphuti di fofa dimitara tše _____ moyeng.4. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go dira eng? Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. naa o be o tseba2. ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo3. diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhemong	tšhelete	
		nthoma	nthekela	nthiba	nthoga	
	BALA	Dithutlwa di tšhaba tau. Mma o tla nthekela thekethe. Mma o tla nthekela thekethe ya pese. Ke nyaka go yo bona maruarua lewatle. Buti o nyaka go nthiba. Go reng a nyaka go nthiba? O nyaka ke ye le yena tšhemong. O nyaka ke mo thuše go lema tšhemong. Nna ga ke nyake go ya tšhemong. Nna ka ke nyaka go lema. Buti o itira nkgwete. O nyaka go ntšhošetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Sesi o a nthoga. Sesi o nthoga ge ke ethimola. O re ke tswalele molomo ge ke ethimola. Ka mehla ke a ikgakanya. Re sepela le mma. Re ya serapeng sa diphoofolo. O swere tšhelete ya go re patelela. Nna ke duma go bona thutlwa. Buti o duma go bona diphoofolo tša lewatle. Re thomile ka diphoofolo tša meetse. Re bone maruarua a manyane.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ethimola Ngwala potšišo ka: tšhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgama	nkgela	
		nkgahla				

	BALA	Koko o a ethimola. O ethimola kgauswi le nkgō. Ge a fetša o nkgela meetse ka gare ga nkgō. Ke tšhaba go a nwa. Koko o mpotšiša gore go reng ke sa nwe meetse? Ke a ikgakanya. Ke a ikgakanya ka gore ga ke nyaka go nwa meetse. Ga ke nyaka go nwa meetse ka gore koko o a ethimoletše. Mma ore ge re ethimola ka mehla re thibe molomo. Mma o mpha malekere. Ke a ja ka lebelo. Malekere a a nkgama. Ke tšhogile kudu.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koko o dira eng? Koko o a _____. 2. Koko o nkgela eng? Koko o nkgela _____. 3. Mma ore re dire eng ge re ethimola? Mma ore _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dithutlwa Ngwala potšišo ka: nkgoma

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšwafa	tšwele	tšweletše	etšwa	
	BALA	Mošimane o a <u>tšwafa</u> . Mošimane wa nkgwete o a tšwafa. Mošimane wa nkgwete o <u>tšwele</u> a se a alola. Mma o mo kgala ka mehla. Mma o mo kgala ka mehla gore a ithute go phutha. Buti o a ikgakanya. O ikgakanya ge mma are re phuthe. Ka mehla ge buti a <u>etšwa</u> ga a phuthe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošimane o dira eng? Mošimane o a _____. 2. Ke mang a mo kgalago ka mehla? _____ o mo kgala ka mehla. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

ethimola

dithutlwa

ikgakanya

maruarua

nkgwete



BITŠA

tšwafa

tšwele

tšweletše

etšwa

nkgo

nkgoma

nkgama

nkgela



BALA







Naa o be o tseba? Ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo. Naa o be o tseba? Dithutlwa le batho di na le marapo a šupa mo melaleng. Naa o be o tseba? Diphoofolo tše dingwe di fetola mebala ya tšona ka





pela. Di dira se go ikgakanya ge di nyaka go khuta.

Naa o be o tseba? Diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go bala dintlha tše. O a kitima ebile o thula nkgo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Dithutlwa di nale marapo a makae molaleng? Dithutlwa di nale marapo a _____ molaleng.2. Batho ba nale marapo a makae molaleng? Batho ba nale marapo a _____ molaleng.3. Diphuti di fofa dimitara tše kae moyeng? Diphuti di fofa dimitara tše _____ moyeng.4. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go dira eng? Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. naa o be o tseba2. ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo3. diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhemong	tšhelete	
		nthoma	nthekela	nthiba	nthoga	
	BALA	Dithutlwa di tšhaba tau. Mma o tla nthekela thekethe. Mma o tla nthekela thekethe ya pese. Ke nyaka go yo bona maruarua lewatle. Buti o nyaka go nthiba. Go reng a nyaka go nthiba? O nyaka ke ye le yena tšhemong. O nyaka ke mo thuše go lema tšhemong. Nna ga ke nyake go ya tšhemong. Nna ka ke nyaka go lema. Buti o itira nkgwete. O nyaka go ntšhošetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o a nthoga. Sesi o nthoga ge ke ethimola. O re ke tswalele molomo ge ke ethimola. Ka mehla ke a ikgakanya. Re sepela le mma. Re ya serapeng sa diphoofolo. O swere tšhelete ya go re patelela. Nna ke duma go bona thutlwa. Buti o duma go bona diphoofolo tša lewatle. Re thomile ka diphoofolo tša meetse. Re bone maruarua a manyane.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ethimola Ngwala potšišo ka: tšhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgama	nkgela	
		nkgahla				

	BALA	Koko o a ethimola. O ethimola kgauswi le nkgō. Ge a fetša o nkgela meetse ka gare ga nkgō. Ke tšhaba go a nwa. Koko o mpotšiša gore go reng ke sa nwe meetse? Ke a ikgakanya. Ke a ikgakanya ka gore ga ke nyaka go nwa meetse. Ga ke nyaka go nwa meetse ka gore koko o a ethimoletše. Mma ore ge re ethimola ka mehla re thibe molomo. Mma o mpha malekere. Ke a ja ka lebelo. Malekere a a nkgama. Ke tšhogile kudu.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koko o dira eng? Koko o a _____. 2. Koko o nkgela eng? Koko o nkgela _____. 3. Mma ore re dire eng ge re ethimola? Mma ore _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dithutlwa Ngwala potšišo ka: nkgoma

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšwafa	tšwele	tšweletše	etšwa	
	BALA	Mošimane o a <u>tšwafa</u> . Mošimane wa nkgwete o a tšwafa. Mošimane wa nkgwete o <u>tšwele</u> a se a alola. Mma o mo kgala ka mehla. Mma o mo kgala ka mehla gore a ithute go phutha. Buti o a ikgakanya. O ikgakanya ge mma are re phuthe. Ka mehla ge buti a <u>etšwa</u> ga a phuthe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošimane o dira eng? Mošimane o a _____. 2. Ke mang a mo kgalago ka mehla? _____ o mo kgala ka mehla. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

ethimola

dithutlwa

ikgakanya

maruarua

nkgwete



BITŠA

tšwafa

tšwele

tšweletše

etšwa

nkgo

nkgoma

nkgama

nkgela



BALA







Naa o be o tseba? Ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo. Naa o be o tseba? Dithutlwa le batho di na le marapo a šupa mo melaleng. Naa o be o tseba? Diphoofolo tše dingwe di fetola mebala ya tšona ka





pela. Di dira se go ikgakanya ge di nyaka go khuta.

Naa o be o tseba? Diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go bala dintlha tše. O a kitima ebile o thula nkgo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Dithutlwa di nale marapo a makae molaleng? Dithutlwa di nale marapo a _____ molaleng.2. Batho ba nale marapo a makae molaleng? Batho ba nale marapo a _____ molaleng.3. Diphuti di fofa dimitara tše kae moyeng? Diphuti di fofa dimitara tše _____ moyeng.4. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go dira eng? Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. naa o be o tseba2. ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo3. diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhemong	tšhelete	
		nthoma	nthekela	nthiba	nthoga	
	BALA	Dithutlwa di tšhaba tau. Mma o tla nthekela thekethe. Mma o tla nthekela thekethe ya pese. Ke nyaka go yo bona maruarua lewatle. Buti o nyaka go nthiba. Go reng a nyaka go nthiba? O nyaka ke ye le yena tšhemong. O nyaka ke mo thuše go lema tšhemong. Nna ga ke nyake go ya tšhemong. Nna ka ke nyaka go lema. Buti o itira nkgwete. O nyaka go ntšhošetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o a nthoga. Sesi o nthoga ge ke ethimola. O re ke tswalele molomo ge ke ethimola. Ka mehla ke a ikgakanya. Re sepela le mma. Re ya serapeng sa diphoofolo. O swere tšhelete ya go re patelela. Nna ke duma go bona thutlwa. Buti o duma go bona diphoofolo tša lewatle. Re thomile ka diphoofolo tša meetse. Re bone maruarua a manyane.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ethimola Ngwala potšišo ka: tšhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgama	nkgela	
		nkgahla				

	BALA	Koko o a ethimola. O ethimola kgauswi le nkgō. Ge a fetša o nkgela meetse ka gare ga nkgō. Ke tšhaba go a nwa. Koko o mpotšiša gore go reng ke sa nwe meetse? Ke a ikgakanya. Ke a ikgakanya ka gore ga ke nyaka go nwa meetse. Ga ke nyaka go nwa meetse ka gore koko o a ethimoletše. Mma ore ge re ethimola ka mehla re thibe molomo. Mma o mpha malekere. Ke a ja ka lebelo. Malekere a a nkgama. Ke tšhogile kudu.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koko o dira eng? Koko o a _____. 2. Koko o nkgela eng? Koko o nkgela _____. 3. Mma ore re dire eng ge re ethimola? Mma ore _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dithutlwa Ngwala potšišo ka: nkgoma

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšwafa	tšwele	tšweletše	etšwa	
	BALA	Mošimane o a <u>tšwafa</u> . Mošimane wa nkgwete o a tšwafa. Mošimane wa nkgwete o <u>tšwele</u> a se a alola. Mma o mo kgala ka mehla. Mma o mo kgala ka mehla gore a ithute go phutha. Buti o a ikgakanya. O ikgakanya ge mma are re phuthe. Ka mehla ge buti a <u>etšwa</u> ga a phuthe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošimane o dira eng? Mošimane o a _____. 2. Ke mang a mo kgalago ka mehla? _____ o mo kgala ka mehla. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

ethimola

dithutlwa

ikgakanya

maruarua

nkgwete



BITŠA

tšwafa

tšwele

tšweletše

etšwa

nkgo

nkgoma

nkgama

nkgela



BALA







Naa o be o tseba? Ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo. Naa o be o tseba? Dithutlwa le batho di na le marapo a šupa mo melaleng. Naa o be o tseba? Diphoofolo tše dingwe di fetola mebala ya tšona ka





pela. Di dira se go ikgakanya ge di nyaka go khuta.

Naa o be o tseba? Diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go bala dintlha tše. O a kitima ebile o thula nkgo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Dithutlwa di nale marapo a makae molaleng? Dithutlwa di nale marapo a _____ molaleng.2. Batho ba nale marapo a makae molaleng? Batho ba nale marapo a _____ molaleng.3. Diphuti di fofa dimitara tše kae moyeng? Diphuti di fofa dimitara tše _____ moyeng.4. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go dira eng? Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. naa o be o tseba2. ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo3. diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhemong	tšhelete	
		nthoma	nthekela	nthiba	nthoga	
	BALA	Dithutlwa di tšhaba tau. Mma o tla nthekela thekethe. Mma o tla nthekela thekethe ya pese. Ke nyaka go yo bona maruarua lewatle. Buti o nyaka go nthiba. Go reng a nyaka go nthiba? O nyaka ke ye le yena tšhemong. O nyaka ke mo thuše go lema tšhemong. Nna ga ke nyake go ya tšhemong. Nna ka ke nyaka go lema. Buti o itira nkgwete. O nyaka go ntšhošetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o a nthoga. Sesi o nthoga ge ke ethimola. O re ke tswalele molomo ge ke ethimola. Ka mehla ke a ikgakanya. Re sepela le mma. Re ya serapeng sa diphoofolo. O swere tšhelete ya go re patelela. Nna ke duma go bona thutlwa. Buti o duma go bona diphoofolo tša lewatle. Re thomile ka diphoofolo tša meetse. Re bone maruarua a manyane.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ethimola Ngwala potšišo ka: tšhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgama	nkgela	
		nkgahla				

	BALA	Koko o a ethimola. O ethimola kgauswi le nkgō. Ge a fetša o nkgela meetse ka gare ga nkgō. Ke tšhaba go a nwa. Koko o mpošiša gore go reng ke sa nwe meetse? Ke a ikgakanya. Ke a ikgakanya ka gore ga ke nyaka go nwa meetse. Ga ke nyaka go nwa meetse ka gore koko o a ethimoletše. Mma ore ge re ethimola ka mehla re thibe molomo. Mma o mpha malekere. Ke a ja ka lebelo. Malekere a a nkgama. Ke tšhogile kudu.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koko o dira eng? Koko o a _____. 2. Koko o nkgela eng? Koko o nkgela _____. 3. Mma ore re dire eng ge re ethimola? Mma ore _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dithutlwa Ngwala potšišo ka: nkgoma

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšwafa	tšwele	tšweletše	etšwa	
	BALA	Mošimane o a <u>tšwafa</u> . Mošimane wa nkgwete o a tšwafa. Mošimane wa nkgwete o <u>tšwele</u> a se a alola. Mma o mo kgala ka mehla. Mma o mo kgala ka mehla gore a ithute go phutha. Buti o a ikgakanya. O ikgakanya ge mma are re phuthe. Ka mehla ge buti a <u>etšwa</u> ga a phuthe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošimane o dira eng? Mošimane o a _____. 2. Ke mang a mo kgalago ka mehla? _____ o mo kgala ka mehla. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

ethimola

dithutlwa

ikgakanya

maruarua

nkgwete



BITŠA

tšwafa

tšwele

tšweletše

etšwa

nkgo

nkgoma

nkgama

nkgela



BALA







Naa o be o tseba? Ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo. Naa o be o tseba? Dithutlwa le batho di na le marapo a šupa mo melaleng. Naa o be o tseba? Diphoofolo tše dingwe di fetola mebala ya tšona ka

pela. Di dira se go ikgakanya ge di nyaka go khuta.

Naa o be o tseba? Diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go bala dintlha tše. O a kitima ebile o thula nkgo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Dithutlwa di nale marapo a makae molaleng? Dithutlwa di nale marapo a _____ molaleng.2. Batho ba nale marapo a makae molaleng? Batho ba nale marapo a _____ molaleng.3. Diphuti di fofa dimitara tše kae moyeng? Diphuti di fofa dimitara tše _____ moyeng.4. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go dira eng? Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. naa o be o tseba2. ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo3. diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhemong	tšhelete	
		nthoma	nthekela	nthiba	nthoga	
	BALA	Dithutlwa di tšhaba tau. Mma o tla nthekela thekethe. Mma o tla nthekela thekethe ya pese. Ke nyaka go yo bona maruarua lewatle. Buti o nyaka go nthiba. Go reng a nyaka go nthiba? O nyaka ke ye le yena tšhemong. O nyaka ke mo thuše go lema tšhemong. Nna ga ke nyake go ya tšhemong. Nna ka ke nyaka go lema. Buti o itira nkgwete. O nyaka go ntšhošetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Sesi o a nthoga. Sesi o nthoga ge ke ethimola. O re ke tswalele molomo ge ke ethimola. Ka mehla ke a ikgakanya. Re sepela le mma. Re ya serapeng sa diphoofolo. O swere tšhelete ya go re patelela. Nna ke duma go bona thutlwa. Buti o duma go bona diphoofolo tša lewatle. Re thomile ka diphoofolo tša meetse. Re bone maruarua a manyane.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ethimola Ngwala potšišo ka: tšhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgama	nkgela	
		nkgahla				

	BALA	Koko o a ethimola. O ethimola kgauswi le nkgō. Ge a fetša o nkgela meetse ka gare ga nkgō. Ke tšhaba go a nwa. Koko o mpošiša gore go reng ke sa nwe meetse? Ke a ikgakanya. Ke a ikgakanya ka gore ga ke nyaka go nwa meetse. Ga ke nyaka go nwa meetse ka gore koko o a ethimoletše. Mma ore ge re ethimola ka mehla re thibe molomo. Mma o mpha malekere. Ke a ja ka lebelo. Malekere a a nkgama. Ke tšhogile kudu.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koko o dira eng? Koko o a _____. 2. Koko o nkgela eng? Koko o nkgela _____. 3. Mma ore re dire eng ge re ethimola? Mma ore _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dithutlwa Ngwala potšišo ka: nkgoma

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšwafa	tšwele	tšweletše	etšwa	
	BALA	Mošimane o a <u>tšwafa</u> . Mošimane wa nkgwete o a tšwafa. Mošimane wa nkgwete o <u>tšwele</u> a se a alola. Mma o mo kgala ka mehla. Mma o mo kgala ka mehla gore a ithute go phutha. Buti o a ikgakanya. O ikgakanya ge mma are re phuthe. Ka mehla ge buti a <u>etšwa</u> ga a phuthe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošimane o dira eng? Mošimane o a _____. 2. Ke mang a mo kgalago ka mehla? _____ o mo kgala ka mehla. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

ethimola

dithutlwa

ikgakanya

maruarua

nkgwete



BITŠA

tšwafa

tšwele

tšweletše

etšwa

nkgo

nkgoma

nkgama

nkgela



BALA







Naa o be o tseba? Ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo. Naa o be o tseba? Dithutlwa le batho di na le marapo a šupa mo melaleng. Naa o be o tseba? Diphoofolo tše dingwe di fetola mebala ya tšona ka





pela. Di dira se go ikgakanya ge di nyaka go khuta.

Naa o be o tseba? Diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go bala dintlha tše. O a kitima ebile o thula nkgo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Dithutlwa di nale marapo a makae molaleng? Dithutlwa di nale marapo a _____ molaleng.2. Batho ba nale marapo a makae molaleng? Batho ba nale marapo a _____ molaleng.3. Diphuti di fofa dimitara tše kae moyeng? Diphuti di fofa dimitara tše _____ moyeng.4. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go dira eng? Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. naa o be o tseba2. ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo3. diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhemong	tšhelete	
		nthoma	nthekela	nthiba	nthoga	
	BALA	Dithutlwa di tšhaba tau. Mma o tla nthekela thekethe. Mma o tla nthekela thekethe ya pese. Ke nyaka go yo bona maruarua lewatle. Buti o nyaka go nthiba. Go reng a nyaka go nthiba? O nyaka ke ye le yena tšhemong. O nyaka ke mo thuše go lema tšhemong. Nna ga ke nyake go ya tšhemong. Nna ka ke nyaka go lema. Buti o itira nkgwete. O nyaka go ntšhošetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o a nthoga. Sesi o nthoga ge ke ethimola. O re ke tswalele molomo ge ke ethimola. Ka mehla ke a ikgakanya. Re sepela le mma. Re ya serapeng sa diphoofolo. O swere tšhelete ya go re patelela. Nna ke duma go bona thutlwa. Buti o duma go bona diphoofolo tša lewatle. Re thomile ka diphoofolo tša meetse. Re bone maruarua a manyane.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ethimola Ngwala potšišo ka: tšhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgama	nkgela	
		nkgahla				

	BALA	Koko o a ethimola. O ethimola kgauswi le nkgō. Ge a fetša o nkgela meetse ka gare ga nkgō. Ke tšhaba go a nwa. Koko o mpošiša gore go reng ke sa nwe meetse? Ke a ikgakanya. Ke a ikgakanya ka gore ga ke nyaka go nwa meetse. Ga ke nyaka go nwa meetse ka gore koko o a ethimoletše. Mma ore ge re ethimola ka mehla re thibe molomo. Mma o mpha malekere. Ke a ja ka lebelo. Malekere a a nkgama. Ke tšhogile kudu.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koko o dira eng? Koko o a _____. 2. Koko o nkgela eng? Koko o nkgela _____. 3. Mma ore re dire eng ge re ethimola? Mma ore _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dithutlwa Ngwala potšišo ka: nkgoma

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšwafa	tšwele	tšweletše	etšwa	
	BALA	Mošimane o a <u>tšwafa</u> . Mošimane wa nkgwete o a tšwafa. Mošimane wa nkgwete o <u>tšwele</u> a se a alola. Mma o mo kgala ka mehla. Mma o mo kgala ka mehla gore a ithute go phutha. Buti o a ikgakanya. O ikgakanya ge mma are re phuthe. Ka mehla ge buti a <u>etšwa</u> ga a phuthe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošimane o dira eng? Mošimane o a _____. 2. Ke mang a mo kgalago ka mehla? _____ o mo kgala ka mehla. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

ethimola

dithutlwa

ikgakanya

maruarua

nkgwete



BITŠA

tšwafa

tšwele

tšweletše

etšwa

nkgo

nkgoma

nkgama

nkgela



BALA







Naa o be o tseba? Ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo. Naa o be o tseba? Dithutlwa le batho di na le marapo a šupa mo melaleng. Naa o be o tseba? Diphoofolo tše dingwe di fetola mebala ya tšona ka





pela. Di dira se go ikgakanya ge di nyaka go khuta.

Naa o be o tseba? Diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go bala dintlha tše. O a kitima ebile o thula nkgo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Dithutlwa di nale marapo a makae molaleng? Dithutlwa di nale marapo a _____ molaleng.2. Batho ba nale marapo a makae molaleng? Batho ba nale marapo a _____ molaleng.3. Diphuti di fofa dimitara tše kae moyeng? Diphuti di fofa dimitara tše _____ moyeng.4. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go dira eng? Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. naa o be o tseba2. ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo3. diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhemong	tšhelete	
		nthoma	nthekela	nthiba	nthoga	
	BALA	Dithutlwa di tšhaba tau. Mma o tla nthekela thekethe. Mma o tla nthekela thekethe ya pese. Ke nyaka go yo bona maruarua lewatle. Buti o nyaka go nthiba. Go reng a nyaka go nthiba? O nyaka ke ye le yena tšhemong. O nyaka ke mo thuše go lema tšhemong. Nna ga ke nyake go ya tšhemong. Nna ka ke nyaka go lema. Buti o itira nkgwete. O nyaka go ntšhošetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Sesi o a nthoga. Sesi o nthoga ge ke ethimola. O re ke tswalele molomo ge ke ethimola. Ka mehla ke a ikgakanya. Re sepela le mma. Re ya serapeng sa diphoofolo. O swere tšhelete ya go re patelela. Nna ke duma go bona thutlwa. Buti o duma go bona diphoofolo tša lewatle. Re thomile ka diphoofolo tša meetse. Re bone maruarua a manyane.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ethimola Ngwala potšišo ka: tšhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgama	nkgela	
		nkgahla				

	BALA	Koko o a ethimola. O ethimola kgauswi le nkgō. Ge a fetša o nkgela meetse ka gare ga nkgō. Ke tšhaba go a nwa. Koko o mpotšiša gore go reng ke sa nwe meetse? Ke a ikgakanya. Ke a ikgakanya ka gore ga ke nyaka go nwa meetse. Ga ke nyaka go nwa meetse ka gore koko o a ethimoletše. Mma ore ge re ethimola ka mehla re thibe molomo. Mma o mpha malekere. Ke a ja ka lebelo. Malekere a a nkgama. Ke tšhogile kudu.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koko o dira eng? Koko o a _____. 2. Koko o nkgela eng? Koko o nkgela _____. 3. Mma ore re dire eng ge re ethimola? Mma ore _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dithutlwa Ngwala potšišo ka: nkgoma

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšwafa	tšwele	tšweletše	etšwa	
	BALA	Mošimane o a <u>tšwafa</u> . Mošimane wa nkgwete o a tšwafa. Mošimane wa nkgwete o <u>tšwele</u> a se a alola. Mma o mo kgala ka mehla. Mma o mo kgala ka mehla gore a ithute go phutha. Buti o a ikgakanya. O ikgakanya ge mma are re phuthe. Ka mehla ge buti a <u>etšwa</u> ga a phuthe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošimane o dira eng? Mošimane o a _____. 2. Ke mang a mo kgalago ka mehla? _____ o mo kgala ka mehla. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

ethimola

dithutlwa

ikgakanya

maruarua

nkgwete



BITŠA

tšwafa

tšwele

tšweletše

etšwa

nkgo

nkgoma

nkgama

nkgela



BALA







Naa o be o tseba? Ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo. Naa o be o tseba? Dithutlwa le batho di na le marapo a šupa mo melaleng. Naa o be o tseba? Diphoofolo tše dingwe di fetola mebala ya tšona ka





pela. Di dira se go ikgakanya ge di nyaka go khuta.

Naa o be o tseba? Diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go bala dintlha tše. O a kitima ebile o thula nkgo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Dithutlwa di nale marapo a makae molaleng? Dithutlwa di nale marapo a _____ molaleng.2. Batho ba nale marapo a makae molaleng? Batho ba nale marapo a _____ molaleng.3. Diphuti di fofa dimitara tše kae moyeng? Diphuti di fofa dimitara tše _____ moyeng.4. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go dira eng? Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. naa o be o tseba2. ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo3. diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhemong	tšhelete	
		nthoma	nthekela	nthiba	nthoga	
	BALA	Dithutlwa di tšhaba tau. Mma o tla nthekela thekethe. Mma o tla nthekela thekethe ya pese. Ke nyaka go yo bona maruarua lewatle. Buti o nyaka go nthiba. Go reng a nyaka go nthiba? O nyaka ke ye le yena tšhemong. O nyaka ke mo thuše go lema tšhemong. Nna ga ke nyake go ya tšhemong. Nna ka ke nyaka go lema. Buti o itira nkgwete. O nyaka go ntšhošetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o a nthoga. Sesi o nthoga ge ke ethimola. O re ke tswalele molomo ge ke ethimola. Ka mehla ke a ikgakanya. Re sepela le mma. Re ya serapeng sa diphoofolo. O swere tšhelete ya go re patelela. Nna ke duma go bona thutlwa. Buti o duma go bona diphoofolo tša lewatle. Re thomile ka diphoofolo tša meetse. Re bone maruarua a manyane.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ethimola Ngwala potšišo ka: tšhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgama	nkgela	
		nkgahla				

	BALA	Koko o a ethimola. O ethimola kgauswi le nkgo. Ge a fetša o nkgela meetse ka gare ga nkgo. Ke tšhaba go a nwa. Koko o mpotšiša gore go reng ke sa nwe meetse? Ke a ikgakanya. Ke a ikgakanya ka gore ga ke nyaka go nwa meetse. Ga ke nyaka go nwa meetse ka gore koko o a ethimoletše. Mma ore ge re ethimola ka mehla re thibe molomo. Mma o mpha malekere. Ke a ja ka lebelo. Malekere a a nkgama. Ke tšhogile kudu.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koko o dira eng? Koko o a _____. 2. Koko o nkgela eng? Koko o nkgela _____. 3. Mma ore re dire eng ge re ethimola? Mma ore _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dithutlwa Ngwala potšišo ka: nkgoma

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšwafa	tšwele	tšweletše	etšwa	
	BALA	Mošimane o a <u>tšwafa</u> . Mošimane wa nkgwete o a tšwafa. Mošimane wa nkgwete o <u>tšwele</u> a se a alola. Mma o mo kgala ka mehla. Mma o mo kgala ka mehla gore a ithute go phutha. Buti o a ikgakanya. O ikgakanya ge mma are re phuthe. Ka mehla ge buti a <u>etšwa</u> ga a phuthe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošimane o dira eng? Mošimane o a _____. 2. Ke mang a mo kgalago ka mehla? _____ o mo kgala ka mehla. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

ethimola

dithutlwa

ikgakanya

maruarua

nkgwete



BITŠA

tšwafa

tšwele

tšweletše

etšwa

nkgo

nkgoma

nkgama

nkgela



BALA







Naa o be o tseba? Ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo. Naa o be o tseba? Dithutlwa le batho di na le marapo a šupa mo melaleng. Naa o be o tseba? Diphoofolo tše dingwe di fetola mebala ya tšona ka





pela. Di dira se go ikgakanya ge di nyaka go khuta.

Naa o be o tseba? Diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go bala dintlha tše. O a kitima ebile o thula nkgo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Dithutlwa di nale marapo a makae molaleng? Dithutlwa di nale marapo a _____ molaleng.2. Batho ba nale marapo a makae molaleng? Batho ba nale marapo a _____ molaleng.3. Diphuti di fofa dimitara tše kae moyeng? Diphuti di fofa dimitara tše _____ moyeng.4. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go dira eng? Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. naa o be o tseba2. ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo3. diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhemong	tšhelete	
		nthoma	nthekela	nthiba	nthoga	
	BALA	Dithutlwa di tšhaba tau. Mma o tla nthekela thekethe. Mma o tla nthekela thekethe ya pese. Ke nyaka go yo bona maruarua lewatle. Buti o nyaka go nthiba. Go reng a nyaka go nthiba? O nyaka ke ye le yena tšhemong. O nyaka ke mo thuše go lema tšhemong. Nna ga ke nyake go ya tšhemong. Nna ka ke nyaka go lema. Buti o itira nkgwete. O nyaka go ntšhošetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	Sesi o a nthoga. Sesi o nthoga ge ke ethimola. O re ke tswalele molomo ge ke ethimola. Ka mehla ke a ikgakanya. Re sepela le mma. Re ya serapeng sa diphoofolo. O swere tšhelete ya go re patelela. Nna ke duma go bona thutlwa. Buti o duma go bona diphoofolo tša lewatle. Re thomile ka diphoofolo tša meetse. Re bone maruarua a manyane.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ethimola Ngwala potšišo ka: tšhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgama	nkgela	
		nkgahla				

	BALA	Koko o a ethimola. O ethimola kgauswi le nkgō. Ge a fetša o nkgela meetse ka gare ga nkgō. Ke tšhaba go a nwa. Koko o mpotšiša gore go reng ke sa nwe meetse? Ke a ikgakanya. Ke a ikgakanya ka gore ga ke nyaka go nwa meetse. Ga ke nyaka go nwa meetse ka gore koko o a ethimoletše. Mma ore ge re ethimola ka mehla re thibe molomo. Mma o mpha malekere. Ke a ja ka lebelo. Malekere a a nkgama. Ke tšhogile kudu.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koko o dira eng? Koko o a _____. 2. Koko o nkgela eng? Koko o nkgela _____. 3. Mma ore re dire eng ge re ethimola? Mma ore _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dithutlwa Ngwala potšišo ka: nkgoma

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšwafa	tšwele	tšweletše	etšwa	
	BALA	Mošimane o a <u>tšwafa</u> . Mošimane wa nkgwete o a tšwafa. Mošimane wa nkgwete o <u>tšwele</u> a se a alola. Mma o mo kgala ka mehla. Mma o mo kgala ka mehla gore a ithute go phutha. Buti o a ikgakanya. O ikgakanya ge mma are re phuthe. Ka mehla ge buti a <u>etšwa</u> ga a phuthe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošimane o dira eng? Mošimane o a _____. 2. Ke mang a mo kgalago ka mehla? _____ o mo kgala ka mehla. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

ethimola

dithutlwa

ikgakanya

maruarua

nkgwete



BITŠA

tšwafa

tšwele

tšweletše

etšwa

nkgo

nkgoma

nkgama

nkgela



BALA







Naa o be o tseba? Ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo. Naa o be o tseba? Dithutlwa le batho di na le marapo a šupa mo melaleng. Naa o be o tseba? Diphoofolo tše dingwe di fetola mebala ya tšona ka

pela. Di dira se go ikgakanya ge di nyaka go khuta.

Naa o be o tseba? Diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go bala dintlha tše. O a kitima ebile o thula nkgo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Dithutlwa di nale marapo a makae molaleng? Dithutlwa di nale marapo a _____ molaleng.2. Batho ba nale marapo a makae molaleng? Batho ba nale marapo a _____ molaleng.3. Diphuti di fofa dimitara tše kae moyeng? Diphuti di fofa dimitara tše _____ moyeng.4. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go dira eng? Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. naa o be o tseba2. ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo3. diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhemong	tšhelete	
		nthoma	nthekela	nthiba	nthoga	
	BALA	Dithutlwa di tšhaba tau. Mma o tla nthekela thekethe. Mma o tla nthekela thekethe ya pese. Ke nyaka go yo bona maruarua lewatle. Buti o nyaka go nthiba. Go reng a nyaka go nthiba? O nyaka ke ye le yena tšhemong. O nyaka ke mo thuše go lema tšhemong. Nna ga ke nyake go ya tšhemong. Nna ka ke nyaka go lema. Buti o itira nkgwete. O nyaka go ntšhošetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o a nthoga. Sesi o nthoga ge ke ethimola. O re ke tswalele molomo ge ke ethimola. Ka mehla ke a ikgakanya. Re sepela le mma. Re ya serapeng sa diphoofolo. O swere tšhelete ya go re patelela. Nna ke duma go bona thutlwa. Buti o duma go bona diphoofolo tša lewatle. Re thomile ka diphoofolo tša meetse. Re bone maruarua a manyane.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ethimola Ngwala potšišo ka: tšhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgama	nkgela	
		nkgahla				

	BALA	Koko o a ethimola. O ethimola kgauswi le nkgō. Ge a fetša o nkgela meetse ka gare ga nkgō. Ke tšhaba go a nwa. Koko o mpošiša gore go reng ke sa nwe meetse? Ke a ikgakanya. Ke a ikgakanya ka gore ga ke nyaka go nwa meetse. Ga ke nyaka go nwa meetse ka gore koko o a ethimoletše. Mma ore ge re ethimola ka mehla re thibe molomo. Mma o mpha malekere. Ke a ja ka lebelo. Malekere a a nkgama. Ke tšhogile kudu.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koko o dira eng? Koko o a _____. 2. Koko o nkgela eng? Koko o nkgela _____. 3. Mma ore re dire eng ge re ethimola? Mma ore _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dithutlwa Ngwala potšišo ka: nkgoma

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšwafa	tšwele	tšweletše	etšwa	
	BALA	Mošimane o a <u>tšwafa</u> . Mošimane wa nkgwete o a tšwafa. Mošimane wa nkgwete o <u>tšwele</u> a se a alola. Mma o mo kgala ka mehla. Mma o mo kgala ka mehla gore a ithute go phutha. Buti o a ikgakanya. O ikgakanya ge mma are re phuthe. Ka mehla ge buti a <u>etšwa</u> ga a phuthe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošimane o dira eng? Mošimane o a _____. 2. Ke mang a mo kgalago ka mehla? _____ o mo kgala ka mehla. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

ethimola

dithutlwa

ikgakanya

maruarua

nkgwete



BITŠA

tšwafa

tšwele

tšweletše

etšwa

nkgo

nkgoma

nkgama

nkgela



BALA







Naa o be o tseba? Ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo. Naa o be o tseba? Dithutlwa le batho di na le marapo a šupa mo melaleng. Naa o be o tseba? Diphoofolo tše dingwe di fetola mebala ya tšona ka





pela. Di dira se go ikgakanya ge di nyaka go khuta.

Naa o be o tseba? Diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go bala dintlha tše. O a kitima ebile o thula nkgo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Dithutlwa di nale marapo a makae molaleng? Dithutlwa di nale marapo a _____ molaleng.2. Batho ba nale marapo a makae molaleng? Batho ba nale marapo a _____ molaleng.3. Diphuti di fofa dimitara tše kae moyeng? Diphuti di fofa dimitara tše _____ moyeng.4. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go dira eng? Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa _____.






LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. naa o be o tseba2. ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo3. diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhemong	tšhelete	
		nthoma	nthekela	nthiba	nthoga	
	BALA	Dithutlwa di tšhaba tau. Mma o tla nthekela thekethe. Mma o tla nthekela thekethe ya pese. Ke nyaka go yo bona maruarua lewatle. Buti o nyaka go nthiba. Go reng a nyaka go nthiba? O nyaka ke ye le yena tšhemong. O nyaka ke mo thuše go lema tšhemong. Nna ga ke nyake go ya tšhemong. Nna ka ke nyaka go lema. Buti o itira nkgwete. O nyaka go ntšhošetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o a nthoga. Sesi o nthoga ge ke ethimola. O re ke tswalele molomo ge ke ethimola. Ka mehla ke a ikgakanya. Re sepela le mma. Re ya serapeng sa diphoofolo. O swere tšhelete ya go re patelela. Nna ke duma go bona thutlwa. Buti o duma go bona diphoofolo tša lewatle. Re thomile ka diphoofolo tša meetse. Re bone maruarua a manyane.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ethimola Ngwala potšišo ka: tšhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgama	nkgela	
		nkgahla				

	BALA	Koko o a ethimola. O ethimola kgauswi le nkgo. Ge a fetša o nkgela meetse ka gare ga nkgo. Ke tšhaba go a nwa. Koko o mpotšiša gore go reng ke sa nwe meetse? Ke a ikgakanya. Ke a ikgakanya ka gore ga ke nyaka go nwa meetse. Ga ke nyaka go nwa meetse ka gore koko o a ethimoletše. Mma ore ge re ethimola ka mehla re thibe molomo. Mma o mpha malekere. Ke a ja ka lebelo. Malekere a a nkgama. Ke tšhogile kudu.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koko o dira eng? Koko o a _____. 2. Koko o nkgela eng? Koko o nkgela _____. 3. Mma ore re dire eng ge re ethimola? Mma ore _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dithutlwa Ngwala potšišo ka: nkgoma

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšwafa	tšwele	tšweletše	etšwa	
	BALA	Mošimane o a <u>tšwafa</u> . Mošimane wa nkgwete o a tšwafa. Mošimane wa nkgwete o <u>tšwele</u> a se a alola. Mma o mo kgala ka mehla. Mma o mo kgala ka mehla gore a ithute go phutha. Buti o a ikgakanya. O ikgakanya ge mma are re phuthe. Ka mehla ge buti a <u>etšwa</u> ga a phuthe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošimane o dira eng? Mošimane o a _____. 2. Ke mang a mo kgalago ka mehla? _____ o mo kgala ka mehla. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

ethimola

dithutlwa

ikgakanya

maruarua

nkgwete



BITŠA

tšwafa

tšwele

tšweletše

etšwa

nkgo

nkgoma

nkgama

nkgela



BALA







Naa o be o tseba? Ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo. Naa o be o tseba? Dithutlwa le batho di na le marapo a šupa mo melaleng. Naa o be o tseba? Diphoofolo tše dingwe di fetola mebala ya tšona ka

pela. Di dira se go ikgakanya ge di nyaka go khuta.

Naa o be o tseba? Diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go bala dintlha tše. O a kitima ebile o thula nkgo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Dithutlwa di nale marapo a makae molaleng? Dithutlwa di nale marapo a _____ molaleng.2. Batho ba nale marapo a makae molaleng? Batho ba nale marapo a _____ molaleng.3. Diphuti di fofa dimitara tše kae moyeng? Diphuti di fofa dimitara tše _____ moyeng.4. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go dira eng? Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. naa o be o tseba2. ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo3. diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšhaba	tšhela	tšhemong	tšhelete	
		nthoma	nthekela	nthiba	nthoga	
	BALA	Dithutlwa di tšhaba tau. Mma o tla nthekela thekethe. Mma o tla nthekela thekethe ya pese. Ke nyaka go yo bona maruarua lewatle. Buti o nyaka go nthiba. Go reng a nyaka go nthiba? O nyaka ke ye le yena tšhemong. O nyaka ke mo thuše go lema tšhemong. Nna ga ke nyake go ya tšhemong. Nna ka ke nyaka go lema. Buti o itira nkgwete. O nyaka go ntšhošetša.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	Sesi o a nthoga. Sesi o nthoga ge ke ethimola. O re ke tswalele molomo ge ke ethimola. Ka mehla ke a ikgakanya. Re sepela le mma. Re ya serapeng sa diphoofolo. O swere tšhelete ya go re patelela. Nna ke duma go bona thutlwa. Buti o duma go bona diphoofolo tša lewatle. Re thomile ka diphoofolo tša meetse. Re bone maruarua a manyane.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: ethimola Ngwala potšišo ka: tšhaba				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	nkgo	nkgoma	nkgama	nkgela	
		nkgahla				

	BALA	Koko o a ethimola. O ethimola kgauswi le nkgō. Ge a fetša o nkgela meetse ka gare ga nkgō. Ke tšhaba go a nwa. Koko o mpošiša gore go reng ke sa nwe meetse? Ke a ikgakanya. Ke a ikgakanya ka gore ga ke nyaka go nwa meetse. Ga ke nyaka go nwa meetse ka gore koko o a ethimoletše. Mma ore ge re ethimola ka mehla re thibe molomo. Mma o mpha malekere. Ke a ja ka lebelo. Malekere a a nkgama. Ke tšhogile kudu.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koko o dira eng? Koko o a _____. 2. Koko o nkgela eng? Koko o nkgela _____. 3. Mma ore re dire eng ge re ethimola? Mma ore _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: dithutlwa Ngwala potšišo ka: nkgoma

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	ethimola	dithutlwa	ikgakanya	maruarua	nkgwete
	BITŠA	tšwafa	tšwele	tšweletše	etšwa	
	BALA	Mošimane o a <u>tšwafa</u> . Mošimane wa nkgwete o a tšwafa. Mošimane wa nkgwete o <u>tšwele</u> a se a alola. Mma o mo kgala ka mehla. Mma o mo kgala ka mehla gore a ithute go phutha. Buti o a ikgakanya. O ikgakanya ge mma are re phuthe. Ka mehla ge buti a <u>etšwa</u> ga a phuthe.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mošimane o dira eng? Mošimane o a _____. 2. Ke mang a mo kgalago ka mehla? _____ o mo kgala ka mehla. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

ethimola

dithutlwa

ikgakanya

maruarua

nkgwete



BITŠA

tšwafa

tšwele

tšweletše

etšwa

nkgo

nkgoma

nkgama

nkgela



BALA







Naa o be o tseba? Ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo. Naa o be o tseba? Dithutlwa le batho di na le marapo a šupa mo melaleng. Naa o be o tseba? Diphoofolo tše dingwe di fetola mebala ya tšona ka





pela. Di dira se go ikgakanya ge di nyaka go khuta.

Naa o be o tseba? Diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go bala dintlha tše. O a kitima ebile o thula nkgo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Dithutlwa di nale marapo a makae molaleng? Dithutlwa di nale marapo a _____ molaleng.2. Batho ba nale marapo a makae molaleng? Batho ba nale marapo a _____ molaleng.3. Diphuti di fofa dimitara tše kae moyeng? Diphuti di fofa dimitara tše _____ moyeng.4. Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa go dira eng? Mošimane wa go tšwafa, o tšwafa _____.






LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. naa o be o tseba2. ga go kgonege gore o ethimole o butše mahlo3. diphuti di kgona go fofa dimetara tše nne godimo moyeng



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	nkgoma	nkgo	nkgama	nkgela	
		tšwafa	etšwa	tšwele	tšweletša	
	BALA	Na diplanete dikae? Diplanete di lefaufaug. Ga re tsebe gore go nale bophelo diplaneteng. Re bona diswantšho tša diplanete. Re bala ka diplanete. Ke bona nkgo ye kgolo. Nkgo ye kgolo e nale eng? Ke nagana gore e nale meetse. Ke tla kgopela mma a nkgele meetse ka nkgong. Mma o re ke nwe meetse ka go iketla. O tšhaba gore a ka nkgama.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	O se ke wa nkgoma. O se ke wa nkgoma ka gore o tšwele lekhwekhwe. Ge lekhwekhwe le etšwa le a hlohlonya. Ge o tšwafa go hlapa o tla hlohlonya le go feta. Buti o tla nkgela meetse a go hlapa ka nkgong. Ke tšhaba go hlapa nokeng ka gore meetse a ka nkgama. Ke nale mošomo wa gae. Ke swanetše go ngwala ka diplanete. Ke swanetše go nyaka le diswantšho.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkgela Ngwala potšišo ka: nkgama				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	lekhwekhwe	sekhwama	khwaere	khwiting	
		khwaereng				

	BALA	Re bona diswantšho tša khwaere. Re bona diswantšho tša khwaere ya bo sesi. Ba apara diaparo tše dikhwibidu. Leloko le lengwe le le lengwe la khwaere le swara sekhwama. Ba swara sekhwama sa mebalabala. Diaparo tše di khwibidu di a ba swanela. Le sekhwama se dira gore ba bogege. Khwaere ya bo sesi e rata go opelela khwiting ya noka. Khwaere ya bo sesi e thopa sefoka ka mehla.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re bona diswantšho tša eng? Re bona diswantšho tša _____. 2. Ba apara diaparo tše di bjang? Ba apara diaparo tše _____. 3. Ba swara dikhwama tše di bjang? Ba swara dikhwama tša _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bophelo Ngwala potšišo ka: sekhwama

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	tlhakeng	ntlhakiša	tlhaka	tlhaba	
	BALA	Ntlo ya gešo ke e botse. Ntlo ya gešo e nale tlhaka e botse. Mmala wa tlhaka ya ntlo ya gešo ke wo mo khwibidu. Ke rata go ragela kgwele tlhakeng ya ntlo. Ke rata go namela tlhaka ya ntlo. Morutiši o rile re thale seswantšho sa planete. Ke thadile seswantšho sa planete ya mase. Morutiši o re file mošomo wa go nyakišiša. O re re nyakišiše gore go nale bophelo diplaneteng. Re tla ya bokgobapuku mosegare.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntlo ya gešo ke e bjang? Ntlo ya gešo ke ye _____. 2. Ke rata go ragela kgwele kae? Ke rata go ragela kgwele _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kutollo

bophelo

Planete

diswantšho

khwibidu



BITŠA

tlhakeng

ntlhakiša

tlhaka

tlhaba

lekhwekhwe

sekhwama

khwaere

khwiting







BALA







Mesong ya Mokibelo o mongwe Gugu o be a bapala ka ntle ge a kwa kgaetšediagwe Zolani a bolela le bagwera. Zolani o badile gore go ka no ba go na le meetse kwa Mase. Zolani o nagana gore go ka ba le bophelo kua

Mase. Zolani O rata thuto tša mahlale. O nyaka go nyakišiša. O tshwenywa ke lekhwekhwe. Gape o fetša nako khwaereng. Ba opelela ntlong ya tlhaka e serolwane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o be a bapala kae? Gugu o be a bapala _____.2. E be e le la bokae? E be e le _____.3. Zolani o badile ka eng? Zolani o badile _____.4. Zolani o rata thuto efe? Zolani o rata thuto ya _____.



LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zolani O rata thuto tša mahlale2. o nyaka go nyakišiša3. o tshwenywa ke lekhwekhwe



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	nkgoma	nkgo	nkgama	nkgela	
		tšwafa	etšwa	tšwele	tšweletša	
	BALA	Na diplanete dikae? Diplanete di lefaufaug. Ga re tsebe gore go nale bophelo diplaneteng. Re bona diswantšho tša diplanete. Re bala ka diplanete. Ke bona nkgo ye kgolo. Nkgo ye kgolo e nale eng? Ke nagana gore e nale meetse. Ke tla kgopela mma a nkgele meetse ka nkgong. Mma o re ke nwe meetse ka go iketla. O tšhaba gore a ka nkgama.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	O se ke wa nkgoma. O se ke wa nkgoma ka gore o tšwele lekhwekhwe. Ge lekhwekhwe le etšwa le a hlohlonya. Ge o tšwafa go hlapa o tla hlohlonya le go feta. Buti o tla nkgela meetse a go hlapa ka nkgong. Ke tšhaba go hlapa nokeng ka gore meetse a ka nkgama. Ke nale mošomo wa gae. Ke swanetše go ngwala ka diplanete. Ke swanetše go nyaka le diswantšho.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkgela Ngwala potšišo ka: nkgama				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	lekhwekhwe	sekhwama	khwaere	khwiting	
		khwaereng				

	BALA	Re bona diswantšho tša khwaere. Re bona diswantšho tša khwaere ya bo sesi. Ba apara diaparo tše dikhwibidu. Leloko le lengwe le le lengwe la khwaere le swara sekhwama. Ba swara sekhwama sa mebalabala. Diaparo tše di khwibidu di a ba swanela. Le sekhwama se dira gore ba bogege. Khwaere ya bo sesi e rata go opelela khwiting ya noka. Khwaere ya bo sesi e thopa sefoka ka mehla.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re bona diswantšho tša eng? Re bona diswantšho tša _____. 2. Ba apara diaparo tše di bjang? Ba apara diaparo tše _____. 3. Ba swara dikhwama tše di bjang? Ba swara dikhwama tša _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bophelo Ngwala potšišo ka: sekhwama

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	tlhakeng	ntlhakiša	tlhaka	tlhaba	
	BALA	Ntlo ya gešo ke e botse. Ntlo ya gešo e nale tlhaka e botse. Mmala wa tlhaka ya ntlo ya gešo ke wo mo khwibidu. Ke rata go ragela kgwele tlhakeng ya ntlo. Ke rata go namela tlhaka ya ntlo. Morutiši o rile re thale seswantšho sa planete. Ke thadile seswantšho sa planete ya mase. Morutiši o re file mošomo wa go nyakišiša. O re re nyakišiše gore go nale bophelo diplaneteng. Re tla ya bokgobapuku mosegare.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntlo ya gešo ke e bjang? Ntlo ya gešo ke ye _____. 2. Ke rata go ragela kgwele kae? Ke rata go ragela kgwele _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kutollo

bophelo

Planete

diswantšho

khwibidu



BITŠA

tlhakeng

ntlhakiša

tlhaka

tlhaba

lekhwekhwe

sekhwama

khwaere

khwiting







BALA







Mesong ya Mokibelo o mongwe Gugu o be a bapala ka ntle ge a kwa kgaetšediagwe Zolani a bolela le bagwera. Zolani o badile gore go ka no ba go na le meetse kwa Mase. Zolani o nagana gore go ka ba le bophelo kua

Mase. Zolani O rata thuto tša mahlale. O nyaka go nyakišiša. O tshwenywa ke lekhwekhwe. Gape o fetša nako khwaereng. Ba opelela ntlong ya tlhaka e serolwane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o be a bapala kae? Gugu o be a bapala _____.2. E be e le la bokae? E be e le _____.3. Zolani o badile ka eng? Zolani o badile _____.4. Zolani o rata thuto efe? Zolani o rata thuto ya _____.






LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zolani O rata thuto tša mahlale2. o nyaka go nyakišiša3. o tshwenywa ke lekhwekhwe



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	nkgoma	nkgo	nkgama	nkgela	
		tšwafa	etšwa	tšwele	tšweletša	
	BALA	Na diplanete dikae? Diplanete di lefaufaug. Ga re tsebe gore go nale bophelo diplaneteng. Re bona diswantšho tša diplanete. Re bala ka diplanete. Ke bona nkgo ye kgolo. Nkgo ye kgolo e nale eng? Ke nagana gore e nale meetse. Ke tla kgopela mma a nkgele meetse ka nkgong. Mma o re ke nwe meetse ka go iketla. O tšhaba gore a ka nkgama.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	O se ke wa nkgoma. O se ke wa nkgoma ka gore o tšwele lekhwekhwe. Ge lekhwekhwe le etšwa le a hlohlonya. Ge o tšwafa go hlapa o tla hlohlonya le go feta. Buti o tla nkgela meetse a go hlapa ka nkgong. Ke tšhaba go hlapa nokeng ka gore meetse a ka nkgama. Ke nale mošomo wa gae. Ke swanetše go ngwala ka diplanete. Ke swanetše go nyaka le diswantšho.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkgela Ngwala potšišo ka: nkgama				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	lekhwekhwe	sekhwama	khwaere	khwiting	
		khwaereng				

	BALA	Re bona diswantšho tša khwaere. Re bona diswantšho tša khwaere ya bo sesi. Ba apara diaparo tše dikhwibidu. Leloko le lengwe le le lengwe la khwaere le swara sekhwama. Ba swara sekhwama sa mebalabala. Diaparo tše di khwibidu di a ba swanela. Le sekhwama se dira gore ba bogege. Khwaere ya bo sesi e rata go opelela khwiting ya noka. Khwaere ya bo sesi e thopa sefoka ka mehla.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re bona diswantšho tša eng? Re bona diswantšho tša _____. 2. Ba apara diaparo tše di bjang? Ba apara diaparo tše _____. 3. Ba swara dikhwama tše di bjang? Ba swara dikhwama tša _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bophelo Ngwala potšišo ka: sekhwama

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	tlhakeng	ntlhakiša	tlhaka	tlhaba	
	BALA	Ntlo ya gešo ke e botse. Ntlo ya gešo e nale tlhaka e botse. Mmala wa tlhaka ya ntlo ya gešo ke wo mo khwibidu. Ke rata go ragela kgwele tlhakeng ya ntlo. Ke rata go namela tlhaka ya ntlo. Morutiši o rile re thale seswantšho sa planete. Ke thadile seswantšho sa planete ya mase. Morutiši o re file mošomo wa go nyakišiša. O re re nyakišiše gore go nale bophelo diplaneteng. Re tla ya bokgobapuku mosegare.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntlo ya gešo ke e bjang? Ntlo ya gešo ke ye _____. 2. Ke rata go ragela kgwele kae? Ke rata go ragela kgwele _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kutollo

bophelo

Planete

diswantšho

khwibidu



BITŠA

tlhakeng

ntlhakiša

tlhaka

tlhaba

lekhwekhwe

sekhwama

khwaere

khwiting







BALA







Mesong ya Mokibelo o mongwe Gugu o be a bapala ka ntle ge a kwa kgaetšediagwe Zolani a bolela le bagwera. Zolani o badile gore go ka no ba go na le meetse kwa Mase. Zolani o nagana gore go ka ba le bophelo kua

Mase. Zolani O rata thuto tša mahlale. O nyaka go nyakišiša. O tshwenywa ke lekhwekhwe. Gape o fetša nako khwaereng. Ba opelela ntlong ya tlhaka e serolwane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o be a bapala kae? Gugu o be a bapala _____.2. E be e le la bokae? E be e le _____.3. Zolani o badile ka eng? Zolani o badile _____.4. Zolani o rata thuto efe? Zolani o rata thuto ya _____.



LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zolani O rata thuto tša mahlale2. o nyaka go nyakišiša3. o tshwenywa ke lekhwekhwe



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	nkgoma	nkgo	nkgama	nkgela	
		tšwafa	etšwa	tšwele	tšweletša	
	BALA	Na diplanete dikae? Diplanete di lefaufaug. Ga re tsebe gore go nale bophelo diplaneteng. Re bona diswantšho tša diplanete. Re bala ka diplanete. Ke bona nkgo ye kgolo. Nkgo ye kgolo e nale eng? Ke nagana gore e nale meetse. Ke tla kgopela mma a nkgele meetse ka nkgong. Mma o re ke nwe meetse ka go iketla. O tšhaba gore a ka nkgama.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	O se ke wa nkgoma. O se ke wa nkgoma ka gore o tšwele lekhwekhwe. Ge lekhwekhwe le etšwa le a hlohlonya. Ge o tšwafa go hlapa o tla hlohlonya le go feta. Buti o tla nkgela meetse a go hlapa ka nkgong. Ke tšhaba go hlapa nokeng ka gore meetse a ka nkgama. Ke nale mošomo wa gae. Ke swanetše go ngwala ka diplanete. Ke swanetše go nyaka le diswantšho.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkgela Ngwala potšišo ka: nkgama				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	lekhwekhwe	sekhwama	khwaere	khwiting	
		khwaereng				

	BALA	Re bona diswantšho tša khwaere. Re bona diswantšho tša khwaere ya bo sesi. Ba apara diaparo tše dikhwibidu. Leloko le lengwe le le lengwe la khwaere le swara sekhwama. Ba swara sekhwama sa mebalabala. Diaparo tše di khwibidu di a ba swanela. Le sekhwama se dira gore ba bogege. Khwaere ya bo sesi e rata go opelela khwiting ya noka. Khwaere ya bo sesi e thopa sefoka ka mehla.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re bona diswantšho tša eng? Re bona diswantšho tša _____. 2. Ba apara diaparo tše di bjang? Ba apara diaparo tše _____. 3. Ba swara dikhwama tše di bjang? Ba swara dikhwama tša _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bophelo Ngwala potšišo ka: sekhwama

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	tlhakeng	ntlhakiša	tlhaka	tlhaba	
	BALA	Ntlo ya gešo ke e botse. Ntlo ya gešo e nale tlhaka e botse. Mmala wa tlhaka ya ntlo ya gešo ke wo mo khwibidu. Ke rata go ragela kgwele tlhakeng ya ntlo. Ke rata go namela tlhaka ya ntlo. Morutiši o rile re thale seswantšho sa planete. Ke thadile seswantšho sa planete ya mase. Morutiši o re file mošomo wa go nyakišiša. O re re nyakišiše gore go nale bophelo diplaneteng. Re tla ya bokgobapuku mosegare.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntlo ya gešo ke e bjang? Ntlo ya gešo ke ye _____. 2. Ke rata go ragela kgwele kae? Ke rata go ragela kgwele _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kutollo

bophelo

Planete

diswantšho

khwibidu



BITŠA

tlhakeng

ntlhakiša

tlhaka

tlhaba

lekhwekhwe

sekhwama

khwaere

khwiting







BALA







Mesong ya Mokibelo o mongwe Gugu o be a bapala ka ntle ge a kwa kgaetšediagwe Zolani a bolela le bagwera. Zolani o badile gore go ka no ba go na le meetse kwa Mase. Zolani o nagana gore go ka ba le bophelo kua

Mase. Zolani O rata thuto tša mahlale. O nyaka go nyakišiša. O tshwenywa ke lekhwekhwe. Gape o fetša nako khwaereng. Ba opelela ntlong ya tlhaka e serolwane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o be a bapala kae? Gugu o be a bapala _____.2. E be e le la bokae? E be e le _____.3. Zolani o badile ka eng? Zolani o badile _____.4. Zolani o rata thuto efe? Zolani o rata thuto ya _____.






LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zolani O rata thuto tša mahlale2. o nyaka go nyakišiša3. o tshwenywa ke lekhwekhwe



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	nkgoma	nkgo	nkgama	nkgela	
		tšwafa	etšwa	tšwele	tšweletša	
	BALA	Na diplanete dikae? Diplanete di lefaufaug. Ga re tsebe gore go nale bophelo diplaneteng. Re bona diswantšho tša diplanete. Re bala ka diplanete. Ke bona nkgo ye kgolo. Nkgo ye kgolo e nale eng? Ke nagana gore e nale meetse. Ke tla kgopela mma a nkgele meetse ka nkgong. Mma o re ke nwe meetse ka go iketla. O tšhaba gore a ka nkgama.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	O se ke wa nkgoma. O se ke wa nkgoma ka gore o tšwele lekhwekhwe. Ge lekhwekhwe le etšwa le a hlohlonya. Ge o tšwafa go hlapa o tla hlohlonya le go feta. Buti o tla nkgela meetse a go hlapa ka nkgong. Ke tšhaba go hlapa nokeng ka gore meetse a ka nkgama. Ke nale mošomo wa gae. Ke swanetše go ngwala ka diplanete. Ke swanetše go nyaka le diswantšho.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkgela Ngwala potšišo ka: nkgama				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	lekhwekhwe	sekhwama	khwaere	khwiting	
		khwaereng				

	BALA	Re bona diswantšho tša khwaere. Re bona diswantšho tša khwaere ya bo sesi. Ba apara diaparo tše dikhwibidu. Leloko le lengwe le le lengwe la khwaere le swara sekhwama. Ba swara sekhwama sa mebalabala. Diaparo tše di khwibidu di a ba swanela. Le sekhwama se dira gore ba bogege. Khwaere ya bo sesi e rata go opelela khwiting ya noka. Khwaere ya bo sesi e thopa sefoka ka mehla.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re bona diswantšho tša eng? Re bona diswantšho tša _____. 2. Ba apara diaparo tše di bjang? Ba apara diaparo tše _____. 3. Ba swara dikhwama tše di bjang? Ba swara dikhwama tša _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bophelo Ngwala potšišo ka: sekhwama

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	tlhakeng	ntlhakiša	tlhaka	tlhaba	
	BALA	Ntlo ya gešo ke e botse. Ntlo ya gešo e nale tlhaka e botse. Mmala wa tlhaka ya ntlo ya gešo ke wo mo khwibidu. Ke rata go ragela kgwele tlhakeng ya ntlo. Ke rata go namela tlhaka ya ntlo. Morutiši o rile re thale seswantšho sa planete. Ke thadile seswantšho sa planete ya mase. Morutiši o re file mošomo wa go nyakišiša. O re re nyakišiše gore go nale bophelo diplaneteng. Re tla ya bokgobapuku mosegare.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntlo ya gešo ke e bjang? Ntlo ya gešo ke ye _____. 2. Ke rata go ragela kgwele kae? Ke rata go ragela kgwele _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kutollo

bophelo

Planete

diswantšho

khwibidu



BITŠA

tlhakeng

ntlhakiša

tlhaka

tlhaba

lekhwekhwe

sekhwama

khwaere

khwiting







BALA







Mesong ya Mokibelo o mongwe Gugu o be a bapala ka ntle ge a kwa kgaetšediagwe Zolani a bolela le bagwera. Zolani o badile gore go ka no ba go na le meetse kwa Mase. Zolani o nagana gore go ka ba le bophelo kua

Mase. Zolani O rata thuto tša mahlale. O nyaka go nyakišiša. O tshwenywa ke lekhwekhwe. Gape o fetša nako khwaereng. Ba opelela ntlong ya tlhaka e serolwane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o be a bapala kae? Gugu o be a bapala _____.2. E be e le la bokae? E be e le _____.3. Zolani o badile ka eng? Zolani o badile _____.4. Zolani o rata thuto efe? Zolani o rata thuto ya _____.



LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zolani O rata thuto tša mahlale2. o nyaka go nyakišiša3. o tshwenywa ke lekhwekhwe



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	nkgoma	nkgo	nkgama	nkgela	
		tšwafa	etšwa	tšwele	tšweletša	
	BALA	Na diplanete dikae? Diplanete di lefaufaug. Ga re tsebe gore go nale bophelo diplaneteng. Re bona diswantšho tša diplanete. Re bala ka diplanete. Ke bona nkgo ye kgolo. Nkgo ye kgolo e nale eng? Ke nagana gore e nale meetse. Ke tla kgopela mma a nkgele meetse ka nkgong. Mma o re ke nwe meetse ka go iketla. O tšhaba gore a ka nkgama.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	O se ke wa nkgoma. O se ke wa nkgoma ka gore o tšwele lekhwekhwe. Ge lekhwekhwe le etšwa le a hlohlonya. Ge o tšwafa go hlapa o tla hlohlonya le go feta. Buti o tla nkgela meetse a go hlapa ka nkgong. Ke tšhaba go hlapa nokeng ka gore meetse a ka nkgama. Ke nale mošomo wa gae. Ke swanetše go ngwala ka diplanete. Ke swanetše go nyaka le diswantšho.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkgela Ngwala potšišo ka: nkgama				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	lekhwekhwe	sekhwama	khwaere	khwiting	
		khwaereng				

	BALA	Re bona diswantšho tša khwaere. Re bona diswantšho tša khwaere ya bo sesi. Ba apara diaparo tše dikhwibidu. Leloko le lengwe le le lengwe la khwaere le swara sekhwama. Ba swara sekhwama sa mebalabala. Diaparo tše di khwibidu di a ba swanela. Le sekhwama se dira gore ba bogege. Khwaere ya bo sesi e rata go opelela khwiting ya noka. Khwaere ya bo sesi e thopa sefoka ka mehla.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re bona diswantšho tša eng? Re bona diswantšho tša _____. 2. Ba apara diaparo tše di bjang? Ba apara diaparo tše _____. 3. Ba swara dikhwama tše di bjang? Ba swara dikhwama tša _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bophelo Ngwala potšišo ka: sekhwama

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	tlhakeng	ntlhakiša	tlhaka	tlhaba	
	BALA	Ntlo ya gešo ke e botse. Ntlo ya gešo e nale tlhaka e botse. Mmala wa tlhaka ya ntlo ya gešo ke wo mo khwibidu. Ke rata go ragela kgwele tlhakeng ya ntlo. Ke rata go namela tlhaka ya ntlo. Morutiši o rile re thale seswantšho sa planete. Ke thadile seswantšho sa planete ya mase. Morutiši o re file mošomo wa go nyakišiša. O re re nyakišiše gore go nale bophelo diplaneteng. Re tla ya bokgobapuku mosegare.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntlo ya gešo ke e bjang? Ntlo ya gešo ke ye _____. 2. Ke rata go ragela kgwele kae? Ke rata go ragela kgwele _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kutollo

bophelo

Planete

diswantšho

khwibidu



BITŠA

tlhakeng

ntlhakiša

tlhaka

tlhaba

lekhwekhwe

sekhwama

khwaere

khwiting







BALA







Mesong ya Mokibelo o mongwe Gugu o be a bapala ka ntle ge a kwa kgaetšediagwe Zolani a bolela le bagwera. Zolani o badile gore go ka no ba go na le meetse kwa Mase. Zolani o nagana gore go ka ba le bophelo kua

Mase. Zolani O rata thuto tša mahlale. O nyaka go nyakišiša. O tshwenywa ke lekhwekhwe. Gape o fetša nako khwaereng. Ba opelela ntlong ya tlhaka e serolwane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o be a bapala kae? Gugu o be a bapala _____.2. E be e le la bokae? E be e le _____.3. Zolani o badile ka eng? Zolani o badile _____.4. Zolani o rata thuto efe? Zolani o rata thuto ya _____.






LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zolani O rata thuto tša mahlale2. o nyaka go nyakišiša3. o tshwenywa ke lekhwekhwe



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	nkgoma	nkgo	nkgama	nkgela	
		tšwafa	etšwa	tšwele	tšweletša	
	BALA	Na diplanete dikae? Diplanete di lefaufaug. Ga re tsebe gore go nale bophelo diplaneteng. Re bona diswantšho tša diplanete. Re bala ka diplanete. Ke bona nkgo ye kgolo. Nkgo ye kgolo e nale eng? Ke nagana gore e nale meetse. Ke tla kgopela mma a nkgele meetse ka nkgong. Mma o re ke nwe meetse ka go iketla. O tšhaba gore a ka nkgama.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	O se ke wa nkgoma. O se ke wa nkgoma ka gore o tšwele lekhwekhwe. Ge lekhwekhwe le etšwa le a hlohlonya. Ge o tšwafa go hlapa o tla hlohlonya le go feta. Buti o tla nkgela meetse a go hlapa ka nkgong. Ke tšhaba go hlapa nokeng ka gore meetse a ka nkgama. Ke nale mošomo wa gae. Ke swanetše go ngwala ka diplanete. Ke swanetše go nyaka le diswantšho.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkgela Ngwala potšišo ka: nkgama				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	lekhwekhwe	sekhwama	khwaere	khwiting	
		khwaereng				

	BALA	Re bona diswantšho tša khwaere. Re bona diswantšho tša khwaere ya bo sesi. Ba apara diaparo tše dikhwibidu. Leloko le lengwe le le lengwe la khwaere le swara sekhwama. Ba swara sekhwama sa mebalabala. Diaparo tše di khwibidu di a ba swanela. Le sekhwama se dira gore ba bogege. Khwaere ya bo sesi e rata go opelela khwiting ya noka. Khwaere ya bo sesi e thopa sefoka ka mehla.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re bona diswantšho tša eng? Re bona diswantšho tša _____. 2. Ba apara diaparo tše di bjang? Ba apara diaparo tše _____. 3. Ba swara dikhwama tše di bjang? Ba swara dikhwama tša _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bophelo Ngwala potšišo ka: sekhwama

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	tlhakeng	ntlhakiša	tlhaka	tlhaba	
	BALA	Ntlo ya gešo ke e botse. Ntlo ya gešo e nale tlhaka e botse. Mmala wa tlhaka ya ntlo ya gešo ke wo mo khwibidu. Ke rata go ragela kgwele tlhakeng ya ntlo. Ke rata go namela tlhaka ya ntlo. Morutiši o rile re thale seswantšho sa planete. Ke thadile seswantšho sa planete ya mase. Morutiši o re file mošomo wa go nyakišiša. O re re nyakišiše gore go nale bophelo diplaneteng. Re tla ya bokgobapuku mosegare.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntlo ya gešo ke e bjang? Ntlo ya gešo ke ye _____. 2. Ke rata go ragela kgwele kae? Ke rata go ragela kgwele _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kutollo

bophelo

Planete

diswantšho

khwibidu



BITŠA

tlhakeng

ntlhakiša

tlhaka

tlhaba

lekhwekhwe

sekhwama

khwaere

khwiting







BALA







Mesong ya Mokibelo o mongwe Gugu o be a bapala ka ntle ge a kwa kgaetšediagwe Zolani a bolela le bagwera. Zolani o badile gore go ka no ba go na le meetse kwa Mase. Zolani o nagana gore go ka ba le bophelo kua

Mase. Zolani O rata thuto tša mahlale. O nyaka go nyakišiša. O tshwenywa ke lekhwekhwe. Gape o fetša nako khwaereng. Ba opelela ntlong ya tlhaka e serolwane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o be a bapala kae? Gugu o be a bapala _____.2. E be e le la bokae? E be e le _____.3. Zolani o badile ka eng? Zolani o badile _____.4. Zolani o rata thuto efe? Zolani o rata thuto ya _____.



LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zolani O rata thuto tša mahlale2. o nyaka go nyakišiša3. o tshwenywa ke lekhwekhwe



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	nkgoma	nkgo	nkgama	nkgela	
		tšwafa	etšwa	tšwele	tšweletša	
	BALA	Na diplanete dikae? Diplanete di lefaufaug. Ga re tsebe gore go nale bophelo diplaneteng. Re bona diswantšho tša diplanete. Re bala ka diplanete. Ke bona nkgo ye kgolo. Nkgo ye kgolo e nale eng? Ke nagana gore e nale meetse. Ke tla kgopela mma a nkgele meetse ka nkgong. Mma o re ke nwe meetse ka go iketla. O tšhaba gore a ka nkgama.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	O se ke wa nkgoma. O se ke wa nkgoma ka gore o tšwele lekhwekhwe. Ge lekhwekhwe le etšwa le a hlohlonya. Ge o tšwafa go hlapa o tla hlohlonya le go feta. Buti o tla nkgela meetse a go hlapa ka nkgong. Ke tšhaba go hlapa nokeng ka gore meetse a ka nkgama. Ke nale mošomo wa gae. Ke swanetše go ngwala ka diplanete. Ke swanetše go nyaka le diswantšho.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkgela Ngwala potšišo ka: nkgama				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	lekhwekhwe	sekhwama	khwaere	khwiting	
		khwaereng				

	BALA	Re bona diswantšho tša khwaere. Re bona diswantšho tša khwaere ya bo sesi. Ba apara diaparo tše dikhwibidu. Leloko le lengwe le le lengwe la khwaere le swara sekhwama. Ba swara sekhwama sa mebalabala. Diaparo tše di khwibidu di a ba swanela. Le sekhwama se dira gore ba bogege. Khwaere ya bo sesi e rata go opelela khwiting ya noka. Khwaere ya bo sesi e thopa sefoka ka mehla.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re bona diswantšho tša eng? Re bona diswantšho tša _____. 2. Ba apara diaparo tše di bjang? Ba apara diaparo tše _____. 3. Ba swara dikhwama tše di bjang? Ba swara dikhwama tša _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bophelo Ngwala potšišo ka: sekhwama

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	tlhakeng	ntlhakiša	tlhaka	tlhaba	
	BALA	Ntlo ya gešo ke e botse. Ntlo ya gešo e nale tlhaka e botse. Mmala wa tlhaka ya ntlo ya gešo ke wo mo khwibidu. Ke rata go ragela kgwele tlhakeng ya ntlo. Ke rata go namela tlhaka ya ntlo. Morutiši o rile re thale seswantšho sa planete. Ke thadile seswantšho sa planete ya mase. Morutiši o re file mošomo wa go nyakišiša. O re re nyakišiše gore go nale bophelo diplaneteng. Re tla ya bokgobapuku mosegare.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntlo ya gešo ke e bjang? Ntlo ya gešo ke ye _____. 2. Ke rata go ragela kgwele kae? Ke rata go ragela kgwele _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kutollo

bophelo

Planete

diswantšho

khwibidu



BITŠA

tlhakeng

ntlhakiša

tlhaka

tlhaba

lekhwekhwe

sekhwama

khwaere

khwiting







BALA







Mesong ya Mokibelo o mongwe Gugu o be a bapala ka ntle ge a kwa kgaetšediagwe Zolani a bolela le bagwera. Zolani o badile gore go ka no ba go na le meetse kwa Mase. Zolani o nagana gore go ka ba le bophelo kua

Mase. Zolani O rata thuto tša mahlale. O nyaka go nyakišiša. O tshwenywa ke lekhwekhwe. Gape o fetša nako khwaereng. Ba opelela ntlong ya tlhaka e serolwane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o be a bapala kae? Gugu o be a bapala _____.2. E be e le la bokae? E be e le _____.3. Zolani o badile ka eng? Zolani o badile _____.4. Zolani o rata thuto efe? Zolani o rata thuto ya _____.






LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zolani O rata thuto tša mahlale2. o nyaka go nyakišiša3. o tshwenywa ke lekhwekhwe



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	nkgoma	nkgo	nkgama	nkgela	
		tšwafa	etšwa	tšwele	tšweletša	
	BALA	Na diplanete dikae? Diplanete di lefaufaug. Ga re tsebe gore go nale bophelo diplaneteng. Re bona diswantšho tša diplanete. Re bala ka diplanete. Ke bona nkgo ye kgolo. Nkgo ye kgolo e nale eng? Ke nagana gore e nale meetse. Ke tla kgopela mma a nkgele meetse ka nkgong. Mma o re ke nwe meetse ka go iketla. O tšhaba gore a ka nkgama.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	O se ke wa nkgoma. O se ke wa nkgoma ka gore o tšwele lekhwekhwe. Ge lekhwekhwe le etšwa le a hlohlonya. Ge o tšwafa go hlapa o tla hlohlonya le go feta. Buti o tla nkgela meetse a go hlapa ka nkgong. Ke tšhaba go hlapa nokeng ka gore meetse a ka nkgama. Ke nale mošomo wa gae. Ke swanetše go ngwala ka diplanete. Ke swanetše go nyaka le diswantšho.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkgela Ngwala potšišo ka: nkgama				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	lekhwekhwe	sekhwama	khwaere	khwiting	
		khwaereng				

	BALA	Re bona diswantšho tša khwaere. Re bona diswantšho tša khwaere ya bo sesi. Ba apara diaparo tše dikhwibidu. Leloko le lengwe le le lengwe la khwaere le swara sekhwama. Ba swara sekhwama sa mebalabala. Diaparo tše di khwibidu di a ba swanela. Le sekhwama se dira gore ba bogege. Khwaere ya bo sesi e rata go opelela khwiting ya noka. Khwaere ya bo sesi e thopa sefoka ka mehla.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re bona diswantšho tša eng? Re bona diswantšho tša _____. 2. Ba apara diaparo tše di bjang? Ba apara diaparo tše _____. 3. Ba swara dikhwama tše di bjang? Ba swara dikhwama tša _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bophelo Ngwala potšišo ka: sekhwama

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	tlhakeng	ntlhakiša	tlhaka	tlhaba	
	BALA	Ntlo ya gešo ke e botse. Ntlo ya gešo e nale tlhaka e botse. Mmala wa tlhaka ya ntlo ya gešo ke wo mo khwibidu. Ke rata go ragela kgwele tlhakeng ya ntlo. Ke rata go namela tlhaka ya ntlo. Morutiši o rile re thale seswantšho sa planete. Ke thadile seswantšho sa planete ya mase. Morutiši o re file mošomo wa go nyakišiša. O re re nyakišiše gore go nale bophelo diplaneteng. Re tla ya bokgobapuku mosegare.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntlo ya gešo ke e bjang? Ntlo ya gešo ke ye _____. 2. Ke rata go ragela kgwele kae? Ke rata go ragela kgwele _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kutollo

bophelo

Planete

diswantšho

khwibidu



BITŠA

tlhakeng

ntlhakiša

tlhaka

tlhaba

lekhwekhwe

sekhwama

khwaere

khwiting







BALA







Mesong ya Mokibelo o mongwe Gugu o be a bapala ka ntle ge a kwa kgaetšediagwe Zolani a bolela le bagwera. Zolani o badile gore go ka no ba go na le meetse kwa Mase. Zolani o nagana gore go ka ba le bophelo kua

Mase. Zolani O rata thuto tša mahlale. O nyaka go nyakišiša. O tshwenywa ke lekhwekhwe. Gape o fetša nako khwaereng. Ba opelela ntlong ya tlhaka e serolwane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o be a bapala kae? Gugu o be a bapala _____.2. E be e le la bokae? E be e le _____.3. Zolani o badile ka eng? Zolani o badile _____.4. Zolani o rata thuto efe? Zolani o rata thuto ya _____.



LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zolani O rata thuto tša mahlale2. o nyaka go nyakišiša3. o tshwenywa ke lekhwekhwe



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	nkgoma	nkgo	nkgama	nkgela	
		tšwafa	etšwa	tšwele	tšweletša	
	BALA	Na diplanete dikae? Diplanete di lefaufaug. Ga re tsebe gore go nale bophelo diplaneteng. Re bona diswantšho tša diplanete. Re bala ka diplanete. Ke bona nkgo ye kgolo. Nkgo ye kgolo e nale eng? Ke nagana gore e nale meetse. Ke tla kgopela mma a nkgele meetse ka nkgong. Mma o re ke nwe meetse ka go iketla. O tšhaba gore a ka nkgama.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	O se ke wa nkgoma. O se ke wa nkgoma ka gore o tšwele lekhwekhwe. Ge lekhwekhwe le etšwa le a hlohlonya. Ge o tšwafa go hlapa o tla hlohlonya le go feta. Buti o tla nkgela meetse a go hlapa ka nkgong. Ke tšhaba go hlapa nokeng ka gore meetse a ka nkgama. Ke nale mošomo wa gae. Ke swanetše go ngwala ka diplanete. Ke swanetše go nyaka le diswantšho.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkgela Ngwala potšišo ka: nkgama				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	lekhwekhwe	sekhwama	khwaere	khwiting	
		khwaereng				

	BALA	Re bona diswantšho tša khwaere. Re bona diswantšho tša khwaere ya bo sesi. Ba apara diaparo tše dikhwibidu. Leloko le lengwe le le lengwe la khwaere le swara sekhwama. Ba swara sekhwama sa mebalabala. Diaparo tše di khwibidu di a ba swanela. Le sekhwama se dira gore ba bogege. Khwaere ya bo sesi e rata go opelela khwiting ya noka. Khwaere ya bo sesi e thopa sefoka ka mehla.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re bona diswantšho tša eng? Re bona diswantšho tša _____. 2. Ba apara diaparo tše di bjang? Ba apara diaparo tše _____. 3. Ba swara dikhwama tše di bjang? Ba swara dikhwama tša _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bophelo Ngwala potšišo ka: sekhwama

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	tlhakeng	ntlhakiša	tlhaka	tlhaba	
	BALA	Ntlo ya gešo ke e botse. Ntlo ya gešo e nale tlhaka e botse. Mmala wa tlhaka ya ntlo ya gešo ke wo mo khwibidu. Ke rata go ragela kgwele tlhakeng ya ntlo. Ke rata go namela tlhaka ya ntlo. Morutiši o rile re thale seswantšho sa planete. Ke thadile seswantšho sa planete ya mase. Morutiši o re file mošomo wa go nyakišiša. O re re nyakišiše gore go nale bophelo diplaneteng. Re tla ya bokgobapuku mosegare.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntlo ya gešo ke e bjang? Ntlo ya gešo ke ye _____. 2. Ke rata go ragela kgwele kae? Ke rata go ragela kgwele _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kutollo

bophelo

Planete

diswantšho

khwibidu



BITŠA

tlhakeng

ntlhakiša

tlhaka

tlhaba

lekhwekhwe

sekhwama

khwaere

khwiting







BALA







Mesong ya Mokibelo o mongwe Gugu o be a bapala ka ntle ge a kwa kgaetšediagwe Zolani a bolela le bagwera. Zolani o badile gore go ka no ba go na le meetse kwa Mase. Zolani o nagana gore go ka ba le bophelo kua

Mase. Zolani O rata thuto tša mahlale. O nyaka go nyakišiša. O tshwenywa ke lekhwekhwe. Gape o fetša nako khwaereng. Ba opelela ntlong ya tlhaka e serolwane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o be a bapala kae? Gugu o be a bapala _____.2. E be e le la bokae? E be e le _____.3. Zolani o badile ka eng? Zolani o badile _____.4. Zolani o rata thuto efe? Zolani o rata thuto ya _____.






LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zolani O rata thuto tša mahlale2. o nyaka go nyakišiša3. o tshwenywa ke lekhwekhwe



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	nkgoma	nkgo	nkgama	nkgela	
		tšwafa	etšwa	tšwele	tšweletša	
	BALA	Na diplanete dikae? Diplanete di lefaufaug. Ga re tsebe gore go nale bophelo diplaneteng. Re bona diswantšho tša diplanete. Re bala ka diplanete. Ke bona nkgo ye kgolo. Nkgo ye kgolo e nale eng? Ke nagana gore e nale meetse. Ke tla kgopela mma a nkgele meetse ka nkgong. Mma o re ke nwe meetse ka go iketla. O tšhaba gore a ka nkgama.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	O se ke wa nkgoma. O se ke wa nkgoma ka gore o tšwele lekhwekhwe. Ge lekhwekhwe le etšwa le a hlohlonya. Ge o tšwafa go hlapa o tla hlohlonya le go feta. Buti o tla nkgela meetse a go hlapa ka nkgong. Ke tšhaba go hlapa nokeng ka gore meetse a ka nkgama. Ke nale mošomo wa gae. Ke swanetše go ngwala ka diplanete. Ke swanetše go nyaka le diswantšho.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkgela Ngwala potšišo ka: nkgama				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	lekhwekhwe	sekhwama	khwaere	khwiting	
		khwaereng				

	BALA	Re bona diswantšho tša khwaere. Re bona diswantšho tša khwaere ya bo sesi. Ba apara diaparo tše dikhwibidu. Leloko le lengwe le le lengwe la khwaere le swara sekhwama. Ba swara sekhwama sa mebalabala. Diaparo tše di khwibidu di a ba swanela. Le sekhwama se dira gore ba bogege. Khwaere ya bo sesi e rata go opelela khwiting ya noka. Khwaere ya bo sesi e thopa sefoka ka mehla.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re bona diswantšho tša eng? Re bona diswantšho tša _____. 2. Ba apara diaparo tše di bjang? Ba apara diaparo tše _____. 3. Ba swara dikhwama tše di bjang? Ba swara dikhwama tša _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bophelo Ngwala potšišo ka: sekhwama

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	tlhakeng	ntlhakiša	tlhaka	tlhaba	
	BALA	Ntlo ya gešo ke e botse. Ntlo ya gešo e nale tlhaka e botse. Mmala wa tlhaka ya ntlo ya gešo ke wo mo khwibidu. Ke rata go ragela kgwele tlhakeng ya ntlo. Ke rata go namela tlhaka ya ntlo. Morutiši o rile re thale seswantšho sa planete. Ke thadile seswantšho sa planete ya mase. Morutiši o re file mošomo wa go nyakišiša. O re re nyakišiše gore go nale bophelo diplaneteng. Re tla ya bokgobapuku mosegare.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntlo ya gešo ke e bjang? Ntlo ya gešo ke ye _____. 2. Ke rata go ragela kgwele kae? Ke rata go ragela kgwele _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kutollo

bophelo

Planete

diswantšho

khwibidu



BITŠA

tlhakeng

ntlhakiša

tlhaka

tlhaba

lekhwekhwe

sekhwama

khwaere

khwiting







BALA







Mesong ya Mokibelo o mongwe Gugu o be a bapala ka ntle ge a kwa kgaetšediagwe Zolani a bolela le bagwera. Zolani o badile gore go ka no ba go na le meetse kwa Mase. Zolani o nagana gore go ka ba le bophelo kua

Mase. Zolani O rata thuto tša mahlale. O nyaka go nyakišiša. O tshwenywa ke lekhwekhwe. Gape o fetša nako khwaereng. Ba opelela ntlong ya tlhaka e serolwane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o be a bapala kae? Gugu o be a bapala _____.2. E be e le la bokae? E be e le _____.3. Zolani o badile ka eng? Zolani o badile _____.4. Zolani o rata thuto efe? Zolani o rata thuto ya _____.



LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zolani O rata thuto tša mahlale2. o nyaka go nyakišiša3. o tshwenywa ke lekhwekhwe



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	nkgoma	nkgo	nkgama	nkgela	
		tšwafa	etšwa	tšwele	tšweletša	
	BALA	Na diplanete dikae? Diplanete di lefaufaug. Ga re tsebe gore go nale bophelo diplaneteng. Re bona diswantšho tša diplanete. Re bala ka diplanete. Ke bona nkgo ye kgolo. Nkgo ye kgolo e nale eng? Ke nagana gore e nale meetse. Ke tla kgopela mma a nkgele meetse ka nkgong. Mma o re ke nwe meetse ka go iketla. O tšhaba gore a ka nkgama.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	O se ke wa nkgoma. O se ke wa nkgoma ka gore o tšwele lekhwekhwe. Ge lekhwekhwe le etšwa le a hlohlonya. Ge o tšwafa go hlapa o tla hlohlonya le go feta. Buti o tla nkgela meetse a go hlapa ka nkgong. Ke tšhaba go hlapa nokeng ka gore meetse a ka nkgama. Ke nale mošomo wa gae. Ke swanetše go ngwala ka diplanete. Ke swanetše go nyaka le diswantšho.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkgela Ngwala potšišo ka: nkgama				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	lekhwekhwe	sekhwama	khwaere	khwiting	
		khwaereng				

	BALA	Re bona diswantšho tša khwaere. Re bona diswantšho tša khwaere ya bo sesi. Ba apara diaparo tše dikhwibidu. Leloko le lengwe le le lengwe la khwaere le swara sekhwama. Ba swara sekhwama sa mebalabala. Diaparo tše di khwibidu di a ba swanela. Le sekhwama se dira gore ba bogege. Khwaere ya bo sesi e rata go opelela khwiting ya noka. Khwaere ya bo sesi e thopa sefoka ka mehla.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re bona diswantšho tša eng? Re bona diswantšho tša _____. 2. Ba apara diaparo tše di bjang? Ba apara diaparo tše _____. 3. Ba swara dikhwama tše di bjang? Ba swara dikhwama tša _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bophelo Ngwala potšišo ka: sekhwama

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	tlhakeng	ntlhakiša	tlhaka	tlhaba	
	BALA	Ntlo ya gešo ke e botse. Ntlo ya gešo e nale tlhaka e botse. Mmala wa tlhaka ya ntlo ya gešo ke wo mo khwibidu. Ke rata go ragela kgwele tlhakeng ya ntlo. Ke rata go namela tlhaka ya ntlo. Morutiši o rile re thale seswantšho sa planete. Ke thadile seswantšho sa planete ya mase. Morutiši o re file mošomo wa go nyakišiša. O re re nyakišiše gore go nale bophelo diplaneteng. Re tla ya bokgobapuku mosegare.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntlo ya gešo ke e bjang? Ntlo ya gešo ke ye _____. 2. Ke rata go ragela kgwele kae? Ke rata go ragela kgwele _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kutollo

bophelo

Planete

diswantšho

khwibidu



BITŠA

tlhakeng

ntlhakiša

tlhaka

tlhaba

lekhwekhwe

sekhwama

khwaere

khwiting







BALA







Mesong ya Mokibelo o mongwe Gugu o be a bapala ka ntle ge a kwa kgaetšediagwe Zolani a bolela le bagwera. Zolani o badile gore go ka no ba go na le meetse kwa Mase. Zolani o nagana gore go ka ba le bophelo kua

Mase. Zolani O rata thuto tša mahlale. O nyaka go nyakišiša. O tshwenywa ke lekhwekhwe. Gape o fetša nako khwaereng. Ba opelela ntlong ya tlhaka e serolwane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o be a bapala kae? Gugu o be a bapala _____.2. E be e le la bokae? E be e le _____.3. Zolani o badile ka eng? Zolani o badile _____.4. Zolani o rata thuto efe? Zolani o rata thuto ya _____.






LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zolani O rata thuto tša mahlale2. o nyaka go nyakišiša3. o tshwenywa ke lekhwekhwe



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	nkgoma	nkgo	nkgama	nkgela	
		tšwafa	etšwa	tšwele	tšweletša	
	BALA	Na diplanete dikae? Diplanete di lefaufaug. Ga re tsebe gore go nale bophelo diplaneteng. Re bona diswantšho tša diplanete. Re bala ka diplanete. Ke bona nkgo ye kgolo. Nkgo ye kgolo e nale eng? Ke nagana gore e nale meetse. Ke tla kgopela mma a nkgele meetse ka nkgong. Mma o re ke nwe meetse ka go iketla. O tšhaba gore a ka nkgama.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	O se ke wa nkgoma. O se ke wa nkgoma ka gore o tšwele lekhwekhwe. Ge lekhwekhwe le etšwa le a hlohlonya. Ge o tšwafa go hlapa o tla hlohlonya le go feta. Buti o tla nkgela meetse a go hlapa ka nkgong. Ke tšhaba go hlapa nokeng ka gore meetse a ka nkgama. Ke nale mošomo wa gae. Ke swanetše go ngwala ka diplanete. Ke swanetše go nyaka le diswantšho.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkgela Ngwala potšišo ka: nkgama				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	lekhwekhwe	sekhwama	khwaere	khwiting	
		khwaereng				

	BALA	Re bona diswantšho tša khwaere. Re bona diswantšho tša khwaere ya bo sesi. Ba apara diaparo tše dikhwibidu. Leloko le lengwe le le lengwe la khwaere le swara sekhwama. Ba swara sekhwama sa mebalabala. Diaparo tše di khwibidu di a ba swanela. Le sekhwama se dira gore ba bogege. Khwaere ya bo sesi e rata go opelela khwiting ya noka. Khwaere ya bo sesi e thopa sefoka ka mehla.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re bona diswantšho tša eng? Re bona diswantšho tša _____. 2. Ba apara diaparo tše di bjang? Ba apara diaparo tše _____. 3. Ba swara dikhwama tše di bjang? Ba swara dikhwama tša _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bophelo Ngwala potšišo ka: sekhwama

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	tlhakeng	ntlhakiša	tlhaka	tlhaba	
	BALA	Ntlo ya gešo ke e botse. Ntlo ya gešo e nale tlhaka e botse. Mmala wa tlhaka ya ntlo ya gešo ke wo mo khwibidu. Ke rata go ragela kgwele tlhakeng ya ntlo. Ke rata go namela tlhaka ya ntlo. Morutiši o rile re thale seswantšho sa planete. Ke thadile seswantšho sa planete ya mase. Morutiši o re file mošomo wa go nyakišiša. O re re nyakišiše gore go nale bophelo diplaneteng. Re tla ya bokgobapuku mosegare.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntlo ya gešo ke e bjang? Ntlo ya gešo ke ye _____. 2. Ke rata go ragela kgwele kae? Ke rata go ragela kgwele _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kutollo

bophelo

Planete

diswantšho

khwibidu



BITŠA

tlhakeng

ntlhakiša

tlhaka

tlhaba

lekhwekhwe

sekhwama

khwaere

khwiting







BALA







Mesong ya Mokibelo o mongwe Gugu o be a bapala ka ntle ge a kwa kgaetšediagwe Zolani a bolela le bagwera. Zolani o badile gore go ka no ba go na le meetse kwa Mase. Zolani o nagana gore go ka ba le bophelo kua

Mase. Zolani O rata thuto tša mahlale. O nyaka go nyakišiša. O tshwenywa ke lekhwekhwe. Gape o fetša nako khwaereng. Ba opelela ntlong ya tlhaka e serolwane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o be a bapala kae? Gugu o be a bapala _____.2. E be e le la bokae? E be e le _____.3. Zolani o badile ka eng? Zolani o badile _____.4. Zolani o rata thuto efe? Zolani o rata thuto ya _____.



LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zolani O rata thuto tša mahlale2. o nyaka go nyakišiša3. o tshwenywa ke lekhwekhwe



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	nkgoma	nkgo	nkgama	nkgela	
		tšwafa	etšwa	tšwele	tšweletša	
	BALA	Na diplanete dikae? Diplanete di lefaufaug. Ga re tsebe gore go nale bophelo diplaneteng. Re bona diswantšho tša diplanete. Re bala ka diplanete. Ke bona nkgo ye kgolo. Nkgo ye kgolo e nale eng? Ke nagana gore e nale meetse. Ke tla kgopela mma a nkgele meetse ka nkgong. Mma o re ke nwe meetse ka go iketla. O tšhaba gore a ka nkgama.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	O se ke wa nkgoma. O se ke wa nkgoma ka gore o tšwele lekhwekhwe. Ge lekhwekhwe le etšwa le a hlohlonya. Ge o tšwafa go hlapa o tla hlohlonya le go feta. Buti o tla nkgela meetse a go hlapa ka nkgong. Ke tšhaba go hlapa nokeng ka gore meetse a ka nkgama. Ke nale mošomo wa gae. Ke swanetše go ngwala ka diplanete. Ke swanetše go nyaka le diswantšho.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkgela Ngwala potšišo ka: nkgama				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	lekhwekhwe	sekhwama	khwaere	khwiting	
		khwaereng				

	BALA	Re bona diswantšho tša khwaere. Re bona diswantšho tša khwaere ya bo sesi. Ba apara diaparo tše dikhwibidu. Leloko le lengwe le le lengwe la khwaere le swara sekhwama. Ba swara sekhwama sa mebalabala. Diaparo tše di khwibidu di a ba swanela. Le sekhwama se dira gore ba bogege. Khwaere ya bo sesi e rata go opelela khwiting ya noka. Khwaere ya bo sesi e thopa sefoka ka mehla.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re bona diswantšho tša eng? Re bona diswantšho tša _____. 2. Ba apara diaparo tše di bjang? Ba apara diaparo tše _____. 3. Ba swara dikhwama tše di bjang? Ba swara dikhwama tša _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bophelo Ngwala potšišo ka: sekhwama

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	tlhakeng	ntlhakiša	tlhaka	tlhaba	
	BALA	Ntlo ya gešo ke e botse. Ntlo ya gešo e nale tlhaka e botse. Mmala wa tlhaka ya ntlo ya gešo ke wo mo khwibidu. Ke rata go ragela kgwele tlhakeng ya ntlo. Ke rata go namela tlhaka ya ntlo. Morutiši o rile re thale seswantšho sa planete. Ke thadile seswantšho sa planete ya mase. Morutiši o re file mošomo wa go nyakišiša. O re re nyakišiše gore go nale bophelo diplaneteng. Re tla ya bokgobapuku mosegare.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntlo ya gešo ke e bjang? Ntlo ya gešo ke ye _____. 2. Ke rata go ragela kgwele kae? Ke rata go ragela kgwele _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kutollo

bophelo

Planete

diswantšho

khwibidu



BITŠA

tlhakeng

ntlhakiša

tlhaka

tlhaba

lekhwekhwe

sekhwama

khwaere

khwiting







BALA







Mesong ya Mokibelo o mongwe Gugu o be a bapala ka ntle ge a kwa kgaetšediagwe Zolani a bolela le bagwera. Zolani o badile gore go ka no ba go na le meetse kwa Mase. Zolani o nagana gore go ka ba le bophelo kua

Mase. Zolani O rata thuto tša mahlale. O nyaka go nyakišiša. O tshwenywa ke lekhwekhwe. Gape o fetša nako khwaereng. Ba opelela ntlong ya tlhaka e serolwane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o be a bapala kae? Gugu o be a bapala _____.2. E be e le la bokae? E be e le _____.3. Zolani o badile ka eng? Zolani o badile _____.4. Zolani o rata thuto efe? Zolani o rata thuto ya _____.






LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zolani O rata thuto tša mahlale2. o nyaka go nyakišiša3. o tshwenywa ke lekhwekhwe



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	nkgoma	nkgo	nkgama	nkgela	
		tšwafa	etšwa	tšwele	tšweletša	
	BALA	Na diplanete dikae? Diplanete di lefaufaug. Ga re tsebe gore go nale bophelo diplaneteng. Re bona diswantšho tša diplanete. Re bala ka diplanete. Ke bona nkgo ye kgolo. Nkgo ye kgolo e nale eng? Ke nagana gore e nale meetse. Ke tla kgopela mma a nkgele meetse ka nkgong. Mma o re ke nwe meetse ka go iketla. O tšhaba gore a ka nkgama.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	O se ke wa nkgoma. O se ke wa nkgoma ka gore o tšwele lekhwekhwe. Ge lekhwekhwe le etšwa le a hlohlonya. Ge o tšwafa go hlapa o tla hlohlonya le go feta. Buti o tla nkgela meetse a go hlapa ka nkgong. Ke tšhaba go hlapa nokeng ka gore meetse a ka nkgama. Ke nale mošomo wa gae. Ke swanetše go ngwala ka diplanete. Ke swanetše go nyaka le diswantšho.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkgela Ngwala potšišo ka: nkgama				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	lekhwekhwe	sekhwama	khwaere	khwiting	
		khwaereng				

	BALA	Re bona diswantšho tša khwaere. Re bona diswantšho tša khwaere ya bo sesi. Ba apara diaparo tše dikhwibidu. Leloko le lengwe le le lengwe la khwaere le swara sekhwama. Ba swara sekhwama sa mebalabala. Diaparo tše di khwibidu di a ba swanela. Le sekhwama se dira gore ba bogege. Khwaere ya bo sesi e rata go opelela khwiting ya noka. Khwaere ya bo sesi e thopa sefoka ka mehla.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re bona diswantšho tša eng? Re bona diswantšho tša _____. 2. Ba apara diaparo tše di bjang? Ba apara diaparo tše _____. 3. Ba swara dikhwama tše di bjang? Ba swara dikhwama tša _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bophelo Ngwala potšišo ka: sekhwama

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	tlhakeng	ntlhakiša	tlhaka	tlhaba	
	BALA	Ntlo ya gešo ke e botse. Ntlo ya gešo e nale tlhaka e botse. Mmala wa tlhaka ya ntlo ya gešo ke wo mo khwibidu. Ke rata go ragela kgwele tlhakeng ya ntlo. Ke rata go namela tlhaka ya ntlo. Morutiši o rile re thale seswantšho sa planete. Ke thadile seswantšho sa planete ya mase. Morutiši o re file mošomo wa go nyakišiša. O re re nyakišiše gore go nale bophelo diplaneteng. Re tla ya bokgobapuku mosegare.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntlo ya gešo ke e bjang? Ntlo ya gešo ke ye _____. 2. Ke rata go ragela kgwele kae? Ke rata go ragela kgwele _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kutollo

bophelo

Planete

diswantšho

khwibidu



BITŠA

tlhakeng

ntlhakiša

tlhaka

tlhaba

lekhwekhwe

sekhwama

khwaere

khwiting







BALA







Mesong ya Mokibelo o mongwe Gugu o be a bapala ka ntle ge a kwa kgaetšediagwe Zolani a bolela le bagwera. Zolani o badile gore go ka no ba go na le meetse kwa Mase. Zolani o nagana gore go ka ba le bophelo kua

Mase. Zolani O rata thuto tša mahlale. O nyaka go nyakišiša. O tshwenywa ke lekhwekhwe. Gape o fetša nako khwaereng. Ba opelela ntlong ya tlhaka e serolwane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o be a bapala kae? Gugu o be a bapala _____.2. E be e le la bokae? E be e le _____.3. Zolani o badile ka eng? Zolani o badile _____.4. Zolani o rata thuto efe? Zolani o rata thuto ya _____.







LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zolani O rata thuto tša mahlale2. o nyaka go nyakišiša3. o tshwenywa ke lekhwekhwe



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	nkgoma	nkgo	nkgama	nkgela	
		tšwafa	etšwa	tšwele	tšweletša	
	BALA	Na diplanete dikae? Diplanete di lefaufaug. Ga re tsebe gore go nale bophelo diplaneteng. Re bona diswantšho tša diplanete. Re bala ka diplanete. Ke bona nkgo ye kgolo. Nkgo ye kgolo e nale eng? Ke nagana gore e nale meetse. Ke tla kgopela mma a nkgele meetse ka nkgong. Mma o re ke nwe meetse ka go iketla. O tšhaba gore a ka nkgama.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	O se ke wa nkgoma. O se ke wa nkgoma ka gore o tšwele lekhwekhwe. Ge lekhwekhwe le etšwa le a hlohlonya. Ge o tšwafa go hlapa o tla hlohlonya le go feta. Buti o tla nkgela meetse a go hlapa ka nkgong. Ke tšhaba go hlapa nokeng ka gore meetse a ka nkgama. Ke nale mošomo wa gae. Ke swanetše go ngwala ka diplanete. Ke swanetše go nyaka le diswantšho.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkgela Ngwala potšišo ka: nkgama				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	lekhwekhwe	sekhwama	khwaere	khwiting	
		khwaereng				

	BALA	Re bona diswantšho tša khwaere. Re bona diswantšho tša khwaere ya bo sesi. Ba apara diaparo tše dikhwibidu. Leloko le lengwe le le lengwe la khwaere le swara sekhwama. Ba swara sekhwama sa mebalabala. Diaparo tše di khwibidu di a ba swanela. Le sekhwama se dira gore ba bogege. Khwaere ya bo sesi e rata go opelela khwiting ya noka. Khwaere ya bo sesi e thopa sefoka ka mehla.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re bona diswantšho tša eng? Re bona diswantšho tša _____. 2. Ba apara diaparo tše di bjang? Ba apara diaparo tše _____. 3. Ba swara dikhwama tše di bjang? Ba swara dikhwama tša _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bophelo Ngwala potšišo ka: sekhwama

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	tlhakeng	ntlhakiša	tlhaka	tlhaba	
	BALA	Ntlo ya gešo ke e botse. Ntlo ya gešo e nale tlhaka e botse. Mmala wa tlhaka ya ntlo ya gešo ke wo mo khwibidu. Ke rata go ragela kgwele tlhakeng ya ntlo. Ke rata go namela tlhaka ya ntlo. Morutiši o rile re thale seswantšho sa planete. Ke thadile seswantšho sa planete ya mase. Morutiši o re file mošomo wa go nyakišiša. O re re nyakišiše gore go nale bophelo diplaneteng. Re tla ya bokgobapuku mosegare.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntlo ya gešo ke e bjang? Ntlo ya gešo ke ye _____. 2. Ke rata go ragela kgwele kae? Ke rata go ragela kgwele _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kutollo

bophelo

Planete

diswantšho

khwibidu



BITŠA

tlhakeng

ntlhakiša

tlhaka

tlhaba

lekhwekhwe

sekhwama

khwaere

khwiting







BALA







Mesong ya Mokibelo o mongwe Gugu o be a bapala ka ntle ge a kwa kgaetšediagwe Zolani a bolela le bagwera. Zolani o badile gore go ka no ba go na le meetse kwa Mase. Zolani o nagana gore go ka ba le bophelo kua

Mase. Zolani O rata thuto tša mahlale. O nyaka go nyakišiša. O tshwenywa ke lekhwekhwe. Gape o fetša nako khwaereng. Ba opelela ntlong ya tlhaka e serolwane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o be a bapala kae? Gugu o be a bapala _____.2. E be e le la bokae? E be e le _____.3. Zolani o badile ka eng? Zolani o badile _____.4. Zolani o rata thuto efe? Zolani o rata thuto ya _____.






LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zolani O rata thuto tša mahlale2. o nyaka go nyakišiša3. o tshwenywa ke lekhwekhwe



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	nkgoma	nkgo	nkgama	nkgela	
		tšwafa	etšwa	tšwele	tšweletša	
	BALA	Na diplanete dikae? Diplanete di lefaufaug. Ga re tsebe gore go nale bophelo diplaneteng. Re bona diswantšho tša diplanete. Re bala ka diplanete. Ke bona nkgo ye kgolo. Nkgo ye kgolo e nale eng? Ke nagana gore e nale meetse. Ke tla kgopela mma a nkgele meetse ka nkgong. Mma o re ke nwe meetse ka go iketla. O tšhaba gore a ka nkgama.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	O se ke wa nkgoma. O se ke wa nkgoma ka gore o tšwele lekhwekhwe. Ge lekhwekhwe le etšwa le a hlohlonya. Ge o tšwafa go hlapa o tla hlohlonya le go feta. Buti o tla nkgela meetse a go hlapa ka nkgong. Ke tšhaba go hlapa nokeng ka gore meetse a ka nkgama. Ke nale mošomo wa gae. Ke swanetše go ngwala ka diplanete. Ke swanetše go nyaka le diswantšho.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkgela Ngwala potšišo ka: nkgama				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	lekhwekhwe	sekhwama	khwaere	khwiting	
		khwaereng				

	BALA	Re bona diswantšho tša khwaere. Re bona diswantšho tša khwaere ya bo sesi. Ba apara diaparo tše dikhwibidu. Leloko le lengwe le le lengwe la khwaere le swara sekhwama. Ba swara sekhwama sa mebalabala. Diaparo tše di khwibidu di a ba swanela. Le sekhwama se dira gore ba bogege. Khwaere ya bo sesi e rata go opelela khwiting ya noka. Khwaere ya bo sesi e thopa sefoka ka mehla.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re bona diswantšho tša eng? Re bona diswantšho tša _____. 2. Ba apara diaparo tše di bjang? Ba apara diaparo tše _____. 3. Ba swara dikhwama tše di bjang? Ba swara dikhwama tša _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bophelo Ngwala potšišo ka: sekhwama

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	tlhakeng	ntlhakiša	tlhaka	tlhaba	
	BALA	Ntlo ya gešo ke e botse. Ntlo ya gešo e nale tlhaka e botse. Mmala wa tlhaka ya ntlo ya gešo ke wo mo khwibidu. Ke rata go ragela kgwele tlhakeng ya ntlo. Ke rata go namela tlhaka ya ntlo. Morutiši o rile re thale seswantšho sa planete. Ke thadile seswantšho sa planete ya mase. Morutiši o re file mošomo wa go nyakišiša. O re re nyakišiše gore go nale bophelo diplaneteng. Re tla ya bokgobapuku mosegare.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntlo ya gešo ke e bjang? Ntlo ya gešo ke ye _____. 2. Ke rata go ragela kgwele kae? Ke rata go ragela kgwele _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kutollo

bophelo

Planete

diswantšho

khwibidu



BITŠA

tlhakeng

ntlhakiša

tlhaka

tlhaba

lekhwekhwe

sekhwama

khwaere

khwiting







BALA







Mesong ya Mokibelo o mongwe Gugu o be a bapala ka ntle ge a kwa kgaetšediagwe Zolani a bolela le bagwera. Zolani o badile gore go ka no ba go na le meetse kwa Mase. Zolani o nagana gore go ka ba le bophelo kua

Mase. Zolani O rata thuto tša mahlale. O nyaka go nyakišiša. O tshwenywa ke lekhwekhwe. Gape o fetša nako khwaereng. Ba opelela ntlong ya tlhaka e serolwane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o be a bapala kae? Gugu o be a bapala _____.2. E be e le la bokae? E be e le _____.3. Zolani o badile ka eng? Zolani o badile _____.4. Zolani o rata thuto efe? Zolani o rata thuto ya _____.



LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zolani O rata thuto tša mahlale2. o nyaka go nyakišiša3. o tshwenywa ke lekhwekhwe



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	nkgoma	nkgo	nkgama	nkgela	
		tšwafa	etšwa	tšwele	tšweletša	
	BALA	Na diplanete dikae? Diplanete di lefaufaug. Ga re tsebe gore go nale bophelo diplaneteng. Re bona diswantšho tša diplanete. Re bala ka diplanete. Ke bona nkgo ye kgolo. Nkgo ye kgolo e nale eng? Ke nagana gore e nale meetse. Ke tla kgopela mma a nkgele meetse ka nkgong. Mma o re ke nwe meetse ka go iketla. O tšhaba gore a ka nkgama.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.				
	BALA	O se ke wa nkgoma. O se ke wa nkgoma ka gore o tšwele lekhwekhwe. Ge lekhwekhwe le etšwa le a hlohlonya. Ge o tšwafa go hlapa o tla hlohlonya le go feta. Buti o tla nkgela meetse a go hlapa ka nkgong. Ke tšhaba go hlapa nokeng ka gore meetse a ka nkgama. Ke nale mošomo wa gae. Ke swanetše go ngwala ka diplanete. Ke swanetše go nyaka le diswantšho.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkgela Ngwala potšišo ka: nkgama				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	lekhwekhwe	sekhwama	khwaere	khwiting	
		khwaereng				

	BALA	Re bona diswantšho tša khwaere. Re bona diswantšho tša khwaere ya bo sesi. Ba apara diaparo tše dikhwibidu. Leloko le lengwe le le lengwe la khwaere le swara sekhwama. Ba swara sekhwama sa mebalabala. Diaparo tše di khwibidu di a ba swanela. Le sekhwama se dira gore ba bogege. Khwaere ya bo sesi e rata go opelela khwiting ya noka. Khwaere ya bo sesi e thopa sefoka ka mehla.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re bona diswantšho tša eng? Re bona diswantšho tša _____. 2. Ba apara diaparo tše di bjang? Ba apara diaparo tše _____. 3. Ba swara dikhwama tše di bjang? Ba swara dikhwama tša _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bophelo Ngwala potšišo ka: sekhwama

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	tlhakeng	ntlhakiša	tlhaka	tlhaba	
	BALA	Ntlo ya gešo ke e botse. Ntlo ya gešo e nale tlhaka e botse. Mmala wa tlhaka ya ntlo ya gešo ke wo mo khwibidu. Ke rata go ragela kgwele tlhakeng ya ntlo. Ke rata go namela tlhaka ya ntlo. Morutiši o rile re thale seswantšho sa planete. Ke thadile seswantšho sa planete ya mase. Morutiši o re file mošomo wa go nyakišiša. O re re nyakišiše gore go nale bophelo diplaneteng. Re tla ya bokgobapuku mosegare.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntlo ya gešo ke e bjang? Ntlo ya gešo ke ye _____. 2. Ke rata go ragela kgwele kae? Ke rata go ragela kgwele _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kutollo

bophelo

Planete

diswantšho

khwibidu



BITŠA

tlhakeng

ntlhakiša

tlhaka

tlhaba

lekhwekhwe

sekhwama

khwaere

khwiting







BALA







Mesong ya Mokibelo o mongwe Gugu o be a bapala ka ntle ge a kwa kgaetšediagwe Zolani a bolela le bagwera. Zolani o badile gore go ka no ba go na le meetse kwa Mase. Zolani o nagana gore go ka ba le bophelo kua

Mase. Zolani O rata thuto tša mahlale. O nyaka go nyakišiša. O tshwenywa ke lekhwekhwe. Gape o fetša nako khwaereng. Ba opelela ntlong ya tlhaka e serolwane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o be a bapala kae? Gugu o be a bapala _____.2. E be e le la bokae? E be e le _____.3. Zolani o badile ka eng? Zolani o badile _____.4. Zolani o rata thuto efe? Zolani o rata thuto ya _____.






LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zolani O rata thuto tša mahlale2. o nyaka go nyakišiša3. o tshwenywa ke lekhwekhwe



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	nkgoma	nkgo	nkgama	nkgela	
		tšwafa	etšwa	tšwele	tšweletša	
	BALA	Na diplanete dikae? Diplanete di lefaufaug. Ga re tsebe gore go nale bophelo diplaneteng. Re bona diswantšho tša diplanete. Re bala ka diplanete. Ke bona nkgo ye kgolo. Nkgo ye kgolo e nale eng? Ke nagana gore e nale meetse. Ke tla kgopela mma a nkgele meetse ka nkgong. Mma o re ke nwe meetse ka go iketla. O tšhaba gore a ka nkgama.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	O se ke wa nkgoma. O se ke wa nkgoma ka gore o tšwele lekhwekhwe. Ge lekhwekhwe le etšwa le a hlohlonya. Ge o tšwafa go hlapa o tla hlohlonya le go feta. Buti o tla nkgela meetse a go hlapa ka nkgong. Ke tšhaba go hlapa nokeng ka gore meetse a ka nkgama. Ke nale mošomo wa gae. Ke swanetše go ngwala ka diplanete. Ke swanetše go nyaka le diswantšho.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkgela Ngwala potšišo ka: nkgama				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	lekhwekhwe	sekhwama	khwaere	khwiting	
		khwaereng				

	BALA	Re bona diswantšho tša khwaere. Re bona diswantšho tša khwaere ya bo sesi. Ba apara diaparo tše dikhwibidu. Leloko le lengwe le le lengwe la khwaere le swara sekhwama. Ba swara sekhwama sa mebalabala. Diaparo tše di khwibidu di a ba swanela. Le sekhwama se dira gore ba bogege. Khwaere ya bo sesi e rata go opelela khwiting ya noka. Khwaere ya bo sesi e thopa sefoka ka mehla.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re bona diswantšho tša eng? Re bona diswantšho tša _____. 2. Ba apara diaparo tše di bjang? Ba apara diaparo tše _____. 3. Ba swara dikhwama tše di bjang? Ba swara dikhwama tša _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bophelo Ngwala potšišo ka: sekhwama

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	tlhakeng	ntlhakiša	tlhaka	tlhaba	
	BALA	Ntlo ya gešo ke e botse. Ntlo ya gešo e nale tlhaka e botse. Mmala wa tlhaka ya ntlo ya gešo ke wo mo khwibidu. Ke rata go ragela kgwele tlhakeng ya ntlo. Ke rata go namela tlhaka ya ntlo. Morutiši o rile re thale seswantšho sa planete. Ke thadile seswantšho sa planete ya mase. Morutiši o re file mošomo wa go nyakišiša. O re re nyakišiše gore go nale bophelo diplaneteng. Re tla ya bokgobapuku mosegare.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntlo ya gešo ke e bjang? Ntlo ya gešo ke ye _____. 2. Ke rata go ragela kgwele kae? Ke rata go ragela kgwele _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kutollo

bophelo

Planete

diswantšho

khwibidu



BITŠA

tlhakeng

ntlhakiša

tlhaka

tlhaba

lekhwekhwe

sekhwama

khwaere

khwiting







BALA







Mesong ya Mokibelo o mongwe Gugu o be a bapala ka ntle ge a kwa kgaetšediagwe Zolani a bolela le bagwera. Zolani o badile gore go ka no ba go na le meetse kwa Mase. Zolani o nagana gore go ka ba le bophelo kua

Mase. Zolani O rata thuto tša mahlale. O nyaka go nyakišiša. O tshwenywa ke lekhwekhwe. Gape o fetša nako khwaereng. Ba opelela ntlong ya tlhaka e serolwane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o be a bapala kae? Gugu o be a bapala _____.2. E be e le la bokae? E be e le _____.3. Zolani o badile ka eng? Zolani o badile _____.4. Zolani o rata thuto efe? Zolani o rata thuto ya _____.



LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.






LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zolani O rata thuto tša mahlale2. o nyaka go nyakišiša3. o tshwenywa ke lekhwekhwe



MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1



	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	nkgoma	nkgo	nkgama	nkgela	
		tšwafa	etšwa	tšwele	tšweletša	
	BALA	Na diplanete dikae? Diplanete di lefaufaug. Ga re tsebe gore go nale bophelo diplaneteng. Re bona diswantšho tša diplanete. Re bala ka diplanete. Ke bona nkgo ye kgolo. Nkgo ye kgolo e nale eng? Ke nagana gore e nale meetse. Ke tla kgopela mma a nkgele meetse ka nkgong. Mma o re ke nwe meetse ka go iketla. O tšhaba gore a ka nkgama.				
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	BALA	O se ke wa nkgoma. O se ke wa nkgoma ka gore o tšwele lekhwekhwe. Ge lekhwekhwe le etšwa le a hlohlonya. Ge o tšwafa go hlapa o tla hlohlonya le go feta. Buti o tla nkgela meetse a go hlapa ka nkgong. Ke tšhaba go hlapa nokeng ka gore meetse a ka nkgama. Ke nale mošomo wa gae. Ke swanetše go ngwala ka diplanete. Ke swanetše go nyaka le diswantšho.				
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: nkgela Ngwala potšišo ka: nkgama				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	lekhwekhwe	sekhwama	khwaere	khwiting	
		khwaereng				

	BALA	Re bona diswantšho tša khwaere. Re bona diswantšho tša khwaere ya bo sesi. Ba apara diaparo tše dikhwibidu. Leloko le lengwe le le lengwe la khwaere le swara sekhwama. Ba swara sekhwama sa mebalabala. Diaparo tše di khwibidu di a ba swanela. Le sekhwama se dira gore ba bogege. Khwaere ya bo sesi e rata go opelela khwiting ya noka. Khwaere ya bo sesi e thopa sefoka ka mehla.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re bona diswantšho tša eng? Re bona diswantšho tša _____. 2. Ba apara diaparo tše di bjang? Ba apara diaparo tše _____. 3. Ba swara dikhwama tše di bjang? Ba swara dikhwama tša _____.

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bophelo Ngwala potšišo ka: sekhwama

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kutollo	bophelo	Planete	diswantšho	khwibidu
	BITŠA	tlhakeng	ntlhakiša	tlhaka	tlhaba	
	BALA	Ntlo ya gešo ke e botse. Ntlo ya gešo e nale tlhaka e botse. Mmala wa tlhaka ya ntlo ya gešo ke wo mo khwibidu. Ke rata go ragela kgwele tlhakeng ya ntlo. Ke rata go namela tlhaka ya ntlo. Morutiši o rile re thale seswantšho sa planete. Ke thadile seswantšho sa planete ya mase. Morutiši o re file mošomo wa go nyakišiša. O re re nyakišiše gore go nale bophelo diplaneteng. Re tla ya bokgobapuku mosegare.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ntlo ya gešo ke e bjang? Ntlo ya gešo ke ye _____. 2. Ke rata go ragela kgwele kae? Ke rata go ragela kgwele _____. 				

LABORARO MOŠONGWANA 2



BALA

Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.



NGWALA

Ngwala mantšu a  le  a gare ga pukuntšu ya gago.

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

kutollo

bophelo

Planete

diswantšho

khwibidu



BITŠA

tlhakeng

ntlhakiša

tlhaka

tlhaba

lekhwekhwe

sekhwama

khwaere

khwiting







BALA







Mesong ya Mokibelo o mongwe Gugu o be a bapala ka ntle ge a kwa kgaetšediagwe Zolani a bolela le bagwera. Zolani o badile gore go ka no ba go na le meetse kwa Mase. Zolani o nagana gore go ka ba le bophelo kua

Mase. Zolani O rata thuto tša mahlale. O nyaka go nyakišiša. O tshwenywa ke lekhwekhwe. Gape o fetša nako khwaereng. Ba opelela ntlong ya tlhaka e serolwane.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Gugu o be a bapala kae? Gugu o be a bapala _____.2. E be e le la bokae? E be e le _____.3. Zolani o badile ka eng? Zolani o badile _____.4. Zolani o rata thuto efe? Zolani o rata thuto ya _____.

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	BALA	Bala kanegelo ya go tšwa go mošongwana l ka labone.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zolani O rata thuto tša mahlale2. o nyaka go nyakišiša3. o tshwenywa ke lekhwekhwe